



Crna Gora
Vlada Crne Gore

CRNA GORA SKUPŠTINA CRNE GORE	
PRIMJENI:	12. 12. 2025. god.
KLASIFIKACIONI (PROJ):	16-5/25-1
VEZA:	
GP:	744 XXVIII
SKLADNIČNA:	PRILOG

Br: 11-011/25-4420/4

12. decembar 2025. godine

SKUPŠTINA CRNE GORE

Gospodin Andrija Mandić, predsjednik

Vlada Crne Gore, na sjednici od 11. decembra 2025. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PORESKOJ ADMINISTRACIJI**, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Vlada predlaže Skupštini da, u skladu sa članom 151 Poslovnika Skupštine Crne Gore („Službeni list RCG“, br. 51/06 i 66/06 i „Službeni list CG“ br. 88/09, 80/10, 39/11, 25/12, 49/13, 32/14, 42/15, 52/17, 17/18, 47/19, 112/20, 129/20, 65/21, 48/24 i 80/24), ovaj zakon donese po hitnom postupku iz razloga koji su sadržani u Obrazloženju Predloga zakona.

Za predstavnike Vlade, koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određeni su NOVICA VUKOVIĆ, ministar finansija i BILJANA PERANOVIĆ, generalna direktorica Direktorata za poreski i carinski sistem u Ministarstvu finansija.

PREDSJEDNIK
mr Milojko Spajić, s. r.

ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PORESKOJ ADMINISTRACIJI

Član 1

U Zakonu o poreskoj administraciji („Službeni list RCG“, br. 65/01 i 80/04 i „Službeni list CG“, br. 20/11, 28/12, 8/15, 47/17, 52/19, 145/21 i 15/25) u članu 2 poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„(3) Rezidenti države članice Evropske unije (u daljem tekstu: država članica EU), druge države odnosno teritorije države, kada su poreski obveznici, imaju jednaka prava i obaveze kao i rezidenti Crne Gore, u smislu ovog zakona.“

Član 2

U članu 4 stav 1 mijenja se i glasi:

“Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeće značenje:

1) **poreski organ** je organ državne uprave ili organ jedinice lokalne samouprave u čijoj nadležnosti su poslovi utvrđivanja, naplate i kontrole poreza;

2) **porez i druge dažbine** su porezi, doprinosi, takse, naknade i druga novčana davanja utvrđena zakonom;

3) **poreski obveznik** je lice koje, u skladu sa poreskim i drugim zakonima, podliježe obavezi plaćanja poreza;

4) **poreski dužnik** je poreski obveznik koji je dužan da plati porez, poreski jemac i poreski isplatilac odnosno posrednik;

5) **poreski jemac** je lice koje je odgovorno za plaćanje poreskog duga poreskog obveznika, ako poreski obveznik nije izmirio taj dug po dospelosti;

6) **poreski isplatilac odnosno posrednik** je lice koje je, u skladu sa poreskim propisima, dužno da od drugog lica obustavom ili na neki drugi način naplati porez i da ga uplati na odgovarajući uplatni račun;

7) **poreski zastupnik** je lice koje je u skladu sa zakonom ovlašćeno da vodi dio ili sve poslove poreskog obaveznika u vezi sa ispunjavanjem poreskih obaveza;

8) **poreski punomoćnik** je lice koje poreski obveznik pismeno ovlasti da u njegovo ime i za njegov račun vodi poslove u vezi sa izvršavanjem poreskih obaveza u skladu sa poreskim propisima;

9) **knjige i evidencije** predstavljaju dokumentaciju propisanu posebnim zakonom koju je poreski obveznik dužan da vodi o svom poslovanju, a služe u svrhu utvrđivanja poreske obaveze;

10) **lice** je pravno lice, dio pravnog lica, organizacija, preduzetnik i fizičko lice koje je dužno da postupa po ovom zakonu;

11) **nalog za prenos** je dokument kojim se vrši prenos sredstava sa računa poreskog obveznika na račune za plaćanje poreza;

12) **izvještajna finansijska institucija** je finansijska institucija u Crnoj Gori koja je obveznik izvještavanja, na osnovu Standarda zajedničkog izvještavanja u skladu sa zakonom, odnosno potvrđenim međunarodnim sporazumom, koja je rezident Crne Gore, osim poslovne jedinice te finansijske institucije koja se nalazi van Crne Gore, kao i poslovna jedinica finansijske institucije koja nije rezident Crne Gore, a koja u skladu sa zakonom posluje u Crnoj Gori, isključujući finansijsku instituciju koja, na osnovu potvrđenog međunarodnog sporazuma nije obveznik izvještavanja;

13) **platforma** je softver, uključujući internet stranicu ili njen dio, osim softver pomoću kojeg se omogućava obrada plaćanja u vezi obavljanja ili oglašavanja relevantne aktivnosti i preusmjeravanje ili premještanje korisnika platformi, kao i aplikacije, uključujući mobilne aplikacije, kojima korisnici mogu pristupiti i kojima se omogućava prodavcima proizvoda i pružaocima usluga da stupe u kontakt sa korisnicima, kao i aranžmane za prikupljanje i plaćanje naknade za relevantnu aktivnost;

14) **operater platforme** je pravno lice ili pravni aranžman koji sa prodavcem proizvoda ili pružaocem usluga (u daljem tekstu: korisnik platforme) zaključuje ugovor o korišćenju platforme ili dijela platforme za obavljanje različitih aktivnosti uz naknadu;

15) **izvještajni operater platforme** je operater platforme u Crnoj Gori koji je obveznik izvještavanja, na osnovu Standarda zajedničkog izvještavanja u skladu sa zakonom, odnosno potvrđenim međunarodnim

sporazumom, koji je rezident Crne Gore za potrebe oporezivanja ili ima stalnu poslovnu jedinicu koja u skladu sa zakonom posluje u Crnoj Gori, ili nije rezident Crne Gore za potrebe oporezivanja niti ima stalnu poslovnu jedinicu u Crnoj Gori ali omogućava korisnicima platforme relevantne aktivnosti u vezi iznajmljivanja nepokretnosti koja se nalazi u Crnoj Gori ili pružanja određenih usluga, isključujući operatera platforme koji, na osnovu potvrđenog međunarodnog sporazuma, nije obveznik izvještavanja;

16) **kriptoimovina** je digitalni prikaz vrijednosti ili prava koje se može prenijeti i skladištiti elektronskim putem, koristeći tehnologije distribuiranog zapisa ili druge slične tehnologije uključujući i token elektronskog novca;

17) **kriptoimovina o kojoj se izvještava** je svaka kriptoimovina koja nije digitalna valuta Centralne banke, elektronski novac, uključujući i token elektronskog novca ili bilo koja kriptoimovina za koju je izvještajni pružalac usluga povezanih sa kriptoimovinom na odgovarajući način utvrdio da ne može služiti za plaćanja ili ulaganja;

18) **pružalac usluga povezan sa kriptoimovinom** je privredno društvo, pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice čija je djelatnost ili poslovanje pružanje jedne ili više usluga povezanih s kriptoimovinom korisnicima kriptoimovine na profesionalnoj osnovi i koje ima odobrenje za rad kao pružalac usluga povezanih sa kriptoimovinom;

19) **izvještajni pružalac usluga povezanih sa kriptoimovinom** je svaki pružalac usluga povezan sa kriptoimovinom ili subjekt povezan sa kriptoimovinom u Crnoj Gori koji je obveznik izvještavanja, na osnovu Standarda zajedničkog izvještavanja u skladu sa zakonom, odnosno potvrđenim međunarodnim sporazumom, koji je rezident Crne Gore i koji pruža jednu ili više usluga povezanih sa kriptoimovinom kojima se sprovode transakcije razmjene u ime i za račun korisnika kriptoimovine o kojem se izvještava;

20) **poreska obaveza** obuhvata: porez, kamatu i troškove postupka."

Član 3

U članu 5 stav 3 riječi: "koje uvodi jedinica lokalne samouprave" zamjenjuju se riječima: "koji su prihodi jedinice lokalne samouprave".

Član 4

U članu 6 stav 1 tačka 21a riječi: "država članica Evropske unije (u daljem tekstu: EU)" zamjenjuju se riječima: "država članica EU".

Član 5

Poslije člana 14f dodaju se dva nova člana koji glase:

„Izveštavanje o korisnicima digitalnih platformi radi razmjene informacija

Član 14g

(1) Izvještajni operater platforme dužan je da, prikuplja podatke i vodi evidenciju o korisnicima platforme, odnosno naručiocima oglasa o prodaji i iznajmljivanju nepokretnosti i parking mjesta, prodaji proizvoda i pružanju usluga i iznajmljivanju bilo koje vrste prevoza, o ukupno plaćenim naknadama i broj relevantnih aktivnosti u vezi kojih je ta naknada naplaćena, o porezima, naknadama ili provizijama koje je obustavio ili naplatio korisnicima platforme tokom perioda o kojem izvještava i preduzima mjere produbljene provjere, na osnovu Standarda zajedničkog izvještavanja, u skladu sa zakonom i drugim propisom.

(2) Izvještajni operater platforme dužan je da, osim podataka iz stava 1 ovog člana, od naručioca oglasa i reklama pribavi i dostavi poreskom organu i podatke o:

- pravnom licu: naziv i sjedište, matični broj i PIB, kao i ime i prezime odgovornog lica u tom pravnom licu;
- fizičkom licu: ime i prezime, JMB i adresa prebivališta.

(3) Izvještajni operater platforme dužan je da, vodi evidenciju o preduzetim aktivnostima i prikupljenim dokazima na koje se oslanja i istu čuva najmanje pet godina nakon isteka roka za dostavljanje informacija za kalendarsku godinu na koju se evidencija odnosi.

(4) Izvještajni operater platforme dužan je da, dostavlja potpune i tačne podatke iz st. 1 i 2 ovog člana, poreskom organu, za potrebe oporezivanja i razmjene informacija sa nadležnim organima države članice EU ili druge države odnosno teritorije države, u skladu sa zakonom i drugim propisom, odnosno potvrđenim međunarodnim sporazumima.

(5) Izvještajni operater platforme, prije dostavljanja poreskom organu podataka iz st. 1 i 2 ovog člana o kojima izvještava, obavještava lice, čije podatke će prikupljati i dostavljati poreskom organu, radi razmjene informacija sa nadležnim organima države članice EU ili druge države odnosno teritorije države.

(6) Izvještajni operater platforme dužan je da podatke iz st. 1 i 2 ovog člana dostavlja nadležnom poreskom organu, na propisanom obrascu u elektronskom obliku, najkasnije do 31. januara godine koja slijedi godinu u kojoj je korisnik platforme identifikovan kao korisnik platforme o kojem se izvještava.

(7) Izvještajni operater platforme i operater platforme koji ne izvještava dužni su da podnesu prijavu za registraciju nadležnom poreskom organu, u skladu sa ovim zakonom i zakonom o registraciji privrednih i drugih subjekata.

(8) Ako je operater platforme Crne Gore identifikovan kao izvještajni operater platforme u više država može da izabere jednu državu u kojoj će ispuniti obavezu izvještavanja i dužan je da o tome obavijesti nadležni poreski organ Crne Gore i države u kojoj izvještava.

(9) Bliži način izvještavanja iz stava 6 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Izvještavanje o korisnicima usluga povezanih sa kriptovalutinom

Član 14h

(1) Izvještajni pružalac usluga povezanih sa kriptovalutinom dužan je da, prikuplja podatke i vodi evidenciju o korisnicima kriptovalutine, fizičkih ili pravnih lica koji su korisnici o kojim se izvještava ili imaju jedno ili više fizičkih lica koja imaju kontrolu, a koji su lica o kojim se izvještava, kao i o pruženim uslugama korisnicima kriptovalutine, preduzetim aktivnostima, nalogima i sprovedenim transakcijama sa iznosima i datumima transakcija, kao i ostvarenim prihodima po osnovu prodaje ili sticanja kriptovalutine za svaku vrstu kriptovalutine o kojoj se izvještava sa stanjem imovine na kraju izvještajnog perioda i preduzima mjere produbljene provjere, na osnovu Standarda zajedničkog izvještavanja, u skladu sa zakonom i drugim propisom.

(2) Izvještajni pružalac usluga povezanih sa kriptovalutinom dužan je da, osim podataka iz stava 1 ovog člana, od vlasnika odnosno korisnika kriptovalutine pribavi i dostavi poreskom organu i podatke o:

- pravnom licu: naziv i sjedište, matični broj i PIB, kao i ime i prezime odgovornog lica u tom pravnom licu;
- o fizičkom licu: ime i prezime, JMB i adresa prebivališta.

(3) Izvještajni pružalac usluga povezanih sa kriptovalutinom dužan je da, vodi evidenciju o preduzetim aktivnostima i prikupljenim dokazima na koje se oslanja i istu čuva najmanje pet godina nakon isteka roka za dostavljanje informacija za kalendarsku godinu na koju se evidencija odnosi.

(4) Izvještajni pružalac usluga povezanih sa kriptovalutinom dužan je da, dostavlja potpune i tačne podatke iz st. 1 i 2 ovog člana poreskom organu, za potrebe oporezivanja i razmjene informacija sa nadležnim organima države članice EU ili druge države odnosno teritorije države, u skladu sa zakonom i drugim propisom, odnosno potvrđenim međunarodnim sporazumima.

(5) Izvještajni pružalac usluga povezanih sa kriptovalutinom, prije dostavljanja poreskom organu podatke iz st. 1 i 2 ovog člana o kojima izvještava, obavještava lice, čije podatke će prikupljati i dostavljati poreskom organu, radi razmjene informacija sa nadležnim organima države članice EU ili druge države odnosno teritorije države.

(6) Izvještajni pružalac usluga povezanih sa kriptovalutinom dužan je da, podatke iz st. 1 i 2 ovog člana dostavlja nadležnom poreskom organu, na propisanom obrascu u elektronskom obliku, najkasnije do 31. januara godine koja slijedi godinu u kojoj je korisnik kriptovalutine identifikovan kao korisnik o kojem se izvještava.

(7) Izvještajni pružalac usluga povezanih sa kriptovalutinom koji izvještava i pružalac usluga povezanih sa kriptovalutinom koji ne izvještava dužni su da podnesu prijavu za registraciju kod nadležnog poreskog organa, u skladu sa zakonom i upišu u Registar pružalaca usluga povezanih sa kriptovalutinom kod Komisije za tržište kapitala Crne Gore u skladu sa zakonom kojim se uređuju mjere i radnje koje se preduzimaju radi sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorizma.

(8) Ako je pružalac usluga povezanih sa kriptovalutinom u Crnoj Gori identifikovan kao izvještajni pružalac usluga povezanih sa kriptovalutinom u više država može da izabere jednu državu u kojoj će ispuniti obavezu izvještavanja i dužan je da o tome obavijesti nadležni poreski organ Crne Gore i države u kojoj izvještava.

(9) Bliži način izvještavanja iz stava 6 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Član 6

U članu 16 poslije stava 4 dodaje se novi stav koji glasi:
„(5) Podaci koji se razmjenjuju na zahtjev, automatski i spontano sa nadležnim organima države članice EU, druge države odnosno teritorije države, a predstavljaju poresku tajnu uživaju zaštitu u skladu sa zakonom.“
Dosadašnji stav 5 postaje stav 6.

Član 7

U članu 16b u stavu 1 tačka 2 poslije alineje c dodaju se dvije nove alineje koje glase:
„d) korisnicima platforme, odnosno o prodaji i iznajmljivanju nepokretnosti i parking mjesta, prodaji proizvoda i pružanju usluga i iznajmljivanju bilo koje vrste prevoza, o ukupno plaćenim naknadama i broj relevantnih aktivnosti u vezi kojih je ta naknada naplaćena, o porezima, naknadama ili provizijama koje je operater platforme obustavio ili naplatio korisnicima platforme, u roku od dva mjeseca od isteka perioda o kojem se izvještava;

e) ostvarenim prihodima po osnovu prodaje ili sticanja kriptovalute u roku od devet mjeseci od isteka kalendarske godine za koju se izvještaj podnosi;

Poslije stava 2 dodaju se tri nova stava koji glase:

„(3) Za potrebe razmjene informacija na zahtjev nadležnog organa država iz stava 1 ovog člana, tražene informacije smatraju se predvidljivo relevantnim ako u trenutku podnošenja zahtjeva nadležni organ koji podnosi zahtjev smatra da, u skladu sa njegovim nacionalnim zakonodavstvom, postoji razumna mogućnost da će tražene informacije biti relevantne za poreska pitanja jednog ili više poreskih obveznika, nezavisno od toga da li su identifikovani imenom ili na neki drugi način, i biti opravdane za preduzimanje određenih upravnih radnji.

(4) Za potrebe dokazivanja predvidljive relevantnosti traženih informacija nadležni organ koji podnosi zahtjev, dostavlja poreskom organu najmanje sljedeće informacije:

- a) poreska svrha za koju se traže informacije;
- b) specifikacija informacija potrebnih za primjenu nacionalnog zakonodavstva.

(5) Ako se zahtjev za dostavljanje informacija odnosi na grupu poreskih obveznika koji ne mogu pojedinačno da se identifikuju, organ koji podnosi zahtjev dostavlja poreskom organu najmanje sljedeće informacije:

- a) detaljni opis grupe;
- b) objašnjenje zakonodavstva i činjenica na osnovu kojih se može smatrati da poslovanje poreskih obveznika članova grupe nije usklađeno sa važećim zakonodavstvom;
- c) objašnjenje načina na koji bi tražene informacije bile od pomoći prilikom utvrđivanja usklađenosti poslovanja poreskih obveznika članova grupe; i
- d) prema potrebi, činjenice i okolnosti povezane sa uključenošću treće strane koja je aktivno doprinijela mogućoj neusklađenosti poslovanja poreskih obveznika članova grupe sa zakonom.“

Dosadašnji st. 3 do 8 postaju st. 6 do 11.

Član 8

Poslije člana 16c dodaju se sedam novih članova koji glase:

„Zaštita podataka

Član 16d

(1) Poreski organ, izvještajna finansijska institucija, izvještajni operater platforme i izvještajni pružalac usluga povezanih sa kriptovalutom smatraju se rukovodilcima zbirke podataka kada samostalno ili zajednički utvrđuju svrhu i način obrade ličnih podataka u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

(2) Izvještajna finansijska institucija, izvještajni operater platforme ili izvještajni pružalac usluga povezanih sa kriptovalutom obavještavaju lice o kojem se izvještava da će informacije koje se na njega odnose prikupljati i dostavljati u skladu s ovim zakonom i tom licu pružaju sve informacije u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti prije izvještavanja o tim informacijama kako bi to lice moglo ostvariti svoja prava na zaštitu podataka.

(3) Izvještajni operater platforme obavještava korisnika platforme o kojem izvještava da je podatke o plaćenju naknade dostavio nadležnom poreskom organu.

(4) Izvještajni pružalac usluga povezanih sa kriptovalutom obavještava korisnika kriptovalute o kojem izvještava da je podatke o ostvarenim prihodima po osnovu prodaje ili sticanja kriptovalute dostavio nadležnom poreskom organu.

Povreda podataka

Član 16e

(1) Povredom podataka u smislu ovog zakona smatra se povreda sigurnosti koja dovodi do uništenja, gubitka, izmjene ili bilo kakvog neprimjerenog i neovlašćenog pristupa informacijama, njihovog otkrivanja ili upotrebe, uključujući lične podatke koji se prenose, čuvaju ili na drugi način obrađuju, kao rezultat namjernih nezakonitih radnji, nepažnje ili nesreća.

(2) Povreda podataka iz stava 1 ovog člana može se odnositi na povjerljivost, dostupnost i cjelovitost podataka.

(3) Poreski organ će bez odlaganja obavijestiti Evropsku komisiju o svakoj povredi podataka i svim naknadnim korektivnim mjerama koje su preduzete.

(4) Poreski organ će, u pisanom obliku, zatražiti od Evropske komisije da obustavi pristup Zajedničkoj komunikacionoj mreži za potrebe razmjene informacija ako se povreda podataka ne može odmah i na odgovarajući način staviti pod kontrolu.

(5) Poreski organ može pisanim putem obavijestiti Evropsku komisiju, državu članicu EU ili drugu državu u kojoj je došlo do povrede podataka o obustavi razmjene informacija s navedenom državom.

Uzajamna pomoć pri naplati potraživanja

Član 16f

(1) Poreski organ može da podnese zahtjev za pružanje uzajamne pomoći u naplati poreza, carina i drugih dažbina, osim doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, od poreskog dužnika Crne Gore, nadležnom organu države članice EU, druge države odnosno teritorije države, ako ima saznanja da isti ima prebivalište ili imovinu u toj državi.

(2) Poreski organ može da, na zahtjev nadležnog organa države članice EU, druge države odnosno teritorije države, pruži pomoć u naplati poreskih potraživanja iz stava 1 ovog člana, od poreskog dužnika te države, ako ta država ima saznanja da poreski dužnik ima prebivalište ili imovinu u Crnoj Gori.

(3) Zahtjev za pružanje pomoći u naplati potraživanja iz stava 1 ovog člana podnosi se elektronski, na standardnom obrascu, putem Zajedničke komunikacione mreže, preko Centralne kancelarije za vezu, na službenom jeziku ili jednom od službenih jezika države koja prima zahtjev ili sadrži priloženi prevod na istom.

(4) Bliži način pružanja pomoći u naplati potraživanja iz stav 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Uporedni i zajednički nadzor

Član 16g

(1) Poreski organ i nadležni organ države članice EU, druge države odnosno teritorije države, mogu da, na osnovu zajedničkog dogovora, vrše uporedni odnosno zajednički nadzor kod jednog ili više fizičkih, odnosno pravnih lica u cilju dobijanja informacija koje su od zajedničkog ili komplementarnog interesa za te države.

(2) Poreski organ obavještava nadležnog organa druge države o prihvatanju ili odbijanju prijedloga za učešće u vršenju nadzora iz stava 1 ovog člana u roku od 60 dana od dana prijema istog.

(3) Poreski organ imenuje predstavnika koji je odgovoran za nadzor i koordinaciju sprovođenja nadzora iz stava 1 ovog člana.

(4) Prava i obaveze službenika druge države koje učestvuju u zajedničkom nadzoru utvrđuju se u skladu sa zakonima države u kojoj se vrši zajednički nadzor.

(5) Izuzetno od odredaba st. 1 i 3 ovog člana, nadležni poreski organ države u kojoj se vrši zajednički nadzor preduzima potrebne mjere kako bi:

- a) omogućila službenicima druge države koji vrše zajednički nadzor da obavljaju razgovor sa pojedinim licima i pregledaju evidenciju zajedno sa službenicima nadležnog organa države u kojoj se vrši zajednički nadzor;
- b) osigurala da se dokazi prikupljeni tokom vršenja zajedničkog nadzora mogu procijeniti i u pogledu dopuštenosti pod istim uslovima kao i u slučajevima nadzora u državi kada nadzor vrše samo službenici nadležnog organa te države, između ostalog i tokom postupka rješavanja po podnijetom prigovoru ili žalbi;

- c) osigurala da jedno ili više lica koji su predmet zajedničkog nadzora imaju ista prava i obaveze kao i slučaju kada nadzor vrše samo službenici nadležnog organa jedne države, između ostalog i tokom postupka rješavanja po podnijetom prigovoru ili žalbi.

(6) Na osnovu rezultata zajedničkog nadzora nadležni organi država koje učestvuju u nadzoru će zauzeti stav o poreskom statusu lica koje je predmet nadzora i sačiniti izvještaj o izvršenom zajedničkom nadzoru.

(7) Nadležni poreski organ države u kojoj je izvršen zajednički nadzor obavještava lice nad kojim je nadzor sproveden o ishodu zajedničkog nadzora i dostavlja mu izvještaj o izvršenom zajedničkom nadzoru u roku od 60 dana od sačinjavanja izvještaja.

Učešće u postupku pružanja pomoći kod nadležnog organa

Član 16h

(1) Ovlašćeni službenici nadležnog organa koji podnosi zahtjev za uzajamnu pomoć mogu da, na osnovu dogovora sa nadležnim organom države koja prima zahtjev, u cilju naplate poreskih potraživanja, prisustvuju:

- a) u prostorijama nadležnog organa koji prima zahtjev tokom obavljanja njihovih poslova,
- b) tokom preduzimanja upravnih istraga na teritoriji države koja prima zahtjev, i
- c) pružiti pomoć službenicima nadležnog organa države koja prima zahtjev tokom sudskog postupka.

(2) Poreski organ obavještava nadležnog organa druge države o prihvatanju ili odbijanju prijedloga za učešće u vršenju nadzora iz stava 1 ovog člana u roku od 60 dana od dana prijema istog.

(3) Ovlašćeni službenici iz stava 1 ovog člana, moraju imati pisano ovlašćenje, koje u svakom momentu mogu pokazati, u kojem je naveden njihov identitet i zvanje u službi.

Pomoć u dostavljanju dokumentacije

Član 16i

Poreski organ, na zahtjev nadležnog organa druge države, dostavlja obavještenje o svim dokumentima, uključujući i spise pravosudnih organa, koji proizilaze iz države koja je podnijela zahtjev a odnose se na poreska potraživanja iz člana 16d ovog zakona.

Naplata poreskih potraživanja

Član 16j

(1) Poreski organ, na zahtjev nadležnog organa druge države, vrši naplatu potraživanja iz člana 16d ovog zakona, u skladu sa odredbama ovog zakona, kojim je uređen postupak prinudne naplate poreza.

(2) Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana prilaže se i jedinstveni instrument kojim se dozvoljava njegovo sprovođenje u državi primaoca zahtjeva i koji predstavlja jedini osnov za naplatu i preduzimanje mjera predostrožnosti od strane poreskog organa.

(3) Ako nadležni organ koji je podnio zahtjev za naplatu potraživanja ima saznanja da nove informacije koje posjeduje su relevantne za predmet koji je uzrokovao zahtjev za naplatu iste će proslediti poreskom organu.

(4) Poreski organ obavještava organ koji je podnio zahtjev za naplatu potraživanja o svim mjerama koje je preduzeo u vezi podnijetog zahtjeva.

(5) Poreski organ nije u obavezi da, kod naplate poreskih potraživanja jedne države, daje istu prednost koju je dao sličnim napolatama poreskih potraživanja druge države, osim ako nije drugačije dogovoreno ili propisano zakonom.

(6) Poreski organ nije u obavezi da pruži pomoć u naplati potraživanja iz člana 16d ovog zakona ukoliko je ukupni iznos potraživanja za koje se traži pomoć manji od 1.500 €."

Član 9

Poslije člana 22b dodaje se novi član koji glasi:

„Dostavljanje obavještenja na zahtjev nadležnog organa države članice EU, druge države, odnosno teritorije države

Član 22c

(1) Poreski organ može da, na zahtjev nadležnog organa države članice EU, druge države, odnosno teritorije države, u skladu sa odredbama o dostavljanju poreskih akata, da obavijesti poreskog obveznika rezidenta Crne Gore, o poreskim aktima koje je donio organ države podnosilac zahtjeva.

(2) Poreski organ odmah obavještava nadležnog organa koji je podnio zahtjev o svim preduzetim aktivnostima, a posebno o datumu dostavljanja poreskog akta.

(3) Poreski organ može da podnese zahtjev nadležnom organu druge države, da obavijesti poreskog obveznika, rezidenta te države o svim poreskim aktima koje je donio.

(4) Poreski organ Crne Gore, odnosno nadležni organ druge države može podnijeti zahtjev za dostavljanje obavještenja iz stava 1 ovog člana samo ukoliko nije u mogućnosti da poreski akt dostavi poreskom obvezniku ili kada bi takva dostava prouzrokovala troškove velikih razmjera."

Član 10

Član 24 mijenja se i glasi:

"(1) Ovlašćeno službeno lice ima pravo da uđe i pregleda prostoriju gdje se:

- 1) čuvaju ili mogu čuvati knjige i evidencije ili drugi predmeti potrebni za utvrđivanje poreske obaveze;
- 2) obavlja ili bi se mogla obavljati bilo koja djelatnost koja podliježe oporezivanju.

(2) Ovlašćeno službeno lice poreskog organa jedinice lokalne samouprave ima pravo da uđe i pregleda stan ili drugu prostoriju koja je predmet oporezivanja radi utvrđivanja činjenica od značaja za utvrđivanje poreske obaveze.

(3) Ovlašćeno službeno lice iz st. 1 i 2 ovog člana može ući u stan ili drugu prostoriju protiv volje njegovog držaoca i u njima vršiti pretres na osnovu odluke suda.

(4) Na rješenje iz stava 3 ovog člana ne može se izjaviti posebna žalba.

(5) Pretres se vrši uz prisustvo dva svjedoka."

Član 11

Član 27 mijenja se i glasi:

"(1) Opšta registracija poreskog obveznika kod nadležnog poreskog organa vrši se na osnovu prijave za registraciju upisom u poreski registar, u roku i na način propisan ovim zakonom.

(2) Prijavu za registraciju dužni su da podnesu:

1) pravno lice ili organizacija koja obavlja djelatnost, ostvaruje prihode ili posjeduje imovinu u ili van Crne Gore;

2) strano pravno lice ili organizacija koja obavlja djelatnost, ostvaruje prihode ili posjeduje imovinu u Crnoj Gori;

3) strano pravno lice ili organizacija koja obavlja djelatnost ili ostvaruje prihode u Crnoj Gori;

4) strano fizičko lice koje obavlja djelatnost, ostvaruje prihode ili posjeduje imovinu u Crnoj Gori.

(3) Poreski organ, u cilju identifikacije poreskih obveznika, u roku od osam dana od dana podnošenja prijave za registraciju donosi rješenje o registraciji kojim se pravnim i fizičkim licima dodjeljuje PIB.

(4) Izuzetno od stava 3 ovog člana, za lica koja ne podnesu prijavu za registraciju, poreski organ će donijeti rješenje o registraciji po službenoj dužnosti.

(5) Rješenje o registraciji iz st. 3 i 4. ovog člana je javna isprava kojom se dokazuje da je poreski obveznik upisan u registar i da mu je dodijeljen PIB.

(6) Pravnim i fizičkim licima koji su obveznici lokalnih javnih prihoda dodjeljuje se lokalni poreski identifikacioni broj automatske obrade podataka (u daljem tekstu: AOP).

(7) PIB je jedinstveni i jedini broj pravnog, odnosno fizičkog lica za sve vrste poreza i zadržava se prilikom promjene sjedišta, prebivališta, odnosno boravišta poreskog obveznika.

(8) PIB se unosi u:

1) akt koji poreski obveznik podnosi poreskom organu, državnim organima i organima lokalne uprave;

2) akt koji poreski organ dostavlja poreskom obvezniku;

3) nalog kojim poreski obveznik plaća poresku obavezu.

(9) Bliži način određivanja PIB broja propisuje Ministarstvo."

Član 12

U članu 32 stav 4 briše se.

Član 13

U članu 33 poslije stava 1 dodaju se dva nova stava koja glase:

"(2) Promjene podataka evidentiranih u CRPS ažuriraju se automatski u sistemu poreskog organa.

(3) Promjene koje nisu predmet registracije u CRPS-u, poreski obveznik prijavljuje nadležnoj područnoj jedinici poreskog organa."

Član 14

U članu 34 stav 1 mijenja se i glasi:

„(1) Organ državne uprave nadležan za vođenje evidencije o rođenju, jedinstvenom matičnom broju, prebivalištu, boravištu, smrti i drugim činjenicama od značaja za oporezivanje dužan je da obavještava poreski organ o navedenim podacima, u roku od pet radnih dana od dana prijave ili promjene tih podataka."

Član 15

U članu 74 stav 5 poslije alineje 2 dodaju se dvije nove alineje koje glase:

„-izvještavanje o korisnicima digitalnih platformi radi razmjene informacija, u skladu sa zakonom,
-izvještavanje o korisnicima usluga povezanih sa kriptovalutom radi razmjene informacija, u skladu sa zakonom."

Član 16

U članu 97 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„(2) Poreski organ je dužan da povraćaj više plaćenog doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za poreskog obveznika iz člana 45 ovog zakona vrati njegovim zakonskim nasljednicima u skladu sa zakonom.
Dosadašnji st. 2 i 3 postaju st. 3 i 4."

Član 17

U članu 101 stav 3 poslije riječi "radnjom" i zareza dodaju se riječi: "u cilju naplate poreske obaveze,"

Član 18

Član 102 mijenja se i glasi:

**„Zastarijevanje prava na povraćaj i preusmjerenje više plaćene poreske obaveze i poreskog kredita
Član 102**

(1) Pravo na povraćaj više plaćene poreske obaveze i poreskog kredita zastarijeva u roku od pet godina, od isteka godine u kojoj je izvršena preplata, odnosno nastao poreski kredit.
(2) U roku iz stava 1 ovog člana zastarijeva i pravo na preusmjer više plaćene poreske obaveze i poreskog kredita za izmirenje poreza za naredni poreski period, u skladu sa ovim zakonom."

Član 19

U članu 105 stav 1 mijenja se i glasi:

"(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000 eura do 15.000 eura kazniče se za prekršaj pravno lice, pravno lice-privredno društvo-dio stranog društva, odnosno podružnica ako:

- 1) ne pruži poreskom organu, na njegov zahtjev i u roku koji odredi, sve raspoložive informacije, neophodne za utvrđivanje činjeničnog stanja od značaja za oporezivanje (član 14c stav 1);
- 2) ne pruži poreskom organu informacije koje traži u pisanom obliku (član 14c stav 3);
- 3) ne dostavi poreskom organu podatke, izvještaje i dokumentaciju sa kojima raspolaže, a koje su od značaja za oporezivanje u skladu sa zakonom (član 14d);
- 4) ne identifikuje račune koje posjeduje ili kontroliše rezident države članice EU, druge države ili teritorije države, ne prikuplja informacije o stanju, izvršenim transakcijama sa tih računa i ostvarenim prihodima tih lica po osnovu određenih vrsta dohotka i kapitala i ne preduzima mjere produbljene provjere (član 14e stav 1);
- 5) ne daje tačne informacije u okviru dokumentacije, uključujući izjavu, odnosno potvrdu o rezidentnosti izvještajnoj finansijskoj instituciji, u toku postupka produbljene provjere (član 14e stav 3);
- 6) ne dostavi poreskom organu potpune i tačne informacije iz člana 14e stav 1 ovog zakona, radi razmjene informacija sa nadležnim organima države članice EU ili druge države odnosno teritorije države (član 14e stav 4);
- 7) ne vodi evidenciju o preduzetim aktivnostima i prikupljenim dokazima na koje se oslanja radi dostavljanja informacija i istu ne čuva najmanje pet godina nakon isteka roka za dostavljanje informacija za kalendarsku godinu na koju se evidencija odnosi (član 14e stav 5);

8) ne dostavi poreskom organu, informacije i podatke o računima iz člana 14e stav 1 ovog zakona, na propisanom obrascu u elektronskom obliku, jednom godišnje, do 30. juna tekuće za prethodnu godinu (član 14e stav 7);

9) ne dostavi poreskom organu, objedinjene podatke za svakog člana međunarodne grupe povezanih pravnih lica koji obavljaju djelatnost u državi članici EU ili drugoj državi odnosno teritoriji države, o ostvarenim prihodima, dobiti/gubitku prije oporezivanja, obračunatom i plaćenom porezu na dobit, prijavljenom kapitalu, akumuliranoj dobiti, broju zaposlenih i materijalnoj imovini, prema navedenim državama, odnosno teritorijama država (član 14f stav 1);

10) ne dostavi poreskom organu, pored podataka iz člana 14f stav 1 ovog zakona i podatke o identifikaciji svakog člana međunarodne grupe utvrđujući državu, odnosno teritoriju države rezidentnosti i državu, odnosno teritoriju države u kojoj podliježe oporezivanju po osnovu poslovanja preko stalne poslovne jedinice ako se razlikuje od države, odnosno teritorije države rezidentnosti, kao i vrstama djelatnosti koje obavlja (član 14f stav 2);

11) ne dostavi podatke iz člana 14f st. 1 i 2 ovog zakona poreskom organu, radi razmjene informacija sa nadležnim organima države članice EU ili druge države odnosno teritorije države, na propisanom obrascu u elektronskom obliku, u roku od 12 mjeseci, nakon isteka fiskalne godine za koju se podaci dostavljaju (član 14f stav 3);

12) ne prikuplja podatke i ne vodi evidenciju o korisnicima platforme, odnosno naručiocima oglasa o prodaji i iznajmljivanju nepokretnosti i parking mjesta, prodaji proizvoda i pružanju usluga i iznajmljivanju bilo koje vrste prevoza, o ukupno plaćenim naknadama i broj relevantnih aktivnosti u vezi kojih je ta naknada naplaćena, o porezima, naknadama ili provizijama koje je obustavio ili naplatio korisnicima platforme tokom perioda o kojem izvještava i ne preduzima mjere produbljene provjere (član 14g stav 1);

13) pored podataka iz člana 14g stav 1 ovog zakona od naručioca oglasa i reklama ne pribavi i ne dostavi poreskom organu i podatke o:

- pravnom licu: naziv i sjedište, matični broj i PIB, kao i ime i prezime odgovornog lica u tom pravnom licu;

- fizičkom licu: ime i prezime, JMB i adresa prebivališta (član 14g stav 2);

14) ne vodi evidenciju o preduzetim aktivnostima i prikupljenim dokazima na koje se oslanja i istu ne čuva najmanje pet godina nakon isteka roka za dostavljanje informacija za kalendarsku godinu na koju se evidencija odnosi (član 14g stav 3);

15) ne dostavlja potpune i tačne podatke iz člana 14g st. 1 i 2 ovog zakona poreskom organu, za potrebe oporezivanja i razmjene informacija sa nadležnim organima države članice EU ili druge države odnosno teritorije države (član 14g stav 4);

16) ne dostavlja nadležnom poreskom organu podatke iz člana 14g st. 1 i 2 ovog zakona, na propisanom obrascu u elektronskom obliku, najkasnije do 31. januara godine koja slijedi godinu u kojoj je korisnik platforme identifikovan kao korisnik platforme o kojem se izvještava (član 14g stav 6);

17) ne podnese prijavu za registraciju nadležnom poreskom organu, u skladu sa ovim zakonom i zakonom o registraciji (član 14g stav 7);

18) ne obavijesti nadležni poreski organ Crne Gore i države koju izvještava da je obveznik izvještavanja u drugoj državi (član 14g stav 8);

19) ne prikuplja podatke i ne vodi evidenciju o korisnicima kriptovalute, fizičkih ili pravnih lica koji su korisnici o kojim se izvještava ili imaju jedno ili više fizičkih lica koja imaju kontrolu, a koji su lica o kojim se izvještava, kao i o pruženim uslugama korisnicima kriptovalute, preduzetim aktivnostima, nalogima i sprovedenim transakcijama sa iznosima i datumima transakcija i ostvarenim prihodima po osnovu prodaje ili sticanja kriptovalute za svaku vrstu kriptovalute o kojoj se izvještava sa stanjem imovine na kraju izvještajnog perioda i ne preduzima mjere produbljene provjere (član 14h stav 1);

20) pored podataka iz člana 14h stav 1 ovog zakona ne pribavi i ne dostavi poreskom organu i podatke o vlasniku odnosno korisniku kriptovalute, i to o:

- pravnom licu: naziv i sjedište, matični broj i PIB, kao i ime i prezime odgovornog lica u tom pravnom licu;

- o fizičkom licu: ime i prezime, JMB i adresa prebivališta (član 14h stav 2);

21) ne vodi evidenciju o preduzetim aktivnostima i prikupljenim dokazima na koje se oslanja i istu ne čuva najmanje pet godina nakon isteka roka za dostavljanje informacija za kalendarsku godinu na koju se evidencija odnosi (član 14h stav 3);

22) ne dostavlja potpune i tačne podatke iz člana 14h st. 1 i 2 ovog zakona poreskom organu, za potrebe oporezivanja i razmjene informacija sa nadležnim organima države članice EU ili druge države odnosno teritorije države (član 14h stav 4);

23) ne dostavlja nadležnom poreskom organu podatke iz člana 14h stav 1 i 2 ovog zakona, na propisanom obrascu u elektronskom obliku, najkasnije do 31. januara godine koja slijedi godinu u kojoj je korisnik kriptovalute identifikovan kao korisnik o kojem se izvještava (član 14h stav 6);

24) ne podnese prijavu za registraciju kod nadležnog poreskog organa, u skladu sa ovim zakonom i ne upiše se u Registar pružalaca usluga povezanih sa kriptovalutom kod Komisije za tržište kapitala Crne Gore u skladu sa zakonom kojim se uređuju mjere i radnje koje se preduzimaju radi sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorizma (član 14g stav 7);

25) ne obavijesti nadležni poreski organ Crne Gore i države koju izvještava da je obveznik izvještavanja u drugoj državi (član 14h stav 8);

26) ne imenuje poreskog punomoćnika i o tome ne obavijesti nadležni poreski organ u roku od deset dana od dana početka ostvarivanja prihoda, odnosno sticanja imovine u Crnoj Gori (član 26 stav 2);

27) ne podnese poreskom organu prijavu za registraciju u roku od pet radnih dana od dana upisa u odgovarajući registar u skladu sa zakonom (član 32 stav 1);

28) ne obavijesti poreski organ o svim promjenama koje nastanu u toku poslovanja, a odnose se na upisane podatke u registar, u roku od 15 dana od dana nastanka promjene (član 33 stav 1);

29) ne podnese poreskom organu izvještaj iz člana 40 stav 2 ovog zakona, do 15. u mjesecu, za isplate izvršene u prethodnom mjesecu (član 40 stav 4);

30) ne podnese poreskom organu pojedinačnu poresku prijavu, najkasnije do 31. januara tekuće, za prethodnu godinu (član 40 stav 5).“.

Član 20

U članu 105a stav 1 na kraju tačke 7 tačka se zamjenjuje tačka-zarezom i dodaju pet novih tačaka koje glase:

„8) ne prikuplja podatke i ne vodi evidenciju o korisnicima kriptovalute, fizičkih ili pravnih lica koji su korisnici o kojim se izvještava ili imaju jedno ili više fizičkih lica koja imaju kontrolu, a koji su lica o kojim se izvještava, kao i o pruženim uslugama korisnicima kriptovalute, preduzetim aktivnostima, nalogima i sprovedenim transakcijama sa iznosima i datumima transakcija, kao i ostvarenim prihodima po osnovu prodaje ili sticanja kriptovalute za svaku vrstu kriptovalute o kojoj se izvještava sa stanjem imovine na kraju izvještajnog perioda i ne preduzima mjere produbljene provjere, (član 14h stav 1);

9) pored podataka iz člana 14h stav 1 ovog zakona ne pribavi i ne dostavi poreskom organu i podatke o vlasniku odnosno korisniku kriptovalute, i to o:

- pravnom licu: naziv i sjedište, matični broj i PIB, kao i ime i prezime odgovornog lica u tom pravnom licu;

- o fizičkom licu: ime i prezime, JMB i adresa prebivališta (član 14h stav 2);

9) ne vodi evidenciju o preduzetim aktivnostima i prikupljenim dokazima na koje se oslanja i istu ne čuva najmanje pet godina nakon isteka roka za dostavljanje informacija za kalendarsku godinu na koju se evidencija odnosi (član 14h stav 3);

10) ne dostavlja potpune i tačne podatke iz člana 14h st.1 i 2 ovog zakona poreskom organu, za potrebe oporezivanja i razmjene informacija sa nadležnim organima države članice EU ili druge države odnosno teritorije države (član 14h stav 4);

11) ne dostavlja nadležnom poreskom organu podatke iz člana 14h st.1 i 2 ovog zakona, na propisanom obrascu u elektronskom obliku, najkasnije do 31. januara godine koja slijedi godinu u kojoj je korisnik kriptovalute identifikovan kao korisnik o kojem se izvještava (član 14h stav 6);

12) ne podnese prijavu za registraciju kod nadležnog poreskog organa, u skladu sa ovim zakonom i ne upiše se u Registar pružalaca usluga povezanih sa kriptovalutom kod Komisije za tržište kapitala Crne Gore u skladu sa zakonom kojim se uređuju mjere i radnje koje se preduzimaju radi sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorizmazakonom o registraciji (član 14g stav 7).“.

Član 21

Poslije člana 112 dodaje se novi član koji glasi:

“Član 112a

Zamjenu PIB po službenoj dužnosti, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, izvršiće:

- 1) CRPS za preduzetnike i stečajnu masu,
- 2) nadležna područna jedinica poreskog organa za advokate, notare i javne izvršitelje.”.

Član 22

Podzakonski akti iz člana 14g stav 8, člana 14h stav 8 i 16f stav 4 ovog zakona donijeće se u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 23

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

OBRAZLOŽENJE

I. USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbama člana 16 tačka 5 Ustava Crne Gore kojima je propisano da se zakonom, u skladu sa Ustavom, uređuju druga pitanja od interesa za Crnu Goru.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Crna Gora je veoma posvećena poreskoj transparentnosti i jačanju borbe protiv poreske evazije i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza, te stoga je 2018. godine pristupila Globalnom forumu o transparentnosti i razmjeni informacija u poreske svrhe koji je formiran od strane Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) i koji ima vodeću ulogu na polju razvoja globalnog standarda za razmjenu informacija u poreske svrhe.

Kao članica Globalnog Forumu o poreskoj transparentnosti i automatskoj razmjeni informacija za poreske svrhe zajedno sa drugim zemljama članicama Crna Gora će raditi na suzbijanju utaje poreza primjenom dva međunarodno dogovorena standarda razmjene informacija u poreske svrhe: razmjena informacija na zahtjev (EOIR) i automatska razmjena informacija o finansijskom računu (AEOI). U tom cilju, intenzivno radi na usklađivanju nacionalnog poreskog zakonodavstva sa direktivama EU u dijelu administrativne saradnje u razmjeni informacija u oblasti oporezivanja.

Osnovni razlozi za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreskoj administraciji su:

- usklađivanje važećeg zakona sa direktivama EU za Pregovaračko poglavlje 2- Sloboda kretanja radnika obezbjeđivanjem jednakog poreskog tretmana rezidenata Crne Gore i rezidenata država članica EU, drugih država odnosno teritorija država u pogledu ostvarivanja njihovih prava i obaveza kada su poreski obveznici u Crnoj Gori, između ostalog i prava korišćenja poreskih olakšica prilikom zapošljavanja;
- usklađivanje važećeg zakona sa direktivama EU koje uvode nova pravila za operatore digitalnih platformi i pružaoca usluga povezanih sa kriptoimovinom, u cilju stvaranja preduslova za otpočinjanje automatske razmjene informacija o računima, korisnicima digitalnih platformi i korisnicima usluga povezanih sa kriptoimovinom, radi povećanja poreske transparentnosti i ispunjavanja uslova za uklanjanje Crne Gore sa liste država koje nijesu adekvatno implementirale standarde poreske transparentnosti;
- stvaranje uslova za vršenje zajedničkog nadzora poreskog organa Crne Gore sa poreskim organima država članica EU i drugih država i pružanje uzajamne pomoći u naplati poreskih potraživanja od poreskih obveznika koji obavljaju djelatnost ili posjeduju imovinu u Crnoj Gori ili u državama članicama EU ili drugih država, a imaju neizmirene poreske obaveze;
- unaprjeđenje odredbi koje regulišu poresku tajnu i zaštitu podataka koje se razmjenjuju sa nadležnim organima država članica EU i drugih država;
- unaprjeđenje odredbi koje se odnose na ovlašćenja službenog lica poreskog organa jedinice lokalne samouprave da izvrši pregled nepokretnosti radi utvrđivanja činjenica od značaja za utvrđivanja poreske obaveze;
- unaprjeđenje odredbi u pogledu ovlašćenja poreskog organa da vrši nadzor nad obavezom izvještavanja o korisnicima digitalnih platformi i korisnicima usluga povezanih sa kriptoimovinom;
- unaprjeđenje postojećih rješenja koje se odnose na povraćaj i zastarjelost prava na povraćaj i preusmjer više plaćene poreske obaveze;
- unaprjeđenje kaznenih odredbi u pogledu generalnih ovlašćenja poreskog organa za preduzimanje mjera inspekcijiskog nadzora u vezi ispunjavanja obaveze izvještavanja od strane poreskih obveznika radi razmjene informacija u skladu sa Standardom zajedničkog izvještavanja.

Predmetnim izmjenama zakona otkloniće se nedostaci, odnosno stvoriti preduslovi za otpočinjanje automatske razmjene informacija u poreske svrhe sa državama članica EU i drugih država, u cilju sprječavanja izbjegavanja plaćanja poreza i poboljšanja poreske discipline poreskih obveznika. Na ovaj način doprinijeće se uklanjanju Crne Gore sa liste država koje nijesu adekvatno implementirale standarde poreske transparentnosti.

Postojeće zakonsko rješenje samo djelimično implementira standard AEOI, odnosno njegov dio koji se odnosi na Standard zajedničkog izvještavanja (Common Reporting Standard - CRS).

Potpuna usklađenost sa ovim standardom planirana je kroz predloženo zakonsko rješenje, koje uključuje sljedeće ključne elemente:

- definisanje izvještajnog operatera digitalnih platformi i izvještajnog pružaoca usluga povezanih sa kriptovalutinom;
- definisanje obaveze vođenja evidencije o preduzetim aktivnostima i prikupljenim dokazima na koje se oslanja, te obaveze čuvanja navedene evidencije u periodu od najmanje pet godina nakon isteka roka za dostavljanje informacija, od strane izvještajnog operatera digitalne platforme i izvještajnog pružaoca usluga povezanih sa kriptovalutinom, o korisnicima navedenih usluga;
- propisivanje kaznenih odredbi u slučaju da izvještajni operater digitalne platforme i pružalac usluga povezanih sa kriptovalutinom prekrše obavezu vođenja, odnosno čuvanja evidencije o preduzetim aktivnostima i prikupljenim dokazima na koje se oslanjaju.

Predloženim zakonskim rješenjem jasno se definišu tipovi operatera platformi i pružalaca usluga povezanih sa kriptovalutinom, koje imaju obavezu izvještavanja o korisnicima usluga radi razmjene informacija, u skladu sa Standardom izvještavanja, i to:

-izvještajni operater digitalne platforme je rezident Crne Gore za potrebe oporezivanja ili ima stalnu poslovnu jedinicu koja u skladu sa zakonom posluje u Crnoj Gori, ili nije rezident Crne Gore za potrebe oporezivanja niti ima stalnu poslovnu jedinicu u Crnoj Gori ali omogućava korisnicima platforme relevantne aktivnosti u vezi iznajmljivanja nepokretnosti koja se nalazi u Crnoj Gori;

- izvještajni pružalac usluga povezanih sa kriptovalutinom je rezident Crne Gore koji pruža jednu ili više usluga povezanih sa kriptovalutinom kojima se sprovode transakcije razmjene za korisnika kriptovalutine o kojem se izvještava ili u njegovo ime.

Takođe, predloženim zakonskim rješenjem uspostavlja se obaveza evidentiranja preduzetih aktivnosti i prikupljenih dokaza na koje se izvještajni operateri platformi i pružaoci usluga povezanih sa kriptovalutinom oslanjaju u postupku pružanja njihovih usluga korisnicima

Navedeni pružaoci usluga će biti dužni da čuvaju ove evidencije najmanje pet godina nakon isteka roka za dostavljanje informacija, što omogućava efikasniju kontrolu ispravnosti podataka kroz duži vremenski period.

U dijelu koji se odnosi na poresku tajnu, predloženim zakonskim izmjenama predviđa se da podaci koje poreski organ razmjenjuje sa nadležnim organima drugih država, a predstavljaju poresku tajnu, moraju imati uživati zaštitu u skladu sa propisima koji uređuju tajnost i zaštitu podataka o ličnosti i poslovne tajne. Takođe, izvještajne institucije i pružaoci usluga će, prije izvještavanja poreskog organa, obavještavati lice na koje se ti podaci odnose, da će iste dostavljati poreskom organu, kako bi to lice moglo ostvariti svoja prava na zaštitu podataka. U slučaju povrede sigurnosti podataka poreski organ će, bez odlaganja, obavijestiti Evropsku komisiju o svakoj povredi podataka i svim naknadnim korektivnim mjerama koje su preduzete.

U cilju jačanja efikasnosti poreske administracije u naplati poreskih potraživanja od crnogorskih fizičkih i pravnih lica koji obavljaju neku djelatnost ili posjeduju imovinu van Crne Gore, kao i stranih fizičkih i pravnih lica koji obavljaju djelatnost ili posjeduju imovinu u Crnoj Gori na nerezidentnoj osnovi, a isti nijesu izmirili svoje poreske obaveze u Crnoj Gori ili drugoj državi, predloženim izmjenama predviđena je mogućnost vršenja uporednog i zajedničkog nadzora poreskog organa Crne Gore i nadležnih organa drugih država, kao i pružanje uzajamne pomoći u naplati tih potraživanja.

U cilju smanjenja poreskog duga i utvrđivanja stvarnog činjeničnog stanja u cilju utvrđivanja poreske obaveze, predloženim izmjenama vrši se poboljšanje postojećeg zakonskog rješenja, odnosno vrši se preciziranje ovlaštenja službenog lica poreskog organa jedinice lokalne samouprave da može da izvrši pregled nepokretnosti koja je predmet oporezivanja u cilju pravilnog utvrđivanja poreske obaveze.

U cilju identifikovanja pružaoca usluga i korisnika digitalnih platformi, kao i usluga povezanih sa kriptovalutinom i njihovog uvođenja u sistem oporezivanja, predloženim izmjenama vrši se unaprjeđenje odredbi u pogledu ovlaštenja poreskog organa da vrši nadzor nad obavezom izvještavanja o korisnicima digitalnih platformi i korisnicima usluga povezanih sa kriptovalutinom, a na koji način se omogućava širi obuhvat lica koji prodaju proizvode ili pružaju određeni vid usluge, a nijesu evidentirani kao poreski obveznici, odnosno ne plaćaju porez državi.

Takođe, predloženim izmjenama vrši se unaprjeđenje postojećih rješenja koje se odnose na zastarjelost prava na naplatu poreske obaveze i zastarjelost prava na povraćaj i preusmer više plaćene poreske obaveze.

U pogledu kaznenih odredbi, predloženim zakonskim rješenjem predviđa se uvođenje kaznenih odredbi u dijelu generalnih ovlašćenja poreskog organa za preduzimanje mjera inspekcijskog nadzora u vezi ispunjavanja obaveze izveštavanja od strane poreskih obveznika radi razmjene informacija u skladu sa Standardom zajedničkog izveštavanja.

III. USKLAĐENOST SA EVROPSKIM ZAKONODAVSTVOM I POTVRĐENIM MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA

Navedenim zakonskim rješenjem vrši se usklađivanje sa Standardom zajedničkog izveštavanja, shodno odredbama Multilateralne Konvencije o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreskim pitanjima (MAC) koju je Crna Gora potpisala i ratifikovala.

Ukazujemo da, važeći Zakon o poreskoj administraciji je usklađen sa Direktivom Savjeta 2011/16/EU o administrativnoj saradnji u oblasti oporezivanja, kao i izmjenama navedene direktive i to: - Direktivom Savjeta 2014/107/EU u vezi obavezne automatske razmjene informacija u oblasti oporezivanja, koja je potpuno usklađena donošenjem Uputstva o bližem načinu izveštavanja o podacima koje finansijska institucija u vezi stanja računa, izvršenih transakcija i ostvarenih prihoda rezidenata druge države dostavlja organu uprave nadležnom za poslove poreza („Sl.list CG“, br.110/22), - Direktivom Savjeta 2016/881/EU koja je potpuno usklađena donošenjem Uputstva o bližem načinu izveštavanja o podacima koje pravno lice koje je član međunarodne grupe povezanih pravnih lica u vezi poslovanja dostavlja organu uprave nadležnom za poslove poreza („Sl.list CG“, br.69/22), i

-Direktivom Savjeta 2016/2258 u vezi pristupa poreskog organa informacijama za sprječavanje pranja novca, čime je obezbjeđena neophodna infrastruktura za što efikasnije sprovođenje poreskih propisa, koji su u najevećoj mjeri usaglašeni sa evropskim zakonodavstvom i međunarodnim konvencijama.

Ovim izmjenama vrši se usklađivanje važećeg Zakona o poreskoj administraciji sa:

- Direktivom Savjeta 2010/24 o uzajamnoj pomoći kod naplate potraživanja vezanih za poreze, carine i druge mjere;
- Direktivom Savjeta 2021/514/EU kojom se propisuju pravila izveštavanja za operatere digitalnih platformi ; i
- Direktivom Savjeta 2023/2226 kojom se propisuju pravila izveštavanja za pružaoce usluga o korisnicima usluga povezanih sa kriptovalutama.

IV. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

Član 1 – Ovom odredbom propisuje se jednak poreski tretman rezidenata Crne Gore i rezidenata država članica EU, drugih država odnosno teritorija država u pogledu ostvarivanja njihovih prava i obaveza kada su poreski obveznici u Crnoj Gori. Na ovaj način izvršeno je usklađivanje važećeg zakona sa direktivama EU za Pregovaračko poglavlje 2-Sloboda kretanja radnika, koje propisuju jednak tretman državljana EU u pogledu korišćenja poreskih olakšica prilikom zapošljavanja.

Član 2- Ovom odredbom vrši se izmjena postojećeg rješenja propisivanjem definicija: platforme, operatera platforme, kriptovalute, kriptovalute o kojoj se izveštava, pružaoce usluge povezanog sa kriptovalutom, kao i izvještajnog operatera digitalne platforme i izvještajnog pružaoce usluga povezanih sa kriptovalutom u Crnoj Gori koji su obveznici izveštavanja.

Čl.3-4 – Ovim odredbama vrši se pravno-tehničko usklađivanje postojećih zakonskih odredbi.

Član 5 - Ovom odredbom propisuje se obaveza izveštavanja o korisnicima digitalnih platformi i korisnicima usluga povezanih sa kriptovalutom radi razmjene informacija u skladu sa Standardom zajedničkog izveštavanja. Na ovaj način izvršeno je usklađivanje važećeg zakona sa direktivama EU za Pregovaračko poglavlje 16-Oporezivanje, koje propisuju nova pravila za operatere digitalnih platformi i pružaoce usluga povezanih sa kriptovalutom.

Član 6 -Ovom odredbom propisuje se da podaci koji predstavljaju poresku tajnu, a razmjenjuju se sa nadležnim organima država članica EU ili drugih država (na zahtjev, automatski i spontano), uživaju zaštitu u skladu sa posebnim propisima.

Član 7 - Ovom odredbom propisuje se da poreski organ, u skladu sa potvrđenim međunarodnim ugovorima, podatke o korisnicima digitalne platforme odnosno o prodaji i iznajmljivanju nepokretnosti i parking mjesta,

prodaji proizvoda i pružanju usluga i iznajmljivanju bilo koje vrste prevoza, o ukupno plaćenim naknadama i broj relevantnih aktivnosti u vezi kojih je ta naknada naplaćena, o porezima, naknadama ili provizijama koje je operater platforme obustavio ili naplatio korisnicima platforme, dostavlja nadležnom organu države članice EU ili druge države u roku od dva mjeseca od isteka perioda o kojem se izvještava. Takođe, poreski organ dostavlja drugim nadležnim organima i podatke o prihodima po osnovu prodaje ili sticanja kriptoinovine u roku od devet mjeseci od isteka kalendarske godine za koju se izvještaj podnosi. Istovremeno, predloženim odredbama propisuje se da informacije koje traži nadležni organ druge države smatraju se predvidljivo relevantnim, ako u trenutku podnošenja zahtjeva nadležni organ koji podnosi zahtjev smatra da, u skladu sa njegovim nacionalnim zakonodavstvom, postoji razumna mogućnost da će tražene informacije biti relevantne za poreska pitanja jednog ili više poreskih obveznika, nezavisno od toga da li su identifikovani imenom ili na neki drugi način, i biti opravdane za preduzimanje određenih upravnih radnji.

Član 8 -Ovim odredbama propisuje se da poreski organ, izvještajna finansijska institucija, izvještajni operater platforme i izvještajni pružalac usluga povezanih sa kriptoinovinom smatraju se rukovodima zbirke podataka kada samostalno ili zajednički utvrđuju svrhu i način obrade ličnih podataka u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti. Takođe, propisuje se obaveza za izvještajne pružaoce ovih usluga, propisuje se obaveza da obavijeste lice o kojem izvještavaju da će informacije koje se na njega odnose prikupljati i dostavljati poreskom organu kako bi to lice moglo ostvariti svoja prava na zaštitu podataka. Pored navedenog, ovim odredbama se definiše da se povredom podataka smatra povreda sigurnosti koja dovodi do uništenja, gubitka, izmjene ili bilo kakvog neprimjerenog i neovlašćenog pristupa informacijama, njihovog otkrivanja ili upotrebe, uključujući lične podatke koji se prenose, čuvaju ili na drugi način obrađuju, kao rezultat namjernih nezakonitih radnji, nepažnje ili nesreća. Takođe, propisuje se obaveza poreskog organa da ukoliko dođe do povrede podataka o tome bez odlaganja obavijesti Evropsku komisiju. Dalje, ovim odredbama daje se mogućnost poreskom organu da sa nadležnim organima drugih država vrši zajednički uporedni nadzor i pruža pomoć u naplati poreskih potraživanja. Na ovaj način dopriniće se jačanju poreske administracije i poboljšanje poreske discipline poreskih obveznika u izmiravanju njihovih poreskih obaveza.

Član 9 – Ovim odredbom daje se mogućnost poreskom organu da na zahtjev nadležnog organa druge države obavijesti poreskog obveznika rezidenta Crne Gore o poreskim aktima koje je donio organ podnosilac zahtjeva, a podnosioca zahtjeva povratno informiše o preduzetim aktivnostima, a posebno o datumu dostavljanja poreskog akta.

Član 10 - Ovim odredbom vrši se poboljšanje postojećeg zakonskog rješenja u smislu ovlašćenja službenog lica poreskog organa jedinice lokalne samouprave da može da izvrši pregled nepokretnosti koja je predmet oporezivanja u cilju utvrđivanja poreske obaveze.

Član 11 – Ovim odredbom vrši se pravno-tehničko poboljšanje postojećeg zakonskog rješenja, koja lokalnom poreskom organu omogućavaju da svakom poreskom obvezniku dodjele jedinstveni lokalni identifikacioni broj, radi lakše pretrage i njihove identifikacije u bazi podataka. Takođe, ovim članom se dodatno reguliše registracija po službenoj dužnosti.

Član 12 – Ovim članom se vrši pravno-tehničko usklađivanje odredbe zakona sa članom 27 ovog Zakona.

Član 13- Ovim članom se predlaže način evidentiranja promjene podataka u sistemu poreskog organa.

Član 14 - Ovim odredbom vrši se pravno-tehničko poboljšanje postojećeg zakonskog rješenja, imajući u vidu da organi lokalne uprave nijesu više nadležni za vođenje matičnih registara rođenih i umrlih, već je to u nadležnost Ministarstva unutrašnjih poslova.

Član 15 - Ovim odredbom propisuje se pravni osnov za inspekcijski nadzor nad obavezom izvještavanja o korisnicima digitalnih platformi i korisnicima usluga povezanih sa kriptoinovinom, radi razmjene informacija u skladu sa zakonom.

Član 16 - Ovim odredbom vrši se poboljšanje postojećeg rješenja, u dijelu koji se odnosi na povraćaj više više plaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje poreskom obvezniku koji se vodi kao umrlo lice ili lice koje sud proglašio nestalim, odnosno poslovno nesposobnim.

Čl. 17-18 - Ovim odredbama vrši se pravno-tehničko poboljšanje važećeg zakonskog rješenja u dijelu koji se odnosi na zastarjelost prava na naplatu poreske obaveze, kao i zastarjelost prava na povraćaj i preusmer više plaćene poreske obaveze.

Čl.19-20 – Ovim odredbama propisuju se kazne za pravno lice, odgovorno lice u pravnom licu, preduzetnika i fizičko lice, ukoliko ne prikupljaju podatke i ne vode evidenciju o korisnicima digitalnih platformi i korisnicima usluga povezanih sa kriptoinovinom i te podatke (tačne i potpune) ne dostavljaju poreskom organu u

propisanom roku, na propisanom obrascu u elektronskom obliku, ne čuva te podatke najmanje pet godina nakon isteka roka za dostavljanje za kalendarsku godinu za koju se te evidencije odnose; ne podnese prijavu za registraciju kod nadležnog poreskog organa, odnosno ne obavijesti nadležni poreski organ Crne Gore da je obveznik izvještavanja u drugoj državi.

Član 21 – Ovim članom se propisuje rok za zamjenu PIBa po službenoj dužnosti.

Član 22 – Ovom odredbom propisuje se obaveza donošenja podzakonskih akata, kojim će se propisati bliži način izvještavanja o korisnicima digitalnih platformi i korisnicima usluga povezanih sa kriptoomovinom i provođenje postupka produbljene provjere, kao i bliži način pružanja pomoći u naplati potraživanja, u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 23 - Ovom odredbom propisuje se stupanje na snagu ovog zakona narednog dana od dana njegovog objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

V. PROCJENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nijesu potrebna sredstva iz budžeta Crne Gore.

VI. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Predloženim izmjenama omogućava se izjednačavanje poreskog tretmana državljana država članica EU i crnogorskih državljana, a čija implementacija je neophodna za zatvaranje **Pregovaračkog poglavlja 2- Sloboda kretanja radnika**. Takođe, stvoriće se preduslovi za otpočinjanje automatske razmjene informacija o računima, operaterima digitalnih platformi i pružaocima usluga povezanih sa kriptoomovinom i izvršiti usklađivanje važećeg zakona sa direktivama EU, čija implementacija je neophodna u cilju zatvaranja **Pregovaračkog poglavlja 16-Oporezivanje** i istovremeno napraviće se ključan korak ka uklanjanju Crne Gore sa liste država koje nijesu adekvatno implementirale standarde poreske transparentnosti.

Imajući u vidu navedeno, predlaže se da Skupština Crne Gore, shodno članu 151 Poslovnika Skupštine, Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreskoj administraciji donese po hitnom postupku.

PREGLED ODREDABA ZAKONA O PORESKOJ ADMINISTRACIJI

ČIJE IZMJENE I DOPUNE SE PREDLAŽU

Član 2

(1) Po ovom zakonu dužni su da postupaju državni i organi jedinica lokalne samouprave kada odlučuju o pravima i obavezama poreskog obveznika.

(2) Ovaj zakon odnosi se i na pojedince (građane), pravna lica, organizacije, preduzetnike, poreske posrednike i druga lica, državne i organe jedinica lokalne samouprave, kada su poreski obveznici ili kada za poreskog obveznika obračunavaju i plaćaju poreze ili imaju druge obaveze vezane za utvrđivanje i naplatu obaveza poreskog obveznika.

Značenje pojedinih izraza

Član 4

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeće značenje:

- 1) Poreski organ je organ državne uprave ili organ jedinice lokalne samouprave u čijoj nadležnosti su poslovi utvrđivanja, naplate i kontrole poreza;
- 2) Porez i druge dažbine su porezi, doprinosi, takse, naknade i druga novčana davanja utvrđena zakonom;
- 3) Poreski obveznik je lice koje, u skladu sa poreskim i drugim zakonima, podliježe obavezi plaćanja poreza;
- 4) Poreski dužnik je poreski obveznik koji je dužan da plati porez, poreski jemac i poreski isplatilac odnosno posrednik;
- 5) Poreski jemac je lice koje je odgovorno za plaćanje poreskog duga poreskog obveznika, ako poreski obveznik nije izmirio taj dug po dospelosti;
- 6) Poreski isplatilac odnosno posrednik je lice koje je, u skladu sa poreskim propisima, dužno da od drugog lica obustavom ili na neki drugi način naplati porez i da ga uplati na odgovarajući uplatni račun;
- 7) Poreski zastupnik je lice koje je u skladu sa zakonom ovlašteno da vodi dio ili sve poslove poreskog obveznika u vezi sa ispunjavanjem poreskih obaveza;
- 8) Poreski punomoćnik je lice koje poreski obveznik pismeno ovlasti da u njegovo ime i za njegov račun vodi poslove u vezi sa izvršavanjem poreskih obaveza u skladu sa poreskim propisima;
- 9) Knjige i evidencije predstavljaju dokumentaciju propisanu posebnim zakonom koju je poreski obveznik dužan da vodi o svom poslovanju, a služe u svrhu utvrđivanja poreske obaveze;
- 10) Lice je: pravno lice, dio pravnog lica, organizacija, preduzetnik i fizičko lice koje je dužno da postupi po ovom zakonu;
- 11) Nalog za prenos je dokument kojim se vrši prenos sredstava sa računa poreskog obveznika na račune za plaćanje poreza;
- 12) Finansijska institucija je institucija koja pruža finansijske usluge u skladu sa zakonom i potvrđenim međunarodnim sporazumom;
- 13) Poreska obaveza obuhvata: porez, kamatu i troškove postupka.

II NADLEŽNOST PORESKOG ORGANA

Član 5

(1) Poslove utvrđivanja, naplate i kontrole poreza koje uvodi Republika, vrši organ uprave nadležan za poslove poreza (u daljem tekstu: poreski organ).

(2) Izuzetno od stava 1 ovog člana poslove utvrđivanja, naplate i kontrole akciza, vrši organ uprave nadležan za poslove carina.

(3) Poslove utvrđivanja, naplate i kontrole poreza koje uvodi jedinica lokalne samouprave vrši nadležni organ lokalne uprave.

(4) Izuzetno od stava 2 ovog člana, poslove utvrđivanja, naplate i kontrole prireza porezu na dohodak fizičkih lica može vršiti poreski organ, na zahtjev jedinice lokalne samouprave.

Ovlašćenje poreskog organa

Član 6

Poreski organ, u ostvarivanju nadležnosti utvrđenih zakonom ima ovlašćenje da:

- 1) obavlja inspekcijski nadzor, preduzima mjere naplate, druge radnje i aktivnosti za koje je nadležan po ovom ili drugim zakonima;
- 2) rješava o pravima poreskih obveznika;
- 3) vrši registraciju privrednih društava, poreskih obveznika, obveznika doprinosa i osiguranika za obavezno socijalno osiguranje i vodi registar privrednih društava, poreski registar i registar obveznika i osiguranika za obavezno socijalno osiguranje i registarstvarnih vlasnika;
- 4) vrši utvrđivanje poreza, na način i po postupku utvrđenom zakonom;
- 5) zahtjeva od poreskog obveznika i drugih pravnih i fizičkih lica da podnesu dokumentaciju i pruže druge informacije neophodne za utvrđivanje poreske obaveze;
- 6) poziva lica da učestvuju u poreskom postupku;
- 7) uđe i pregleda poslovne prostorije u kojima se nalaze ili bi se mogle nalaziti poslovne knjige i evidencije ili drugi predmeti potrebni za primjenu poreskih propisa;
- 8) izuzme poslovne knjige i evidencije i druge predmete potrebne za primjenu poreskih propisa u skladu sa ovim zakonom;
- 9) - brisana -
- 10) koristi usluge stručnjaka i vještaka, fizičkih i pravnih lica u postupku utvrđivanja poreskih obaveza, kada je stručno znanje potrebno;
- 11) pokreće i vodi prvostepeni upravni postupak;
- 12) planira i sprovodi obuku zaposlenih;
- 13) vodi poresko knjigovodstvo;
- 14) obavještava poreske obveznike o toku inspekcijski nadzor i o njihovim pravima i obavezama u tom postupku;
- 15) pruža stručnu pomoć poreskim obveznicima u primjeni poreskih propisa;
- 16) poreskim obveznicima da besplatno primjerak poreske prijave;
- 17) čuva poresku tajnu;
- 18) se odnosi prema poreskim obveznicima i drugim licima sa poštovanjem i uvažavanjem;
- 19) izda prekršajni nalog, podnese zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, odnosno krivičnu prijavu;

20) prosljedi informacije, uključujući i poreske tajne, koje su otkrivene tokom krivične istrage ili se za njih saznalo pri prikupljanju drugih informacija, organima nadležnim za sprovođenje zakona, kada postoji osnovana sumnja da postoji prekršaj ili krivično djelo;

21) primjenjuje međunarodne ugovore i sporazume o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i drugim pogodnostima koje se odnose na plaćanje poreza;

21a) razmjenjuje informacije sa nadležnim organima država članica Evropske unije (u daljem tekstu: EU), drugih država odnosno teritorija država u skladu sa potvrđenim međunarodnim sporazumima;

22) priprema izvještaje o stanju u oblasti poreza;

23) daje inicijative za donošenje propisa i drugih akata za uređivanje poreskog sistema i poreske politike organu državne uprave nadležnom za poslove finansija (u daljem tekstu: Ministarstvo);

24) sarađuje sa drugim organima i organizacijama u zemlji i inostranstvu o pitanjima krivičnih poreskih djela, a u skladu sa međunarodnim ugovorima ili sporazumima;

25) preduzme mjere neophodne za bezbjednost poreskih službenika;

26) preduzme mjere za sprečavanje korupcije službenika u vršenju službenih poslova;

27) organizuje funkcionisanje jedinstvenog informacionog sistema u oblasti poreza;

28) obezbjeđuje izvršavanje stavova i zaključaka Vlade iz oblasti poreza;

28a) kontroliše i objavljuje finansijske iskaze privrednih društava;

29) vrši i druge poslove utvrđene zakonom i drugim propisom.

Način vođenja poreskog knjigovodstva iz stava 1 tačka 13) ovog člana propisuje Ministarstvo.

Poreska tajna

Član 16

(1) Poreska tajna je svaka informacija ili podatak o poreskom obvezniku kojim raspolaže poreski organ, osim informacija i podataka:

- 1) za koje poreski obveznik pismeno izjavi da se ne smatraju poreskom tajnom;
- 2) koji se ne mogu povezati sa konkretnim poreskim obveznikom niti se na drugi način mogu identifikovati;
- 3) vezanih za postojanje poreskog duga, ukoliko je hipoteka, odnosno fiducija kao način obezbjeđenja upisana u javne knjige;
- 4) o registraciji poreskog obveznika, PIB, nazivu (ime) i adresi sjedišta;
- 4a) o registraciji obveznika doprinosa, odnosno osiguranika za obavezno socijalno osiguranje;
- 5) o vrijednosti nepokretne imovine;
- 6) koje poreski organ objavljuje kvartalno o listi poreskih dužnika.

(2) Podaci koji predstavljaju poresku tajnu mogu se na zahtjev nadležnog organa Crne Gore, države članice EU, druge države odnosno teritorije države, učiniti dostupnim tom organu, u skladu sa zakonom ili potvrđenim međunarodnim sporazumom.

(3) Informacije, koje poreskom organu dostavljaju nadležni organi države članice EU ili druge države odnosno teritorije države u skladu sa propisima EU i međunarodnim sporazumima, predstavljaju poresku tajnu, pod istim uslovima, kao i informacije koje se razmjenjuju između nadležnih organa u državi.

(4) Uslove i kriterijume objavljivanja liste poreskih dužnika propisuje Vlada Crne Gore, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Razmjena informacija sa nadležnim organima država članica EU, drugih država, odnosno teritorija država

Član 16b

(1) Poreski organ dostavlja informacije, kojima raspolaže, nadležnom organu države članice EU ili drugoj državi odnosno teritoriji države, u skladu sa potvrđenim međunarodnim sporazumom:

1) na zahtjev tog organa;

2) automatskom razmjenom o:

a) ostvarenim prihodima rezidenata države članice EU ili druge države odnosno teritorije države po osnovu određenih vrsta dohotka i kapitala, najmanje jednom godišnje, u roku od šest mjeseci nakon isteka poreskog perioda tokom kojeg su informacije postale dostupne;

b) računima rezidenata države članice EU ili druge države odnosno teritorije države do 30. septembra tekuće za prethodnu godinu;

c) poslovanju svakog člana međunarodne grupe povezanih pravnih lica, prema državi članici EU ili drugoj državi odnosno teritoriji države, u roku od 15 mjeseci od isteka godine za koju se izvještaj podnosi;

3) ako dođe do saznanja da informacije mogu biti od koristi za nadležni organ druge države, odnosno teritorije države u bilo kom trenutku i bez prethodnog zahtjeva.

(2) Ako poreski organ smatra da informacije koje je dobio od nadležnog organa država iz stava 1 ovog člana, mogu biti od koristi nadležnom organu treće države, može da ih proslijedi tom organu samo uz prethodno pribavljenu saglasnost nadležnog organa države, odnosno teritorije države iz koje potiču informacije.

(3) Poreski organ dostavlja informacije, nadležnom organu države članice EU ili druge države odnosno teritorije države, pod uslovom da je taj organ iskoristio sve raspoložive izvore informacija vodeći računa o ostvarivanju sopstvenih ciljeva.

(4) Poreski organ ne može da odbije da pribavi informacije isključivo zato što te informacije nijesu od nacionalnog interesa, niti da odbije da dostavi informacije nadležnom organu države članice EU ili druge države odnosno teritorije

države, samo zato što te informacije posjeduje banka, druga finansijska institucija, ovlašćeno lice, zastupnik ili fiducijar ili zato što se te informacije odnose na vlasničke interese fizičkog lica.

(5) Poreski organ može da preduzima istražne radnje ili da dostavlja informacije koje zahtjeva nadležni organ države članice EU ili druge države odnosno teritorije države, ako je preduzimanje takvih istražnih radnji ili prikupljanje tih informacija u skladu sa zakonom.

(6) Poreski organ može da odbije da dostavi informacije nadležnom organu države članice EU ili druge države odnosno teritorije države ako bi to dovelo do objelodanjivanja komercijalne, industrijske ili poslovne tajne ili komercijalnog postupka ili ako je otkrivanje tih informacija u suprotnosti sa javnim interesom.

(7) Poreski organ obavještava nadležni organ države članice EU ili druge države odnosno teritorije države o razlozima za odbijanje zahtjeva za dostavljanje informacija.

(8) Bliži način razmjene informacija iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Pregled prostoriya u kojima se čuvaju knjige i evidencije i drugi predmeti od značaja za utvrđivanje

poreske obaveze

Član 24

(1) Ovlašćeno službeno lice ima pravo da uđe i pregleda prostoriju gdje se:

1) čuvaju ili mogu čuvati knjige i evidencije ili drugi predmeti potrebni za utvrđivanje poreske obaveze;

2) obavlja ili bi se mogla obavljati bilo koja djelatnost koja podliježe oporezivanju.

(2) Ovlašćeno službeno lice iz stava 1 ovog člana može ući u stan ili drugu prostoriju protiv volje njegovog držaoca i u njima vršiti pretres na osnovu odluke suda.

(3) Pretres se vrši uz prisustvo dva svjedoka.

V IDENTIFIKACIJA I OPŠTA REGISTRACIJA PORESKOG OBVEZNIKA

Član 27

(1) Opšta registracija poreskog obveznika kod nadležnog poreskog organa vrši se na osnovu prijave za registraciju upisom u poreski registar, u roku i na način propisan ovim zakonom.

(2) Prijavu za registraciju dužni su da podnesu:

- 1) pravno lice ili organizacija koja obavlja djelatnost ili ostvaruje prihode u ili van Crne Gore;
- 2) fizičko lice koje obavlja djelatnost, ostvaruje prihode ili posjeduje imovinu u ili van Crne Gore;
- 3) strano pravno lice ili organizacija koja obavlja djelatnost ili ostvaruje prihode u Crnoj Gori;
- 4) strano fizičko lice koje obavlja djelatnost, ostvaruje prihode ili posjeduje imovinu u Crnoj Gori.

(3) Poreski organ, u cilju identifikacije poreskih obveznika u roku od osam dana od dana podnošenja prijave za registraciju, donosi rješenje o registraciji kojim se pravnim i fizičkim licima dodjeljuje PIB.

(4) PIB je jedinstveni i jedini broj pravnog, odnosno fizičkog lica za sve vrste poreza i zadržava se prilikom promjene sjedišta, prebivališta, odnosno boravišta poreskog obveznika.

(5) PIB se unosi u:

- 1) akt koji poreski obveznik podnosi poreskom organu, državnim organima i organima lokalne uprave;
- 2) akt koji poreski organ dostavlja poreskom obvezniku;
- 3) nalog kojim poreski obveznik plaća poresku obavezu.

(6) Oblik i sadržinu prijave za registraciju propisuje Ministarstvo.

(7) Protiv rješenja o odbijanju prijave za registraciju može se izjaviti žalba poreskom organu u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

(8) Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

Član 32

(1) Prijavu za registraciju, lica iz člana 27 stav 2 tač. 1) i 3) ovog zakona, podnose u roku od pet radnih dana od dana upisa u odgovarajući registar u skladu sa zakonom.

(2) Izuzetno od stava 1 ovog člana, prijavu za registraciju, lica iz člana 27 stav 2 tač. 1 i 3 ovog zakona, podnose istovremeno sa prijavom za registraciju za obavljanje privredne djelatnosti.

(3) Prijavu za registraciju, lica iz člana 27 stav 2 tač. 2) i 4) ovog zakona, podnose u roku od pet radnih dana od dana ostvarivanja oporezivog prihoda, upisa u odgovarajući registar, odnosno sticanja imovine koja podliježe oporezivanju.

(4) Ako lica iz ovog člana ne podnesu prijavu za registraciju u propisanom roku, poreski organ će za ta lica podnijeti prijavu na osnovu podataka kojima raspolaže.

Član 33

Lica iz člana 27 ovog zakona dužna su da o svim promjenama koje nastanu u toku poslovanja, a odnose se na upisane podatke u registar, obavijeste poreski organ, u roku od 15 dana od dana nastanka promjene.

Obaveze upravnih organa zaduženih za registraciju

Član 34

(1) Organi lokalne uprave koji vode matične knjige i državni organi koji vode evidenciju o prebivalištu i boravištu dužni su obavještavati poreski organ o rođenju, smrti, prijavi ili promjeni prebivališta, odnosno boravišta građana, u roku od pet radnih dana od dana rođenja, smrti, prijave ili promjene mjesta prebivališta, odnosno boravišta.

(2) Advokatska komora, profesionalna udruženja, kao i drugi organi i organizacije nadležni za upis u odgovarajući registar lica koja obavljaju određenu djelatnost dužni su da, u roku od pet radnih dana od dana izvršenog upisa, poreskom organu dostave obavještenje o upisu, poništavanju upisa i brisanju iz registra, kao i o drugim promjenama od značaja za utvrđivanje poreza.

Predmet inspekcijskog nadzora

Član 74

- (1) Inspekcijski nadzor obuhvata provjeru svih ili pojedinih činjenica bitnih za oporezivanje.
- (2) Inspekcijski nadzor obuhvata provjeru jedne ili više vrsta poreza za jedan ili više perioda oporezivanja.
- (3) Ako se kontrola vrši kod preduzetnika, inspekcijski nadzor može obuhvatiti i one činjenice koje nijesu vezane sa njegovom poslovnom djelatnošću.
- (4) Inspekcijski nadzor privrednih društava obuhvata i provjeru odnosa između vlasnika društava i društava bitnih za oporezivanje.
- (5) Inspekcijski nadzor obuhvata i nadzor nad obavezom finansijskog izvještavanja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast računovodstva i revizije.

XIV PORESKI ODBICI I POVRAĆAJ

Član 97

- (1) Ukoliko poreski obveznik izvrši uplatu veću od iznosa poreske obaveze, poreski organ je dužan iznos preplate sa pripadajućom kamatom vratiti poreskom obvezniku ili, uz njegovu saglasnost, usmjeriti za izmirenje poreza za naredni poreski period, u skladu sa ovim zakonom.
- (2) Poreski organ je dužan obavijestiti poreskog obveznika o izvršenoj preplati, u roku od osam dana od dana preplate.
- (3) Poreski organ je dužan izvršiti povraćaj više plaćene poreske obaveze u roku od pet radnih dana od dana prijema zahtjeva za povraćaj.

Zastarjelost prava na naplatu poreza

Član 101

- (1) Pravo na naplatu poreza zastarijeva u roku od pet godina od isteka godine u kojoj je porez utvrđen.
- (2) U roku iz stava 1 ovog člana zastarijeva i pravo na naplatu kamate i troškova postupka.
- (3) Rok zastarjelosti prava naplate poreza prekida se bilo kojom službenom radnjom preduzetom od strane poreskog organa.
- (4) Rok zastarjelosti ne teče za vrijeme dok traje postupak kod suda ili za slučaj da se poreski obveznik fizičko lice nalazi izvan Republike neprekidno u trajanju dužem od šest mjeseci.
- (5) U slučaju da je poreski obveznik u postupku stečaja, rok zastare iz stava 1 ovog člana se produžava za šest mjeseci od dana završetka postupka.
- (6) Ukoliko se poreskom obvezniku odobri produženje roka za izmirenje poreske obaveze, rok zastarjelosti prava na naplatu se produžava za taj period.

Zastarjelost prava na povraćaj poreza

Član 102

Pravo na povraćaj više plaćene poreske obaveze i poreskog kredita zastarijeva u roku od pet godina, od isteka godine u kojoj je izvršena preplata, odnosno nastao poreski kredit.

Poreski prekršaji

Član 105

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000 eura do 15.000 eura kazniće se pravno lice, ako:

- 1) ne identifikuje račune koje posjeduje ili kontroliše rezident države članice EU, druge države ili teritorije države, ne prikuplja informacije o stanju, izvršenim transakcijama sa tih računa i ostvarenim prihodima tih lica po osnovu određenih vrsta dohotka i kapitala i ne preduzima mjere produbljene provjere (član 14e stav 1);
- 2) ne dostavi poreskom organu, informacije i podatke o računima lica o kojim se izvještava, na propisanom obrascu u elektronskom obliku, jednom godišnje, do 30 juna tekuće za prethodnu godinu (član 14e stav 5);
- 3) ne dostavi poreskom organu, objedinjene podatke za svakog člana međunarodne grupe povezanih pravnih lica, prema državama članicama EU ili drugim državama, odnosno teritorijama država, na propisanom obrascu u elektronskom obliku, u roku od 12 mjeseci, nakon isteka fiskalne godine za koju se podaci dostavljaju (član 14f stav 3);
- 4) ne imenuje poreskog punomoćnika i o tome ne obavijesti nadležni poreski organ u roku od deset dana od dana početka ostvarivanja prihoda, odnosno sticanja imovine u Crnoj Gori (član 26 stav 2);
- 5) ne podnese poreskom organu prijavu za registraciju u roku od pet radnih dana od dana upisa u odgovarajući registar (član 32 stav 1);
- 6) ne obavijesti poreski organ o promjenama koje se odnose na podatke upisane u poreski registar u roku od 15 dana od dana nastanka promjene (član 33);
- 7) ne podnese poreskom organu zbirnu poresku prijavu, odnosno izvještaj do 15. u mjesecu, za sve isplate izvršene u prethodnom mjesecu (član 40 stav 4);
- 8) ne podnese poreskom organu pojedinačnu poresku prijavu, najkasnije do 31. januara tekuće, za prethodnu godinu (član 40 stav 5).

(2) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 100 eura do 1.000 eura.

Član 105a

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 500 eura do 6.000 eura kazniće se za prekršaj poreski obveznik - preduzetnik, ako:

- 1) ne imenuje poreskog punomoćnika i o tome ne obavijesti nadležni poreski organ u roku od deset dana od dana početka ostvarivanja prihoda, odnosno sticanja imovine u Crnoj Gori (član 26 stav 2);
- 2) ne podnese poreskom organu prijavu za registraciju u roku od pet radnih dana od dana ostvarivanja oporezivog prihoda, upisa u odgovarajući registar, odnosno sticanja imovine koja podliježe oporezivanju (član 32 stav 3);
- 3) ne obavijesti poreski organ o svim promjenama koje nastanu u toku poslovanja, a odnose se na podatke upisane u poreski registar u roku od 15 dana od dana nastanka promjene (član 33).

(2) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i poreski obveznik-fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 100 eura do 1.000 eura.



Crna Gora
Ministarstvo pravde

Adresa: Vuka Karadžića 3,
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 407 501
fax: +382 20 407 515
www.sov.me/mpa

Broj: 01-040/25-13122/3

10. decembar 2025. godine

MINISTARSTVO FINANSIJA
gđin Novica Vuković, ministar

Predmet: Mišljenje na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreskoj administraciji

Veza: Vaš akt broj: 10/1-1-01-040/25-42059/3 od 5. decembra 2025. godine

Uvaženi,

Ministarstvo pravde razmotrilo je tekst Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreskoj administraciji, koji je dostavljen aktom broj: 10/1-1-01-040/25-42059/3 od 5. decembra 2025. godine, zaprimljen u ovom Ministarstvu dana 8. decembra 2025. godine.

S tim u vezi, obavještavamo Vas da, u okviru nadležnosti ovog ministarstva, koje se odnose na uređenje postupka pred sudovima, kao i u pogledu odredaba Predloga zakona koje regulišu pitanje sankcija i prekršajnog postupka, nemamo primjedbi na tekst Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreskoj administraciji, budući da su u neposrednoj komunikaciji sa predstavnicima predlagača sugestije Ministarstva pravde uvrštene u tekst Predloga zakona.

S poštovanjem,

MINISTAR
mr. Bojan Božović



Dostavljeno:

- naslovu
- u spise predmeta
- a/a

Prethodna kontrola ne rizike od korupcije

Naziv propisa	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porečkoj administraciji
Naziv organa	Ministarstvo finansija
Sektor/odjeljak	Direktorat za porezi i carinski sistem
Faza donošenja propisa	Pripremljen Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porečkoj administraciji i pribavljenje mišljenja Sekretarijata za zakonodavstvo.
1. Navesti oblasti koja se uređuje propisom.	Navedenim propisom uređena je oblast oporezivanja, odnosno pored i obaveze poreškog organa i porezskih obveznika u postupku registracije porezskih obveznika i utvrđivanja, naplate i kontrole poreza i drugih dazbina, kao i u postupku razmjene informacija sa nadležnim organima drugih država.
2. Da li su jasno definisani subjekti zaduženi za sprovođenje propisa? Objasniti.	Za sprovođenje navedenog Predloga zakona zadužen je poreški organ.
3. Da li postoje očigledne pravne praznine, nedostaci ili odredbe u propisu koje dozvoljavaju dvostruku tumačenje? Objasniti.	U propisu ne postoje očigledne pravne praznine, nedostaci ili odredbe koje dozvoljavaju dvostruko tumačenje. U propisu jasno su definisane pravne i obaveze poreškog organa, svih porezskih obveznika, a u pojedinim odredbama data je upućenja normisane određene propise koji kao lex specijalis uređuju tu oblast.
4. Da li je propis, sa predviđenim regulatornim pretpostavkama, kreiran u cilju ostvarenja profita ili drugih benefita za račun	Navedeni propis nije kreiran u cilju ostvarenja profita ili drugih benefita za račun određene/ih subjekata, imajući u vidu da je pojedinim odredbama predviđen propis definisane obaveze izjednačavanja o korisnicima obdaru platformi kao i korisnicima usluga povezanih sa krivičnim činom koji će se uvesti u sistem oporezivanja benfita može imati samo država.

određenog/ih subjekta/ata? Odgovor:	
5. Da li će javni funkcionari koji je na čelu organa koji je predložio propis imati privolni interes od efekata primjene propisa (etičke povrede)? Odgovor:	Ministar Finansija, koji je na čelu Ministarstva Finansija kao predložio ovog propisa, neće imati privolni interes od efekata primjene propisa. Odredbama člana 142. Ustava Crne Gore propisano je da se država finansira od poreza, dažbina i drugih prihoda i da je svako dužan da plati porez. Imajući u vidu navedeno, interes od navedenog Predloga zakona ima država Crna Gora, koja će preko poreskog organa razmjenjivati informacije od značaja za oporavak i o poreznim obavezama za nadležnim organima drugih država, a ne pojedino fizičko ili pravno lice.
6. Da li su u propisu predviđeni adekvatni mehanizmi za njegovo sprovođenje ili je predviđeno da će ovo pitanje biti regulisano podzakonskim aktima? Odgovor:	U navedenom Predlogu zakona, u dijelu koji se odnosi na izvršavanje o korisnicima digitalnih platformi, korisnicima usluga povezanih kriptovalutama, kama i određivanje PIB broja poreskim obaveznicima predviđeno je dnošenje podzakonskih akata kojim će se propisati bliži način određivanja PIB broja, kao i bliži način izvršavanja o korisnicima navedenih usluga.
7. Da li su u propisu definisane vrste odgovornosti subjektu nadležnih za sprovođenje nadležnog propisa? Odgovor:	U navedenom Predlogu zakona definisano je prekršajno odgovornost za obveznike izvršavanja o korisnicima digitalnih platformi, korisnicima usluga povezanih kriptovalutama, odnosno dostrovanje tih informacija poreskom organu radi razmjene informacija sa nadležnim organima države članice EU i drugih država.
8. Da li su kontrolni mehanizmi definisani propisom? Odgovor:	Članom 8. navedenog Predloga zakona definisano je da inspekciji nadzor obuhvata i nadzor nad obaveznicima izvršavanja o korisnicima digitalnih platformi, korisnicima usluga povezanih kriptovalutama, u skladu sa Zakonom o poreskoj administraciji.
9. Da li su predviđene sankcije za slučajne povrede zakonskih normi? Odgovor:	U kaznenim odredbama navedenog propisa propisane su novčane kazne za pravna lica, odgovornog lica u pravnom licu, preduzetnike i fizička lica i to: Čl.105: "1) Novčano kaznom u iznosu od 1.000 eura do 15.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, pravno lice-privredno društvo-dio strinog društva, odnosno podružnica ako: 1) ne pruži poreskom organu, na njegov zahtjev i u roku koji odredi, sve raspoložive informacije, neophodne za utvrđivanje činjeničnog stanja od značaja za oporavak (član 14c. stav 1); 2) ne pruži poreskom organu informacije koje traži u pisanom obliku (član 14c. stav 3);

3) ne dostavlja poreznom organu podatke, izvještaje i dokumentaciju sa kojima raspolaže, a koje su od značaja za oporezivanje u skladu sa zakonom (član 14d);

4) ne identifikuje račune koje posjeduje ili kontroliše rezident države članice EU, druge države ili teritorije države, ne prikuplja informacije o stanju, izvištenim transakcijama sa tih računa i ostvarenim prihodima tih lica po osnovu određenih vrsta dohotka i kapitala i ne preduzima nijednu produbljenu provjeru (član 14e stav 3);

5) ne daje tačne informacije u okviru dokumentacije, uključujući izvaju, odnosno potvrdu o rezidentnosti Izvještajnoj finansijskoj instituciji, u toku postupka produbljene provjere (član 14e stav 3);

6) ne dostavlja poreznom organu potpisane i tačne informacije iz člana 14e stav 1 ovog zakona, radi razmjene informacija sa nadležnim organima države članice EU ili druge države odnosno teritorije države (član 14e stav 4);

7) ne vodi evidenciju o preduzetim aktivnostima i prikupljenim dokazima na koje se oslanja radi dostavljanja informacija i istu ne čuva najmanje pet godina nakon isteka roka za dostavljanje informacija za kalendarsku godinu na koju se evidencija odnosi (član 14e stav 5);

8) ne dostavlja poreznom organu, informacije i podatke o računima iz člana 14e stav 1 ovog zakona, na propisanom obrascu u elektronskom obliku, jednom godišnje, do 30. juna tekuće za prethodnu godinu (član 14e stav 7);

9) ne dostavlja poreznom organu, objedinjene podatke za svakog člana međunarodne grupe povezanih pravnih lica koji obavljaju djelatnost u državi članici EU ili drugoj državi odnosno teritoriji države, o ostvarenim prihodima, dobiti/gubitku prije oporezivanja, obračunatom i plaćenom porezu na dobit, prihvaćenom kapitalu, akumuliranoj dobiti, broju zaposlenih i materijalnoj imovini, prema navedenim državama, odnosno teritorijama država (član 14f stav 1);

10) ne dostavlja poreznom organu, pored podataka iz člana 14f stav 1 ovog zakona i podatke o identifikaciji svakog člana međunarodne grupe utvrđujući državu, odnosno teritoriju države rezidentnosti i državu, odnosno teritoriju države u kojoj podliježe oporezivanju po osnovu poslovanja preko stalne poslovne jedinice ako se razlikuje od države, odnosno teritorije države rezidentnosti, kao i vrstama djelatnosti koje obavlja (član 14f stav 2);

11) ne dostavlja podatke iz člana 14f st. 1 i 2 ovog zakona poreznom organu, radi razmjene informacija sa nadležnim organima države članice EU ili druge države odnosno teritorije države, na propisanom obrascu u elektronskom obliku, u roku od 12 mjeseci, nakon isteka fiskalne godine za koja se podaci dostavljaju (član 14f stav 3);

12) ne prikuplja podatke i ne vodi evidenciju o konfiskacijama platforme, odnosno narudžbama egizisa o prodaji i iznajmljivanju nepokretnosti i parking mjesta, prodaji prethodna i pružanju usluga i

	iznajmljivanje bilo koje vrste prevoza, o ukupno plaćenim naknadama i broj relevantnih aktivnosti u vezi kojih je ta naknada naplaćena, o poreznim, naknadama ili provizijama koje je obustavio ili naplatio, korisnicima platforme, tokom perioda o kojem izvještava i ne predstavlja mjere predviđene provjere (član 14g stav 1); 13) ne prihvati i ne dostavlja poreznom organu i podatke o namučocu oglasa i reklamama, i to o: pravnom licu naziv i sjedište, matični broj i PIB, kao i ime i prezime odgovornog lica u tom pravnom licu; 14) ne vodi evidenciju o preduzetim aktivnostima i prikupljenim dokazima na koje se oslanja i istu ne čuva najmanje pet godina nakon isteka roka za dostavljanje informacija za kalendarsku godinu na koju se evidencija odnosi (član 14g stav 3); 15) ne dostavlja potpune i tačne podatke iz člana 14g st. 1 i 2 ovog zakona poreznom organu, za potrebe oporezivanja i razlijezne informacija sa nadležnim organima države članice EU ili druge države odnosno teritorije države (član 14g stav 4); 16) ne dostavlja nadležnom poreznom organu podatke iz člana 14g st. 1 i 2 ovog zakona, na propisanim obrascu u elektroničkom obliku, najkasnije do 31. januara godine koja slijedi godinu u kojoj je korisnik platforme identifikovan kao korisnik platforme o kojem se izvještava (član 14g stav 6); 17) ne podnese prijavu za registraciju nadležnom poreznom organu, u skladu sa ovim zakonom i zakonom o registraciji (član 14g stav 7); 18) ne obavještava nadležni porezni organ Crne Gore da je obveznik izveštavanja u drugoj državi (član 14g stav 8); 19) ne prikuplja podatke i ne vodi evidenciju o korisnicima kriptomoni, fizičkim ili pravnim licima koji su korisnici o kojim se trgovačava ili imaju jedno ili više fizičkih lica koja imaju kontrolu, a koji su lica o kojim se izvještava, kao i o pruznim uslugama korisnicima kriptomoni, preduzetim i aktivnostima, naknadama i sporovodnim transakcijama sa imovinom i datumima transakcija i ostvarenim prihodima po osnovu prodaje ili sticanja kriptomoni za svaku vrstu kriptomoni o kojoj se trgovačava sa stajanjem imovine na kraju izvještajnog perioda i ne predviđena mjere predviđene provjere (član 14h stav 1); 20) ne prihvati i ne dostavlja poreznom organu i podatke o vlasniku odnosno korisniku kriptomoni, i to o: - pravnom licu: naziv i sjedište, matični broj i PIB, kao i ime i prezime odgovornog lica u tom pravnom licu; - o fizičkom licu: ime i prezime, JMBG i adresa prebivališta (član 14h stav 2);

21) ne vodi evidenciju o predujetim aktivnostima i prikupljenim dokazima na koje se oslanja i izlu ne čuva najmanje pet godina nakon isteka roka za dostavljanje informacija za kalendarsku godinu na koju se evidencija odnosi (član 14b stav 3);

22) ne dostavlja potpune i tačne podatke iz člana 14b st. 1 i 2 ovog zakona poreznom organu, za potrebe oporezivanja i razne informacije sa nadležnim organima države članice EU ili druge države odnosno teritorije države (član 14b stav 4);

23) ne dostavlja nadležnom poreznom organu podatke iz člana 14b stav 1 ovog zakona, na propisanom obrascu u elektronskom obliku, najkasnije do 31. januara godine koja slijedi godinu u kojoj je korisnik kriptomovine identifikovan kao korisnik o kojem se izvještava (član 14b stav 5);

24) ne podnese prijavu za registraciju kod nadležnog poreznog organa, u skladu sa ovim zakonom i zakonom o registraciji (član 14g stav 7);

25) ne obavijesti nadležni porezni organ Crne Gore da je obveznik izveštavanja u drugoj državi (član 14b stav 8);

26) ne imenuje poreznoj punomoćnika i o tome ne obavijesti nadležni porezni organ u roku od deset dana od dana početka ostvarivanja prihoda, odnosno sticanja imovine u Crnoj Gori (član 14b stav 9);

27) ne podnese poreznom organu prijavu za registraciju u roku od pet radnih dana od dana upisa u odgovarajući registar u skladu sa zakonom (član 32 stav 1);

28) ne obavijesti porezni organ o svim promjenama koje nastanu u toku poslovanja, a odnose se na uplatae, prodaje u registar, u roku od 15 dana od dana nastanka promjene (član 33);

29) ne podnese poreznom organu izvještaj iz člana 40 stav 2 ovog zakona, do 15. u mjesecu, za isplate izvršene u prethodnom mjesecu (član 40 stav 4);

30) ne podnese poreznom organu pojedinačnu poreznu prijavu, najkasnije do 31. januara tekuće, za prethodnu godinu (član 40 stav 5)."

Č. 105a: Novčanom kaznom u iznosu od 500 eura do 6.000 eura kazniće se za prekršaj porezni obveznik, preduzetnik, ako:

-a) ne prikuplja podatke i ne vodi evidenciju o korisnicima kriptomovine, fizičkih ili pravnih lica koji su korisnici o kojim se izvještava ili imaju jedno ili više fizičkih lica koja imaju kontrolu, a koji su lica o kojim se izvještava, kao i o pratećim ulazima korisnicima kriptomovine, preduzetnim aktivnostima, načinima i sprovedenim transakcijama sa imosima i datumima transakcija, kao i ostvarenim prihodima po osnovu prodaje ili sticanja kriptomovine za svaku vrstu kriptomovine o kojoj se izvještava sa stavljenjem imovine na kraju trećetajnog perioda i preduzetna mjere prodobijene provjere, (član 14b stav 1);

	9) ne prijavljuje i ne dostavlja poreznom organu i podatke o vlasniku odnosno korisniku kriptovalute, i to o: - pravnom licu: naziv i sjedište, matični broj i PIB, kao i ime i prezime odgovornog lica u tom pravnom licu; - o fizičkom licu: ime i prezime, JMBG i adresa prebivališta (član 14b stav 2); 9) ne vodi evidenciju o preduzetim aktivnostima i prikupljenim dokazima na koje se oslanja i istu ne čuva najmanje pet godina nakon isteka roka za dostavljanje informacija za kalendarsku godinu na koju se evidencija odnosi (član 14b stav 3); 10) ne dostavlja potpune i tačne podatke iz člana 14b st.1 i 2 ovog zakona poreznom organu, za potrebe oporezivanja i razmjene informacija sa nadležnim organima države članice EU ili druge države odnosno teritorije države (član 14b stav 5); 11) ne dostavlja nadležnom poreznom organu podatke iz člana 14b st.1 i 2 ovog zakona, na probanom obrascu u elektroničkom obliku, najkasnije do 31. januara godine koja slijedi godinu u kojoj je korisnik kriptovalute identifikovan kao korisnik o kojem se izvještava (član 14b stav 6); 12) ne podnosi prijavu za registraciju kod nadležnog poreznog organa, u skladu sa ovim zakonom i zakonom o registraciji privrednih i drugih subjekata (član 14g stav 7)."
10. Da li je u ziklanu propisana jasno procedure za izricanje sankcija, tj. da li je uspostavljen mehanizam procjena primjene, izricanje sankcija i vrste sankcija? Objezati.	Navedenim Predlogom zakona propisano je da inspekciji nadzor obuhvata i nadzor nad obavezom izvještavanja o korisnicima digitalnih platformi, korisnicima usluga povezanih kriptovalutama, odnosno dostavljanja tih informacija poreznom organu radi razmjene informacija sa nadležnim organima država članica EU i drugih država, odnosno propisane su i kaznene odredbe za nepoštovanje zakonskih odredbi.
11. Da li je propisano da je subjekt koji odlučuje o davanju prava, usvođenju ograničenja i izricanju sankcija, odvojen od subjekta koji kontroliše (nadležni zakonodavac i sprovođenje svih odluka, tj. da li je uspostavljen adekvatna „dvostepenoost“ kao mehanizam provjere i kontrole dioničarskih odluka? Objezati.	Navedeno materije nije regulisano Predlogom zakona već je propisano važećim Zakonom o poreznoj administraciji.

12. Da li je priopis bio predmet lobiranja? Odgovori:	Navedeni Predlog zakona nije bio predmet lobiranja, već je propisivanjem ovih odredbi izvršeno usklađivanje sa standardom zajedničkog ispitivanja (Common Report Standard) o autonomskoj razmjerni informacija o finansijskim računima koji je razvijen od strane OECD-a i u skladu sa Direktivom 2011/16/EU o administrativnoj saradnji u području oporezivanja i direktivama EU.
13. Da li se propis odnosi na izmjenu lobijskih mrežiranja ili finansijske političkih portfelja? Objasni.	Navedeni propis ne odnosi se na izmjenu lobijskih mrežiranja niti finansijske političkih portfelja.
14. Da li se propisom bitnije mijenja struktura javne uprave? Objasni.	Navedenim propisom se ne mijenja struktura javne uprave.
15. Da li je transparentnost obaveštenja objavljivanjem putova za javnu raspravu? Objasni.	Prilikom donošenja navedenog propisa sprovedeno je javna rasprava koja je trajala od 30.10. do 19.11.2025. godine, a o čemu je sačinjen izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi i objavljen na internet stranici Ministarstva finansija.
16. Da li predviđa transparentan proces donošenja odluka? Objasni.	Odredbama navedenog Predloga zakona propisano je obaveza prikupljanja informacija o korisnicima digitalnih platformi i kantonizima usluga povezanih sa kriptovalutama. Yaksativno su navedeni podaci o korisnicima koji se priključuju i dostavljaju poreznom organu radi automatske razmjene sa nadležnim organima država članica EU i drugih država. Imajući u vidu navedeno, smatramo da navedeni propis predviđa transparentan proces donošenja odluka.
17. Da li propis definiše listu oporezovanih službenika u kojima se određene odredbe odnose na primatelje? Objasni.	Navedenim Predlogom zakona nijesu definisani oporezovani službenici u kojima se određene odredbe ne primjenjuju.
18. Da li se u propisu definišu rokovi za administrativne postupke? Objasni.	Navedeni Predlogom zakona definiše se pojedini rokovi za administrativne postupke i to: 1. Izvještajni agenciji porezne dužan je da informacije o kojim izvještajima dostavlja nadležnom poreznom organu, najkasnije do 31. januara godine koja slijedi godinu u kojoj je korisnik platforme identifikovao kao korisnik a kojem se izvještaji. 2. Izvještajni pristalac usluga povezanih sa kriptovalutama dužan je da informacije o kojim izvještajima dostavlja nadležnom poreznom organu, najkasnije do 31. januara godine koja

19. Da li postoji uspostavljen mehanizam kontrole rizika od pojave sukoba interesa na nivou državne uprave, odnosno da li su propisani uspostavljeni mehanizmi odgovornosti koji su odgovarajući za pojavu sukoba interesa i eventualni razvoj korupcije? Objezeli	sljedeći godinu u kojoj je korisnik izjednotio identifikovan kao korisnik o kojem se izvještava: 3. Podzakonski akti o blizem načinu izjednotavanja o korisnicima digitalnih platformi i korisnicima usluga povezanih sa kriptovalutama, kao i određivanja FBI broja dionice se u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Donošenje navedenog propisa ne predstavlja rizik od pojave sukoba interesa na nivou državne uprave i eventualni razvoj korupcije, već se, u cilju sprečavanja povratke evazije i izjednotavanja platformi parira, propisuje obaveza prijavljivanja podataka i automatske razmjene informacija o o korisnicima digitalnih platformi i korisnicima usluga povezanih sa kriptovalutama, o koje su od značaja za sprečavanje.
20. Ostalo relevantno pitanje.	1

Datum i mjesto
Podgorica,
05.12.2025. godine

Stjepana




Crna Gora
Vlada Crne Gore
Generalni sekretarijat

Crna Gora
MINISTARSTVO FINANSIJA
Podgorica

Primljeno: 14. 12. 2025.				
Opis posla	Opis posla	Opis posla	Opis posla	Opis posla
10/1-1-040/25-42059/10				

Broj: 020-040/25-1826/2

10. decembar 2025. godine

MINISTARSTVO FINANSIJA

Gospodin Novica Vuković, ministar

Predmet: Mišljenje na SPSP obrazac koji se podnosi na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreskoj administraciji

Uvaženi gospodine Vukoviću,

U vezi s Vašim dopisom br. 10/1-1-01-040/25-42059/6 od 08. 12. 2025. godine, u kom ste zatražili mišljenje na popunjen obrazac za preliminarnu kontrolu s aspekta sprječavanja proliferacije strateških dokumenata kojima se utvrđuju javne politike (SPSP) za Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreskoj administraciji, i nakon uvida u tekst predmetnog dokumenta i popunjenog SPSP obrasca, konstatujemo da nemamo primjedbi.

S uvažavanjem,

GENERALNI SEKRETAR VLADE



Preliminarna kontrola s aspekta sprečavanja proliferacije strateških dokumenata kojima se utvrđuju javne politike

Naзив propisa	Predložak Zakona o bencinsom i dopunomno Zakonu o poreznoj administraciji
Naзив organa	Koordinatorne jedinice
Sektor/odjelak	Direktorat za porezi i carinski sustavi
Faza donošenja propisa	Pripremljen Predložak Zakona o bencinsom i dopunomno Zakonu o poreznoj administraciji i predloženo mišljenje Sekretarijata za zakonodavstvo. Očekuju se mišljenja relevantnih ministarstava.
1. Da li su u postupku izrade propisa obavljene konsultacije sa generalnim sekretarijatom Vlade s aspekta s aspekta primjene člana 7a Uredbe o generalnom sekretarijatu Vlade?	U postupku izrade propisa nijesu obavljene konsultacije sa generalnim sekretarijatom Vlade s aspekta primjene člana 7a Uredbe o generalnom sekretarijatu Vlade.
2. Da li je propisom predviđeno donošenje strateških dokumenata kojima se utvrđuju javne politike?	Propisom nije predviđeno donošenje strateških dokumenata kojima se utvrđuju javne politike.

3. Da li su propisom predviđeni struktura i sadržaj strateških dokumenata kojima se utvrđuju javne politike? Objasni!	Propisom nijesu predviđeni struktura i sadržaj strateških dokumenata kojima se utvrđuju javne politike.
4. Da li su propisom utvrđeni prioriteti i/ili ciljevi strateških dokumenata kojima se utvrđuju javne politike? Objasni!	Propisom nijesu utvrđeni prioriteti i/ili ciljevi strateških dokumenata kojima se utvrđuju javne politike.
5. Da li su strateška dokumenta kojima se utvrđuju javne politike, čije se donošenje planira propisom, izdala zahtjev pristekao iz međunarodnih konvencija koje je Crna Gora ratifikovala? Objasni!	Propisom nije predviđeno donošenje strateških dokumenata kojima se utvrđuju javne politike, a čiji zahtjev pristekao iz međunarodnih konvencija.
6. Da li su strateška dokumenta kojima se utvrđuju javne politike, čije se donošenje planira propisom, izdala obaveza koja proizilazi iz Ustava Crne Gore? Objasni!	Propisom nije predviđeno donošenje strateških dokumenata kojima se utvrđuju javne politike, a čija obaveza proizilazi iz Ustava Crne Gore.
7. Da li se propisom mijenjaju nadležnosti državnih organa u procesu donošenja strateških dokumenata kojima se utvrđuju javne politike? Objasni!	Propisom se ne mijenjaju nadležnosti državnih organa u procesu donošenja strateških dokumenata kojima se utvrđuju javne politike.
8. Da li se propisom mijenjaju procedure donošenja strateških dokumenata kojima se utvrđuju javne politike? Objasni!	Propisom se ne mijenjaju procedure donošenja strateških dokumenata kojima se utvrđuju javne politike, već se daje mogućnost javnim organima da vrši kontrolu nad izvršavanjem i korištenjem digitalnih platformi i komunikativnih usluga povezanih sa sigurnosnim od strane pružioce nesredstvenih bezbednosti propisanih stvaraju se uslove za uvođenje u sistem opremljenosti kodu kriptiranja koja i pružioce nesredstvenih usluga.

9. Da li se propisom navedeno ili utvrđuje hijerarhija (rednos usklađivanja) strateških dokumenata kojima se utvrđuju javne politike? Objasni	Propisom se ne navedeno ili utvrđuje hijerarhija (rednos usklađivanja) strateških dokumenata kojima se utvrđuju javne politike.
10. Ostalo relevantna pitanja.	/

Datum i mjesto
 Podgorica,
 05.12.2025. godine

Starijina
 Vuković




Ministarstvo
finansija

Adresa: Ul. Stanka Dragojevića br. 2
81000 Podgorica Crne Gore
www.mf.gov.me

Br: 05-02-040/25-42059/8

Podgorica, 11.12.2025. godine

Za: MINISTARSTVO FINANSIJA, DIREKTORAT ZA PORESKI I CARINSKI SISTEM, Stanka Dragojevića 2, Podgorica

Predmet: Mišljenje na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreskoj administraciji

Veza: Vaš akt br. 10/1-1-01-040/25-42059/7 od 05.12.2025. godine

Poštovani,

Povodom Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreskoj administraciji, Ministarstvo finansija daje sledeće:

MIŠLJENJE

Naime, primjenom predloženih rješenja iz Predloga zakona stvorile se preduслови za otpočinjanje automatske razmjene informacija osim o finansijskim računima rezidenata drugih država i automatska razmjena informacija o korisnicima digitalnih platformi i korisnicima usluga povezanih kriptovalutama. Takođe, propisuje se jednak poreski tretman rezidenata Crne Gore i rezidenata država članica EU, drugih država odnosno teritorija država u pogledu ostvarivanja njihovih prava i obaveza kada su poreski obveznici u Crnoj Gori. Na ovaj način biće izvršeno usklađivanje važećeg zakona sa direktivama EU u dijelu slobode kretanja radnika, koji propisuju jednak tretman državljana EU u pogledu korišćenja poreskih olakšica prilikom zapošljavanja.

Pored navedenog, predmetni zakon se usklađuje sa Direktivom Savjeta 2010/24, 2021/514/EU i 2023/2226, koje se odnose na uzajamnu pomoć kod naplate potraživanja u vezi poreza, carina i drugih mjera, pravila izvještavanja za operatere digitalnih platformi i pravila izvještavanja za pružaoce usluga o korisnicima usluga povezanih sa kriptovalutama. Uzimajući u obzir navedeno, na tekst Predloga zakona i pripremljeni izvještaj o analizi uticaja propisa, sa aspekta implikacija na poslovni ambijent, nemamo primjedbi.

U izvještaju o sprovedenoj analizi procjene uticaja propisa u dijelu procjene fiskalnog uticaja, navedeno je da za implementaciju navedenog Predloga zakona nisu potrebna finansijska sredstva iz budžeta Crne Gore kao i da ne proizlaze međunarodne finansijske obaveze.

Shodno navedenom, sa aspekta državnog budžeta nemamo primjedbi na Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreskoj administraciji.

S poštovanjem,



IZVJEŠTAJ O SPROVEDENJE ANALIZI PROCJENI UTICAJA PROPISA

PREDLAGAČ PROPISA	Ministarstvo finansija
NAZIV PROPISA	Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreškoj administraciji
1. Definisanje problema - Koje probleme treba da riješi predloženi akt? - Koji su uzroci problema? - Koje su posljedice problema? - Koji su subjekti oštećeni, na koji način i u kojoj mjeri? - Kako bi problem eventualno bio riješen propisom ("status quo") općija? - Primjenom predloženih rješenja iz Predloga zakona stvoriće se preduслови za otpočinjanje automatske razmjene informacija ovisno o fiskalnim računima rezidenata drugih država i automatska razmjena informacija o korisnicima digitalnih platformi i korisnicima usluga povezanih kriptovalutom. Istovremeno, propisuje se jednak poreski tretman rezidenata Crne Gore i rezidenata država članica EU, drugih država odnosno teritorija država u pogledu ostvarivanja njihovih prava i obaveza kada su poreski obveznici u Crnoj Gori. Na ovaj način izvršeno je usklađivanje važećeg zakona sa direktivama EU u dijelu slobode kretanja radnika, koji propisuje jednak tretman državljana EU u pogledu korišćenja poreskih olakšica prilikom zapošljavanja. Takođe, predloženim izmjenama daje se mogućnost poreskom organu Crne Gore i nadležnom organu države članice EU da prave uzajamnu pomoć u naplati poreskih potraživanja od poreznog dužnika koji ima prebivalište ili imovinu u njihovoj državi, kao i mogućnost da porezni organ Crne Gore i nadležni organ druge države članice EU, na osnovu zajedničkog dogovora, vrše upućeno od strane zajedničkog nadležnog ili više fizičkih, odnosno pravnih lica u cilju dobijanja informacija koje su od zajedničkog ili komplementarnog interesa za obje države. Na ovaj način doprinijeće se poreskoj transparentnosti, kao i smanjenju poreske evazije i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza. Istovremeno obezbjeđuje se da se Crna Gora ukloni sa liste država koje nijesu adekvatno implementirale standard poreske transparentnosti. Istovremeno, u cilju smanjenja poreskog duga i utvrđivanja stvarnog činjeničnog stanja u cilju utvrđivanja poreske obaveze, predloženim izmjenama vrši se preciziranje ovlaštenja službenog lica poreskog organa jedinice lokalno samouprave da može da izvrši pregled nepokretnosti koja je predmet oporezivanja u cilju pravilnog utvrđivanja poreske obaveze. Takođe, predloženim izmjenama vrši se detaljnija razrada instituta poreskog zastupnika, odnosno njegovo postavljanje od strane poreskog organa u slučaju poreskog obveznika u cilju izmirjenja poreske obaveze, posebno ako je poreski obveznik nepoznat ili je to lice umrlo a nije sproveden estavinski postupak. Takođe, predloženim izmjenama vrši se unaprijeđenje postojećih rješenja koje se odnose na zastupnost prava na naplatu poreske obaveze i zastupnost prava na povraćaj i primanje više plaćene poreske obaveze. U pogledu kaznenih odredbi, predloženim zakonskim rješenjem predviđa se uvođenje kaznenih odredbi u dijelu generalnih ovlaštenja poreskog organa za preduzimanje mjera inspekciskog nadzora u vezi ispunjavanja obaveze izvještavanja od strane poreskih obveznika radi namjene informacija u skladu sa Standardom zajedničkog izvještavanja. - Glavni uzrok manje naplate poreskih obaveza je sve veća mobilnost lica, kapitala, proizvoda i usluga koja je uticala na povećanje mogućnosti izbjegavanja plaćanja poreza i poreske evazije, što je dovelo do potrebe intenziviranja aktivnosti na međunarodnom nivou u cilju stvaranja novih pravila u materiji međunarodnog oporezivanja i administrativne saradnje u poreskim pitanjima.	

Crna Gora je većina posvećena poroskoj transparentnosti i jačanju borbe protiv poroske evazije i sprječavanju izbjegavanja plaćanja porosa. Kao članica Globalnog Forum o poroskoj transparentnosti i automatskoj razmjeni informacija za poroske svrhe zajedno sa drugim zemljama članicama se u kontinuitetu radi na surbiunju utaje porosa primjenom dva međunarodno dogovorena standarda razmjene informacija u poroske svrhe: razmjena informacija na zahtjev (EOIR) i automatska razmjena informacija u finansijskom radumu (AEOI).

- Ukoliko se ne izvrši usagledjenje postojećih zakonskih rješenja u dijelu razmjene informacija doći će do povećanja mogućnosti izbjegavanja plaćanja porosa i poroske evazije, a što bi dovelo do smanjenja budžetskih prihoda.

- "Status quo" oporja dovela bi do povećanja mogućnosti izbjegavanja plaćanja porosa i poroske evazije, što uveliko smanjuje efikasnost ekonomske politike u cjelini na nivou države.

2. Ciljevi

- Koji ciljevi se postižu predložnim propisom?
- Navesti usklađenost ovih ciljeva sa postojećim strategijama ili programima Vlade, ako je primjenljivo.

- Predložnim zakonskim rješenjima postići će se sljedeći ciljevi:

- Postizanje potpune usklađenosti sa Standardom zajedničkog izvještavanja (CRS standard) i direktivama EU u dijelu automatske razmjene informacija i direktivama Evropske unije.
 - Uvođenje dodatnih kategorija poroskih obveznika u poroski sistem kao obveznike izvještavanja (izvještajni operator platforme i pružalac usluga povezanih sa kriptomovinom);
 - povećanje poroske transparentnosti i jačanje efikasnosti poroske administracije u cilju naplate poroskih potraživanja od poroskih dužnika bilo da su rezidenti Crne Gore ili države članice EU kroz davanje mogućnosti poroskom organu Crne Gore i nadležnom organu države članice EU da pruže izjajajnu pomoć u naplati poroskih potraživanja od poroskih dužnika koji ima prebivalište ili imovina u njihovoj državi;
 - poštovanje obaveza izvještavanja, odnosno razmjene informacija od strane pružalaca ovih usluga;
 - utvrđivanje stvarnog činjeničnog stanja kod nepouzdanosti koja je predmet upozoravanja povećanjem ovlaštenja službenog lica poroskog organa jedinice lokalne samouprave da može da izvrši pregled nepokretnosti u cilju pravilnog utvrđivanja poroske obaveze;
 - usagledjenje postojećih rješenja koje se odnose na zastarjelost prava na naplatu poroske obaveze i zastarjelost prava na povraćaj i preuzimanje plaćene poroske obaveze;
 - poboljšanje poroske discipline poroskih obveznika.
- Postojeća zakonska rješenja sumo djelimično implementiraju standard AEOI (standard automatske razmjene informacija), odnosno njegov dio koji se odnosi na Standard zajedničkog izvještavanja. Potpuna usklađenost sa ovim standardom i direktivama EU planirana je kroz predložena zakonska rješenja, koja uključuju sljedeće ključne elemente:
- definisanje izvještajnog operatora platforme i pružalaca usluga povezanih sa kriptomovinom;
 - propisivanje obaveza vođenja evidencije o predviđenim aktivnostima i prikupljenim dokazima na koje se oslanja, te obaveza čuvanja navedene evidencije u periodu od najmanje pet godina nakon isteka roka za dostavljanje informacija od strane izvještajnog operatora digitalne platforme i izvještajnog pružalca usluga povezanih sa kriptomovinom, o korisnicima navedenih usluga;
 - davanje mogućnosti poroskom organu Crne Gore i nadležnom organu države članice EU da pruže izjajajnu pomoć u naplati poroskih potraživanja od poroskog dužnika koji ima prebivalište ili imovina u njihovoj državi;
 - davanje mogućnosti da poroski organ Crne Gore i nadležni organ druge države članice EU, na osnovi zajedničkog dogovora, vrše uporišno odnosno zajednički nadzor kod jednog ili više

fizičkih, odnosno pravnihi lica u cilju davanja informacija koje su od zajedničkog ili komplementarnog interesa za obje države:

- propisivanje obaveze zaštite podataka koje se razmjenjuju u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti;
- propisivanje kaznenih odredbi u slučaju da izjestaži operater digitalne platforme i pružalac usluga povezanih sa kriptovalutinom prekrše obavezu vođenja, odnosno čuvanja evidencije o preduzetim aktivnostima i prikupljenim dokazima na koje se oslanjaju.

3. Opcije

- koje su moguće opcije za ispunjavanje ciljeva i rješenja koje predlažu? razlikuju li se razmatranje "status quo" opcija i preporučenih je uključiti i neregulatornu opciju, ovim ako postoji uticaj na donošenje predloženog propisa;
- Objasnite preferiranu opciju.

-Važeći poreski propisi, koje primjenjuje Crna Gora propisuju samo razmjena informacija o računima koje posjeduju ili kontrolišu rezidenti države članice EU ili druge države, u transakcijama sa tih računata i ostvarenim prihodima navedenih lica kao i o ostvarenim prihodima rezidenata Crne Gore, koji su članovi međunarodne grupe povezanih lica, a koja obavljaju djelatnost u drugoj državi.

U cilju poboljšanja poreskog sistema Crne Gore, primjenom predloženih rješenja odnosno identifikovanjem pružalaca usluga i korisnika digitalnih platforma, kao i usluga povezanih sa kriptovalutinom i njihovog uvođenja u sistem oporezivanja, kroz obavezu podnošenja izvještaja poreskom organu od strane ovih lica i proširenjem ovlaštenja poreskog organa da veti nadzor nad obavezom izjestaživanja od strane ovih lica omogućiti se širi obuhvat lica koji prodaju proizvode ili pružaju određeni vid usluga i lica koji koriste ove usluge, a koji do sada nijesu bili evidentirani kao poreski obveznici, odnosno nijesu plaćali porez državi.

Takođe, predloženim izmjenama za lica koja ne postoje odredbe ovog zakona o dijelu koji se odnosi na prikupljanje podataka i dostavljanje izvještaja radi razmjene informacija propisano je izricanje neekstremnih kazni.

-Status quo" opcija predstavljala bi veći obim nelegalnog poslovanja, odnosno povećanje sive ekonomije, što bi dovelo do izbjegavanja plaćanja poreza, doprinosa i drugih dažbina, te shodno tome i umanjenje budžetskih sredstava.

-Izmjena zakonskih rješenja predstavlja jedina opciju u ispunjavanju ciljeva koji se žele postići navedenim izmjenama tj. usvajanje zakonskog okvira kojim će se ova lica uvesti u sistem oporezivanja.

4. Analiza uticaja

- Na koga će i kako će najvjerojatnije uticati rješenja u propisu - nabrojati pozitivne i negativne uticaje, direktne i indirektno.
- Koje troškove će primjena propisa izazvati građanima i privredi (surođito malim i srednjim preduzećima).
- Da li poriko na posljedice donošenja propisa oporavljaju troškove koje će on izazvati.
- Da li se propisom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i smanjenje konkurentnosti.
- Uključiti procjenu administrativnih opterećenja i biznis barijera.

- Predložena zakonska rješenja imaju uticaj pozitivan uticaj za Državu, jer će se njegovom primjenom izvršiti unaprjeđenje poreskog sistema i stvoriti efikasan mehanizam za bolju naplatu poreskih obaveza, što ima za posledicu i veći priliv sredstava u Budžetu Države.

- Primjena navedenog zakona neće izazvati troškove građanima i privredi.

- Predloženo zakonsko rješenje može stvoriti određeni nivo administrativnog opterećenja za Poresku upravu, imajući u vidu da je potrebno pojačati inspekcijски nadzor u cilju otkrivanja lica koji se bave pružanjem i korišćenjem navedenih usluga.
- Primjena ovog zakona neće prouzrokovati bitan barijeru za građane i privredu.
- Predmetni propis neće izazvati troškove građanima i privredi, kao ni administrativna opterećenja i bitan barijeru.

5. Procjena fiskalnog uticaja

- Da li je potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore za implementaciju propisa i u kam linou?
- Da li je obezbjeđenje finansijskih sredstava jednokratno, ili tokom određenog vremenskog perioda? Obrazložiti.
- Da li implementacijom propisa proizilaze međunarodne finansijske obaveze? Obrazložiti.
- Da li su neophodna finansijska sredstva obezbjeđena u budžetu za tekuću fiskalnu godinu, odnosno da li su planirana u budžetu za narednu fiskalnu godinu?
- Da li je usvajanjem propisa predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proistaci finansijske obaveze?
- Da li će se implementacijom propisa ostvariti prihod za budžet Crne Gore?
- Obrazložiti metodologiju koja je korišćena prilikom obračuna finansijskih izdataka/prihoda.
- Da li su postojali problemi u preciznom obračunu finansijskih izdataka/prihoda? Obrazložiti.
- Da li su postojale sugestije Ministarstva finansija na osnovu predlog propisa?
- Da li su dobijene primjedbe uključene u tekst propisa? Obrazložiti.

Za implementaciju navedenog Predloga zakona nije potrebno obezbjeđiti finansijska sredstva iz Budžeta Crne Gore.

Implementacijom predloženih zakonskih rješenja neće nastati međunarodne finansijske obaveze.

Predlog navedenog zakona ne podrazumijeva obavezu donošenja podzakonskih akata iz kojih će proistaci finansijske obaveze.

Primjena navedenih zakonskih rješenja će poboljšati poresku disciplinu poslovnih obveznika u dijelu dostavljanja informacija poreskom organu pružanja određenih vrsta usluga u cilju identifikacije lica pružalaca tako i korisnika tih usluga, što ima za posljedice plaćanje poreza i doprinosa, odnosno povećanje prihoda u budžet Države.

6. Konsultacije zainteresovanih strana

- Naznačiti da li je korišćena eksterna ekspertisa podrška i ako da, kako.
- Naznačiti koje su grupe zainteresovanih strana konsultovane, u kojoj fazi RIA procesa i kako (javne ili ciljne konsultacije).
- Naznačiti glavne rezultate konsultacija, i koji su predlozi i sugestije zainteresovanih strana prihvaćeni odnosno nijesu prihvaćeni. Obrazložiti.

Prilikom izrade navedenog propisa nije korišćena eksterna ekspertisa podrška.

Prilikom pripreme predloga ovog zakona uključene su sugestije Poreske uprave i Zajednica opština.

Prilikom izrade navedenog propisa organizovane su konsultacije sa Globalnim forumom o transparentnosti i razmjeni informacija u poreske svrhe i njihovi komentari čine integralni dio navedenog Predloga zakona.

7. Monitoring i evaluacija

- Koje su potencijalne prepreke za implementaciju propisa?
- Koje će mjere biti preduzete tokom primjene propisa da bi se ispunili ciljevi?
- Koji su glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva?
- Ko će biti zadužen za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa?

Kod implementacije navedenog Predloga zakona ne postoje potencijalne prepreke.

Tokom primjene navedenog propisa nadležni organi će pojačati inspekcijски nadzor u cilju sprečavanja izbjegavanja isplaćavanja u pružanju i korišćenju usluga digitalnih platformi i usluga povezanih sa kriptovalutom i preduzimati mjere u skladu sa zakonom, te shodno tome omogućiti efikasnu



Crna Gora
Ministarstvo unutrašnjih poslova

Adresa: Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 22,
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 241 590
fax: +382 20 246 779
www.mup.gov.me

01 Br: 040/25 – 63842

Podgorica, 11. decembar 2025. godine

Za: MINISTARSTVO FINANSIJA
- Ministar, g-din Novica Vuković -

Predmet: Mišljenje na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreskoj administraciji

Uvaženi g-dine Vukoviću,

S obzirom da ste Ministarstvu unutrašnjih poslova uputili Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreskoj administraciji, radi davanja mišljenja u odnosu na član 15 predmetnog Predloga zakona, obavještavamo Vas da Ministarstvo unutrašnjih poslova smatra da je u članu 15 Predloga zakona, pored dvije predložene alineje potrebno dodati i sljedeću alineju koja glasi: " Privredni subjekti (obveznici) su u obavezi da izvještavaju o transakcijama visokovrijednim neregistrovanim robama, uključujući investicione metale, umjetnine i dragocjenosti, radi sprečavanja pranja novca i poreskih utaja, u skladu sa Zakonom".

S poštovanjem,

MINISTAR
Danilo Šaranović



Crna Gora
Ministarstvo evropskih poslova

Adresa: Bulevar Ivana Crnojevića 167
81 000 Podgorica, Crna Gora
Tel: +382 20 481 301
www.gov.me/mep

Br: 04/4-907/25-4066/2

11. decembar 2025.

Za: MINISTARSTVO FINANSIJA
ministru Novici Vukoviću
Veza: Dopis br: 10/1-1-040/25-42059/9

Predmet: Mišljenje o usklađenosti Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreskoj administraciji s pravnom tekovinom EU

Poštovani,

Dopisom broj 10/1-1-040/25-42059/9 od 11. decembra 2025. godine tražili ste mišljenje o usklađenosti Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreskoj administraciji s pravnom tekovinom Evropske unije.

Nakon upoznavanja sa sadržinom predloga propisa, a u skladu sa nadležnostima definisanim članom 40 stav 1 alineja 2 Poslovnika Vlade Crne Gore („Sl. list CG“, br. 03/12, 31/15, 48/17, 62/18, 121/23, 58/24 i 43/25) Ministarstvo evropskih poslova je saglasno sa navodima u obrascu usklađenosti predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije.

S poštovanjem,

Maida Gorčević
MINISTARKA EVROPSKIH POSLOVA



Prilog:

- Izjava i tabela usklađenosti Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreskoj administraciji s pravnom tekovinom EU

Dostavljeno:

- Ministarstvu finansija;
- s/a

**IZJAVA O USKLADENOSTI NACRTA/PREDLOGA PROPISA CRNE GORE S PRAVNOM
TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE**

Identifikacioni broj izjave		MF-IU/PZ/25/22
1. Naziv nacrt/predloga propisa		
- na crnogorskom jeziku	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreskoj administraciji	
- na engleskom jeziku	Proposal for the Law on Amendments to the Law on Tax Administration	
2. Podaci o obrađivaču propisa		
a) Organ državne uprave koji priprema propis		
- Organ državne uprave	Ministarstvo finansija	
- Sektor/odjeljak	Direktorat za poreski i carinski sistem	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Biljana Peranovic 020 242-885 biljana.peranovic@mif.gov.me	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	Antoaneta Krivokapic 020 224-265 antoaneta.krivokapic@mif.gov.me	
b) Pravno lice s javnim ovlaštenjem za pripremu i sprovođenje propisa		
- Naziv pravnog lica	/	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovođe propis		
- Organ državne uprave	Poreska uprava	
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP)		
a) Odredbe SSPa s kojima se usklađuje propis		
Glava VIII. Politika saradnje, član 100. Porezi		
b) Step en ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
	☒	ispunjava u potpunosti
	☐	djelimično ispunjava
	☐	ne ispunjava
c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
/		
5. Veza nacrt/predloga propisa s Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG)		
- PPCG za period	2025-2026	
- Poglavlje, potpoglavlje	16: Porezi, 1. Planovi i potrebe, 1.1 Zakonodavni okvir, C) Administrativna saradnja i uzajamna pomoć	
- Rok za donošenje propisa	IV kvartal 2025	
- Napomena	/	
6. Usklađenost nacrt/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije		
a) Usklađenost s primarnim izvorima prava Evropske unije		
Ne postoji odredba primarnih izvora prava EU s kojom bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.		
b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije		
32011L0016		
Direktiva Savjeta 2011/16/EU o administrativnoj saradnji u oblasti oporezivanja, i stavljanju van snage Direktive 77/799/EEZ/ Council Directive 2011/16/EU of February 2011 on administrative cooperation in the field of taxation and repealing Directive 77/799/EEC (OJ L 64, 22.3.2011)		
<u>Djelimično usklađeno/Partly harmonized</u>		
32014L0107		
Direktiva Savjeta 2014/107/EU o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obavezne automatske razmjene informacija u oblasti oporezivanja / Council Directive 2014/107/EU of 9 December 2014 amending		

Directive 2011/16/EU as regards mandatory automatic exchange of information in the field of taxation (OJ L 359, 25.12.2014)

Potpuno usklađeno/Fully harmonized

32016L0881

Direktiva Savjeta 2016/881 o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obavezne automatske razmjene informacija u oblasti oporezivanja / Council Directive (EU) 2016/881 of 25 May 2016 amending Directive 2011/16/EU as regards mandatory automatic exchange of information in the field of taxation (OJ L 146, 3.6.2016)

Potpuno usklađeno/Fully harmonized

32016L2258

Direktiva Savjeta 2016/2258 o izmjeni Direktive 2011/16 u vezi pristupa poreskog organa informacijama za sprječavanje pranja novca / Council Directive (EU) 2016/2258 of 6 December 2016 amending Directive 2011/16/EU as regards access to anti-money-laundering information by tax authorities (OJ L 342, 16.12.2016)

Potpuno usklađeno/Fully harmonized

32010L0024

Direktiva Savjeta 2010/24/EU o uspjernoj pomoći kod naplate potraživanja vezanih za poreze, carine i druge mjere / Council Directive 2010/24/EU of 16 March 2010 concerning mutual assistance for the recovery of claims relating to taxes, duties and other measures (OJ L 84, 31.3.2010)

Potpuno usklađeno/Fully harmonized

32021L0514

Direktiva Savjeta 2021/514/EU o izmjeni Direktive 2011/16 o administrativnoj suradnji u oblasti oporezivanja / Council Directive (EU) 2021/514 of 22 March 2021 amending Directive 2011/16/EU on administrative cooperation in the field of taxation (OJ L 104, 25.3.2021)

Djelimično usklađeno/Partly harmonized

32023L2226

Direktiva Savjeta 2023/2226 o izmjeni Direktive 2011/16 o administrativnoj suradnji u oblasti oporezivanja / Council Directive (EU) 2023/2226 of 17 October 2023 amending Directive 2011/16/EU on administrative cooperation in the field of taxation (OJ L 223/2226, 24.10.2023)

Djelimično usklađeno/Partly harmonized

32014L0054

Direktiva Savjeta 2014/54 o mjerama za lakše ostvarivanje zagarantovanih prava radnicima u oblasti slobode kretanja radnika / Directive 2014/54/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on measures facilitating the exercise of rights conferred on workers in the context of freedom of movement for workers (OJ L 128, 30.4.2014)

Potpuno usklađeno/Fully harmonized

32004L0038

Direktiva Savjeta 2004/38/EU o pravu građana Unije i članova njihove porodice na slobodno kretanje i boravak na teritoriji države članice, kojom se mijenja Uredba (EEZ) br. 1612/68 i stavljaju van snage direktive 64/221/EEZ, 68/360/EEZ, 72/194/EEZ, 73/148/EEZ, 75/34/EEZ, 75/35/EEZ, 90/364/EEZ, 90/365/EEZ i 93/96/EEZ / Directive 2004/38/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the right of citizens of the Union and their family members to move and reside freely within the territory of the Member States amending Regulation (EEC) No 1612/68 and repealing Directives 64/221/EEC, 68/360/EEC, 72/194/EEC, 73/148/EEC, 75/34/EEC, 75/35/EEC, 90/364/EEC, 90/365/EEC and 93/96/EEC (OJ L 158, 30.4.2004)

Potpuno usklađeno/Fully harmonized

32011R0492

Regulativa (EU) br. 492/2011 o slobodi kretanja radnika u Uniji / Regulation (EU) no 492/2011 of the European parliament and of the council of 5 April 2011 on freedom of movement for workers within the union (OJ L 141, 27.5.2011)

Potpuno usklađeno/fully harmonized

32018L0822

Direktiva Savjeta 2018/822 o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obavezne automatske razmjene informacija u oblasti oporezivanja u odnosu na prekogranične aranžmane o kojima se izvještava / Council Directive (EU) 2018/822 of 25 May 2018 amending Directive 2011/16/EU as regards mandatory automatic exchange of information in the field of taxation in relation to reportable cross-border arrangements

Nije usklađeno/Not harmonized

Rok: Q2/2026

32015L2376

Direktiva Savjeta 2015/2376 o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obavezne automatske razmjene informacija u oblasti oporezivanja / Council Directive (EU) 2015/2376 of 8 December 2015 amending Directive 2011/16/EU as regards mandatory automatic exchange of information in the field of taxation

Nije usklađeno/Not harmonized

Rok: Q2/2026

32025L0872

Direktiva Savjeta 2025/872 o izmjeni Direktive 2011/16/EU o administrativnoj suradnji u području oporezivanja / Council Directive (EU) 2025/872 of 14 April 2025 amending Directive 2011/16/EU on administrative cooperation in the field of taxation

Nije usklađeno/Not harmonized

Rok: Q2/2026

c) Usklađenost s ostalim izvorima prava Evropske unije

Ne postoji izvor prava EU ove vrste s kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobivanja vjerenja njegove usklađenosti.

6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrtu/predlogu propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti

Potpuna usklađenost sa Direktivom **32011L0016** postići će se u dijelu koji se odnosi na implementaciju Direktive Savjeta 2015/2376 o administrativnoj suradnji u oblasti oporezivanja, Direktive Savjeta 2018/822 o razmjeni informacija u oblasti oporezivanja u odnosu na izvještavanje o prekograničnim aranžmanima i Direktive

Rok: Q1/2026.

Potpuna usklađenost sa Direktivom **32021L0514** postići će se donošenjem podzakonskog akta kojim će se propisati bliži način izvještavanja o korisnicima digitalnih platformi radi razmjene informacija.

Rok: Q4/2026

Potpuna usklađenost sa Direktivom **32023L2226** postići će se donošenjem podzakonskog akta kojim će se propisati bliži način izvještavanja o korisnicima usluga povezanih kriptovalutom.

Rok: Q4/2026

Potpuna usklađenost sa Direktivom **32015L2376** postići će se donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreskoj administraciji.

Rok: Q2/2026.

Potpuna usklađenost sa Direktivom **32018L0822** postići će se donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreskoj administraciji.

Rok: Q2/2026.

Potpuna usklađenost sa Direktivom 32025/0872 postići će se donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreskoj administraciji. Rok: Q2/2026.	
7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu	
/	
8. Nave sti pravne akte Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacrt/predloga propisa	
Standard zajedničkog izvještavanja (CRS), shodno odredbama Multilateralne konvencije o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreskim pitanjima (MAC).	Common Report Standard (CRS) under the provisions of the Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters (MAC).
9. Nave sti da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevode dostaviti u prilogu)	
Navedene direktive prevedene su na crnogorski jezik.	
10. Nave sti da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu)	
Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreskoj administraciji nije preveden na engleski jezik.	
11. Učešće konsultanata u izradi nacrt/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti	
Prilikom izrade navedenog propisa organizovane su konsultacije sa Globalnim forumom o transparentnosti i razmjeni informacija u poreske svrhe i njihovi komentari čine integralni dio navedenog Predloga zakona.	
Potpis / ovlašteno lice obrađivača propisa	Potpis / ministar evropskih poslova
 Datum: 10.12.2025 godine	 Datum:

Prilog obrascu:

1. Prevodi propisa Evropske unije
2. Prevod nacrt/predloga propisa na engleskom jeziku (ukoliko postoji)

TABELA USKLADENOSTI

1. Identifikacioni broj (IB) nacrta/predloga propisa		1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja nacrta/predloga propisa na Vladi		
MF-TU/PZ/25/22		MF-IU/PZ/25/22		
2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka				
- Direktiva Savjeta 2011/16/EU o administrativnoj saradnji u oblasti oporezivanja i stavljanju van snage Direktive 77/799/EEZ - 32011L0016 - Direktiva Savjeta 2014/107/EU o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obavezne automatske razmjene informacija u oblasti oporezivanja - 32014L0107 - Direktiva Savjeta 2016/881/EU o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obavezne automatske razmjene informacija u oblasti oporezivanja - 32016L0881 - Direktiva Savjeta 2016/2258/EU o o izmjeni Direktive 2011/16 u vezi pristupa poreskog organa informacijama za sprječavanje pranja novca – 32016L2258 - Direktiva Savjeta 2010/24/EU o uzajamnoj pomoći kod naplate potraživanja vezanih za poreze, carine i druge mjere – 32010L0024 - Direktiva Savjeta 2021/514/EU o izmjeni Direktive 2011/16 o administrativnoj saradnji u oblasti oporezivanja - 32021L0514 - Direktiva Savjeta 2023/2226 o izmjeni Direktive 2011/16 o administrativnoj saradnji u oblasti oporezivanja - 32023L2226 - Direktiva Savjeta 2014/54/EU o mjerama za lakše ostvarivanje zagarantovanih prava radnicima u oblasti slobode kretanja radnika – 32014L0054 - Direktiva Savjeta 2004/38/EU o pravu građana Unije i članova njihove porodice na slobodno kretanje i boravak na teritoriji države članice, kojom se mijenja Uredba (EEZ) br. 1612/68 i stavlja u van snage direktive 64/221/EEZ, 68/360/EEZ, 72/194/EEZ, 73/148/EEZ, 75/34/EEZ, 75/35/EEZ, 90/364/EEZ, 90/365/EEZ i 93/96/EEZ – 32004L0038 - Regulativa (EU) br. 492/2011 o slobodi kretanja radnika u Uniji – 32011R0492				
3. Naziv nacrta/predloga propisa Crne Gore		Na engleskom jeziku		
Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreskoj administraciji		Proposal for the Law on Amendments to the Law on Tax Administration		
4. Usklađenost nacrta/predloga propisa s izvorima prava Evropske unije				
a)	b)	c)	d)	e)
		Usklađenost odredbe nacrta/predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije	Razlog za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost	Rok za postizanje potpunosti
Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka)	Odredba i tekst odredbe nacrta/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka)			
Direktiva 2011/16/EU				

Poglavlje I Opšte odredbe Član 1 Predmet 1. Ovom direktivom utvrđuju se pravila i postupci u skladu s kojima države članice međusobno sarađuju u cilju razmjene informacija za koje se može predvidjeti da su značajne za administraciju i izvršenje nacionalnih zakonodavstava država članica vezano za poreze iz člana 2. 2. Ovom direktivom se takođe utvrđuju odredbe za razmjenu informacija navedenih u stavu 1 elektronskim putem, kao i pravila i postupci u skladu s kojima države članice i Komisija treba da sarađuju po pitanjima vezanim za koordinaciju i ocjenjivanje. 3. Ova direktiva ne utiče na primjenu pravila o uzajamnoj pomoći vezano za krivična pitanja u državama članicama. Ona takođe ne dovodi u pitanje ispunjavanje obaveza država članica vezano za širu administrativnu saradnju koja proizlazi iz drugih pravnih akata, uključujući bilateralne ili multilateralne sporazume.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno čl.6, 16b i 16c Zakona o poreskoj administraciji („Sl. list RCG“, br. 65/01, 80/04 i 29/05 i „Sl. list CG“, br. 73/10, 20/11, 28/12, 8/15, 47/17, 52/19,145/21 i 15/25), kao i Uputstvom o bližem načinu razmjene informacija kojima raspolaže organ uprave nadležan za poslove poreza sa nadležnim organom druge države („Sl.list CG“, br.68/22)
Član 2 Područje primjene 1. Ova direktiva primjenjuje se na sve poreze bilo koje vrste koje ubira država članica, teritorijalna ili upravna jedinica države članice, uključujući lokalne organe ili se ubiraju u njihovo ime. 2. Ne dovodeći u pitanje stav 1, ova direktiva se ne primjenjuje na porez na dodatu vrijednost i carine ili na akcize obuhvaćene zakonodavstvom Unije o administrativnoj saradnji između država članica. Ova direktiva se takođe ne primjenjuje na doprinose obaveznog socijalnog osiguranja koji se plaćaju državam članicama	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno čl.14d, 14e i 14f Zakona o poreskoj administraciji („Sl. list RCG“, br. 65/01, 80/04 i 29/05 i „Sl. list CG“, br. 73/10, 20/11, 28/12, 8/15, 47/17,

ili jedinici države članice ili ustanovama za socijalno osiguranje utvrđenim u skladu s javnim pravom. 3. Ni u kojem slučaju porezi navedeni u stavu 1 neće uključivati: (a) naknade, koje se izdaju za potvrde i druge dokumente, a izdaju ih javni organi; ni (b) davanja ugovorne prirode, kao što su plaćanja za komunalne usluge. 4. Ova direktiva se primjenjuje na poreze iz stava 1 koji se naplaćuju u okviru teritorije na kojoj se primjenjuju ugovori po osnovu člana 52 Ugovora o Evropskoj uniji.			52/19,145/21 i 15/25), kao i Uputstvom o bližem načinu razmjene informacija kojima raspolaže organ uprave nadležan za poslove poreza sa nadležnim organom druge države („Sl. list CG“, br.68/22)	
Član 3 Definicije Za potrebe ove Direktive primjenjuju se sljedeće definicije: 1. „nadležno tijelo“ države članice znači tijelo koje je kao takvo određeno od strane države članice. Kada djeluje u skladu s ovom Direktivom, centralna kancelarija za vezu, služba za vezu ili nadležni službenik, takođe se smatraju nadležnim tijelima prema ovlaštenju u skladu s članom 4.; 2. „centralna kancelarija za vezu“ znači kancelarija koja je kao takva određena i čija je glavna odgovornost kontakt sa drugim državama članicama u dijelu upravne saradnje; 3. „služba za vezu“ znači svaka kancelarija osim centralne kancelarije za vezu koja je kao takva određen da direktno razmjenjuje informacije u skladu s ovom Direktivom; 4. „nadležni službenik“ znači svaki službenik koji je ovlašten da direktno razmjenjuje informacije u skladu s ovom Direktivom; 5. „organ koji podnosi zahtjev“ znači centralna kancelarija za vezu, služba za vezu ili bilo koji nadležni službenik države članice koji podnosi zahtjev za pomoć u ime nadležnog tijela; 6. „organ koji prima zahtjev“ znači centralna kancelarija za vezu, služba za vezu ili bilo koji nadležni službenik države članice koji prima zahtjev za pomoć u ime nadležnog tijela;	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreskoj administraciji Član 2 U članu 4 stav 1 mijenja se i glasi: „Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sljedeće značenje: 1) Poreski organ je organ državne uprave ili organ jedinice lokalne samouprave u čijoj nadležnosti su poslovi utvrđivanja, naplate i kontrole poreza; 2) Porez i druge dažbine su porezi, doprinosi, takse, naknade i druga novčana davanja utvrđena zakonom; 3) Poreski obveznik je lice koje, u skladu sa poreskim i drugim zakonima, podliježe obavezi plaćanja poreza; 4) Poreski dužnik je poreski obveznik koji je dužan da plati porez, poreski jamac i poreski isplatiac odnosno posrednik; 5) Poreski jamac je lice koje je odgovorno za plaćanje poreskog duga poreskog obveznika, ako poreski obveznik nije izmirio taj dug po dospelosti;	Potpuno usklađeno	U Poreskoj upravi pravilnikom o sistematizaciji formirano je odjeljenje za međunarodnu saradnju (Centralna kancelarija za vezu - prema EU zakonodavstvu)	

7. „administrativna istraga“ su sve kontrole, provjere i druge aktivnosti koje su preduzele države članice kako bi osigurale ispravnu primjenu poreškog zakonodavstva; 8. „razmjena informacija na zahtjev“ znači razmjena informacija na temelju zahtjeva države članice koja podnosi zahtjev državi članici koja prima zahtjev u posebnom slučaju; 9. „automatska razmjena“ znači sistematsko dostavljanje prethodno definisanih informacija drugoj državi članici, bez prethodnog zahtjeva, u prethodno utvrđenim pravilnim intervalima. U smislu člana 8. raspoložive informacije odnose se na informacije iz poreških podataka države članice koja dostavlja informacije, i dostupne su u skladu s postupcima za prikupljanje i obradu podataka u toj državi članici; 1.0 „spontana razmjena“ znači nesistematsko dostavljanje informacija drugoj državi članici, u bilo kojem trenutku i bez prethodnog zahtjeva; 1.1 „lice“ znači: (a) Fizičko lice; (b) Pravno lice; (c) kad važeće zakonodavstvo tako predviđa, udruživanje lica, u kojem je priznata sposobnost da obavlja pravne poslove iako nema status pravnog lica; ili () svaki drugi pravni dogovor bilo kakve prirode i bilo kojeg oblika, nezavisno od toga da li ima pravnu osobnost, koji posjeduje imovinu ili njom upravlja, koja, uključujući dohodak koji iz nje proizlazi, podliježe nekom od poreza obuhvaćenih ovom Direktivom; 1.2. „elektronskim putem“ znači koristeći elektronsku opremu za obradu, uključujući digitalnu kompresiju i pohranu podataka i koristeći žice, radijski prenos, optičke tehnologije ili druge elektromagnetske naprave; 1.3. „mreža CCN“ znači zajednička platforma bazirana na zajedničkoj komunikacijskoj mreži, (CCN), koju je razvila Unija za sve prenose elektronskim putem između nadležnih tijela u području carine i oporezivanja.	6) Poreski isplati-lac, odnosno posrednik je lice koje je, u skladu sa poreškim propisima, dužno da od drugog lica obustavom ili na neki drugi način naplati porez i da ga uplati na odgovarajući uplatni račun; 7) Poreski zastupnik je lice koje je u skladu sa zakonom ovlašteno da vodi dio ili sve poslove poreškog obveznika u vezi sa ispunjavanjem poreških obaveza; 8) Poreski punomoćnik je lice koje poreski obveznik pismeno ovlasti da u njegovo ime i za njegov račun vodi poslove u vezi sa izvršavanjem poreških obaveza u skladu sa poreškim propisima; 9) Knjige i evidencije predstavljaju dokumentaciju propisanu posebnim zakonom koju je poreski obveznik dužan da vodi o svom poslovanju, a služe u svrhu utvrđivanja poreške obaveze; 10) Lice je: pravno lice, dio pravnog lica, organizacija, preduzetnik i fizičko lice koje je dužno da postupa po ovom zakonu; 11) Nalog za prenos je dokument kojim se vrši prenos sredstava sa računa poreškog obveznika na račune za plaćanje poreza; 12) Izvještajna finansijska institucija je finansijska institucija u Crnoj Gori koja je obveznik izvještavanja, na osnovu Standarda zajedničkog izvještavanja u skladu sa zakonom, odnosno potvrđenim međunarodnim sporazumom, koja je rezident Crne Gore, osim poslovne jedinice te finansijske institucije koja se nalazi van Crne Gore, kao i poslovna jedinica finansijske institucije koja nije rezident Crne Gore, a koja u skladu sa zakonom posluje u Crnoj Gori, isključujući finansijsku instituciju koja, na osnovu potvrđenog međunarodnog sporazuma nije obveznik izvještavanja;
--	--

			13) platforma je softver, uključujući internet stranicu ili njen dio, osim softver pomoću kojeg se omogućava obrada plaćanja u vezi obavljanja ili oglašavanja relevantne aktivnosti i preusmjerenje ili premještanje korisnika platformi, kao i aplikacije, uključujući mobilne aplikacije, kojima korisnici mogu pristupiti i kojima se omogućava prodavcima proizvoda i pružateljima usluga da stupe u kontakt sa korisnicima, kao i aranžmane za prikupljanje i plaćanje naknade za relevantnu aktivnost; 14) operater platforme je pravno lice ili pravni aranžman koji sa prodavcem proizvoda ili pružateljem usluga (u daljem tekstu: korisnik platforme) zaključuje ugovor o korišćenju platforme ili dijela platforme za obavljanje različitih aktivnosti uz naknadu; 15) izvještajni operater platforme je operater platforme u Crnoj Gori koji je obveznik izvještavanja, na osnovu Standarda zajedničkog izvještavanja u skladu sa zakonom, odnosno potvrđenim međunarodnim sporazumom, koji je rezident Crne Gore za potrebe oporezivanja ili ima stalnu poslovnu jedinicu koja u skladu sa zakonom posluje u Crnoj Gori, ili nije rezident Crne Gore za potrebe oporezivanja niti ima stalnu poslovnu jedinicu u Crnoj Gori ali omogućava korisnicima platforme relevantne aktivnosti u vezi iznajmljivanja nepokretnosti koja se nalazi u Crnoj Gori, isključujući operatera platforme koji, na osnovu potvrđenog međunarodnog sporazuma, nije obveznik izvještavanja; 16) kriptoimovina je digitalni prikaz vrijednosti ili prava koje se može prenijeti i skladištiti elektronskim putem, koristeći tehnologije
--	--	--	--

			distribuiranog zapisa ili druge slične tehnologije uključujući i token elektronskog novca; 17) kriptovaluta o kojoj se izvještava je svaka kriptovaluta koja nije digitalna valuta Centralne banke, elektronski novac, uključujući i token elektronskog novca ili bilo koja kriptovaluta za koju je izvještajni pružalac usluga povezan sa kriptovalutom na odgovarajući način utvrdio da ne može služiti za plaćanja ili ulaganja; 18) pružalac usluga povezan sa kriptovalutom je privredno društvo, pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice čija je djelatnost ili poslovanje pružanje jedne ili više usluga povezanih s kriptovalutom korisnicima kriptovalute na profesionalnoj osnovi i koje ima odobrenje za rad kao pružalac usluga povezanih sa kriptovalutom; 19) izvještajni pružalac usluga povezanih sa kriptovalutom je svaki pružalac usluga povezan sa kriptovalutom ili subjekt povezan sa kriptovalutom u Crnoj Gori koji je obveznik izvještavanja, na osnovu Standarda zajedničkog izvještavanja u skladu sa zakonom, odnosno potvrđenim međunarodnim sporazumom, koji je rezident Crne Gore i koji pruža jednu ili više usluga povezanih sa kriptovalutom kojima se sprovode transakcije razmjene u ime i za račun korisnika kriptovalute o kojem se izvještava; 20) Poreska obaveza obuhvata: porez, kamatu i troškove postupka." Zakon o poreskoj administraciji („Sl. list RCG", br. 65/01, 80/04 i 29/05 i „Sl. list CG", br. 73/10, 20/11, 28/12, 8/15, 47/17, 52/19, 145/21 i 15/25),
			Značenje pojedinih izraza Član 4

			Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sljedeće značenje: 1) Poreski organ je organ državne uprave ili organ jedinice lokalne samouprave u čijoj nadležnosti su poslovi utvrđivanja, naplate i kontrole poreza; 2) Porez i druge dažbine su porezi, doprinosi, takse, naknade i druga novčana davanja utvrđena zakonom; 3) Poreski obveznik je lice koje, u skladu sa poreskim i drugim zakonima, podliježe obavezi plaćanja poreza; 4) Poreski dužnik je poreski obveznik koji je dužan da plati porez, poreski jamac i poreski isplatilac odnosno posrednik; 5) Poreski jamac je lice koje je odgovorno za plaćanje poreškog duga poreskog obveznika, ako poreski obveznik nije izmirio taj dug po dospelosti; 6) Poreski isplatilac, odnosno posrednik je lice koje je, u skladu sa poreskim propisima, dužno da od drugog lica obustavom ili na neki drugi način naplati porez i da ga uplati na odgovarajući uplatni račun; 7) Poreski zastupnik je lice koje je u skladu sa zakonom ovlašćeno da vodi dio ili sve poslove poreškog obveznika u vezi sa ispunjavanjem poreških obaveza; 8) Poreski punomoćnik je lice koje poreski obveznik pismeno ovlasti da u njegovo ime i za njegov račun vodi poslove u vezi sa izvršavanjem poreških obaveza u skladu sa poreskim propisima; 9) Knjige i evidencije predstavljaju dokumentaciju propisanu posebnim zakonom koju je poreski obveznik dužan da vodi o svom poslovanju, a služe u svrhu utvrđivanja poreske obaveze; 10) Lice je: pravno lice, dio pravnog lica, organizacija, preduzetnik i fizičko lice koje je dužno da postupa po ovom zakonu;
--	--	--	--

			11) Nalog za prenos je dokument kojim se vrši prenos sredstava sa računa poreskog obveznika na račune za plaćanje poreza; 12) Izvještajna finansijska institucija je finansijska institucija u Crnoj Gori koja je obveznik izvještavanja, na osnovu Standarda zajedničkog izvještavanja u skladu sa zakonom, odnosno izvještavanja u skladu sa zakonom, odnosno potvrđenim međunarodnim sporazumom, koja je rezident Crne Gore, osim poslovne jedinice te finansijske institucije koja se nalazi van Crne Gore, kao i poslovna jedinica finansijske institucije koja nije rezident Crne Gore, a koja u skladu sa zakonom posluje u Crnoj Gori, isključujući finansijsku instituciju koja, na osnovu potvrđenog međunarodnog sporazuma nije obveznik izvještavanja; 13) platforma je softver, uključujući internet stranicu ili njen dio, osim softver pomoću kojeg se omogućava obrada plaćanja u vezi obavljanja ili oglašavanja relevantne aktivnosti i preusmjerenje ili premještanje korisnika platformi, kao i aplikacije, uključujući mobilne aplikacije, kojima korisnici mogu pristupiti i kojima se omogućava prodavcima proizvoda i pružiocima usluga da stupe u kontakt sa korisnicima, kao i aranžmane za prikupljanje i plaćanje naknade za relevantnu aktivnost; 14) operater platforme je pravno lice ili pravni aranžman koji sa prodavcem proizvoda ili pružiocem usluga (u daljem tekstu: korisnik platforme) zaključuje ugovor o korišćenju platforme ili dijela platforme za obavljanje različitih aktivnosti uz naknadu; 15) izvještajni operater platforme je operater platforme u Crnoj Gori koji je obveznik izvještavanja, na osnovu Standarda zajedničkog
--	--	--	--

			izvještavanja u skladu sa zakonom, odnosno potvrđenim međunarodnim sporazumom, koji je rezident Crne Gore za potrebe oporezivanja ili ima stalnu poslovnu jedinicu koja u skladu sa zakonom posluje u Crnoj Gori, ili nije rezident Crne Gore za potrebe oporezivanja niti ima stalnu poslovnu jedinicu u Crnoj Gori ali omogućava korisnicima platforme relevantne aktivnosti u vezi iznajmljivanja nepokretnosti koja se nalazi u Crnoj Gori, isključujući operatera platforme koji, na osnovu potvrđenog međunarodnog sporazuma, nije obveznik izvještavanja; 16) kriptoinovina je digitalni prikaz vrijednosti ili prava koje se može prenijeti i skladištiti elektronskim putem, koristeći tehnologije distribuiranog zapisa ili druge slične tehnologije uključujući i token elektronskog novca; 17) kriptoinovina o kojoj se izvještava je svaka kriptoinovina koja nije digitalna valuta Centralne banke, elektronski novac, uključujući i token elektronskog novca ili bilo koja kriptoinovina za koju je izvještajni pružalac usluga povezanih sa kriptoinovinom na odgovarajući način utvrdio da ne može služiti za plaćanja ili ulaganja; 18) pružalac usluga povezan sa kriptoinovinom je privredno društvo, pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice čija je djelatnost ili poslovanje pružanje jedne ili više usluga povezanih s kriptoinovinom korisnicima kriptoinovine na profesionalnoj osnovi i koje ima odobrenje za rad kao pružalac usluga povezanih sa kriptoinovinom; 19) izvještajni pružalac usluga povezanih sa kriptoinovinom je svaki pružalac usluga povezan sa kriptoinovinom ili subjekt povezan sa kriptoinovinom u Crnoj Gori koji je obveznik izvještavanja, na osnovu Standarda zajedničkog
--	--	--	--

	Izvištavanja u skladu sa zakonom, odnosno potvrđenim međunarodnim sporazumom, koji je rezident Crne Gore i koji pruža jednu ili više usluga povezanih sa kriptovalutama kojima se sprovode transakcije razmjenjene u ime i za račun korisnika kriptovalute o kojem se izvještava; 20) Poreska obaveza obuhvata: porez, kamatu i troškove postupka.		
Član 4 Organizacija 1. Svaka država članica obavještava Komisiju u roku mjesec dana od 11. marta 2011. o svom nadležnom tijelu u svrhu ove Direktive i bez odlaganja obavještava Komisiju o svim promjenama istog. Komisija daje informacije na raspolaganje drugim država članicama i objavljuje popis nadležnih organa država članica u <i>Službenom listu Evropske unije</i>. 2. Nadležni organ određuje jednu centralnu kancelariju za vezu. Nadležni organ mora o tome obavijestiti Komisiju i druge države članice. Centralna kancelarija za vezu, takođe, može da se odredi kao odgovorna za kontakte s Komisijom. Nadležni organ mora o tome obavijestiti Komisiju. 3. Nadležni organ svake države članice može odrediti službe za vezu s nadležnošću dodijeljenom u skladu s njenim nacionalnim zakonodavstvom ili politikom. Centralna kancelarija za vezu odgovorna je za ažuriranje popisa službi za vezu i davanje istog na raspolaganje centralnim kancelarijama za vezu drugih relevantnih država članica. 4. Nadležni organ svake države članice može odrediti nadležne službenike. Centralna kancelarija za vezu odgovorna je za ažuriranje popisa nadležnih službenika i davanje istog na raspolaganje centralnim kancelarijama za vezu drugih relevantnih država članica i Komisiji.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo	U Poreskoj upravi pravilnikom o sistematizaciji formirano je odjeljenje za međunarodnu saradnju (Centralna kancelarija za vezu -prema EU zakonodavstvu)

5. Službenici uključeni u administrativnu saradnju u skladu s ovom Direktivom u svakom se slučaju smatraju nadležnim službenicima u tu svrhu u skladu s dogovorima koji su zaključili nadležni organi. 6. Kad služba za vezu ili nadležni službenik pošalje ili primi zahtjev za saradnju ili odgovor na zahtjev za saradnju, on obavještava centralnu kancelariju za vezu svoje države članice u skladu s postupcima koje određuje ta država članica. 7. Kad služba za vezu ili nadležni službenik prime zahtjev za saradnju kojim se zahtijeva djelovanje izvan njihove nadležnosti koja im je dodijeljena u skladu s nacionalnim zakonodavstvom ili politikom njegove države članice, oni bez odlaganja proslijeđuju zahtjev centralnoj kancelariji za vezu svoje države članice i o tome obavještavaju tijelo koje podnosi zahtjev. U tom slučaju rok određen u članu 7. počinje dan nakon što je zahtjev za saradnju proslijeđen centralnoj kancelariji za vezu.	RAZMJENA INFORMACIJA ODJELJAK I. Razmjena informacija na zahtjev Član 5. Postupak razmjene informacija na zahtjev 1. Na zahtjev tijela koje podnosi zahtjev, tijelo koje prima zahtjev dostavlja sve informacije navedene u članu 1. stavu 1. koje posjeduje ili koje je prikupilo kao rezultat istražnih radnji, tijelu koje podnosi zahtjev.	Član 7 U članu 16b u stavu 1 tačka 2 poslije alineje c dodaju se dvije nove alineje koje glase: „d) korisnicima platforme, odnosno o prodaji i iznajmljivanju nepokretnosti i parking mjesta, prodaji proizvoda i pružanju usluga i iznajmljivanju bilo koje vrste prevoza, o ukupno plaćenim naknadama i broj relevantnih aktivnosti u vezi kojih je ta naknada naplaćena, o porezima, naknadama ili provizijama koje je operater platforme obustavio ili naplatio korisnicima platforme, u roku od dva mjeseca od isteka perioda o kojem se izvještava; e) ostvarenim prihodima po osnovu prodaje ili sticanja kriptovalute u roku od devet mjeseci od isteka kalendarske godine za koju se izvještaj podnosi; Poslije stava 2 dodaju se tri nova stava koji glase: „(3) Za potrebe razmjene informacija na zahtjev nadležnog organa država iz stava 1 ovog člana, tražene informacije smatraju se predvidljivo relevantnim ako u trenutku podnošenja zahtjeva	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno čl. 16b i 16c Zakona o poreskoj administraciji („Sl. list RCG”, br. 65/01, 80/04 i 29/05 i „Sl. list CG”, br. 73/10, 20/11, 28/12, 8/15, 47/17, 52/19, 145/21 i 15/25), kao i Uputstvom o bližem načinu razmjene informacija kojima raspolaže organ uprave nadležan za poslove poreza	
--	--	---	--	--	--

	nadležni organ koji podnosi zahtjev smatra da, u skladu sa njegovim nacionalnim zakonodavstvom, postoji razumna mogućnost da će tražene informacije biti relevantne za poreska pitanja jednog ili više poreskih obveznika, nezavisno od toga da li su identifikovani imenom ili na neki drugi način, i biti opravdane za preduzimanje određenih upravnih radnji. (4) Za potrebe dokazivanja predvidljive relevantnosti traženih informacija nadležni organ koji podnosi zahtjev, dostavlja poreskom organu najmanje sljedeće informacije: a) poreska svrha za koju se traže informacije; b) specifikacija informacija potrebnih za primjenu nacionalnog zakonodavstva. (5) Ako se zahtjev za dostavljanje informacija odnosi na grupu poreskih obveznika koji ne mogu pojedinačno da se identifikuju, organ koji podnosi zahtjev dostavlja poreskom organu najmanje sljedeće informacije: a) detaljni opis grupe; b) objašnjenje zakonodavstva i činjenica na osnovu kojih se može smatrati da poslovanje poreskih obveznika članova grupe nije usklađeno sa važećim zakonodavstvom; c) objašnjenje načina na koji bi tražene informacije bile od pomoći prilikom utvrđivanja usklađenosti poslovanja poreskih obveznika članova grupe; d) prema potrebi, činjenice i okolnosti povezane sa uključenošću treće strane koja je aktivno doprinijela mogućoj neusklađenosti poslovanja poreskih obveznika članova grupe sa zakonom." Dosadašnji st. 3 do 8 postaju st. 6 do 11.		sa nadležnim organom druge države („Sl.list CG", br.68/22)
--	--	--	--

			Zakon o poreskoj administraciji Razmjena informacija sa nadležnim organima država članica EU, drugih država, odnosno teritorija država Član 16b (1) Poreski organ dostavlja informacije, kojima raspolaže, nadležnom organu države članice EU ili drugoj državi odnosno teritoriji države, u skladu sa potvrđenim međunarodnim sporazumom: 1) na zahtjev tog organa; 2) automatskom razmjenom o: a) ostvarenim prihodima rezidenata države članice EU ili druge države odnosno teritorije države po osnovu određenih vrsta dohotka i kapitala, najmanje jednom godišnje, u roku od šest mjeseci nakon isteka poreskog perioda tokom kojeg su informacije postale dostupne; b) računima rezidenata države članice EU ili druge države odnosno teritorije države do 30. septembra tekuće za prethodnu godinu; c) poslovanju svakog člana međunarodne grupe povezanih pravnih lica, prema državi članici EU ili drugoj državi odnosno teritoriji države, u roku od 15 mjeseci od isteka godine za koju se izvještaj podnosi; d) korisnicima platforme, odnosno o prodaji i iznajmljivanju nepokretnosti i parking mjesta, prodaji proizvoda i pružanju usluga i iznajmljivanju bilo koje vrste prevoza, o ukupno plaćenim naknadama i broj relevantnih aktivnosti u vezi kojih je ta naknada naplaćena, o porezima, naknadama ili provizijama koje je operater platforme obustavio ili naplatio korisnicima
--	--	--	--

	platforme, u roku od dva mjeseca od isteka perioda o kojem se izvještava; e) ostvarenim prihodima po osnovu prodaje ili sticanja kriptovaluta u roku od devet mjeseci od isteka kalendarske godine za koju se izvještaj podnosi; 3) ako dođe do saznanja da informacije mogu biti od koristi za nadležni organ druge države, odnosno teritorije države u bilo kom trenutku i bez prethodnog zahtjeva. (2) Ako poreski organ smatra da informacije koje je dobio od nadležnog organa država iz stava 1 ovog člana, mogu biti od koristi nadležnom organu treće države, može da ih proslijedi tom organu samo uz prethodno pribavljenu saglasnost nadležnog organa države, odnosno teritorije države iz koje potiču informacije. „(3) Za potrebe razmjene informacija na zahtjev nadležnog organa država iz stava 1 ovog člana, tražene informacije smatraju se predvidljivo relevantnim ako u trenutku podnošenja zahtjeva nadležni organ koji podnosi zahtjev smatra da, u skladu sa njegovim nacionalnim zakonodavstvom, postoji razumna mogućnost da će tražene informacije biti relevantne za poreska pitanja jednog ili više poreskih obveznika, nezavisno od toga da li su identifikovani imenom ili na neki drugi način, i biti opravdane za preduzimanje određenih upravnih radnji. (4) Za potrebe dokazivanja predvidljive relevantnosti traženih informacija nadležni organ koji podnosi zahtjev, dostavlja poreskom organu najmanje sljedeće informacije: a) poreska svrha za koju se traže informacije;		
--	---	--	--

		b) specifikacija informacija potrebnih za primjenu nacionalnog zakonodavstva. (5) Ako se zahtjev za dostavljanje informacija odnosi na grupu poreskih obveznika koji ne mogu pojedinačno da se identifikuju, organ koji podnosi zahtjev dostavlja poreskom organu najmanje sljedeće informacije: a) detaljni opis grupe; b) objašnjenje zakonodavstva i činjenica na osnovu kojih se može smatrati da poslovanje poreskih obveznika članova grupe nije usklađeno sa važećim zakonodavstvom; c) objašnjenje načina na koji bi tražene informacije bile od pomoći prilikom utvrđivanja usklađenosti poslovanja poreskih obveznika članova grupe; i d) prema potrebi, činjenice i okolnosti povezane sa uključenošću treće strane koja je aktivno doprinijela mogućoj neusklađenosti poslovanja poreskih obveznika članova grupe sa zakonom.“ (6) Poreski organ dostavlja informacije, nadležnom organu države članice EU ili druge države odnosno teritorije države, pod uslovom da je taj organ iskoristio sve raspoložive izvore informacija vodeći računa o ostvarivanju sopstvenih ciljeva. (7) Poreski organ ne može da odbije da pribavi informacije isključivo zato što te informacije nisu od nacionalnog interesa, niti da odbije da dostavi informacije nadležnom organu države članice EU ili druge države odnosno teritorije		
--	--	---	--	--

	države, samo zato što te informacije posjeduje banka, druga finansijska institucija, ovlašteno lice, zastupnik ili fiducijar ili zato što se te informacije odnose na vlasničke interese fizičkog lica. (8) Poreski organ može da preduzima istražne radnje ili da dostavlja informacije koje zahtjeva nadležni organ države članice EU ili druge države odnosno teritorije države, ako je preduzimanje takvih istražnih radnji ili prikupljanje tih informacija u skladu sa zakonom. (9) Poreski organ može da odbije da dostavi informacije nadležnom organu države članice EU ili druge države odnosno teritorije države ako bi to dovelo do objelodanivanja komercijalne, industrijske ili poslovne tajne ili komercijalnog postupka ili ako je otkrivanje tih informacija u suprotnosti sa javnim interesom. (10) Poreski organ obavještava nadležni organ države članice EU ili druge države odnosno teritorije države o razlozima za odbijanje zahtjeva za dostavljanje informacija. (11) Bliži način razmjene informacija iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.		Potpuno usklađeno čl. 6 i 16b Zakona o poreskoj administraciji („Sl. list RCG“, br. 65/01, 80/04 i 29/05 i „Sl. list
Član 6 Administrativne istražne radnje 1. Organ koji prima zahtjev organizuje sprovođenje svih istražnih radnji potrebnih za prikupljanje informacija iz člana 5. 2. Zahtjev iz člana 5 može da sadrži obrazložen zahtjev za određenu administrativnu istražnu radnju. Ako organ koji prima zahtjev smatra da nije potrebna administrativna istražna radnja, ono	Član 4 U članu 6 stav 1 tačka 21a riječi: "država članica Evropske unije (u daljem tekstu: EU)" zamjenjuju se riječima: "država članica EU". Član 7 U članu 16b u stavu 1 tačka 2 poslije alineje c dodaju se dvije nove alineje koje glase:		

odmah obavještava organ koji podnosi zahtjev o razlozima takve odluke. 3. Kako bi se prikupile tražene informacije ili sprovela zahtijevana administrativna istražna radnja, organ koji prima zahtjev primjenjuje iste postupke koje bi primijenio da postupa na sopstvenu inicijativu ili po zahtjevu drugog tijela u svojoj državi članici. 4. Kada to posebno zatraži organ koji podnosi zahtjev, organ koji prima zahtjev dostavlja izvorne dokumente uz uslov da to nije u suprotnosti s važećim odredbama u državi članici organa koji prima zahtjev.	„d) korisnicima platforme, odnosno o prodaji i iznajmljivanju nepokretnosti i parking mjesta, prodaji proizvoda i pružanju usluga i iznajmljivanju bilo koje vrste prevoza, o ukupno plaćenim naknadama i broj relevantnih aktivnosti u vezi kojih je ta naknada naplaćena, o porezima, naknadama ili provizijama koje je operater platforme obustavio ili naplatio korisnicima platforme, u roku od dva mjeseca od isteka perioda o kojem se izvještava; e) ostvarenim prihodima po osnovu prodaje ili sticanja kriptovaluta u roku od devet mjeseci od isteka kalendarske godine za koju se izvještaj podnosi; Poslije stava 2 dodaju se tri nova stava koji glase: „(3) Za potrebe razmjene informacija na zahtjev nadležnog organa država iz stava 1 ovog člana, tražene informacije smatraju se predvidljivo relevantnim ako u trenutku podnošenja zahtjeva nadležni organ koji podnosi zahtjev smatra da, u skladu sa njegovim nacionalnim zakonodavstvom, postoji razumna mogućnost da će tražene informacije biti relevantne za poreska pitanja jednog ili više poreskih obveznika, nezavisno od toga da li su identifikovani imenom ili na neki drugi način, i biti opravdane za preduzimanje određenih upravnih radnji. (4) Za potrebe dokazivanja predvidljive relevantnosti traženih informacija nadležni organ koji podnosi zahtjev, dostavlja poreskom organu najmanje sljedeće informacije: a) poreska svrha za koju se traže informacije; b) specifikacija informacija potrebnih za primjenu nacionalnog zakonodavstva. (5) Ako se zahtjev za dostavljanje informacija odnosi na grupu poreskih obveznika koji ne mogu pojedinačno da se identifikuju, organ koji podnosi	CG", br. 73/10, 20/11, 28/12, 8/15, 47/17, 52/19, 145/21 i 15/25) kao i Uputstvom o bližem načinu razmjene informacija kojima raspolaže organ uprave nadležan za poslove poreza sa nadležnim organom druge države („Sl. list CG", br. 68/22) Potpuno usklađeno
--	---	--

			zahtjev dostavlja poreskom organu najmanje sljedeće informacije: a) detaljni opis grupe; b) objašnjenje zakonodavstva i činjenica na osnovu kojih se može smatrati da poslovanje poreskih obveznika članova grupe nije usklađeno sa važećim zakonodavstvom; c) objašnjenje načina na koji bi tražene informacije bile od pomoći prilikom utvrđivanja usklađenosti poslovanja poreskih obveznika članova grupe; d) prema potrebi, činjenice i okolnosti povezane sa uključenošću treće strane koja je aktivno doprinijela mogućoj neusklađenosti poslovanja poreskih obveznika članova grupe sa zakonom." Dosadašnji st. 3 do 8 postaju st. 6 do 11. Zakon o poreskoj administraciji Razmjena informacija sa nadležnim organima država članica EU, drugih država, odnosno teritorija država Član 16b (1) Poreski organ dostavlja informacije, kojima raspolaže, nadležnom organu države članice EU ili drugoj državi odnosno teritoriji države, u skladu sa potvrđenim međunarodnim sporazumom: 1) na zahtjev tog organa; 2) automatskom razmjenom o: a) ostvarenim prihodima rezidenata države članice EU ili druge države odnosno teritorije države po osnovu određenih - vrsta dohotka i kapitala, najmanje jednom godišnje, u roku od šest mjeseci nakon isteka poreskog perioda tokom kojeg
--	--	--	---

			su informacije postale dostupne; b) računica rezidenata države članice EU ili druge države odnosno teritorije države do 30. septembra tekuće za prethodnu godinu; c) poslovanju svakog člana međunarodne grupe povezanih pravnih lica, prema državi članici EU ili drugoj državi odnosno teritoriji države, u roku od 15 mjeseci od isteka godine za koju se izvještaj podnosi; d) korisnicima platforme, odnosno o prodaji i iznajmljivanju nepokretnosti i parking mjesta, prodaji proizvoda i pružanju usluga i iznajmljivanju bilo koje vrste prevoza, o ukupno plaćenim naknadama i broj relevantnih aktivnosti u vezi kojih je ta naknada naplaćena, o porezima, naknadama ili provizijama koje je operater platforme obustavio ili naplatio korisnicima platforme, u roku od dva mjeseca od isteka perioda o kojem se izvještava; e) ostvarenim prihodima po osnovu prodaje ili sticanja kriptovaluta u roku od devet mjeseci od isteka kalendarske godine za koju se izvještaj podnosi; 3) ako dođe do saznanja da informacije mogu biti od koristi za nadležni organ druge države, odnosno teritorije države u bilo kom trenutku i bez prethodnog zahtjeva. (2) Ako poreski organ smatra da informacije koje je dobio od nadležnog organa država iz stava 1 ovog člana, mogu biti od koristi nadležnom organu treće države, može da ih proslijedi tom organu samo uz prethodno pribavljenu saglasnost nadležnog organa države, odnosno teritorije države iz koje potiču informacije.
--	--	--	---

			„(3) Za potrebe razmjene informacija na zahtjev nadležnog organa država iz stava 1 ovog člana, tražene informacije smatraju se predvidljivo relevantnim ako u trenutku podnošenja zahtjeva nadležni organ koji podnosi zahtjev smatra da, u skladu sa njegovim nacionalnim zakonodavstvom, postoji razumna mogućnost da će tražene informacije biti relevantne za poreska pitanjajednog ili više poreskih obveznika, nezavisno od toga da li su identifikovani imenom ili na neki drugi način, i biti opravdane za preduzimanje određenih upravnih radnji. (4) Za potrebe dokazivanja predvidljive relevantnosti traženih informacija nadležni organ koji podnosi zahtjev, dostavlja poreskom organu najmanje sljedeće informacije: a) poreska svrha za koju se traže informacije; b) specifikacija informacija potrebnih za primjenu nacionalnog zakonodavstva. (5) Ako se zahtjev za dostavljanje informacija odnosi na grupu poreskih obveznika koji ne mogu pojedinačno da se identifikuju, organ koji podnosi zahtjev dostavlja poreskom organu najmanje sljedeće informacije: a) detaljni opis grupe; b) objašnjenje zakonodavstva i činjenica na osnovu kojih se može smatrati da poslovanje poreskih obveznika članova grupe nije usklađeno sa važećim zakonodavstvom; c) objašnjenje načina na koji bi tražene informacije bile od pomoći prilikom utvrđivanja usklađenosti poslovanja poreskih obveznika članova grupe; i d) prema potrebi, činjenice i okolnosti povezane sa uključenošću treće strane koja je aktivno doprinijela mogućoj neusklađenosti
--	--	--	---

			poslovanja poreskih obveznika članova grupe sa zakonom.” (6) Poreski organ dostavlja informacije, nadležnom organu države članice EU ili druge države odnosno teritorije države, pod uslovom da je taj organ iskoristilo sve raspoložive izvore informacija vodeći računa o ostvarivanju sopstvenih ciljeva. (7) Poreski organ ne može da odbije da pribavi informacije isključivo zato što te informacije nijesu od nacionalnog interesa, niti da odbije da dostavi informacije nadležnom organu države članice EU ili druge države odnosno teritorije države, samo zato što te informacije posjeduje banka, druga finansijska institucija, ovlašteno lice, zastupnik ili fiducijar ili zato što se te informacije odnose na vlasničke interese fizičkog lica. (8) Poreski organ može da preduzima istražne radnje ili da dostavlja informacije koje zahtjeva nadležni organ države članice EU ili druge države odnosno teritorije države, ako je preduzimanje takvih istražnih radnji ili prikupljanje tih informacija u skladu sa zakonom. (9) Poreski organ može da odbije da dostavi informacije nadležnom organu države članice EU ili druge države odnosno teritorije države ako bi to dovelo do objelodanjivanja komercijalne, industrijske ili poslovne tajne ili komercijalnog postupka ili ako je otkrivanje tih informacija u suprotnosti sa javnim interesom.
--	--	--	---

	(10) Poreski organ obavještava nadležni organ države članice EU ili druge države odnosno teritorije države o razlozima za odbijanje zahtjeva za dostavljanje informacija. (11) Bliži način razmjene informacija iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo		
Član 7 Rokovi 1. Organ koji prima zahtjev je dužan da obezbijedi informacije iz člana 5 što je prije moguće, a najkasnije šest mjeseci od datuma prijema zahtjeva. Međutim, kada organ koji prima zahtjev već posjeduje te informacije, informacije se proslijeđuju u roku dva mjeseca od tog datuma. 2. U određenim posebnim slučajevima, između organa koji prima i organa koji podnosi zahtjev, mogu se dogovoriti drugačiji rokovi od onih predviđenih u stavu 1. 3. Organ koji prima zahtjev odmah potvrđuje, a najkasnije sedam radnih dana od prijema, po mogućnosti elektronskim putem, prijem zahtjeva organu koji podnosi zahtjev. 4. U roku od mjesec dana od prijema zahtjeva, organ koji prima zahtjev obavještava organ koji podnosi zahtjev o nedostacima u zahtjevu i o potrebi za dodatnim informacijama opšte prirode. U tom slučaju rokovi predviđeni stavom 1 počinju dan nakon što je organ koji prima zahtjev primio potrebne dodatne informacije. 5. Kada organ koji prima zahtjev nije u mogućnosti da odgovori na zahtjev u relevantnom roku, on odmah obavještava organ koji podnosi zahtjev a u svakom slučaju u roku od tri mjeseca od prijema zahtjeva, o razlozima nemogućnosti da ispuni zahtjev i datumu do kojeg smatra da bi mogao odgovoriti. 6. Kada organ koji prima zahtjev ne posjeduje tražene informacije i ne može odgovoriti na zahtjev za informacije ili to odbija da učini po osnovama predviđenim u članu 17, ono o razlozima za isto odmah obavještava organ koji podnosi zahtjev ili najkasnije u roku od mjesec dana od prijema zahtjeva.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno Uputstvom o bližem načinu razmjene informacija kojima raspolaže organ uprave nadležan za poslove poreza sa nadležnim organom druge države („Sl. list CG“, br.68/22)

ODJELJAK II. Obavezna automatska razmjena informacija Član 8. Područje primjene i uslovi obavezne automatske razmjene informacija 1. Nadležni organ svake države članice, automatskom razmjenom, dostavlja nadležnom organu svake druge države članice, informacije vezano za poreske periode od 1. januara 2014. koje su raspoložive vezano za rezidente u toj drugoj državi članici, o sljedećim posebnim kategorijama dohotka i kapitala kako se one tumače u nacionalnom zakonodavstvu države članice koja dostavlja te informacije: (a) dohodak po osnovu zaposlenja; (b) naknade direktora; (c) proizvodi životnog osiguranja koji nisu obuhvaćeni drugim pravnim instrumentima o razmjeni informacija i drugim sličnim mjerama Unije; (d) penzije; (e) vlasništvo nad nekretninama i dohodak od imovine i imovinskih prava. 2. Prije 1. januara 2014. države članice obavještavaju Komisiju o kategorijama navedenim u stavu 1. za koje imaju raspoložive informacije. One obavještavaju Komisiju o svim naknadnim izmjenama istih. 3. Nadležni organ države članice može ukazati nadležnom organu bilo koje druge države članice da ne želi primiti informacije o kategorijama dohotka i kapitala navedene u stavu 1., ili da ne želi primiti informacije o dohotku ili kapitalu koji ne prelazi određen graničan iznos. Ona o tome takođe obavještava Komisiju. Smatraće se da država članica ne želi primiti informacije u skladu sa stavom 1., ako ne obavijesti Komisiju o bilo kojoj pojedinoj kategoriji za koju ima raspoložive informacije. 4. Prije 1. jula 2016., države članice za svaku godinu dostavljaju Komisiji statistiku o opsegu automatskih razmjena i u mjeri u kojoj je to moguće, podatke o administrativnim i drugim relevantnim troškovima i koristima vezano za obavljene razmjene i bilo kakve moguće promjene za obje poreske uprave i treće strane.	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreskoj administraciji Član 7 U članu 16b u stavu 1 tačka 2 poslije alineje c dodaju se dvije nove alineje koje glase: „d) korisnicima platforme, odnosno o prodaji i iznajmljivanju nepokretnosti i parking mjesta, prodaji proizvoda i pružanju usluga i iznajmljivanju bilo koje vrste prevoza, o ukupno plaćenim naknadama i broj relevantnih aktivnosti u vezi kojih je ta naknada naplaćena, o porezima, naknadama ili provizijama koje je operater platforme obustavio ili naplatio korisnicima platforme, u roku od dva mjeseca od isteka perioda o kojem se izvještava; e) ostvarenim prihodima po osnovu prodaje ili sticanja kriptoinovine u roku od devet mjeseci od isteka kalendarske godine za koju se izvještaj podnosi; Poslije stava 2 dodaju se tri nova stava koji glase: „(3) Za potrebe razmjene informacija na zahtjev nadležnog organa država iz stava 1 ovog člana, tražene informacije smatraju se predvidljivo relevantnim ako u trenutku podnošenja zahtjeva nadležni organ koji podnosi zahtjev smatra da, u skladu sa njegovim nacionalnim zakonodavstvom, postoji razumna mogućnost da će tražene informacije biti relevantne za poreska pitanja jednog ili više poreskih obveznika, nezavisno od toga da li su identifikovani imenom ili na neki drugi način, i biti opravdane za preduzimanje određenih upravnih radnji. (4) Za potrebe dokazivanja predvidljive relevantnosti traženih informacija nadležni organ koji podnosi zahtjev, dostavlja poreskom organu najmanje sljedeće informacije: a) poreska svrha za koju se traže informacije;	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno
---	--	--------------------------	--------------------------

5. Prije 1. jula 2017., Komisija podnosi izvještaj koji prikazuje pregled i ocjenu statistika i podataka koje je primila, o pitanjima upravnih i drugih troškova i koristima automatske razmjene informacija, kao i uz to vezane praktične aspekte. Prema potrebi Komisija prilaže prijedlog Savjetu vezano za kategorije primitaka i kapitala i/ili uslove utvrđene stavom 1., uključujući uslov da informacije koje se odnose na rezidente u drugim državama članicama moraju biti dostupne. Prilikom razmatranja prijedloga koji je donijela Komisija, Savjet procjenjuje dalje jačanje učinkovitosti i funkcionisanje automatske razmjene informacija i podizanja standarda te razmjene, s ciljem osiguravanja da: (a) nadležni organ svake države članice, automatskom razmjenom, dostavlja nadležnom organu bilo koje druge države članice informacije vezano za poreske periode od 1. januara 2017. o rezidentima u toj drugoj državi članici, za najmanje tri posebne kategorije primitaka i kapitala navedenih u stavu 1., u skladu s njihovim tumačenjem u nacionalnom zakonodavstvu države članice koja dostavlja informacije; i (b) popis kategorija u stavu 1. bude proširen kako bi uključivao dividende, kapitalne dobitke i licencijske naknade. 6. Informacije se dostavljaju najmanje jednom godišnje, u okviru šest mjeseci od kraja poreske godine države članice tokom koje su informacije postale dostupne. 7. Komisija donosi praktična rješenja za automatsku razmjenu informacija, u skladu s postupkom navedenim u članu 26. stavu 2., prije datuma navedenih u članu 29. stavu 1. 8. Kad se države članice dogovore oko automatske razmjene informacija za dodatne kategorije primitaka i kapitala u bilateralnim ili multilateralnim sporazumima koje zaključuju s drugim državama članicama, one o tim sporazumima obavještavaju Komisiju, što te sporazume čini dostupnim svim drugim državama članicama.	b) specifikacija informacija potrebnih za primjenu nacionalnog zakonodavstva. (5) Ako se zahtjev za dostavljanje informacija odnosi na grupu poreskih obveznika koji ne mogu pojedinačno da se identifikuju, organ koji podnosi zahtjev dostavlja poreskom organu najmanje sljedeće informacije: a) detaljni opis grupe; b) objašnjenje zakonodavstva i činjenica na osnovu kojih se može smatrati da poslovanje poreskih obveznika članova grupe nije usklađeno sa važećim zakonodavstvom; c) objašnjenje načina na koji bi tražene informacije bile od pomoći prilikom utvrđivanja usklađenosti poslovanja poreskih obveznika članova grupe; i d) prema potrebi, činjenice i okolnosti povezane sa uključenošću treće strane koja je aktivno doprinijela mogućoj neusklađenosti poslovanja poreskih obveznika članova grupe sa zakonom.” Dosadašnji st. 3 do 8 postaju st. 6 do 11. Zakon o poreskoj administraciji Razmjena informacija sa nadležnim organima država članica EU, drugih država, odnosno teritorija država Član 16b (1) Poreski organ dostavlja informacije, kojima raspolaže, nadležnom organu države članice EU ili drugoj državi odnosno teritoriji države, u skladu sa potvrđenim međunarodnim sporazumom: 1) na zahtjev tog organa; 2) automatskom razmjenom o:	
--	--	--

			a) ostvarenim prihodima rezidenata države članice EU ili druge države odnosno teritorije države po osnovu određenih vrsta dohotka i kapitala, najmanje jednom godišnje, u roku od šest mjeseci nakon isteka poreskog perioda tokom kojeg su informacije postale dostupne; b) računima rezidenata države članice EU ili druge države odnosno teritorije države do 30. septembra tekuće za prethodnu godinu; c) poslovanju svakog člana međunarodne grupe povezanih pravnih lica, prema državi članici EU ili drugoj državi odnosno teritoriji države, u roku od 15 mjeseci od isteka godine za koju se izvještaj podnosi; d) korisnicima platforme, odnosno o prodaji i iznajmljivanju nepokretnosti i parking mjesta, prodaji proizvoda i pružanju usluga i iznajmljivanju bilo koje vrste prevoza, o ukupno plaćenim naknadama i broj relevantnih aktivnosti u vezi kojih je ta naknada naplaćena, o porezima, naknadama ili provizijama koje je operater platforme obustavio ili naplatio korisnicima platforme, u roku od dva mjeseca od isteka perioda o kojem se izvještava; e) ostvarenim prihodima po osnovu prodaje ili sticanja kriptovaluta u roku od devet mjeseci od isteka kalendarske godine za koju se izvještaj podnosi; 3) ako dođe do saznanja da informacije mogu biti od koristi za nadležni organ druge države, odnosno teritorije države u bilo kom trenutku i bez prethodnog zahtjeva.
--	--	--	--

	(2) Ako poreski organ smatra da informacije koje je dobio od nadležnog organa država iz stava 1 ovog člana, mogu biti od koristi nadležnom organu treće države, može da ih proslijedi tom organu samo uz prethodno pribavljenu saglasnost nadležnog organa države, odnosno teritorije države iz koje potiču informacije. „(3) Za potrebe razmjene informacija na zahtjev nadležnog organa država iz stava 1 ovog člana, tražene informacije smatraju se predvidljivo relevantnim ako u trenutku podnošenja zahtjeva nadležni organ koji podnosi zahtjev smatra da, u skladu sa njegovim nacionalnim zakonodavstvom, postoji razumna mogućnost da će tražene informacije biti relevantne za poreska pitanjajednog ili više poreskih obveznika, nezavisno od toga da li su identifikovani imenom ili na neki drugi način, i biti opravdane za preduzimanje određenih upravnih radnji. (4) Za potrebe dokazivanja predvidljive relevantnosti traženih informacija nadležni organ koji podnosi zahtjev, dostavlja poreskom organu najmanje sljedeće informacije: a) poreska svrha za koju se traže informacije; b) specifikacija informacija potrebnih za primjenu nacionalnog zakonodavstva. (5) Ako se zahtjev za dostavljanje informacija odnosi na grupu poreskih obveznika koji ne mogu pojedinačno da se identifikuju, organ koji podnosi zahtjev dostavlja poreskom organu najmanje sljedeće informacije: a) detaljni opis grupe; b) objašnjenje zakonodavstva i činjenica na osnovu kojih se može smatrati da poslovanje		

			poreskih obveznika članova grupe nije usklađeno sa važećim zakonodavstvom; c) objašnjenje načina na koji bi tražene informacije bile od pomoći prilikom utvrđivanja usklađenosti poslovanja poreskih obveznika članova grupe; i d) prema potrebi, činjenice i okolnosti povezane sa uključenošću treće strane koja je aktivno doprinijela mogućoj neusklađenosti poslovanja poreskih obveznika članova grupe sa zakonom.“ (6) Poreski organ dostavlja informacije, nadležnom organu države članice EU ili druge države odnosno teritorije države, pod uslovom da je taj organ iskoristio sve raspoložive izvore informacija vodeći računa o ostvarivanju sopstvenih ciljeva. (7) Poreski organ ne može da odbije da pribavi informacije isključivo zato što te informacije nijesu od nacionalnog interesa, niti da odbije da dostavi informacije nadležnom organu države članice EU ili druge države odnosno teritorije države, samo zato što te informacije posjeduje banka, druga finansijska institucija, ovlašćeno lice, zastupnik ili fiducijar ili zato što se te informacije odnose na vlasničke interese fizičkog lica. (8) Poreski organ može da preduzima istražne radnje ili da dostavlja informacije koje zahtjeva nadležni organ države članice EU ili druge države odnosno teritorije države, ako je preduzimanje takvih istražnih radnji ili prikupljanje tih informacija u skladu sa zakonom.
--	--	--	---

	(9) Poreski organ može da odbije da dostavi informacije nadležnom organu države članice EU ili druge države odnosno teritorije države ako bi to dovelo do objelodanjivanja komercijalne, industrijske ili poslovne tajne ili komercijalnog postupka ili ako je otkrivanje tih informacija u suprotnosti sa javnim interesom. (10) Poreski organ obavještava nadležni organ države članice EU ili druge države odnosno teritorije države o razlozima za odbijanje zahtjeva za dostavljanje informacija. (11) Bliži način razmjene informacija iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo		
ODJELJAK III. Spontana razmjena informacija Član 9. Područje primjene i uslovi spontane razmjene informacija 1. Nadležni organ svake države članice dostavlja informacije navedene u članu 1 stav 1 nadležnom organu druge relevantne države članice, u sljedećim okolnostima: (a) nadležni organ jedne države članice ima osnove da pretpostavi da postoji mogućnost gubitka poreza u drugoj državi članici; (b) lice koje podliježe poreskoj obavezi dobije pravo na smanjenje ili oslobođenje od poreza u jednoj državi članici što dovodi do povećanja poreza ili poreskeobaveze u drugoj državi članici; (c) poslovne transakcije između poreskog obveznika u jednoj državi članici i poreskog obveznika u drugoj državi članici sprovode se preko jedne ili više zemalja tako da kao posljedicu imaju uštedu poreza u jednoj ili drugoj državi članici ili u obje; (d) nadležni organ države članice ima razloga za pretpostavku da ušteda poreza može proizaći iz fiktivnih prenosa dobiti u okviru grupa preduzeća; (e) informacije proslijeđene jednoj državi članici od strane nadležnog organa druge države članice omogućile su dobijanje	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno čl. 16b i 16c Zakona o poreskoj administraciji („Sl. list RCG“, br. 65/01, 80/04 i 29/05 i „Sl. list CG“, br. 73/10, 20/11, 28/12, 8/15, 47/17, 52/19, 145/21 i 15/25) i tačkom 18 Uputstva o bližem načinu razmjene informacija kojima raspolaže organ uprave nadležan za

informacija koje mogu biti relevantne za utvrđivanje poreske obaveze u drugopomenutoj državi članici. 2. Nadležni organi svake države članice mogu spontanom razmjenom dostaviti nadležnim organima druge države članice sve informacije koje znaju i koje bi mogle biti korisne nadležnim organima drugih država članica.			poslove poreza sa nadležnim organom druge države („Sl. list CG“, br. 68/22)
Član 10 Rokovi 1. Nadležni organ koji dobije informacije iz člana 9 stav 1 proslijeđuje te informacije nadležnom organu druge relevantne države članice što je prije moguće, a najkasnije mjesec dana nakon što mu te informacije postanu dostupne. 2. Nadležni organ kojem su informacije dostavljene u skladu s članom 9 odmah potvrđuje, ako je moguće elektronskim putem, prijem informacija nadležnom organu koji ih je poslao, a najkasnije u roku od sedam radnih dana.	Nema odgovarajuće odredbe Potpuno usklađeno		Potpuno usklađeno članom 16b Zakona o poreskoj administraciji („Sl. list RCG“, br. 65/01, 80/04 i 29/05 i „Sl. list CG“, br. 73/10, 20/11.... 15/25), kao i Uputstvom o bližem načinu razmjene informacija kojima raspolaže organ uprave nadležan za poslove poreza sa nadležnim organom druge države („Sl. list CG“, br. 68/22)
POGLAVLJE III DRUGI OBLICI ADMINISTRATIVNE SARADNIE ODJELJAK I Prisutnost u administrativnim kancelarijama i učestvovanje u administrativnim istražnim radnjama Član 11	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreskoj administraciji Član 8 Poslije člana 16c dodaju se sedam novih članova koji glase: “Uporedni i zajednički nadzor	Potpuno usklađeno	

			Područje primjene i uslovi 1. Prema sporazumu koji sklope organ koji dostavlja zahtjev i organ koji prima zahtjev, a u skladu s aranžmanima koje je utvrdio drugopomenuti organ, službenici koje je ovlastio organ koji podnosi zahtjev, s ciljem razmjene informacija iz člana 1 stav 1. mogu: (a) biti prisutni u službenim prostorijama gdje administrativni organi države članice koja prima zahtjev obavljaju svoje dužnosti; (b) biti prisutni tokom administrativnih istražnih radnji koje se sprovode na teritoriji države članice koja prima zahtjev. Ako su zatražene informacije sadržane u dokumentaciji kojoj službenici organa koji prima zahtjev imaju pristup, službenici organa koji podnosi zahtjev dostavljaju se kopije te dokumentacije. 2. U mjeri u kojoj to dopušta zakonodavstvo države članice koja prima zahtjev, sporazumom iz stava 1 može se obezbijediti da kada su službenici organa koji podnosi zahtjev prisutni tokom administrativnih istražnih radnji, oni mogu ispitivati pojedince i pregledati evidencije. Svako odbijanje lica pod istragom da poštuje inspeksijske mjere službenika organa koji podnosi zahtjev, organ koji prima zahtjev treba da smatra kao odbijanje počinjeno protiv službenika drugopomenutog organa. 3. Službenici koje ovlasti država članica koja podnosi zahtjev prisutni u drugoj državi članici u skladu sastavom 1 moraju u svakom trenutku imati pisano ovlaštenje koje mogu pokazati, u kojem se navodi njihov identitet i službenički položaj.
			Član 16g (1) Poreski organ i nadležni organ države članice EU, druge države odnosno teritorije države, mogu da, na osnovu zajedničkog dogovora, vrše uporedni odnosno zajednički nadzor kod jednog ili više fizičkih, odnosno pravnih lica u cilju dobijanja informacija koje su od zajedničkog ili komplementarnog interesa za te države. (2) Poreski organ obavještava nadležnog organa druge države o prihvatanju ili odbijanju prijedloga za učešće u vršenju nadzora iz stava 1 ovog člana u roku od 60 dana od dana prijema istog. (3) Poreski organ imenuje predstavnika koji je odgovoran za nadzor i koordinaciju sprovođenja nadzora iz stava 1 ovog člana. (4) Prava i obaveze službenika druge države koje učestvuju u zajedničkom nadzoru utvrđuju se u skladu sa zakonima države u kojoj se vrši zajednički nadzor. (5) Izuzetno od odredaba st.1 i 3 ovog člana, nadležni poreski organ države u kojoj se vrši zajednički nadzor preduzima potrebne mjere kako bi: a) omogućila službenicima druge države koji vrše zajednički nadzor da obavljaju razgovor sa pojedinim licima i pregledaju evidenciju zajedno sa službenicima nadležnog organa države u kojoj se vrši zajednički nadzor; b) osigurala da se dokazi prikupljeni tokom vršenja zajedničkog nadzora mogu procijeniti i u pogledu dopuštenosti pod istim uslovima kao i u slučajevima nadzora u državi kada nadzor vrše samo službenici nadležnog organa te države, između ostalog i tokom postupka rješavanja po podnijetom prigovoru ili žalbi;

			c)osigurala da jedno ili više lica koji su predmet zajedničkog nadzora imaju ista prava i obaveze kao i slučaju kada nadzor vrše samo službenici nadležnog organa jedne države, između ostalog i tokom postupka rješavanja po podnijetom prigovoru ili žalbi. (6) Na osnovu rezultata zajedničkog nadzora nadležni organi država koje učestvuju u nadzoru će zauzeti stav o poreskom statusu lica koje je predmet nadzora i sačiniti izvještaj o izvršenom zajedničkom nadzoru. (7) Nadležni poreski organ države u kojoj je izvršen zajednički nadzor obavještava lice nad kojim je nadzor sproveden o ishodu zajedničkog nadzora i dostavlja mu izvještaj o izvršenom zajedničkom nadzoru u roku od 60 dana od sačinjavanja izvještaja. Učešće u postupku pružanja pomoći kod nadležnog organa Član 16h (1) Ovlašteni službenici nadležnog organa koji podnosi zahtjev za uzajamnu pomoć mogu da, na osnovu dogovora sa nadležnim organom države koja prima zahtjev, u cilju naplate poreskih potraživanja, prisustvuju: a)u prostorijama nadležnog organa koji prima zahtjev tokom obavljanja njihovih poslova, b)tokom preduzimanja upravnih istraga na teritoriji države koja prima zahtjev, i c)pružiti pomoć službenicima nadležnog organa države koja prima zahtjev tokom sudskog postupka. (2) Poreski organ obavještava nadležnog organa druge države o prihvatanju ili odbijanju prijedloga za učešće u vršenju nadzora iz stava 1 ovog člana u roku od 60 dana od dana prijema istog.
--	--	--	---

(3) Ovlašteni službenici iz stava 1 ovog člana, moraju imati pisano ovlaštenje, koje u svakom momentu mogu pokazati, u kojem je naveden njihov identitet i zvanje u službi. Pomoć u dostavljanju dokumentacije Član 16i Poreski organ, na zahtjev nadležnog organa druge države, dostavlja obavještenje o svim dokumentima, uključujući i spise pravosudnih organa, koji proizilaze iz države koja je podnijela zahtjev a odnose se na poreska potraživanja iz člana 16d ovog zakona."	
Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreskoj administraciji Član 8 Poslije člana 16c dodaju se sedam novih članova koji glase: "Uporedni i zajednički nadzor Član 16g (1) Poreski organ i nadležni organ države članice EU, druge države odnosno teritorije države, mogu da, na osnovu zajedničkog dogovora, vrše uporedni odnosno zajednički nadzor kod jednog ili više fizičkih, odnosno pravnih lica u cilju dobijanja informacija koje su od zajedničkog ili komplementarnog interesa za te države. (2) Poreski organ obavještava nadležnog organa druge države o prihvatanju ili odbijanju prijedloga za učešće u vršenju nadzora iz stava 1 ovog člana u roku od 60 dana od dana prijema istog. (3) Poreski organ imenuje predstavnika koji je odgovoran za nadzor i koordinaciju sprovođenja nadzora iz stava 1 ovog člana. (4) Prava i obaveze službenika druge države koje učestvuju u zajedničkom nadzoru utvrđuju se u	ODJELJAK II Simultane kontrole Član 12 Simultane kontrole 1. Kada se dvije ili više država članica dogovore da sprovedu simultane kontrole, na svojim teritorijama, jednog ili više lica koja su im od zajedničkog ili komplementarnog interesa, u cilju razmjene tako dobijenih informacija, primjenjuju se st. 2, 3 i 4. 2. Nadležni organ svake države članice samostalno identifikuje lica za koja namjerava da predloži simultanu kontrolu. On obavještavanadležni organ druge relevantne države članice o svim slučajevima za koje predlaže simultanu kontrolu, navodeći razloge svog izbora. On određuje period u toku kojeg te kontrole treba da se sprovedu. 3. Nadležni organ svake relevantne države članice odlučuje o tome da li želi daučestvuje u simultanim kontrolama. On potvrđuje svoju saglasnostili dostavlja obrazloženje svog odbijanja organu koji je predložio simultanu kontrolu. 4. Nadležni organ svake relevantne države članice imenuje predstavnika odgovornog za nadzor i koordinaciju sprovođenja kontrole.
Potpuno usklađeno	

			skladu sa zakonima države u kojoj se vrši zajednički nadzor. (5) Izuzetno od odredaba st.1 i 3 ovog člana, nadležni poreski organ države u kojoj se vrši zajednički nadzor preduzima potrebne mjere kako bi: a) omogućila službenicima druge države koji vrše zajednički nadzor da obavljaju razgovor sa pojedinim licima i pregledaju evidenciju zajedno sa službenicima nadležnog organa države u kojoj se vrši zajednički nadzor; b) osigurala da se dokazi prikupljeni tokom vršenja zajedničkog nadzora mogu procijeniti i u pogledu dopuštenosti pod istim uslovima kao i u slučajevima nadzora u državi kada nadzor vrše samo službenici nadležnog organa te države, između ostalog i tokom postupka rješavanja po podnijetom prigovoru ili žalbi; c) osigurala da jedno ili više lica koji su predmet zajedničkog nadzora imaju ista prava i obaveze kao i slučaju kada nadzor vrše samo službenici nadležnog organa jedne države, između ostalog i tokom postupka rješavanja po podnijetom prigovoru ili žalbi. (6) Na osnovu rezultata zajedničkog nadzora nadležni organi država koje učestvuju u nadzoru će zauzeti stav o poreskom statusu lica koje je predmet nadzora i sačiniti izvještaj o izvršenom zajedničkom nadzoru. (7) Nadležni poreski organ države u kojoj je izvršen zajednički nadzor obavještava lice nad kojim je nadzor sproveden o ishodu zajedničkog nadzora i dostavlja mu izvještaj o izvršenom zajedničkom nadzoru u roku od 60 dana od sačinjavanja izvještaja"
--	--	--	---

OJELJAK III Administrativno obavješćavanje Član 13 Zahtjev za dobijanje obavješćenja 1. Po zahtjevu nadležnog organa države članice, nadležni organ druge države članice, u skladu s pravilima koja uređuju obavješćavanje o sličnim instrumentima u državi članici koja prima zahtjev, obavješćava adresata o svim instrumentima i odlukama administrativnih organa države članice koja podnosi zahtjev, a koji se tiču primjene zakonodavstva o porezima obuhvaćenih ovom direktivom na teritoriji. 2. U zahtjevima za dobijanje obavješćenja navodi se predmet instrumenta ili odluke koji su predmet obavješćenja, kao i ime i adresa adresata, zajedno sa svim drugim informacijama koje mogu olakšati identifikaciju adresata. 3. Organ koji prima zahtjev obavješćava organ koji podnosi zahtjev o svom odgovoru i naročito o datumu obavješćavanja adresata o instrumentu ili odluci. 4. Organ koji podnosi zahtjev podnosi zahtjev za dobijanje obavješćenja u skladu s ovim članom samo kada nije u mogućnosti da dostavi obavješćenje u skladu s pravilima koja uređuju dostavljanje obavješćenja o relevantnim instrumentima u državi članici koja podnosi zahtjev, ili kada bi takvo dostavljanje uzrokovalo nesrazmjerne poteškoće. Nadležni organ države članice može dostaviti svaki dokument preporučenom poštom ili direktno elektronski licu na teritoriji druge države članice.	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreskoj administraciji Član 9 Poslije člana 22b dodaje se novi član koji glasi: „Dostavljanje obavješćenja na zahtjev nadležnog organa države članice EU, druge države, odnosno teritorije države Član 22c (1) Poreski organ može da, na zahtjev nadležnog organa države članice EU, druge države, odnosno teritorije države, u skladu sa odredbama o dostavljanju poreskih akata, da obavijesti poreskog obveznika rezidenta Crne Gore, o poreskim aktima koje je donio organ države podnositelac zahtjeva. (2) Poreski organ odmah obavješćava nadležnog organa koji je podnio zahtjev o svim preduzetim aktivnostima, a posebno o datumu dostavljanja poreskog akta. (3) Poreski organ može da podnese zahtjev nadležnom organu druge države, da obavijesti poreskog obveznika, rezidenta te države o svim poreskim aktima koje je donio. (4) Poreski organ Crne Gore, odnosno nadležni organ druge države može podnijeti zahtjev za dostavljanje obavješćenja iz stava 1 ovog člana samo ukoliko nije u mogućnosti da poreski akt dostavi poreskom obvezniku ili kada bi takva dostava prouzrokovala troškove velikih razmjera.“	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno	Nema odgovarajuće odredbe	ODJELJAK IV Povratne informacije Član 14 Uslovi 1. Kada nadležni organ dostavlja informacije u skladu s čl. 5 ili 9, on može zatražiti od nadležnog organa koji prima informacije da o tome pošalje povratnu informaciju. Ako se traži povratna informacija,	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno
---	---	--	--	--	--	--	--	--

nadležni organ koji je primio informacije, ne dovodeći u pitanje pravila o poreskoj tajni i zaštiti podataka koja su primjenjiva u njegovoj državi članici, šalje povratnu informaciju nadležnom organu koji je dostavio informacije što je prije moguće, a najkasnije tri mjeseca nakon što je poznat ishod upotrebe zatraženih informacija. Komisija određuje praktične aranžmane u skladu s postupkom iz člana 26 stav 2. 2. Nadležni organi država članica šalju povratne informacije o automatskoj razmjeni informacija drugim relevantnim državama članicama jednom godišnje, u skladu s praktičnim aranžmanima koji su sklopljeni bilateralno.			organ uprave nadležan za poslove poreza sa nadležnim organom druge države („Sl.list CG“, br.68/22)	
ODJELJAK V Razmjena najboljih praksi i iskustva Član 15 Područje primjene i uslovi 1. Države članice zajedno s Komisijom ispituju i ocjenjuju administrativnu saradnju na osnovu ove direktive i razmjenjuju svoja iskustva u cilju poboljšanja saradnje i, ukoliko je odgovarajuće, definišu pravila u relevantnim područjima. 2. Države članice mogu zajedno s Komisijom izraditi smjernice za bilo koji aspekt koji se smatra neophodnim za razmjenu najboljih praksi i iskustava.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
POGLAVLJE IV. USLOVI KOJI UREĐUJU ADMINISTRATIVNU SARADNJU Član 16. Otkrivanje informacija i dokumenata 1. Informacije koje se u skladu s ovom Direktivom dostavljaju između država članica u bilo kojem obliku, obuhvaćene su obavezom službene tajne i uživaju zaštitu proširenu na slične informacije prema zakonodavstvu države članice koja ih je primila. Te se informacije mogu koristiti za upravljanje i sprovođenje nacionalnih zakonodavstava država članica o porezima kako se navodi u članu 2.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno čl. Zakon16,16b i 15c Zakona o poreskoj administraciji („Sl. list RCG“, br. 65/01, 80/04 i 29/05 i „Sl. list CG“, br. 73/10, 20/11, 28/12, 8/15, 47/17, 52/19,145/21 i 15/25)	

Te se informacije takođe mogu koristiti za utvrđivanje i prinudnu naplatu drugih poreza i carina obuhvaćenih članom 2. Direktive Savjeta 2010/24/EU od 16. marta 2010. o uzajamnoj pomoći za naplatu potraživanja po osnovu poreza i carina i drugih mjera ili za NOprocjenu i naplatu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje. Osim toga mogu se koristiti vezano za sudske i upravne postupke koji mogu uključivati kazne, pokrenute kao posljedica kršenja poreskog prava, ne dovodeći u pitanje opšta pravila i odredbe koji uređuju prava tuženih i svjedoka u takvim postupcima. 2. Uz dozvolu nadležnog organa države članice koje dostavlja informacije u skladu s ovom Direktivom i samo ako je to dozvoljeno prema zakonodavstvu države članice nadležnog tijela koje prima informacije, informacije i dokumenti primljeni u skladu s ovom Direktivom mogu se koristiti u druge svrhe osim onih navedenih u stavu 1. Takvo dopuštenje dodjeljuje se ako se informacije mogu upotrijebiti u slične svrhe u državi članici nadležnog tijela koje ih je saopštilo. 3. Kada nadležni organ države članice smatra da informacije koje je dobilo od nadležnog organa druge države članice, mogu biti od koristi u svrhe navedene u stavu 1. nadležnom tijelu treće zemlje članice, ono može prenijeti te informacije tom nadležnom tijelu uz uslov da je prijenos u skladu s pravilima i postupcima utvrđenim u ovoj Direktivi. Ono obavještava nadležnog organa države članice iz koje informacije potiču o svojoj namjeri da podijeli te informacije s trećom zemljom članicom. Država članica porijekla informacija može se usprotiviti tom dijeljenju informacija u roku 10 radnih dana od primitka obavještenja od države članice koja želi podijeliti informacije. 4. Dozvolu za upotrebu informacija u skladu sa stavom 2. koje su proslijeđene u skladu sa stakom 3., može dodijeliti samo nadležni organ države članice iz koje potiču informacije. 5. Informacije, izvještaji, izjave i svi drugi dokumenti ili njihove ovjerene kopije ili izvode, koje je pribavio organ koje prima zahtjev i koji su dostavljeni organu koji podnosi zahtjev u skladu s ovom Direktivom nadležni organi države članice koja podnosi zahtjev mogu koristiti kao dokazni materijal na istoj osnovi kao i slične		

informacije, izvještaji, izjave i bilo koje druge dokumente koje je osiguralo neko tijelo te države članice.				
Član 17 Ograničenja 1. Organ koji prima zahtjev u jednoj državi članici dostavlja organu koji podnosi zahtjev u drugoj državi članici informacije navedene u članu 5 pod uslovom da je organ koji podnosi zahtjev iscrpio uobičajene izvore informacija koje je mogao iskoristiti u okolnostima za dobijanje traženih informacija, pri tome ne rizikujući ugrožavanje ostvarenja svojih ciljeva. 2. Ovom direktivom ne nameće se nikakva obaveza državi članici koja prima zahtjev da sprovodi istražne radnje ili da dostavlja informacije ako je sprovođenje takvih istraga ili prikupljanje traženih informacija u suprotnosti sa njenim zakonodavstvom za sopstvene svrhe. 3. Nadležni organ države članice koja prima zahtjev može odbiti da dostavi informacije, ako država članica koja dostavlja zahtjev, nije u mogućnosti, iz pravnih razloga, da obezbijedi slične informacije. 4. Dostavljanje informacija može se odbiti ako bi to dovelo do objelodanjivanja komercijalne, industrijske ili poslovne tajne ili komercijalnog postupka ili ako je otkrivanje tih informacija u suprotnosti sa javnom politikom. 5. Organ koji prima zahtjev obavještava organ koji podnosi zahtjev o razlozima za odbijanje zahtjeva za dostavljanje informacija.	Potpuno usklađeno i čl. 16b i 16c Zakona o poreškoj administraciji („Sl. list RCG”, br. 65/01, 80/04 i 29/05 i „Sl. list CG”, br. 73/10, 20/11, 28/12, 8/15, 47/17, 52/19 i 145/21), kao i Uputstvom o bližem načinu razmjene informacija kojima raspolaže organ uprave nadležan za poslove poreza sa nadležnim organom druge države („Sl. list CG”, br.68/22) Potpuno usklađeno	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreškoj administraciji Član 6 U članu 16 poslije stava 4 dodaje se novi stav koji glasi: „(5) Podaci koji se razmjenjuju na zahtjev, automatski i spontano sa nadležnim organima države članice EU, druge države odnosno teritorije države, a predstavljaju porešku tajnu uživaju zaštitu u skladu sa zakonom.” Zakon o poreškoj administraciji („Sl. list RCG”, br. 65/01, 80/04 i 29/05 i „Sl. list CG”, br. 73/10, 20/11, 28/12, 8/15, 47/17, 52/19, 145/21 i 15/25) Poreska tajna Član 16 (1) Poreska tajna je svaka informacija ili podatak o poreškom obvezniku kojim raspolaže poreški organ, osim informacija i podataka: 1) za koje poreški obveznik pismeno izjavi da se ne smatraju poreškom tajnom; 2) koji se ne mogu povezati sa konkretnim poreškim obveznikom niti se na drugi način mogu identifikovati; 3) vezanih za postojanje poreškog duga, ukoliko je hipoteka, odnosno fiducija kao način obezbjeđenja upisana u javne knjige; 4) o registraciji poreškog obveznika, PIB, nazivu (ime) i adresi sjedišta;		

Član 18. Obaveze 1. Ako država članica zatraži informacije, u skladu s ovom Direktivom, država članica koja prima zahtjev koristi svoje mjere za prikupljanje informacija kako bi dobila tražene informacije, iako ta država članica možda ni ne treba te informacije u svoje sopstvene poreske svrhe. Ta obaveza ne dovodi u pitanje st. 2., 3. i 4. člana 17.,	4a) o registraciji obveznika doprinosa, odnosno osiguranika za obavezno socijalno osiguranje; 5) o vrijednosti nepokretne imovine; 6) koje poreski organ objavljuje kvartalno o listi poreskih dužnika. (2) Poreski organ i lica iz člana 14d stav 1 ovog zakona ne smiju objelodanjivati niti učiniti dostupnim podatke i informacije koji predstavljaju poresku tajnu. (3) Podaci koji predstavljaju poresku tajnu mogu se na zahtjev nadležnog organa Crne Gore države članice EU ili druge države odnosno teritorije države, učiniti dostupnim tom organu, u skladu sa zakonom ili potvrđenim međunarodnim sporazumom. (4) Informacije, koje poreskom organu dostavljaju nadležni organi države članica EU ili druge države odnosno teritorije države u skladu sa propisima EU i međunarodnim ugovorima predstavljaju poresku tajnu, pod istim uslovima, kao i informacije koje se razmjenjuju između nadležnih organa u državi. (5) Podaci koji se razmjenjuju na zahtjev, automatski i spontano sa nadležnim organima države članice EU, druge države odnosno teritorije države, a predstavljaju poresku tajnu uživaju zaštitu u skladu sa zakonom. (6) Uslove i kriterijume objavljivanja liste poreskih dužnika propisuje Vlada Crne Gore, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.			Potpuno usklađeno čl. 16b i 16c Zakona o poreskoj administraciji („Sl. list RCG“, br. 65/01, 80/04 i Nema odgovarajuće odredbe
--	---	--	--	--

pri čemu se pozivanje na njih ni u kom slučaju ne smije tumačiti kao dopuštenje državi članici koja prima zahtjev da odbije da pribavi informacije isključivo zato što te informacije nijesu od nacionalnog interesa. 2. Ni u kom slučaju član 17. St. 2. i 4. ne smiju se tumačiti kao da je u skladu s njima dozvoljeno da organ države članice koji prima zahtjev odbije dostaviti informacije samo zato što te informacije posjeduje banka, druga financijska institucija, zastupnik ili osoba koja djeluje kao zastupnik ili fiducijar ili zato što se odnose na vlasničke interese lica. 3. Ne dovodeći u pitanje stav 2., država članica može odbiti da proslijedi tražene informacije ako se te informacije odnose na poreske periode prije 1. januara 2011. i ako se prenos tih informacija može odbiti na osnovu člana 8. stava 1. Direktive 77/799/EEZ ako su zatražene prije 11. marta 2011.godine		Potpuno usklađeno	29/05 i „Sl. list CG“, br. 73/10, 20/11, 28/12, 8/15, 47/17, 52/19,145/21 i 15/25), kao i tačkom 9 Uputstva o bližem načinu razmjene informacija kojima raspolaže organ uprave nadležan za poslove poreza sa nadležnim organom druge države („Sl.list CG“, br.68/22)
Član 19 Proširenje šire saradnje sa trećom zemljom Kada država članica omogući širu saradnju od one koja je predviđena ovom direktivom trećoj zemlji, ta država članica ne može odbiti omogućavanje te šire saradnje drugoj državi članici koja želi da stupi u takvu uzajamnu širu saradnju s tom državom članicom.	Nema ogovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno čl. 16c Zakona o poreskoj administraciji („Sl. list RCG“, br. 65/01, 80/04 i 29/05 i „Sl. list CG“, br. 73/10, 20/11, 28/12, 8/15, 47/17, 52/19,145/21 i 15/25)
Član 20 Standardni obrasci i obrasci u elektronskom formatu		Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno tač.22,23 i 24 Uputstva o

1. Zahtjevi za informacije i za administrativne istrage u skladu s članom 5 i odgovori na njih, potvrde o prijemu, zahtjevi za dodatne osnovne informacije, nemogućnost ili odbijanje u skladu s članom 7, koliko je moguće, šalju se korištenjem standardnog obrasca koji je donijela Komisija u skladu s postupkom iz člana 26 stav 2. Uz standardne obrasce mogu se priložiti izvještaji, izjave i bilo koji drugi dokumenti ili ovjerene kopije ili izvodi istih. 2. Standardni obrazac iz stava 1 uključuje najmanje sljedeće informacije koje treba da obezbijedi organ koji podnosi zahtjev: (a) identitet lica koja se ispituje ili je pod istragom; (b) poreska svrha za koju se traže informacije. Organ koji podnosi zahtjev može, ako mu je to poznato i ako je u skladu s međunarodnim događanjima, dostaviti ime i adresu lica za koje se vjeruje da posjeduje tražene informacije kao i svaki element koji organu koji prima zahtjev može omogućiti prikupljanje informacija. 3. Spontane informacije i potvrda o njihovom prijemu u skladu s članom 9 odnosno 10, zahtjevi za dobijanje administrativnih obavještenja u skladu s članom 13 i povratne informacije u skladu s članom 14 šalju se korištenjem standardnog obrasca koji je donijela Komisija u skladu s postupkom iz člana 26 stav 2. 4. Automatska razmjena informacija u skladu s članom 8 šalje se korištenjem standardnog obrasca u elektronskom obliku s ciljem omogućavanja automatske razmjene a zasnovanog na postojećem obrascu u elektronskom obliku u skladu s članom 9 Direktive Savjeta 2003/48/EZ od 3. juna 2003. godine o oporezivanju dohotka od kamate na štednju¹, koji treba da se koristi za sve vrste automatske razmjene informacija, a koji je donijela Komisija u skladu s postupkom iz člana 26 stav 2.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	bližem načinu razmjene informacija kojima raspolaže organ uprave nadležan za poslove poreza sa nadležnim organom druge države („Sl.list CG“, br.68/22)
---	----------------------------------	--------------------------	---

Član 21 Praktični aranžmani 1. Informacije koje se dostavljaju na osnovu ove direktive, u mjeri u kojoj je moguće, dostavljaju se elektronskim putem koristeći mrežu CCN. Prema potrebi, Komisija donosi praktične aranžmane potrebne za sprovođenje prvog podstava u skladu s postupkom iz člana 26 stav 2. 2. Komisija je odgovorna za razvoj mreže CCN koji je potreban kako bi se omogućila razmjena informacija između država članica. Države članice su odgovorne za razvoj svojih sistema koji je potreban kako bi se omogućilo da te informacije budu razmijenjene korišćenjem mreže CCN. Države članice se odriču svih zahtjeva za povrat troškova nastalih prilikom primjene ove direktive osim, kada je odgovarajuće, u slučaju naknada isplaćenih stručnjacima.	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreskoj administraciji Član 8 Poslije člana 16c dodaju se sedam novih članova koji glase: „Zaštitapodataka Uzajamna pomoć pri naplati potraživanja Član 16f (1) Poreski organ može da podnese zahtjev za pružanje uzajamne pomoći u naplati poreza, carina i drugih dažbina, osim doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, od poreskog dužnika Crne Gore, nadležnom organu države članice EU, druge države odnosno teritorije države, ako ima saznanja da isti ima prebivalište ili imovinu u toj državi. (2) Poreski organ može da, na zahtjev nadležnog organa države članice EU, druge države odnosno teritorije države, pruži pomoć u naplati poreskih potraživanja iz stava 1 ovog člana, od poreskog dužnika te države, ako ta država ima saznanja da	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno i tač. 24 Uputstva o bližem načinu razmjene informacija kojima raspolaže organ uprave nadležan za poslove poreza sa nadležnim organom druge države („Sl.Ist CG“, br.68/22)	
--	---	---	---	--

3. Lica koja imaju odgovarajuća ovlaštenja Kancelarije Komisije za sigurnosnu akreditaciju mogu imati pristup tim informacijama samo ako je to potrebno za zaštitu, održavanje i razvoj mreže CCN. 4. Zahtjevi za saradnju, uključujući zahtjeve za dobijanje obavještenja i priloženi dokumenti mogu biti izrađeni na svim jezicima koji su dogovoreni između organa koji prima i organa koji podnosi zahtjev. Uz te zahtjeve se prilaže prevod na službenom jeziku ili jednom od službenih jezika države članice organa koji prima zahtjev samo u posebnim slučajevima kada organ koji prima zahtjev navede razlog zahtijevanja prevoda.	poreski dužnik ima prebivalište ili imovinu u Crnoj Gori. (3) Zahtjev za pružanje pomoći u naplati potraživanja iz stava 1 ovog člana podnosi se elektronski, na standardnom obrascu, putem Zajedničke komunikacione mreže, preko Centralne kancelarije za vezu, na službenom jeziku ili jednom od službenih jezika države koja prima zahtjev ili sadrži priloženi prevod na istom. (4) Bliži način pružanja pomoći u naplati potraživanja iz stav 1 ovog člana propisuje Ministarstvo."		
Član 22 Posebne obaveze 1. Države članice preduzimaju sve potrebne mjere za: (a) obezbjeđivanje efektivne unutrašnje koordinacije u okviru organizacije kako se navodi u članu 4; (b) uspostavljanje direktne saradnje s organima drugih država članica iz člana 4; (c) obezbjeđivanje nesmetanog funkcionisanja aranzmana administrativne saradnje kako je predviđeno ovom direktivom. 2. Komisija dostavlja svakoj državi članici sve opšte informacije vezano za sprovođenje i primjenu ove direktive koje primi i koje može obezbijediti.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno čl. 15, 16 i 17 Uputstva o bližem načinu razmjene informacija kojima raspolaže organ uprave nadležan za poslove poreza sa nadležnim organom druge države („Sl.list CG", br.68/22)	
POGLAVLJE V ODNOSI S KOMISIJOM Član 23 Ocjena 1. Države članice i Komisija ispituju i ocjenjuju funkcionisanje administrativne saradnje predviđene ovom direktivom. 2. Države članice dostavljaju Komisiji sve relevantne informacije potrebne za ocjenu efektivnosti administrativne saradnje u skladu s ovom direktivom u suzbijanju utaje poreza i izbjegavanju poreza.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno tač.15, 16 i 17 Uputstva o bližem načinu razmjene informacija kojima raspolaže organ uprave nadležan za poslove poreza	

3. Države članice dostavljaju Komisiji godišnju ocjenu efektivnosti automatske razmjene informacija iz člana 8 kao i postignute praktične rezultate. Komisija odlučuje o obliku i uvlozimasaoštavanja te godišnje ocjene u skladu s postupkom iz člana 26 stav 2. 4. Komisija u skladu s postupkom iz člana 26 stav 2 određuje popis statističkih podataka koje će države članice dostavljati za svrhe ocjenjivanjaove direktive. 5. Informacije koje su Komisiji dostavljene u skladu sa st. 2, 3 i 4 Komisija smatra povjerljivim u skladu s odredbama primjenjivim na organe Unije. 6. Informacije koje je Komisiji dostavila država članica u skladu sa st. 2, 3 i 4 kao i svaki izvještaj ili dokument koji je izradila Komisija koristeći te informacije mogu se proslijediti drugim državama članicama. Te prenesene informacije obuhvaćene su obvezom službene tajne i uživaju zaštitu koja važi za slične informacije u skladu s nacionalnim zakonodavstvom države članice koja ih je primila. Izvještaje i dokumenta koje izrađuje Komisija, a koji se navode u ovom stavu, države članice mogu koristiti samo u analitičke svrhe, ali se ne objavljuju niti se daju na raspolaganje drugom licu niti tijelu bez izričite dozvole Komisije.			sa nadležnim organom druge države („Sl.list CG“, br.68/22)
Član 24 Razmjena informacija s trećim zemljama 1. Kada nadležni organ države članice primi od treće zemlje informacije za koje se predviđa da su relevantne za administraciju i sprovođenje nacionalnog zakonodavstva te države članice vezano za poreze, kako se navodi u članu 2, taj organ može, ako je to omogućeno u skladu sa sporazumom s tom trećom zemljom obezbijediti informacije nadležnim organima država članica kojima te informacije mogu biti korisne i svim organima koji podnose zahtjev.	Nema odgovarajuće odredbe Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreskoj administraciji Član 7 U članu 16b u stavu 1 tačka 2 poslije alineje c dodaju se dvije nove alineje koje glase: „d) korisnicima platforme, odnosno o prodaji i iznajmljivanju nepokretnosti i parking mjesta, prodaji proizvoda i pružanju usluga i iznajmljivanju bilo koje vrste prevoza, o ukupno plaćenim naknadama i broj relevantnih aktivnosti u vezi kojih je ta naknada naplaćena, o porezima, naknadama ili provizijama koje je operater platforme obustavio ili	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno čl. 16b i 16c Zakona o poreskoj administraciji („Sl. list RCG“, br. 65/01, 80/04 i 29/05 i „Sl. list CG“, br. 73/10, 20/11, 28/12, 8/15, 47/17, 52/19,145/21 i 5/25), kao i tač.18,19 i 20

2. Nadležni organi mogu dostaviti, u skladu sa svojim nacionalnim odredbama o dostavljanju ličnih podataka trećim zemljama, informacije dobijene u skladu s ovom direktivom trećoj zemlji, ukoliko su ispunjeni svi sljedeći uslovi: (a) nadležni organ države članice iz koje informacije potiču dao je saglasnost na dostavljanje; (b) relevantna treća zemlja obavezala se da će obezbijediti traženu saradnju kako bi prikupila dokaze o nepravilnosti ili nezakonitosti transakcija za koje se smatra da su u suprotnosti sa poreskim zakonodavstvom ili predstavljaju zloupotrebu istog.	naplatio korisnicima platforme, u roku od dva mjeseca od isteka perioda o kojem se izvještava; e) ostvarenim prihodima po osnovu prodaje ili sticanja kriptovalute u roku od devet mjeseci od isteka kalendarske godine za koju se izvještaj podnosi; Poslije stava 2 dodaju se tri nova stava koji glase: „(3) Za potrebe razmjene informacija na zahtjev nadležnog organa država iz stava 1 ovog člana, tražene informacije smatraju se predvidljivo relevantnim ako u trenutku podnošenja zahtjeva nadležni organ koji podnosi zahtjev smatra da, u skladu sa njegovim nacionalnim zakonodavstvom, postoji razumna mogućnost da će tražene informacije biti relevantne za poreska pitanja jednog ili više poreskih obveznika, nezavisno od toga da li su identifikovani imenom ili na neki drugi način, i biti opravdane za preduzimanje određenih upravnih radnji. (4) Za potrebe dokazivanja predvidljive relevantnosti traženih informacija nadležni organ koji podnosi zahtjev, dostavlja poreskom organu najmanje sljedeće informacije: a) poreska svrha za koju se traže informacije; b) specifikacija informacija potrebnih za primjenu nacionalnog zakonodavstva. (5) Ako se zahtjev za dostavljanje informacija odnosi na grupu poreskih obveznika koji ne mogu pojedinačno da se identifikuju, organ koji podnosi zahtjev dostavlja poreskom organu najmanje sljedeće informacije: a) detaljni opis grupe; b) objašnjenje zakonodavstva i činjenica na osnovu kojih se može smatrati da poslovanje poreskih obveznika članova grupe nije usklađeno sa važećim zakonodavstvom;	Uputstva o bližem načinu razmjene informacija kojima raspolaže organ uprave nadležan za poslove poreza sa nadležnim organom druge države („Sl. list CG“, br.68/22)
---	--	---

	c) objašnjenje načina na koji bi tražene informacije bile od pomoći prilikom utvrđivanja usklađenosti poslovanja poreških obveznika članova grupe; i d) prema potrebi, činjenice i okolnosti povezane sa uključenošću treće strane koja je aktivno doprinijela mogućoj neusklađenosti poslovanja poreških obveznika članova grupe sa zakonom.” Dosadašnji st. 3 do 8 postaju st. 6 do 11. Zakon o poreškoj administraciji Razmjena informacija sa nadležnim organima država članica EU, drugih država, odnosno teritorija država Član 16b (1) Poreški organ dostavlja informacije, kojima raspolaze, nadležnom organu države članice EU ili drugoj državi odnosno teritoriji države, u skladu sa potvrđenim međunarodnim sporazumom: 1) na zahtjev tog organa; 2) automatskom razmjenom o: a) ostvarenim prihodima rezidenata države članice EU ili druge države odnosno teritorije države po osnovu određenih vrsta dohotka i kapitala, najmanje jednom godišnje, u roku od šest mjeseci nakon isteka poreškog perioda tokom kojeg su informacije postale dostupne; b) računima rezidenata države članice EU ili druge države odnosno teritorije države do 30. septembra tekuće za prethodnu godinu;		
--	---	--	--

			c) poslovanju svakog člana međunarodne grupe povezanih pravnih lica, prema državi članici EU ili drugoj državi odnosno teritoriji države, u roku od 15 mjeseci od isteka godine za koju se izvještaj podnosi; d) korisnicima platforme, odnosno o prodaji i iznajmljivanju nepokretnosti i parking mjesta, prodaji proizvoda i pružanju usluga i iznajmljivanju bilo koje vrste prevoza, o ukupno plaćenim naknadama i broj relevantnih aktivnosti u vezi kojih je ta naknada naplaćena, o porezima, naknadama ili provizijama koje je operator platforme obustavio ili naplatio korisnicima platforme, u roku od dva mjeseca od isteka perioda o kojem se izvještava; e) ostvarenim prihodima po osnovu prodaje ili sticanja kriptovaluta u roku od devet mjeseci od isteka kalendarske godine za koju se izvještaj podnosi; 3) ako dođe do saznanja da informacije mogu biti od koristi za nadležni organ druge države, odnosno teritorije države u bilo kom trenutku i bez prethodnog zahtjeva. (2) Ako poreski organ smatra da informacije koje je dobio od nadležnog organa država iz stava 1 ovog člana, mogu biti od koristi nadležnom organu treće države, može da ih proslijedi tom organu samo uz prethodno pribavljenu saglasnost nadležnog organa države, odnosno teritorije države iz koje potiču informacije. „(3) Za potrebe razmjene informacija na zahtjev nadležnog organa država iz stava 1 ovog člana, tražene informacije smatraju se predvidljivo relevantnim ako u trenutku podnošenja zahtjeva nadležni organ koji podnosi zahtjev smatra da, u skladu sa njegovim nacionalnim zakonodavstvom,
--	--	--	--

			postoji razumna mogućnost da će tražene informacije biti relevantne za poreska pitanja jednog ili više poreskih obveznika, nezavisno od toga da li su identifikovani imenom ili na neki drugi način, i biti opravdane za preduzimanje određenih upravnih radnji. (4) Za potrebe dokazivanja predviđene relevantnosti traženih informacija nadležni organ koji podnosi zahtjev, dostavlja poreskom organu najmanje sljedeće informacije: a) poreska svrha za koju se traže informacije; b) specifikacija informacija potrebnih za primjenu nacionalnog zakonodavstva. (5) Ako se zahtjev za dostavljanje informacija odnosi na grupu poreskih obveznika koji ne mogu pojedinačno da se identifikuju, organ koji podnosi zahtjev dostavlja poreskom organu najmanje sljedeće informacije: a) detaljni opis grupe; b) objašnjenje zakonodavstva i činjenica na osnovu kojih se može smatrati da poslovanje poreskih obveznika članova grupe nije usklađeno sa važećim zakonodavstvom; c) objašnjenje načina na koji bi tražene informacije bile od pomoći prilikom utvrđivanja usklađenosti poslovanja poreskih obveznika članova grupe; i d) prema potrebi, činjenice i okolnosti povezane sa uključenošću treće strane koja je aktivno doprinijela mogućoj neusklađenosti poslovanja poreskih obveznika članova grupe sa zakonom.“ (6) Poreski organ dostavlja informacije, nadležnom organu države članice EU ili druge države odnosno teritorije države,
--	--	--	---

	pod uslovom da je taj organ iskoristio sve raspoložive izvore informacija vodeći računa o ostvarivanju sopstvenih ciljeva. (7) Poreski organ ne može da odbije da prihvati informacije isključivo zato što te informacije nijesu od nacionalnog interesa, niti da odbije da dostavi informacije nadležnom organu države članice EU ili druge države odnosno teritorije države, samo zato što te informacije posjeduje banka, druga finansijska institucija, ovlašćeno lice, zastupnik ili fiducijar ili zato što se te informacije odnose na vlasničke interese fizičkog lica. (8) Poreski organ može da preduzima istražne radnje ili da dostavlja informacije koje zahtjeva nadležni organ države članice EU ili druge države odnosno teritorije države, ako je preduzimanje takvih istražnih radnji ili prikupljanje tih informacija u skladu sa zakonom. (9) Poreski organ može da odbije da dostavi informacije nadležnom organu države članice EU ili druge države odnosno teritorije države ako bi to dovelo do objelodanjivanja komercijalne, industrijske ili poslovne tajne ili komercijalnog postupka ili ako je otkrivanje tih informacija u suprotnosti sa javnim interesom. (10) Poreski organ obavještava nadležni organ države članice EU ili druge države odnosno teritorije države o razlozima za odbijanje zahtjeva za dostavljanje informacija. (11) Bliži način razmjene informacija iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.		
POGLAVLJE VII OPŠTE I ZAVRŠNE ODREDBE	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreskoj administraciji		

Član 25 Zaštita podataka Sva razmjena informacija u skladu s ovom direktivom podliježe odredbama za sprovođenje Direktive 95/46/EZ. Međutim, države članice u svrhu ispravne primjene ove direktive ograničavaju opseg obaveza i prava predviđenih članom 10, članom 11 stav 1, čl. 12 i 21 Direktive 95/46/EZ u mjeri u kojoj je to potrebno kako bi se zaštitili interesi navedeni u članu 13 stav 1 tačka (e) te direktive.	Član 8 Poslije člana 16c dodaju se sedam novih članova koji glase: „Zaštita podataka Član 16d (1) Poreski organ, izvještajna finansijska institucija, i izvještajni operater platforme i izvještajni pružalac usluga povezanih sa kriptoinovinom smatraju se rukovoditeljima zbirke podataka kada samostalno ili zajednički utvrđuju svrhu i način obrade ličnih podataka u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti. (2) Izvještajna finansijska institucija, izvještajni operater platforme ili izvještajni pružalac usluga povezanih sa kriptoinovinom obavještavaju lice o kojem se izvještava da će informacije koje se na njega odnose prikupljati i dostavljati u skladu s ovim zakonom i tom licu pružaju sve informacije u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti prije izvještavanja o tim informacijama kako bi to lice moglo ostvariti svoja prava na zaštitu podataka. (3) Izvještajni operater platform obavještava korisnika platforme o kojem izvještava da je podatkeo plaćenju naknadi dostavio nadležnom poreskom organu. (4) Izvještajni pružalac usluga povezanih sa kriptoinovinom obavještava korisnika kriptoinovine o kojem izvještava da je podatke o ostvarenim prihodima po osnovu prodaje ili sticanja kriptoinovine dostavio nadležnom poreskom organu.“	Potpuno usklađeno Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. list CG", br. 79/08, 70/09, 44/12, 22/17 i 77/24)
	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno
Čl. 26-31	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo
Direktiva 2014/107/EU		

Član 1 Direktiva 2011/16/EU mijenja se i glasi: 1 Tačka 9 iz člana 3 zamjenjuje se sa: „(9) 'automatska razmjena' znači sistematsko dostavljanje prethodno definisanih informacija o rezidentima iz drugih država članica relevantnoj državi članici prebivališta, bez prethodnog zahtjeva, u prethodno utvrđenim redovnim intervalima. U smislu člana 8 dostupne informacije odnose se na informacije iz poreskih podataka države članice koja dostavlja informacije koje se mogu pribaviti u skladu s procedurama za prikupljanje i obradu podataka u toj državi članici. U kontekstu člana 8 stav 3a, člana 8 stav 7a, člana 21 stav 2 i člana 25 st. 2 i 3 svaki pojam napisan velikim početnim slovom ima značenje koje je navedeno u odgovarajućim definicijama iz Aneksa I.“	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno Pravilnikom o bližem načinu izvještavanja i obrascu na osnovu Standarda zajedničkog izvještavanja („SI list CG“, br.143/25)	II kvartal 2026
			Potpuno usklađeno tač. 14 Uputstva o bližem načinu razmjene informacija kojima raspolaže	

2.Član 8 mijenja se i glasi: . A)Stav 3 zamjenjuje se sa: „3. Nadležni organ države članice može obavijestiti nadležni organ druge države članice da ne želi da prima informacije o jednoj ili više kategorija dohotka i kapitala iz stava 1. O tome takođe obavještava Komisiju. Može se smatrati da država članica ne želi da prima informacije u skladu sa stavom 1 ukoliko ne dostavi Komisiji obavještenje ni o jednoj kategoriji za koju ima dostupne informacije.“	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	organ uprave nadležan za poslove poreza sa nadležnim organom druge države („Sl.list CG“, br.68/22),
			Potpuno usklađeno članom 14e Zakona o

(b) dodaje se sljedeći stav: „3a. Svaka država članica preduzima potrebne mjere kako bi svoje izvještajne finansijske institucije obavezala da primjenjuju pravila izvještavanja i dubinske analize, koja su sadržana u An. I i II, i tako obezbijedila efektivnu primjenu tih pravila i usklađenost s njima u skladu s Odsjekom IX Aneksa I. U skladu s primjenjivim pravilima izvještavanja i dubinske analize sadržanim u An. I i II, nadležni organ svake države članice, automatskom razmjennom dostavlja, u okviru roka utvrđenog u stavu 6. tačka (b), nadležnom organu druge države članice sljedeće informacije za poreske periode koji počinju od 1. januara 2016. godine u vezi s Računom koji podliježe obavezi izvještavanja: (a) ime, adresa, poreski identifikacioni broj ili brojevi, datum i mjesto rođenja (u slučaju fizičkog lica) svakog Lica koje podliježe obavezi izvještavanja i koje je Vlasnik računa i, u slučaju bilo kojeg Subjekta koji je Vlasnik računa i za koji je, nakon primjene pravila dubinske analize u skladu s aneksima, utvrđeno da ima jedno ili više Lica koja nad njim imaju kontrolu, a koja su Lica koja podliježu obavezi izvještavanja, ime, adresa i poreski identifikacioni broj ili brojevi Subjekta i ime, adresa, poreski identifikacioni broj ili brojevi i datum i mjesto rođenja svakog Lica koje podliježe obavezi izvještavanja; (b) broj računa (ili, u nedostatku broja računa, funkcionalno ekvivalentna oznaka); (c) naziv i identifikacioni broj (ako postoji) izvještajne finansijske institucije; (d) saldo ili vrijednost računa (uključujući, u slučaju Ugovora o osiguranju ili Ugovora o rentnom osiguranju sa mogućnošću isplate otkupne vrijednosti polise, novčanu vrijednost ili otkupnu vrijednost) na kraju relevantne kalendarske godine ili drugog odgovarajućeg izvještajnog perioda ili, ako je tokom te godine ili tog perioda račun zatvoren, zatvaranje računa;		Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	poreskoj administraciji (Sl. list RCG", br. 65/01, 80/04 i 29/05 i „Sl. list CG", br. 73/10 ... 15/25), kao i Pravilnikom o bližem načinu izvještavanja i obrascu na osnovu Standarda zajedničkog izvještavanja („Sl. list CG", br.143/25)
---	--	----------------------------------	--------------------------	---

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(c) stav 5 mijenja se i glasi: „5. Do 1. jula 2017. godine Komisija podnosi izvještaj koji sadrži pregled i ocjenu statistike i primijenih informacija o pitanjima administrativnih i drugih relevantnih troškova i koristi od automatske razmjene informacija, kao i s tim povezanih praktičnih aspekata. Ukoliko je odgovarajuće, Komisija Savjetu predstavlja prijedlog u vezi s kategorijama i uslovima utvrđenim u stavu 1, uključujući uslov da informacije o rezidentima u drugim državama članicama moraju biti dostupne, ili o stavkama iz stava 3a, ili o jednom i o drugom. Prilikom razmatranja prijedloga koji je predstavila Komisija, Savjet procjenjuje dalje jačanje efikasnosti i funkcionisanja automatske razmjene informacija i podizanja standarda te razmjene, kako bi se osiguralo: (a) da nadležni organ svake države članice, automatskom razmjenom, dostavlja nadležnom organu druge države članice informacije koje se odnose na poreske periode od 1. januara 2017. godine o rezidentima u toj drugoj državi članici, za sve kategorije dohotka i kapitala navedene u stavu 1, onako kako ih treba tumačiti u okviru nacionalnog zakonodavstva države članice koja dostavlja informacije; (b) da se popisi kategorija i stavki utvrđenih u st. 1 i 3a prošire kako bi uključili druge kategorije i stavke, uključujući autorske naknade.” (d) stav 6 zamjenjuje se sa: „6. Dostavljanje informacija vrši se na sljedeći način: (a) za kategorije utvrđene u stavu 1: najmanje jednom godišnje, u roku od šest mjeseci nakon kraja poreske godine države članice tokom koje su informacije postale dostupne;	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno tač. 24 Uputstva o bližem načinu razmjene informacija kojima raspolaže organ uprave nadležan za poslove poreza sa nadležnim organom druge države („Sl.list CG”, br.68/22),
„6. Dostavljanje informacija vrši se na sljedeći način: (a) za kategorije utvrđene u stavu 1: najmanje jednom godišnje, u roku od šest mjeseci nakon kraja poreske godine države članice tokom koje su informacije postale dostupne;	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno tač. 24 Uputstva o bližem načinu razmjene informacija kojima raspolaže organ uprave nadležan za poslove poreza sa nadležnim organom druge države („Sl.list CG”, br.68/22),

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(b) za informacije utvrđene u stavu 3a: na godišnjem nivou, u roku od devet mjeseci nakon kraja kalendarske godine ili drugog odgovarajućeg izvještajnog perioda na koji se informacije odnose.”

(e) dodaje se sljedeći stav:

„7.a. Za svrhe stava 8 podstav 1 tačka (c) i stava C podstav 17 tačka (g) Odsjeka VIII Aneksa I svaka država članica do 31. jula 2015. godine Komisiji dostavlja popis subjekata i računa koje treba tretirati kao Neizvještajne finansijske institucije i isključene račune. Svaka država članica takođe obavještava Komisiju ako dođe do bilo kakvih promjena u tom smislu. Komisija objavljuje u Službenom listu Evropske unije zbirni popis primljenih informacija i ažurira popis prema potrebi.

Države članice su dužne da obezbijede da te vrste Neizvještajnih finansijskih institucija i isključeni računi ispunjavanju sve zahtjeve navedene u stavu B podstav 1 tačka (c) i stav C podstav 17 tačka (g) Odsjek VIII Aneksa I, a naročito da status Finansijske institucije kao Neizvještajne finansijske institucije ili status računa kao isključenog računa ne bude u suprotnosti sa svrhom ove direktive.”

3. U članu 20, stav 4 se zamjenjuje sa: „4. Automatska razmjena informacija u skladu s članom 8 vrši se uz primjenu standardnog obrasca u elektronskom obliku s ciljem olakšavanja automatske razmjene i na osnovu postojećih obrazaca u elektronskom obliku u skladu s članom 9 Direktive 2003/48/EZ koji treba da se koriste za sve vrste automatske razmjene informacija, koju je donijela Komisija u skladu s postupkom iz člana 26 stav 2.” 4. U članu 21, stav 2 zamjenjuje se sa: „2. Komisija je odgovorna za razvoj mreže bazirane na sadržaju koja je potrebna za omogućavanje razmjene tih informacija između država članica i za obezbjeđivanje sigurnosti mreže bazirane na sadržaju. Države članice odgovorne su za razvoj svojih sistema koji su neophodni za omogućavanje razmjene tih informacija upotrebom mreže bazirane na sadržaju i za obezbjeđivanje sigurnosti sistema. Države članice su dužne da obezbijede da se svako fizičko Lice koje podliježe obavezi izvještavanja obavijesti o povredi sigurnosti njegovih podataka u slučaju kada je vjerovatno da će ta povreda negativno uticati na zaštitu njegovih ličnih podataka ili privatnost. Države članice odriču se svih zahtjeva za povrat troškova nastalih prilikom primjene ove direktive osim, po potrebi, u slučaju naknada plaćenih stručnim licima.”	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreskoj administraciji Član 8 Poslije člana 16c dodaju se sedam novih članova koji glase: „Zaštita podataka Član 16d (1) Poreski organ, izvještajna finansijska institucija, i izvještajni operater platforme i izvještajni pružalac usluga povezanih sa kriptovalutnom smatraju se rukovodima zbirke podataka kada samostalno ili zajednički utvrđuju svrhu i način obrade ličnih podataka u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti. (2) Izvještajna finansijska institucija, izvještajni operater platforme ili izvještajni pružalac usluga povezanih sa kriptovalutnom obavještavaju lice o kojem se izvještava da će informacije koje se na njega odnose prikupljati i dostavljati u skladu s ovim		Potpuno usklađeno
--	---	--	--------------------------

5. Član 25 mijenja se i glasi: (a) postojeći tekst člana 25 postaje stav 1; (b) dodaju se sljedeći stavovi: „2. Izvještajne finansijske institucije i nadležni organi svake države članice smatraju se kontrolorima obrade podataka za svrhe Direktive 95/46/EZ. 3. Nezavisno od stava 1, svaka država članica je dužna da obezbijedi da svaka izvještajna finansijska institucija koja je pod njenom jurisdikcijom obavještava svako relevantno fizičko Lice koje podliježe obavezni izvještavanju da će se informacije koje se na njega odnose, iz člana 8 stav 3a, prikupljati i prenositi u skladu s ovom direktivom i da obezbijedi da izvještajna finansijska institucija pruži tom licu sve informacije na koje ima pravo prema domaćem zakonodavstvu kojim se sprovodi Direktiva 95/46/EZ dovoljno rano da lice može ostvariti svoja prava na zaštitu podataka i, u svakom slučaju, prije nego što relevantna izvještajna finansijska institucija dostavi informacije iz člana 8 stav 3a nadležnom organu svoje države članice rezidentnosti. 4. Informacije obrađene u skladu s ovom direktivom ne zadržavaju se duže nego što je potrebno za ostvarivanje ciljeva ove direktive, a u svakom slučaju u skladu s domaćim pravilima svakog kontrolora obrade podataka o zastarijevanju.” 6 Dodaju se An. I i II, čiji su tekstovi navedeni u Aneksu ove direktive.	zakonom i tom licu pružaju sve informacije u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti prije izvještavanja o tim informacijama kako bi to lice moglo ostvariti svoja prava na zaštitu podataka. (3)Izvještajni operater platforme obavještava korisnika platforme o kojem izvještava da je podatke o plaćenju naknadi dostavio nadležnom poreskom organu. (4)Izvještajni pružalac usluga povezanih sa kriptovalutnim obavještava korisnika kriptovalutne o kojem izvještava da je podatke o ostvarenim prihodima po osnovu prodaje ili sticanja kriptovalutne dostavio nadležnom poreskom organu.”		
Čl.2-4	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo	
Prilog I Pravila izvještavanja i dubinske analize za informacije o finansijskim računima	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo	
Prilog II Dodatna pravila za izvještavanje i dubinsku analizu informacija o finansijskim računima	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreskoj administraciji Član 7	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno čl. 14e, 16b i 16c Zakona o por-admin. („Sl. L.RCG”, br.65/01.. 29/05, „Sl.L.CG”, br

	U članu 16b u stavu 1 tačka 2 poslije alineje c dodaju se dvije nove alineje koje glase: „d) korisnicima platforme, odnosno o prodaji i iznajmljivanju nepokretnosti i parking mjesta, prodaji proizvoda i pružanju usluga i iznajmljivanju bilo koje vrste prevoza, o ukupno plaćenim naknadama i broj relevantnih aktivnosti u vezi kojih je ta naknada naplaćena, o porezima, naknadama ili provizijama koje je operater platforme obustavio ili naplatio korisnicima platforme, u roku od dva mjeseca od isteka perioda o kojem se izvještava; e) ostvarenim prihodima po osnovu prodaje ili sticanja kriptovaluta u roku od devet mjeseci od isteka kalendarske godine za koju se izvještaj podnosi; Poslije stava 2 dodaju se tri nova stava koji glase: „(3) Za potrebe razmjene informacija na zahtjev nadležnog organa država iz stava 1 ovog člana, tražene informacije smatraju se predvidljivo relevantnim ako u trenutku podnošenja zahtjeva nadležni organ koji podnosi zahtjev smatra da, u skladu sa njegovim nacionalnim zakonodavstvom, postoji razumna mogućnost da će tražene informacije biti relevantne za poreska pitanja jednog ili više poreskih obveznika, nezavisno od toga da li su identifikovani imenom ili na neki drugi način, i biti opravdane za preduzimanje određenih upravnih radnji. (4) Za potrebe dokazivanja predvidljive relevantnosti traženih informacija nadležni organ koji podnosi zahtjev, dostavlja poreskom organu najmanje sljedeće informacije: a) poreska svrha za koju se traže informacije; b) specifikacija informacija potrebnih za primjenu nacionalnog zakonodavstva.		.73/10,20/11...15 /25) i Pravilnikom o bližem načinu izvještavanja i obrascu na osnovu Standarda zajedničkog izvještavanja („Sl.list CG“, br.143/25)
--	---	--	---

			(5) Ako se zahtjev za dostavljanje informacija odnosi na grupu poreskih obveznika koji ne mogu pojedinačno da se identifikuju, organ koji podnosi zahtjev dostavlja poreskom organu najmanje sljedeće informacije: a) detaljni opis grupe; b) objašnjenje zakonodavstva i činjenica na osnovu kojih se može smatrati da poslovanje poreskih obveznika članova grupe nije usklađeno sa važećim zakonodavstvom; c) objašnjenje načina na koji bi tražene informacije bile od pomoći prilikom utvrđivanja usklađenosti poslovanja poreskih obveznika članova grupe; i d) prema potrebi, činjenice i okolnosti povezane sa uključenosti treće strane koja je aktivno doprinijela mogućoj neusklađenosti poslovanja poreskih obveznika članova grupe sa zakonom.“ Dosadašnji st. 3 do 8 postaju st. 6 do 11. Zakon o poreskoj administraciji Razmjena informacija sa nadležnim organima država članica EU, drugih država, odnosno teritorija država Član 16b (1) Poreski organ dostavlja informacije, kojima raspolaže, nadležnom organu države članice EU ili drugoj državi odnosno teritoriji države, u skladu sa potvrđenim međunarodnim sporazumom: 1) na zahtjev tog organa; 2) automatskom razmjenom o: a) ostvarenim prihodima rezidenata države članice EU ili druge države odnosno teritorije države po
--	--	--	---

			osnovu određenih vrsta dohotka i kapitala, najmanje jednom godišnje, u roku od šest mjeseci nakon isteka poreškog perioda tokom kojeg su informacije postale dostupne; b) računima rezidenata države članice EU ili druge države odnosno teritorije države do 30. Septembra tekuće za prethodnu godinu; c) poslovanju svakog člana međunarodne grupe povezanih pravnih lica, prema državi članici EU ili drugoj državi odnosno teritoriji države, u roku od 15 mjeseci od isteka godine za koju se izvještaj podnosi; d) korisnicima platforme, odnosno o prodaji i iznajmljivanju nepokretnosti i parking mjesta, prodaji proizvoda i pružanju usluga i iznajmljivanju bilo koje vrste prevoza, o ukupno plaćenim naknadama i broj relevantnih aktivnosti u vezi kojih je ta naknada naplaćena, o porezima, naknadama ili provizijama koje je operater platforme obustavio ili naplatio korisnicima platforme, u roku od dva mjeseca od isteka perioda o kojem se izvještava; e) ostvarenim prihodima po osnovu prodaje ili sticanja kriptovalute u roku od devet mjeseci od isteka kalendarske godine za koju se izvještaj podnosi; 3) ako dođe do saznanja da informacije mogu biti od koristi za nadležni organ druge države, odnosno teritorije države u bilo kom trenutku i bez prethodnog zahtjeva. (2) Ako poreski organ smatra da informacije koje je dobio od nadležnog organa država iz stava 1 ovog člana, mogu biti od koristi nadležnom organu treće države, može da ih proslijedi tom organu samo uz prethodno pribavljenu saglasnost
--	--	--	---

			nadležnog organa države, odnosno teritorije države iz koje potiču informacije. „(3) Za potrebe razmjene informacija na zahtjev nadležnog organa država iz stava 1 ovog člana, tražene informacije smatraju se predvidljivo relevantnim ako u trenutku podnošenja zahtjeva nadležni organ koji podnosi zahtjev smatra da, u skladu sa njegovim nacionalnim zakonodavstvom, postoji razumna mogućnost da će tražene informacije biti relevantne za poreska pitanjajednog ili više poreskih obveznika, nezavisno od toga da li su identifikovani imenom ili na neki drugi način, i biti opravdane za preduzimanje određenih upravnih radnji. (4) Za potrebe dokazivanja predvidljive relevantnosti traženih informacija nadležni organ koji podnosi zahtjev, dostavlja poreskom organu najmanje sljedeće informacije: a) poreska svrha za koju se traže informacije; b) specifikacija informacija potrebnih za primjenu nacionalnog zakonodavstva. (5) Ako se zahtjev za dostavljanje informacija odnosi na grupu poreskih obveznika koji ne mogu pojedinačno da se identifikuju, organ koji podnosi zahtjev dostavlja poreskom organu najmanje sljedeće informacije: a) detaljni opis grupe; b) objašnjenje zakonodavstva i činjenica na osnovu kojih se može smatrati da poslovanje poreskih obveznika članova grupe nije usklađeno sa važećim zakonodavstvom; c) objašnjenje načina na koji bi tražene informacije bile od pomoći prilikom utvrđivanja usklađenosti poslovanja poreskih obveznika članova grupe; i
--	--	--	---

		d) prema potrebi, činjenice i okolnosti povezane sa uključenošću treće strane koja je aktivno doprinijela mogućoj neusklađenosti poslovanja poreskih obveznika članova grupe sa zakonom.“ (6) Poreski organ dostavlja informacije, nadležnom organu države članice EU ili druge države odnosno teritorije države, pod uslovom da je taj organ iskoristio sve raspoložive izvore informacija vodeći računa o ostvarivanju sopstvenih ciljeva. (7) Poreski organ ne može da odbije da prihvati informacije isključivo zato što te informacije nijesu od nacionalnog interesa, niti da odbije da dostavi informacije nadležnom organu države članice EU ili druge države odnosno teritorije države, samo zato što te informacije posjeduje banka, druga finansijska institucija, ovlašćeno lice, zastupnik ili fiducijar ili zato što se te informacije odnose na vlasničke interese fizičkog lica. (8) Poreski organ može da preduzima istražne radnje ili da dostavlja informacije koje zahtjeva nadležni organ države članice EU ili druge države odnosno teritorije države, ako je preduzimanje takvih istražnih radnji ili prikupljanje tih informacija u skladu sa zakonom. (9) Poreski organ može da odbije da dostavi informacije nadležnom organu države članice EU ili druge države odnosno teritorije države ako bi to dovelo do objelodanjivanja komercijalne, industrijske ili poslovne tajne ili komercijalnog postupka ili ako je otkrivanje tih informacija u suprotnosti sa javnim interesom.	

2 U poglavlje II. odjeljak II. dodaje se novi član koji glasi: <i>„Član 8.aa</i> Opseg i uslovi obvezne automatske razmjene informacija o izvještajima po zemljama 1. Svaka država članica preduzima potrebne mjere kako bi zatražila da krajnje matično društvo grupe multinacionalnih preduzeća koje je u svrhu oporezivanja rezident na njenoj teritoriji, ili drugi subjekt koji podnosi izvještaj u skladu sa Odjeljkom II. Priloga III. podnese izvještaj po zemljama za izvještajnu fiskalnu godinu u roku od 12 mjeseci od posljednjeg dana izvještajne fiskalne godine grupe multinacionalnih preduzeća u skladu sa odjeljkom II. Priloga III. 2. Nadležni organ države članice u kojoj je zaprimljen izvještaj po zemljama u skladu sa stavom 1. dostavlja taj izvještaj putem automatske razmjene i u roku utvrđenom u stavu 4. svakoj drugoj državi članici u kojoj je, na temelju informacija iz izvještaja po zemljama, najmanje jedan sastavni subjekt grupe MNP-a subjekta koji podnosi izvještaj rezident u svrhu oporezivanja ili poreskii obveznik u pogledu djelatnosti koju obavlja putem stalne poslovne jedinice. 3. Izvještaj po zemljama sadrži sljedeće informacije o grupi MNP-a: a: (a)zbirne informacije o iznosu prihoda, dobiti (gubitku) prije poreza na dobit, plaćenom porezu na dobit, obračunatom porezu na dobit, prijavljenom kapitalu, akumuliranoj dobiti, broju zaposlenih i materijalnoj imovini osim novca i novčanih ekvivalenata za svaku jurisdikciju u kojoj posluje grupa MNP-a; (b)identifikaciju svakog sastavnog subjekta grupe MNP-a) utvrđujući jurisdikciju poreske rezidentnosti tog sastavnog subjekta, ako se ne radi o toj jurisdikciji poreske rezidentnosti, jurisdikciju prema zakonodavstvu na osnovu kojeg je sastavni subjekt organizovan, te prirodu glavne poslovne djelatnosti ili više djelatnosti tog sastavnog subjekta. 4. Dostavljanje se odvija u roku od 15 mjeseci od posljednjeg dana fiskalne godine grupe MNP-a na koju se odnosi izvještaj po zemljama. Prvi izvještaj po zemljama dostavlja se za fiskalnu		bližem načinu izvještavanja o podacima koje pravno lice koje je član je međunarodne grupe povezanih pravnih lica u vezi poslovanja dostavlja organu uprave nadležnom za poslove poreza („Sl.list CG“, broj 69/22)	
--	--	--	--

godinu grupe MNP-a koja počinje 1. januara 2016. ili nakon tog datuma, a odvija se u roku od 18 mjeseci od posljednjeg dana te fiskalne godine."																																																																																																																																														
3 U članu 16. dodaje se novi stav koji glasi:																																																																																																																																														
4 U članu 20. dodaje se novi stav koji glasi:																																																																																																																																														

rješenja za nadogradnju mreže CCN. Akti za sprovođenje donose se u skladu sa postupkom iz člana 26. stava 2. " 6 U članu 23. stav 3. Mijenja se i glasi: „3. Države članice dostavljaju Komisiji godišnju ocjenu djelotvornosti automatske razmjene informacija iz čl. 8., 8.a i 8.aa, kao i postignute praktične rezultate. Komisija putem akata za sprovođenje propisuje oblik i uslove dostavljanja za tu godišnju ocjenu. Akti za sprovođenje donose se u skladu sa postupkom iz člana 26. stava 2."			Potpuno usklađeno čl. 14f i 105 stav 1. tač.9,10 i 11 Zakona o poreskoj administraciji („Sl. list RCG", br. 65/01, 80/04 i 29/05 i „Sl. list CG", br. 73/10, 20/11, 28/12, 8/15, 47/17, 52/19,145/21 i15/25)	
7 Dodaje se novi član koji glasi: „Član 25.a Sankcije Države članice propisuju pravila o kaznama koje se primjenjuju za kršenje nacionalnih odredaba donesenih na osnovu ove Direktive koje se odnose na član 8.aa i preduzimaju sve potrebne mjere da osiguraju njihovo sprovođenje. Propisane kazne moraju biti djelotvorne, srazmjerne i odvraćajuće."	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno		

8 Član 26. Mijenja se i glasi: „Član 26. Postupak odbora 1. Komisiji pomaže Odbor za administrativnu saradnju u oporezivanju. Navedeni odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011 Evropskog parlamenta i Savjeta. 2. Pri upućivanju na ovaj stav primjenjuje se član 5. Uredbe (EU) br. 182/2011. Uredba (EU) br. 182/2011 Evropskog parlamenta i Savjeta od 16. februara 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi sa mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem ovlaštenja Komisije za sprovođenje.“ 9. Dodaje se Prilog III. čiji je tekst naveden u Prilogu ovoj Direktivi.	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo	
Čl. 2-4 Prilog III PRAVILA PODNOŠENJA ZA GRUPE MULTINACIONALNIH PREDUZEĆA	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno o bližem načinu izještavanja o podacima koje pravno lice koje je član međunarodne grupe povezanih pravnih lica u vezi poslovanja dostavlja organu uprave nadležnom za poslove poreza („Sl.list CG“, br.69/22)
Direktiva 2016/2258			

Član 1 U članu 22. Direktive 2011/16/EU dodaje se sljedeći stav: „1.(a) Za potrebe sprovođenja i izvršavanja zakona država članica kojima se proizvode efekti ove direktive, te kako bi se osiguralo funkcionisanje administrativne saradnje koja se s njom uspostavlja, države članice zakonom propisuju da poreski organi imaju pristup mehanizmima, postupcima, dokumentima i informacijama iz čl. 13, 30, 31 i 40 Direktive (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Savjeta.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno članom 6 stav 1 tač. 3 i 21a Zakona o poreškoj administraciji („Sl. list RCG“, br. 65/01, 80/04 i 29/05 i „Sl. list CG“, br. 73/10, 20/11, 28/12, 8/15, 47/17, 52/19, 145/21 i 15/25)	
Direktiva 2010/24 POGLAVLJE I. OPĆE ODREDBE Član 1 Predmet Ovom Direktivom propisuju se pravila prema kojima države članice moraju pružiti pomoć u naplati potraživanja u državi članici potraživanja kako je navedeno u članu 2 koja su proizašla u drugoj državi članici.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo	
Član 2 Područje primjene 1. Ova se Direktiva primjenjuje na potraživanja nastala po osnovu: (a) svih poreza i carina koje je uvela država članica ili su uveli u njeno ime njeni državni organi ili organi uprave, uključujući organe lokalne uprave, ili u ime Unije; (b) naplate, intervencijske i druge mjere koje čine sistem cjelokupnog ili djelimičnog finansiranja Evropskog fonda za jemstva u poljoprivredi (EFJP) i Evropskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) uključujući iznose koji se naplaćuju u vezi tih postupaka;	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreškoj administraciji Član 8 Poslije člana 16c dodaju se sedam novih članova koji glase: “Uzajamna pomoć pri naplati potraživanja Član 16f (1) Poreski organ može da podnese zahtjev za pružanje uzajamne pomoći u naplati poreza, carina i drugih dažbina, osim doprinosa za	Potpuno usklađeno	

(c) taksi i drugih carina predviđenih u okviru zajedničke organizacije tržišta u sektoru šećera. 2. Područje primjene ove Direktive uključuje: (a) upravne novčane kazne, globe, takse i dodatne naknade u vezi potraživanja za koja se može zatražiti uzajamna pomoć u skladu sa stavom 1, koje naplaćuju organi upravna uprave nadležni za naplatu poreza ili carina ili za sprovođenje upravnih istraga vezano za njih ili organi uprave ovlašćeni od strane nadležnih upravnih ili pravosudnih tijela na njihov zahtjev; (b) taksi za potvrde i slične dokumente izdatih u upravnim postupcima u oblasti poreza i carina; (c) kamata i troškova nastala u vezi potraživanja za koja se može zatražiti uzajamna pomoć u skladu sa stavkom 1 ili tačkom (a) ili (b) ovog stava. 3. Ova Direktiva ne primjenjuje se na: (a) doprinose za obavezno socijalno osiguranje koji se plaćaju državi članici ili organu uprave države članice ili institucijama za socijalno osiguranje osnovanim u skladu s javnim pravom; (b) takse koje se ne navode u stavu 2.; (c) davanja po osnovu komunalnih usluga; (d) kazni određen na osnovu javnog progona ili drugih kaznenih sankcija koje nisu obuhvaćene stavom 2 tačkom (a).	obavezno socijalno osiguranje, od poreskog dužnika Crne Gore, nadležnom organu države članice EU, druge države odnosno teritorije države, ako ima saznanja da isti ima prebivalište ili imovinu u toj državi. (2) Poreski organ može da, na zahtjev nadležnog organa države članice EU, druge države odnosno teritorije države, pruži pomoć u naplati poreskih potraživanja iz stava 1 ovog člana, od poreskog dužnika te države, ako ta država ima saznanja da poreski dužnik ima prebivalište ili imovinu u Crnoj Gori. (3) Zahtjev za pružanje pomoći u naplati potraživanja iz stava 1 ovog člana podnosi se elektronski, na standardnom obrascu, putem Zajedničke komunikacione mreže, preko Centralne kancelarije za vezu, na službenom jeziku ili jednom od službenih jezika države koja prima zahtjev ili sadrži priloženi prevod na istom. (4) Bliži način pružanja pomoći u naplati potraživanja iz stav 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.		
POGLAVLJE II. RAZMJENA INFORMACIJA Član 5 Zahtjev za informacije 1. Na zahtjev organa koji podnosi zahtjev, nadležni organ kojem je upućen zahtjev osigurava sve informacije za koje se predviđa da su relevantne organu koji je podnosilac zahtjeva za naplatu potraživanja kako se navodi u članu 2. U cilju osiguranja tih informacija, organu kojem se upućuje zahtjev dogovara sprovođenje svih upravnih istraga potrebnih kako bi ih prikupilo. 2. Nadležni organ kojem se upućuje zahtjev nije dužan da dostavi informacije:	Nema odgovarajuće odredbe Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno članom 6 stav 1 tač. 3 i 21a Zakona o poreskoj administraciji („Sl. list RCG”, br. 65/01, 80/04 i 29/05 i „Sl. list CG”, br. 73/10, 20/11, 28/12, 8/15, 47/17,

(a) koje ne može dobiti u svrhu naplate sličnih potraživanja nastalih u državi članici koja je primila zahtjev; (b) koje bi razotkrile bilo kakve trgovačke, industrijske ili poslovne tajne; (c) čije bi razotkrivanje dovelo u pitanje nacionalnu sigurnost ili bi bilo suprotno javnoj politici države članice koja je primila zahtjev. 3. Stav 2 se ne primjenjuje u slučaju ne smije tumačiti kao dozvola organu kojem se upućuje zahtjev u određenoj državi članici da odbije dostaviti informacije isključivo zato što te informacije posjeduje banka, druga finansijska institucija, ovlašteno lice ili lice koje djeluje kao zastupnik ili fiducijar ili zato što se odnose na vlasničke interese fizičkog lica. 4. Organ kojem se upućuje zahtjev obavještava organ koji je podnosilac zahtjeva o razlozima zbog kojih odbija zahtjev za informacije.			52/19,145/21 i 15/25)
Član 6 Razmjena informacija bez prethodnog zahtjeva Kada se potraživanje po osnovu poreza ili carina, osim poreza na dodatu vrijednost, primjenjuje na lice koja ima poslovni nastan ili boravi u drugoj državi članici, država članica iz koje se potraživanje treba naplatiti obavještava državu članicu poslovnog nastana o tom potraživanju.	Nema odgovarajuće odredbe Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreskoj administraciji Član 7 U članu 16b u stavu 1 tačka 2 poslije alineje c dodaju se dvije nove alineje koje glase: „d) korisnicima platforme, odnosno o prodaji i iznajmljivanju nepokretnosti i parking mjesta, prodaji proizvoda i pružanju usluga i iznajmljivanju bilo koje vrste prevoza, o ukupno plaćenim naknadama i broj relevantnih aktivnosti u vezi kojih je ta naknada naplaćena, o porezima, naknadama ili provizijama koje je operater platforme obustavio ili naplatio korisnicima platforme, u roku od dva mjeseca od isteka perioda o kojem se izvještava; e) ostvarenim prihodima po osnovu prodaje ili sticanja kriptovalute u roku od devet	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno članom 16b. stav 1 tačka 3 Zakona o poreskoj administraciji („Sl. list RCG”, br. 65/01, 80/04 i 29/05 i „Sl. list CG”, br. 73/10, 20/11, 28/12, 8/15, 47/17, 52/19,145/21 i 15/25), kao i Uputstvom o bližem načinu razmjene informacija kojima raspolaže organ uprave nadležan za

	mjeseci od isteka kalendarske godine za koju se izvještaj podnosi; Poslije stava 2 dodaju se tri nova stava koji glase: „(3) Za potrebe razmjene informacija na zahtjev nadležnog organa država iz stava 1 ovog člana, tražene informacije smatraju se predvidljivo relevantnim ako u trenutku podnošenja zahtjeva nadležni organ koji podnosi zahtjev smatra da, u skladu sa njegovim nacionalnim zakonodavstvom, postoji razumna mogućnost da će tražene informacije biti relevantne za poreska pitanjajednog ili više poreskih obveznika, nezavisno od toga da li su identifikovani imenom ili na neki drugi način, i biti opravdane za preduzimanje određenih upravnih radnji. (4) Za potrebe dokazivanja predvidljive relevantnosti traženih informacija nadležni organ koji podnosi zahtjev, dostavlja poreskom organu najmanje sljedeće informacije: a) poreska svrha za koju se traže informacije; b) specifikacija informacija potrebnih za primjenu nacionalnog zakonodavstva. (5) Ako se zahtjev za dostavljanje informacija odnosi na grupu poreskih obveznika koji ne mogu pojedinačno da se identifikuju, organ koji podnosi zahtjev dostavlja poreskom organu najmanje sljedeće informacije: a) detaljni opis grupe; b) objašnjenje zakonodavstva i činjenica na osnovu kojih se može smatrati da poslovanje poreskih obveznika članova grupe nije usklađeno sa važećim zakonodavstvom;		poslove poreza sa nadležnim organom druge države („Sl.list CG“, br.68/22)
--	---	--	---

			c) objašnjenje načina na koji bi tražene informacije bile od pomoći prilikom utvrđivanja usklađenosti poslovanja poreskih obveznika članova grupe; i d) prema potrebi, činjenice i okolnosti povezane sa uključenošću treće strane koja je aktivno doprinijela mogućoj neusklađenosti poslovanja poreskih obveznika članova grupe sa zakonom.“ Dosadašnji st. 3 do 8 postaju st. 6 do 11. Zakon o poreskoj administraciji Razmjena informacija sa nadležnim organima država članica EU, drugih država, odnosno teritorija država Član 16b (1) Poreski organ dostavlja informacije, kojima raspolaže, nadležnom organu države članice EU ili drugoj državi odnosno teritoriji države, u skladu sa potvrđenim međunarodnim sporazumom: 1) na zahtjev tog organa; 2) automatskom razmjenom o: a) ostvarenim prihodima rezidenata države članice EU ili druge države odnosno teritorije države po osnovu određenih vrsta dohotka i kapitala, najmanje jednom godišnje, u roku od šest mjeseci nakon isteka poreskog perioda tokom kojeg su informacije postale dostupne; b) računima rezidenata države članice EU ili druge države odnosno teritorije države do 30. Septembra tekuće za prethodnu godinu; c) poslovanju svakog člana međunarodne grupe povezanih pravnih lica, prema državi članici EU ili drugoj državi odnosno teritoriji države, u roku
--	--	--	--

	od 15 mjeseci od isteka godine za koju se izvještaj podnosi; d) korisnicima platforme, odnosno o prodaji i iznajmljivanju nepokretnosti i parking mjesta, prodaji proizvoda i pružanju usluga i iznajmljivanju bilo koje vrste prevoza, o ukupno plaćenim naknadama i broj relevantnih aktivnosti u vezi kojih je ta naknada naplaćena, o porezima, naknadama ili provizijama koje je operater platforme obustavio ili naplatio korisnicima platforme, u roku od dva mjeseca od isteka perioda o kojem se izvještava; e) ostvarenim prihodima po osnovu prodaje ili sticanja kriptovalute u roku od devet mjeseci od isteka kalendarske godine za koju se izvještaj podnosi; 3) ako dođe do saznanja da informacije mogu biti od koristi za nadležni organ druge države, odnosno teritorije države u bilo kom trenutku i bez prethodnog zahtjeva. (2) Ako poreski organ smatra da informacije koje je dobio od nadležnog organa država iz stava 1 ovog člana, mogu biti od koristi nadležnom organu treće države, može da ih proslijedi tom organu samo uz prethodno pribavljenu saglasnost nadležnog organa države, odnosno teritorije države iz koje potiču informacije. „(3) Za potrebe razmjene informacija na zahtjev nadležnog organa država iz stava 1 ovog člana, tražene informacije smatraju se predvidljivo relevantnim ako u trenutku podnošenja zahtjeva nadležni organ koji podnosi zahtjev smatra da, u skladu sa njegovim nacionalnim zakonodavstvom, postoji razumna mogućnost da će tražene informacije biti relevantne za poreska		
--	--	--	--

			pitajajednog ili više poreskih obveznika, nezavisno od toga da li su identifikovani imenom ili na neki drugi način, i biti opravdane za preduzimanje određenih upravnih radnji. (4) Za potrebe dokazivanja predviđene relevantnosti traženih informacija nadležni organ koji podnosi zahtjev, dostavlja poreskom organu najmanje sljedeće informacije: a) poreska svrha za koju se traže informacije; b) specifikacija informacija potrebnih za primjenu nacionalnog zakonodavstva. (5) Ako se zahtjev za dostavljanje informacija odnosi na grupu poreskih obveznika koji ne mogu pojedinačno da se identifikuju, organ koji podnosi zahtjev dostavlja poreskom organu najmanje sljedeće informacije: a) detaljni opis grupe; b) objašnjenje zakonodavstva i činjenica na osnovu kojih se može smatrati da poslovanje poreskih obveznika članova grupe nije usklađeno sa važećim zakonodavstvom; c) objašnjenje načina na koji bi tražene informacije bile od pomoći prilikom utvrđivanja usklađenosti poslovanja poreskih obveznika članova grupe; i d) prema potrebi, činjenice i okolnosti povezane sa uključenošću treće strane koja je aktivno doprinijela mogućoj neusklađenosti poslovanja poreskih obveznika članova grupe sa zakonom." (6) Poreski organ dostavlja informacije, nadležnom organu države članice EU ili druge države odnosno teritorije države,
--	--	--	--

			pod uslovom da je taj organ iskoristio sve raspoložive izvore informacija vodeći računa o ostvarivanju sopstvenih ciljeva. (7) Poreski organ ne može da odbije da prihvati informacije isključivo zato što te informacije nijesu od nacionalnog interesa, niti da odbije da dostavi informacije nadležnom organu države članice EU ili druge države odnosno teritorije države, samo zato što te informacije posjeduje banka, druga finansijska institucija, ovlašteno lice, zastupnik ili fiducijar ili zato što se te informacije odnose na vlasničke interese fizičkog lica. (8) Poreski organ može da preduzima istražne radnje ili da dostavlja informacije koje zahtjeva nadležni organ države članice EU ili druge države odnosno teritorije države, ako je preduzimanje takvih istražnih radnji ili prikupljanje tih informacija u skladu sa zakonom. (9) Poreski organ može da odbije da dostavi informacije nadležnom organu države članice EU ili druge države odnosno teritorije države ako bi to dovelo do objelodanljivanja komercijalne, industrijske ili poslovne tajne ili komercijalnog postupka ili ako je otkrivanje tih informacija u suprotnosti sa javnim interesom. (10) Poreski organ obavještava nadležni organ države članice EU ili druge države odnosno teritorije države o razlozima za odbijanje zahtjeva za dostavljanje informacija. (11) Bliži način razmjene informacija iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.		
--	--	--	--	--	--

Prisutnost u upravnim uredima i sudjelovanje u upravnim istragama Član 7 1. Dogovorom između organa koje je podnosilac zahtjeva i organa kojem se upućuje zahtjev i u skladu s aranžmanima koje je utvrdio organ kojem se upućuje zahtjev, službenici ovlašćeni od strane organa koje je podnositelj zahtjeva mogu, s namjerom pružanja uzajamne pomoći predviđene ovom Direktivom: (a) biti prisutni u prostorijama gdje upravni organi države članice koja prima zahtjev obavljaju svoje dužnosti; (b) biti prisutni tokom upravnih istraga provedenih na državnom području države članice koja prima zahtjev; (c) pomoći nadležnim službenicima države članice koja prima zahtjev tokom sudskog postupka u toj državi članici. 2. U mjeri u kojoj to dozvoljava zakonodavstvo na snazi u državi članici koja prima zahtjev, aranžmanom iz stava 1. tačka (b) može se predvidjeti da službenici države članice koja podnosi zahtjev mogu intervjuisati pojedince i pretraživati evidenciju. 3. Službenici koje je ovlastio organ koji je podnosilac zahtjeva koji koriste mogućnosti ponuđene u st.1 i 2 u bilo koje vrijeme moraju moći podnijeti pisani temeljni tekst kojim navode svoj identitet i službenu nadležnost.	Predlog zakona o izmjenama dopunama Zakona o poreskoj administraciji Član 8 Poslije člana 16c dodaju se sedam novih stavova koji glase: “Učešće u postupku pružanja pomoći kod nadležnog organa Član 16h (1) Ovlašćeni službenici nadležnog organa koji podnosi zahtjev za uzajamnu pomoć mogu da, na osnovu dogovora sa nadležnim organom države koja prima zahtjev, u cilju naplate poreskih potraživanja, prisustvuju: a) u prostorijama nadležnog organa koji prima zahtjev tokom obavljanja njihovih poslova, b) tokom preduzimanja upravnih istraga na teritoriji države koja prima zahtjev, i c) pružiti pomoć službenicima nadležnog organa države koja prima zahtjev tokom sudskog postupka. (2) Poreski organ obavještava nadležnog organa druge države o prihvatanju ili odbijanju prijedloga za učešće u vršenju nadzora iz stava 1 ovog člana u roku od 60 dana od dana prijema istog. (3) Ovlašćeni službenici iz stava 1 ovog člana, moraju imati pisano ovlašćenje, koje u svakom momentu mogu pokazati, u kojem je naveden njihov identitet i zvanje u službi.	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreskoj administraciji Član 8
POMOC U DOSTAVI DOKUMENATA Član 8	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreskoj administraciji Član 8	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreskoj administraciji Član 8

Zahtjev za dostavu pojedinih dokumenata vezano za naplatu potraživanja 1. Na zahtjev organa koje je podnosilac zahtjeva, organ kojem se upućuje zahtjev obavještava adresat o svim dokumentima, uključujući onih sudske naravi, koji proizlaze iz države članice koja je podnijela zahtjev i odnose se na potraživanje kako se navodi u članu 2 ili na njegova potraživanja. Zahtjevu za obavještenje prilaže se standardni obrazac koji sadrži najmanje sljedeće informacije: (a) ime, adresu i bilo koje druge relevantne podatke koji se odnose na identifikaciju adresata; (b) svrhu obavještenja i rok u kojem ga treba izvršiti; (c) opis priloženog dokumenta i prirodu i iznos predmetnog potraživanja; (d) ime, adresu i druge detalje o kontaktu vezano za: i. institucija odgovorna za priloženi dokument, i, ako je različit; ii. institucija u kojoj se mogu dobiti daljnje informacije u vezi prijavljenog dokumenta ili o mogućnosti osporavanja plaćanja obveze. 2. Organ koji je podnosilac zahtjeva podnosi zahtjev za obavještenje u skladu s ovim članom samo kada nije u mogućnosti obavijestiti u skladu s pravilima koja uređuje prijavu predmetnog dokumenta državi članici koja podnosi zahtjev ili kada bi takva prijava izazvala nesrazmjerne poteškoće. 3. Organ kojem se upućuje zahtjev odmah obavještava organ koji je podnosilac zahtjeva o svakoj radnji preduzetoj na njegov zahtjev za obavještenje i još tačnije, o datumu prijavljivanja dokumenta adresatu.	Poslije člana 16c dodaju se sedam novih članova koji glase: “Pomoć u dostavljanju dokumentacije Član 16i Poreski organ, na zahtjev nadležnog organa druge države, dostavlja obavještenje o svim dokumentima, uključujući i spise pravosudnih organa, koji proizlaze iz države koja je podnijela zahtjev a odnose se na poreska potraživanja iz člana 16d ovog zakona.” Član 9 Poslije člana 22b dodaje se novi član koji glasi: „Dostavljanje obavještenja na zahtjev nadležnog organa države članice EU, druge države, odnosno teritorije države Član 22c (1) Poreski organ može da, na zahtjev nadležnog organa države članice EU, druge države, odnosno teritorije države, u skladu sa odredbama o dostavljanju poreskih akata, da obavijesti poreskog obveznika rezidenta Crne Gore, o poreskim aktima koje je donio organ države podnosilac zahtjeva. (2) Poreski organ odmah obavještava nadležnog organa koji je podnio zahtjev o svim preduzetim aktivnostima, a posebno o datumu dostavljanja poreskog akta. (3) Poreski organ može da podnese zahtjev nadležnom organu druge države, da obavijesti poreskog obveznika, rezidenta te države o svim poreskim aktima koje je donio. (4) Poreski organ Crne Gore, odnosno nadležni organ druge države može podnijeti zahtjev za dostavljanje obavještenja iz stava 1 ovog člana samo ukoliko nije u mogućnosti da poreski akt dostavi poreskom obvezniku ili kada bi takva dostava prouzrokovala troškove velikih razmjera.”	Potpuno usklađeno
---	---	--------------------------

Član 9 Načini obavješćavanja 1. Organ kojem se upućuje zahtjev osigurava da se dostava u zatraženoj državi članici izvrši u skladu s nacionalnim zakonima, propisima i administrativnim praksama na snazi u zatraženoj državi članici. 2. 1 ne dovodi u pitanje ni jedan drugi oblik dostavljanja koji primijeni nadležni organ države članice koja je podnijela zahtjev u skladu s pravilima na snazi u toj državi članici. Nadležni organ osnovan u državi članici koja podnosi zahtjev može dostaviti svaki dokument direktno registriranom poštom ili elektronski licu unutar državnog područja druge države članice.	Predlog zakona o izmjenama dopunama Zakona o poreskoj administraciji Član 8 Poslije člana 16c dodaju se sedam novih stavova koji glase: “Uzajamna pomoć pri naplati potraživanja Član 16f (1) Poreski organ može da podnese zahtjev za pružanje uzajamne pomoći u naplati poreza, carina i drugih dažbina, osim doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, od poreskog dužnika Crne Gore, nadležnom organu države članice EU, druge države odnosno teritorije države, ako ima saznanja da isti ima prebivalište ili imovinu u toj državi. (2) Poreski organ može da, na zahtjev nadležnog organa države članice EU, druge države odnosno teritorije države, pruži pomoć u naplati poreskih potraživanja iz stava 1 ovog člana, od poreskog dužnika te države, ako ta država ima saznanja da poreski dužnik ima prebivalište ili imovinu u Crnoj Gori. (3) Zahtjev za pružanje pomoći u naplati potraživanja iz stava 1 ovog člana podnosi se elektronski, na standardnom obrascu, putem Zajedničke komunikacione mreže, preko Centralne kancelarije za vezu, na službenom jeziku ili jednom od službenih jezika države koja prima zahtjev ili sadrži priloženi prevod na istom. (4) Bliži način pružanja pomoći u naplati potraživanja iz stav 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.”	Potpuno usklađeno	
POGLAVLJE IV NAPLATA ILI MJERE PREDOSTROŽNOSTI Član 10 Zahtjev za naplatu potraživanja	Predlog zakona o izmjenama dopunama Zakona o poreskoj administraciji Član 8	Potpuno usklađeno	

Poslije člana 16c dodaju se sedam novih stavova koji glase: Naplata poreskih potraživanja Član 16j (1) Poreski organ, na zahtjev nadležnog organa druge države, vrši naplatu potraživanja iz člana 16d ovog zakona, u skladu sa odredbama ovog zakona, kojim je uređen postupak prinudne naplate poreza. (2) Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana prilaže se i jedinstveni instrument kojim se dozvoljava njegovo sprovođenje u državi primaoca zahtjeva i koji predstavlja jedini osnov za naplatu i preduzimanje mjera predostrožnosti od strane poreskog organa. (3) Ako nadležni organ koji je podnio zahtjev za naplatu potraživanja ima saznanja da nove informacije koje posjeduje su relevantne za predmet koji je uzrokovao zahtjev za naplatu iste će proslediti poreskom organu. (4) Poreski organ obavještava organ koji je podnio zahtjev za naplatu potraživanja o svim mjerama koje je preduzeo u vezi podnijetog zahtjeva. (5) Poreski organ nije u obavezi da, kod naplate poreskih potraživanja jedne države, daje istu prednost koju je dao sličnim naplatama poreskih potraživanja druge države, osim ako nije drugačije dogovoreno ili propisano zakonom. (6) Poreski organ nije u obavezi da pruži pomoć u naplati potraživanja iz člana 16d ovog zakona ukoliko je ukupni iznos potraživanja za koje se traži pomoć manji od 1.500 €."					
1. Na zahtjev organa koji je podnosilac zahtjeva, organ kojem se upućuje zahtjev naplaćuje potraživanja koja su predmet instrumenta kojim se dozvoljava izvršenje u državi članici koja podnosi zahtjev. 2. Kada organ koji je podnosilac zahtjeva dođe do nekih relevantnih informacija koje se odnose na predmet koji je uzrokovao zahtjev za naplatu, ono ih proslijeđuje organu kojem se upućuje zahtjev.	Čl.11-23 Član 11 Uslovi koji uređuju zahtjev za naplatu potraživanja 1. Organ koji je podnosilac zahtjeva neće podnijeti zahtjev za naplatu ako i sve dok se potraživanje i/ili instrument kojim se	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta o bližem	IV kvartal 2026

dozvoljava provedba u državi članici koja podnosi zahtjev osporava u toj državi članici, osim u slučajevima kada se primjenjuje podstav 3 člana 14. stav 4. 2. Prije nego organ koji je podnosilac zahtjeva podnese zahtjev za naplatu, primjenjuju se odgovarajući postupci raspoloživi u državi članici koja podnosi zahtjev, osim u sljedećim slučajevima: a) kada je očito da nema imovine za naplatu u državi članici koja podnosi zahtjev ili da takvi postupci neće rezultirati plaćanjem potraživanja u cijelosti, i kada organ koji je podnosilac zahtjeva ima posebne informacije koje ukazuju na to da lice ima imovinu u državi članici koja prima zahtjev; b) kada bi primjena takvih postupaka u državi članici koja podnosi zahtjev prouzročila nerazmjerne poteškoće.			načinu pružanja pomoći u naplati potraživanja	
Član 12 Instrument kojim se dozvoljava sprovođenje u državi članici koja prima zahtjev i drugi prateći dokumenti 1. Svakom zahtjevu za naplatu prilaže se jedinstveni instrument kojim se dozvoljava njegovo sprovođenje u državi članici koja prima zahtjev. Ovaj jedinstveni instrument kojim se dozvoljava sprovođenje u državi članici koja prima zahtjev odražava osnovni sadržaj početnog instrumenta kojim se dozvoljava sprovođenje i predstavlja jedinu osnovu za naplatu i mjere predostrožnosti preduzete u državi članici koja prima zahtjev. On nije podložan nijednom aktu priznavanja, dopune ili zamjene u toj državi članici. Jedinstveni instrument kojim se dozvoljava sprovođenje sadrži najmanje sljedeće informacije: a) informacije relevantne za identifikaciju početnog instrumenta a) kojim se dozvoljava sprovođenje, opis potraživanja, zajedno s njegovom naravi, rok koji pokriva potraživanje, sve datume bitne za postupak sprovođenja i iznos potraživanja kao i njegove djelovi kao što su glavnica, nastale kamate itd.;	Predlog zakona o izmjenama I dopunama Zakona o poreskoj administraciji Poslije člana 16c dodaju se sedam novih stavova koji glase: Naplata poreskih potraživanja Član 16j (1) Poreski organ, na zahtjev nadležnog organa druge države, vrši naplatu potraživanja iz člana 16d ovog zakona, u skladu sa odredbama ovog zakona, kojim je uređen postupak prinudne naplate poreza. (2) Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana prilaže se i jedinstveni instrument kojim se dozvoljava njegovo sprovođenje u državi primaoca zahtjeva i koji predstavlja jedini osnov za naplatu i preduzimanje mjera predostrožnosti od strane poreskog organa. (3) Ako nadležni organ koji je podnio zahtjev za naplatu potraživanja ima saznanja da nove informacije koje posjeduje su relevantne za	Djelimično usklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta o bližem načinu pružanja pomoći u naplati potraživanja	IV kvartal 2026

(b) ime i druge podatke relevantne za identifikaciju dužnika; (c) ime, adresu i druge kontakte vezano za: 1. institucija odgovorna za procjenu potraživanja i, ako je različit; ili institucija u kojoj se mogu dobiti dalje informacije u vezi potraživanja ili mogućnosti osporavanja plaćanja obaveze. 2. Uz zahtjev za naplatu potraživanja mogu se priložiti drugi dokumenti u vezi potraživanja izdati u državi članici koja podnosi zahtjev.	predmet koji je uzrokovao zahtjev za naplatu iste će proslediti poreskom organu. (4) Poreski organ obavještava organ koji je podnio zahtjev za naplatu potraživanja o svim mjerama koje je preduzeo u vezi podnijetog zahtjeva. (5) Poreski organ nije u obavezi da, kod naplate poreskih potraživanja jedne države, daje istu prednost koju je dao sličnim naplatama poreskih potraživanja druge države, osim ako nije drugačije dogovoreno ili propisano zakonom. (6) Poreski organ nije u obavezi da pruži pomoć u naplati potraživanja iz člana 16d ovog zakona ukoliko je ukupni iznos potraživanja za koje se traži pomoć manji od 1.500 €."	
Član 13 Izvršenje zahtjeva za naplatu 1. Za potrebe naplate u državi članici koja prima zahtjev, svako potraživanje u vezi kojega je podnesen zahtjev za naplatu, smatra se potraživanjem države članice koja prima zahtjev, osim ako je ovom Direktivom predviđeno drukčije. Država članica koja prima zahtjev koristi ovlaštenja i postupke predviđene zakonima, propisima i administrativnim odredbama države članice koja prima zahtjev koji se primjenjuju na potraživanja vezana uz isti ili u izostanku istih, sličan porez ili carinu, osim kada je ovom Direktivom predviđeno drukčije. Ako tijelo kojem se upućuje zahtjev smatra da isti ili slični porezi ili carine nisu naplaćeni na teritoriji njene države, koristi ovlaštenja i postupke predviđene zakonima, propisima i administrativnim odredbama države članice koja prima zahtjev, koji se primjenjuju na potraživanja vezana za porez na dohodak, osim kada je ovom Direktivom predviđeno drukčije. Država članica koja prima zahtjev nije obavezna da dodijeli prednost data sličnim naplatama proizašlim u toj državi članici naplatama druge države članice, osim ako nije drukčije dogovoreno između	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreskoj administraciji Član 8 Poslije člana 16c dodaju se sedam novih članova koji glase: Uzajamna pomoć pri naplati potraživanja Član 16f (1) Poreski organ može da podnese zahtjev za pružanje uzajamne pomoći u naplati poreza, carina i drugih dažbina, osim doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, od poreskog dužnika Crne Gore, nadležnom organu države članice EU, druge države odnosno teritorije države, ako ima saznanja da isti ima prebivalište ili imovinu u toj državi. (2) Poreski organ može da, na zahtjev nadležnog organa države članice EU, druge države odnosno teritorije države, pruži pomoć u naplati potraživanja iz stava 1 ovog člana, od	Djelimično usklađeno Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta o bližem načinu pružanja pomoći u naplati potraživanja IV kvartal 2026

predmetnih država članica ili predviđeno zakonom države članice koja prima zahtjev. Država članica koja daje prednost potraživanjima druge države članice ne smije odbiti dati istu prednost istim ili sličnim potraživanjima druge države članice pod istim uvjetima. Država članica koja prima zahtjev naplaćuje potraživanje u nacionalnoj valuti. 2. Organ kojem se upućuje zahtjev obavještava organ koji je podnosilac zahtjeva uz dužnu pažnju o svim mjerama koje je preduzeo vezano za zahtjev za naplatu. 3. Od datuma primanja zahtjeva za naplatu, organ kojem se upućuje zahtjev naplaćuje kamate na zakašnjela plaćanja u skladu sa zakonima, propisima i administrativnim odredbama na snazi u državi članici koja prima zahtjev. 4. Organ koja prima zahtjev može, ako to dozvoljavaju zakoni, propisi i administrativne odredbe na snazi u državi članici koja prima zahtjev, odobriti dužniku rok za plaćanje u ratama i u tom smislu može naplaćivati kamate. Ono naknadno obavještava organ koji je podnio zahtjev o takvoj odluci. 5. Ne dovodeći u pitanje član 20. stav 1., organ kojem se upućuje zahtjev uplaćuje organu koje je podnosilac zahtjeva naplaćene iznose vezane za potraživanje i kamate navedene u st. 3. i 4. ovog člana.	poreskog dužnika te države, ako ta država ima saznanja da poreski dužnik ima prebivalište ili imovinu u Crnoj Gori. (3) Zahtjev za pružanje pomoći u naplati potraživanja iz stava 1 ovog člana podnosi se elektronski, na standardnom obrascu, putem Zajedničke komunikacione mreže, preko Centralne kancelarije za vezu, na službenom jeziku ili jednom od službenih jezika države koja prima zahtjev ili sadrži priloženi prevod na istom. (4) Bliži način pružanja pomoći u naplati potraživanja iz stav 1 ovog člana propisuje Ministarstvo. Naplata poreskih potraživanja Član 16j (1) Poreski organ, na zahtjev nadležnog organa druge države, vrši naplatu potraživanja iz člana 16d ovog zakona, u skladu sa odredbama ovog zakona, kojim je uređen postupak prinudne naplate poreza. (2) Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana prilaže se i jedinstveni instrument kojim se dozvoljava njegovo sprovođenje u državi primaoca zahtjeva i koji predstavlja jedini osnov za naplatu i preduzimanje mjera predostrožnosti od strane poreskog organa. (3) Ako nadležni organ koji je podnio zahtjev za naplatu potraživanja ima saznanja da nove informacije koje posjeduje su relevantne za predmet koji je uzrokovao zahtjev za naplatu iste će proslediti poreskom organu. (4) Poreski organ obavještava organ koji je podnio zahtjev za naplatu potraživanja o svim mjerama koje je preduzeo u vezi podnijetog zahtjeva.	
---	--	--

		(5) Poreski organ nije u obavezi da, kod naplate poreskih potraživanja jedne države, daje istu prednost koju je dao sličnim napolatama poreskih potraživanja druge države, osim ako nije drugačije dogovoreno ili propisano zakonom. (6) Poreski organ nije u obavezi da pruži pomoć u naplati potraživanja iz člana 16d ovog zakona ukoliko je ukupni iznos potraživanja za koje se traži pomoć manji od 1.500 €."			
		Član 14 Sporovi 1. Sporovi vezani za potraživanje, prvobitni instrument koji omogućuje izvršenje u državi članici koja podnosi zahtjev ili jedinstveni instrument koji omogućuje izvršenje u državi članici koja prima zahtjev i sporovi vezani za valjanost dostave koju je obavilo nadležno tijelo države članice koja podnosi zahtjev u nadležnosti su nadležnih tijela države članice koja podnosi zahtjev. Ako tokom postupka naplate potraživanja, potraživanje, prvobitni instrument koji omogućuje izvršenje u državi članici koja prima zahtjev ili jedinstveni instrument koji kojem se upućuje zahtjev obavještava tu stranku da takvo pravno sredstvo mora podnijeti nadležnom tijelu države članice koja podnosi zahtjev u skladu s važećim zakonima u toj državi članici. 2. Sporovi vezani za postupak izvršenja u državi članici koja prima zahtjev ili vezani za važenje dostavljenih obavještenja nadležnog tijela države članice koja prima zahtjev podnose se nadležnom tijelu te države članice u skladu s njenim zakonima i propisima. 3. Kada se tužba, kako je navedeno u stavu 1., podnese nadležnom tijelu države članice koja podnosi zahtjev, država članica koja podnosi zahtjev o tome obavještava tijelo kojem se upućuje zahtjev i navodi razmjer u kojem se potraživanje ne osporava. 4. Kada tijelo kojem se upućuje zahtjev primi obavještenje navedeno u stavu 3., bilo od tijela koje je podnosilac zahtjeva ili od		Nema odgovarajuće odredbe Neprenosivo	

zainteresirane stranke, ono obustavlja postupak izvršenja, u mjeri u kojoj se to odnosi na osporavani dio potraživanja, dok nadležno tijelo ne donese odluku u tom predmetu, osim ako tijelo koje je podnositelj zahtjeva ne zatraži drukčije u skladu s trećim podstavkom ovog stavka. Na zahtjev tijela koje je podnositelj zahtjeva ili ako tijelo koje prima zahtjev iz nekog razloga to smatra potrebnim, i ne dovodeći u pitanje član 16., tijelo kojem se upućuje zahtjev poduzima mjere predostrožnosti kako bi osiguralo naplatu u mjeri u kojoj to omogućuju važeći zakoni ili propisi u državi članici koja prima zahtjev. Tijelo koje je podnosilac zahtjeva može, u skladu s važećim zakonima, propisima i administrativnim praksama u državi članici koja podnosi zahtjev, tijelo kojem se upućuje zahtjev zamoliti da naplati osporavano potraživanje ili osporavani dio potraživanja, ako relevantni zakoni, propisi i administrativne prakse na snazi u državi članici koja prima zahtjev odobri takvu radnju. Svaki takav zahtjev mora biti obrazložen. Ako je rezultat osporavanja naknadno povoljan za dužnika, tijelo koje je podnosilac zahtjeva odgovorno je za nadoknadu svih naplaćenih iznosa, zajedno sa prispjelom kompenzacijom, u skladu sa zakonima na snazi u državi članici koja prima zahtjev. Ako je postupak uzajamnog dogovora pokrenut od strane nadležnih tijela države članice koja podnosi zahtjev ili države članice koja prima zahtjev, a ishod postupka može uticati na potraživanje za koje je zatražena pomoć, postupak naplate se prekida ili obustavlja dok se postupak ne zaključi, osim ako se ne radi o hitnom slučaju prijevare ili nesolventnosti. Ako se postupak naplate prekine ili obustavi, primjenjuje se podstav 2.		Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem	IV kvartal 2026
Član 15 Izmjena ili povlačenje zahtjeva za pomoć pri naplati	Nema odgovarajuće odredbe			

1. Organ koji je podnosilac zahtjeva odmah obavještava organ kojem se upućuje zahtjev o svakoj narednoj izmjeni zahtjeva za naplatu ili povlačenju zahtjeva, navodeći razloge za tu izmjenu ili povlačenje. 2. Ako je izmjenu zahtjeva prouzrokovala odluka nadležnog organa navedenog u članu 14, stav 1, organ koji je podnosilac zahtjeva obavještava o toj odluci kao i o revidiranom jedinstvenom instrumentu kojim se omogućuje izvršenje u državi članici koja prima zahtjev. Organ koji prima zahtjev zatim nastavlja sa postupkom naplate na osnovu revidiranog instrumenta. Naplata ili mjere predostrožnosti koje su već preduzete na osnovu izvornog jedinstvenog instrumenta kojim se omogućava izvršenje u državi članici koja prima zahtjev može se nastaviti na osnovu revidiranog instrumenta, osim ako je izmjena zahtjeva bila potrebna radi ništavosti prvotnog instrumenta kojim se omogućava izvršenje u državi članici koja podnosi zahtjev ili u državi članici koja prima zahtjev. Čl. 12. i 14, primjenjuju se s obzirom na revidirani instrument.			podzakonskog akta o bližem načinu pružanja pomoći u naplati potraživanja	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta o bližem načinu pružanja pomoći u naplati potraživanja IV kvartal 2026
Čl. 16 – 20 Mjere predostrožnosti	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno		
POGLAVLJE V. OPŠTA PRAVILA KOJA UREĐUJU SVE VRSTE ZAHTEJEVA ZA POMOĆ ČLAN 21	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreskoj administraciji Član 8 Poslije člana 16c dodaju se sedam novih članova koji glase:			

Standardni oblici i načini komunikacije 1. Zahtjevi u skladu s članom 5. stav 1. za informacije, zahtjevi u skladu s članom 8. stav 1. za dostavu, zahtjevi u skladu s članom 10. stav 1. za naplatu ili zahtjevi u skladu s članom 16. stavom 1. za mjere predostrožnosti šalju se elektronskim putem, koristeći standardni obrazac, osim ako to nije praktično iz tehničkih razloga. Ako je to moguće, ti se obrasci također koriste za svu daljnju komunikaciju vezano uz zahtjev. Jedinstveni instrument kojim se omogućuje izvršenje u državi članici koja prima zahtjev, dokument kojim se omogućuju mjere predostrožnosti u državi članici koja podnosi zahtjev i drugi dokumenti koji se navode u čl. 12. do 16. također se šalju elektronskim putem, osim ako to nije praktično iz tehničkih razloga. Prema potrebi, standardnim obrascima mogu se priložiti izvješća, izjave i svi drugi dokumenti ili ovjerene preslike ili njihovi isječki, koji se također šalju elektronskim putem, osim ako to nije praktično iz tehničkih razloga. Standardni obrasci i komunikacija elektronskim putem također se mogu koristiti za razmjenu informacija u skladu s članom 6. 2. Stav 1. ne primjenjuje se na informacije i dokumente dobivene prisutnošću u upravnim uredima u drugoj državi članici ili učesćem u upravnim istragama u drugoj državi članici, u skladu s članom 7. 3. Ako se komunikacija ne odvija elektronskim putem ili uporabom standardnih obrazaca, to nema uticaja na valjanost dobijenih informacija ni na mjere preduzete u izvršenju zahtjeva za pomoć.	Uzajamna pomoć pri naplati potraživanja Član 16f (1) Poreski organ može da podnese zahtjev za pružanje uzajamne pomoći u naplati poreza, carina i drugih dažbina, osim doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, od poreskog dužnika Crne Gore, nadležnom organu države članice EU, druge države odnosno teritorije države, ako ima saznanja da isti ima prebivalište ili imovinu u toj državi. (2) Poreski organ može da, na zahtjev nadležnog organa države članice EU, druge države odnosno teritorije države, pruži pomoć u naplati poreskih potraživanja iz stava 1 ovog člana, od poreskog dužnika te države, ako ta država ima saznanja da poreski dužnik ima prebivalište ili imovinu u Crnoj Gori. (3) Poreski organ može da, na zahtjev nadležnog organa države članice EU, druge države odnosno teritorije države, pruži pomoć u naplati poreskih potraživanja iz stava 1 ovog člana, od poreskog dužnika te države, ako ta država ima saznanja da poreski dužnik ima prebivalište ili imovinu u Crnoj Gori. (4) Bliži način pružanja pomoći u naplati potraživanja iz stav 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.	Djelimično usklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta o bližem načinu pružanja pomoći u naplati potraživanja	IV kvartal 2026
Član 22 Upotreba jezika 1. Svi zahtjevi za pomoć, standardni obrasci za dostavu i jedinstveni instrumenti koji omogućavaju izvršenje u državi članici koja prima zahtjev šalju se na službenom jeziku ili jednom od	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreskoj administraciji Član 8 Poslije člana 16c dodaju se sedam novih članova koji glase:	Potpuno usklađeno		

službenih jezika države članice koja prima zahtjev ili sadrže priložen prevod na istom ili istima. Činjenica da su određeni dijelovi napisani na jeziku koji nije službeni jezik ili jedan od službenih jezika države članice koja prima zahtjev ne utječe na njihovu valjanost ni na valjanost postupka, ako su se datične države članice dogovorile o tom jeziku. 2. Dokumenti za koje se traži dostavljanje u skladu s članom 8. mogu se poslati organu kojem se upućuje zahtjev na službenom jeziku države članice koja podnosi zahtjev. 3. Ako su zahtjevu priloženi drugi dokumenti osim onih koji se navode u st. 1. i 2., tijelo kojem se upućuje zahtjev može, prema potrebi, zatražiti od tijela koje je podnositelj zahtjeva prijevod takvih dokumenata na službeni jezik ili jedan od službenih jezika države članice koja prima zahtjev ili na bilo koji jezik o kojem su se odnosne države članice dvostrano dogovorile.	Uzajamna pomoć pri naplati potraživanja Član 16f (1) Poreski organ može da podnese zahtjev za pružanje uzajamne pomoći u naplati poreza, carina i drugih dažbina, osim doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, od poreskog dužnika Crne Gore, nadležnom organu države članice EU, druge države odnosno teritorije države, ako ima saznanja da isti ima prebivalište ili imovinu u toj državi. (2) Poreski organ može da, na zahtjev nadležnog organa države članice EU, druge države odnosno teritorije države, pruži pomoć u naplati poreskih potraživanja iz stava 1 ovog člana, od poreskog dužnika te države, ako ta država ima saznanja da poreski dužnik ima prebivalište ili imovinu u Crnoj Gori. (3) Poreski organ može da, na zahtjev nadležnog organa države članice EU, druge države odnosno teritorije države, pruži pomoć u naplati poreskih potraživanja iz stava 1 ovog člana, od poreskog dužnika te države, ako ta država ima saznanja da poreski dužnik ima prebivalište ili imovinu u Crnoj Gori. (4) Bliži način pružanja pomoći u naplati potraživanja iz stav 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.		
Član 23 Otkrivanje informacija i dokumenata 1. Informacije objavljene u bilo kojem obliku u skladu s ovom Direktivom obuhvaćene su službenom tajnom i uživaju zaštitu proširenu na slične informacije prema nacionalnom zakonodavstvu države članice koja ih je primila.	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreskoj administraciji Član 6 U članu 16 poslije stava 4 dodaje se novi stav koji glasi: „(5) Podaci koji se razmjenjuju na zahtjev, automatski i spontano sa nadležnim organima	Potpuno usklađeno	

Te se informacije mogu koristiti za potrebe primjene izvršenja ili mjera predostrožnosti u vezi potraživanja obuhvaćenih ovom Direktivom. Također se mogu koristiti za ocjenu i izvršenje ili doprinose za obavezno socijalno osiguranje. 2. Lica koja je ovlastila Kancelarija Evropske komisije za akreditaciju u vezi sa sigurnošću mogu imati pristup ovim informacijama samo ako je to potrebno za čuvanje, održavanje i razvoj mreže CCN. 3. Države članice koje osiguravaju informacije dozvoljavaju njihovu upotrebu u druge svrhe osim onih navedenih u stavu 1. u državi članici koja prima informacije, ako se prema zakonodavstvu države članice koja osigurava informacije, te informacije mogu koristiti u slične svrhe. 4. Ako organ koji je podnositelj zahtjeva ili organ kojem se upućuje zahtjev smatra da su informacije dobijene na osnovu ove Direktive vjerojatno korisne u svrhe iz stava 1. trećoj zemlji članici, ono može proslijediti te informacije trećoj zemlji članici uz uslov da je taj prenos u skladu postupcima utvrđenim u ovoj Direktivi. Ono obavještava državu članicu iz koje su potekle informacije o svojoj namjeri da podijeli te informacije s trećom zemljom članicom. Država članica iz koje su potekle informacije može se usprotiviti tom proslijeđivanju informacija u roku od deset radnih dana od kada je primila obavijest države članice koja želi proslijediti informacije. 5. Dozvolu za korišćenje informacija prema stavu 3. koje su proslijeđene prema stavu 4. može dodijeliti samo država članica iz koje potječu informacije. 6. Na informacije proslijeđene u bilo kojem obliku na osnovu ove Direktive mogu se pozvati sva tijela unutar države članice koja prima informacije ili ih ta tijela mogu koristiti kao dokaz, na istoj osnovi kao slične informacije dobijene unutar te države.	države članice EU, druge države odnosno teritorije države, a predstavljaju poresku tajnu uživaju zaštitu u skladu sa zakonom." Dosadašnji stav 5 postaje stav 6. Zakon o poreskoj administraciji Poreska tajna Član 16 (1) Poreska tajna je svaka informacija ili podatak o poreskom obvezniku kojim raspolaže poreski organ, osim informacija i podataka: 1) za koje poreski obveznik pismeno izjavi da se ne smatraju poreskom tajnom; 2) koji se ne mogu povezati sa konkretnim poreskim obveznikom niti se na drugi način mogu identifikovati; 3) vezanih za postojanje poreskog duga, ukoliko je hipoteka, odnosno fiducija kao način obezbjeđenja upisana u javne knjige; 4) o registraciji poreskog obveznika, PIB, nazivu (ime) i adresi sjedišta; 4a) o registraciji obveznika doprinosa, odnosno osiguranika za obavezno socijalno osiguranje; 5) o vrijednosti nepokretne imovine; 6) koje poreski organ objavljuje kvartalno o listi poreskih dužnika. (2) Poreski organ i lica iz člana 14d stav 1 ovog zakona ne smiju objelodanjivati niti učiniti dostupnim podatke i informacije koji predstavljaju poresku tajnu. (3) Podaci koji predstavljaju poresku tajnu mogu se na zahtjev nadležnog organa Crne Gore, države članice EU, druge države odnosno teritorije države,	
--	---	--

	učiniti dostupnim tom organu, u skladu sa zakonom ili potvrđenim međunarodnim sporazumom. (4) Informacije, koje poreskom organu dostavljaju nadležni organi države članice EU ili druge države odnosno teritorije države u skladu sa propisima EU i međunarodnim sporazumima, predstavljaju poresku tajnu, pod istim uslovima, kao i informacije koje se razmjenjuju između nadležnih organa u državi. „(5) Podaci koji se razmjenjuju na zahtjev, automatski i spontano sa nadležnim organima države članice EU, druge države odnosno teritorije države, a predstavljaju poresku tajnu uživaju zaštitu u skladu sa zakonom.“ (6) Uslove i kriterijume objavljivanja liste poreskih dužnika propisuje Vlada Crne Gore, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.				
POGLAVLJE VI. ZAVRŠNE ODREDBE Čl.24 - 31	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo			
Direktiva 2021/514					
Član 1 Direktiva 2011/16/EU mijenja se kako slijedi: 1. član 3 mijenja se kako slijedi: (a) u tački 9 podstav 1 tačka (a) zamjenjuje se sljedećim: „(a) za potrebe člana 8 stav 1 i čl. od 8.a do 8.ac sistemsko dostavljanje prethodno definisanih informacija drugoj državi članici, bez prethodnog zahtjeva, u prethodno utvrđenim pravilnim intervalima. Za potrebe člana 8 stav 1 upućivanje na dostupne				Potpuno usklađeno o Uputstvom o bližem načinu razmjene informacija kojima raspolaže organ uprave	

informacije odnosi se na informacije iz poreske evidencije države članice koja dostavlja informacije koje su raspoložive u skladu s postupcima za prikupljanje i obradu podataka u toj državi članici;" ; (b) u tački 9 podstavu 1 tačka (c) zamjenjuje se sljedećim: „(c) za potrebe svih odredaba ove Direktive, osim člana 8 st. 1 i 3a i čl. od 8a do 8ac, sistemsko saopštavanje prethodno definisanih informacija predviđeno u podstavu 1 podtačkama (a) i (b) ove tačke.”;	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	nadležan za poslove poreza sa nadležnim organom druge države („Sl.list CG”, broj 68/22)	
(c) tačka 9. Podstav 2 zamjenjuje se sljedećim: „U smislu člana 8 st. 3a i 7a, člana 21 stava 2 i Priloga IV svaki pojam napisan velikim slovima ima značenje iz odgovarajućih definicija navedenih u Prilogu I. U smislu člana 25 st. 3 i 4 svaki pojam napisan velikim slovima ima značenje iz odgovarajućih definicija navedenih u Prilogu I ili V. U smislu člana 8aa i Priloga III svaki pojam napisan velikim slovima ima značenje iz odgovarajućih definicija navedenih u Prilogu III. U smislu člana 8ac i Priloga V, svaki naziv napisan velikim slovima ima značenje iz odgovarajućih definicija navedenih u Prilogu V.”;	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		

(d) dodaju se sljedeće tačke: „26. „zajednički nadzor“ znači upravna istraga koju zajednički obavljaju nadležni organi dviju ili više država članica i koje su povezane s jednim ili više lica od zajedničkog ili komplementarnog interesa za nadležna tijela tih država članica; 27. „povreda podataka“ znači povreda sigurnosti koja dovodi do uništenja, gubitka, izmjene ili bilo kojeg incidenta neprimjerenog ili neovlaštenog pristupa informacijama, njihova otkrivanja ili upotrebu, uključujući lične podatke koji se prenose, čuvaju ili na drugi način obrađuju, kao rezultat namjernih nezakonitih radnji, nepažnje ili nesreća. Povreda podataka može se odnositi na povjerljivost, dostupnost i cjelovitost podataka.“;	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreskoj administraciji Član 8 Poslije člana 16c dodaju se sedam novih članova koji glase:2 “Povreda podataka Član 16e (1) Povredom podataka u smislu ovog zakona smatra se povreda sigurnosti koja dovodi do uništenja, gubitka, izmjene ili bilo kakvog neprimjerenog i neovlaštenog pristupa informacijama, njihovog otkrivanja ili upotrebe, uključujući lične podatke koji se prenose, čuvaju ili na drugi način obrađuju, kao rezultat namjernih nezakonitih radnji, nepažnje ili nesreća. (2) Povreda podataka iz stava 1 ovog člana može se odnositi na povjerljivost, dostupnost i cjelovitost podataka. (3) Poreski organ će bez odlaganja obavijestiti Evropsku komisiju o svakoj povredi podataka i svim naknadnim korektivnim mjerama koje su preduzete. (4) Poreski organ će, u pisanom obliku, zatražiti od Evropske komisije da obustavi pristup Zajedničkoj komunikacionoj mreži za potrebe razmjene informacija ako se povreda podataka ne može odmah i na odgovarajući način staviti pod kontrolu. (5) Poreski organ može pisanim putem obavijestiti Evropsku komisiju, državu članicu EU ili drugu državu u kojoj je došlo do povrede podataka o obustavi razmjene informacija s navedenom državom.	Potpuno usklađeno	
---	---	--------------------------	--

2. dodaje se sljedeći član: „Član 5.a Predvidiva relevantnost 1. Za potrebe zahtjeva iz člana 5 tražene informacije smatraju se predvidivo relevantnim ako u momentu podnošenja zahtjeva organ koji podnosi zahtjev smatra da, u skladu s njegovim nacionalnim pravom, postoji razumna mogućnost da će tražene informacije biti relevantne za poreska pitanja jednog poreškog obveznika ili nekoliko njih, nezavisno od toga da li su identifikovani imenom ili na neki drugi način, i biti opravdane za potrebe istrage. 2. U cilju dokazivanja predvidive relevantnosti zatraženih informacija, organ koji podnosi zahtjev dostavlja organu koji prima zahtjev barem sljedeće informacije: (a) poreska svrha za koju se traže informacije; i (b) specifikacija informacija potrebnih za primjenu ili sprovođenje nacionalnog prava. 3. Ako se zahtjev iz člana 5 odnosi na grupu poreških obveznika koji se ne mogu pojedinačno identifikovati, organ koji podnosi zahtjev dostavlja organu koji prima zahtjev barem sljedeće informacije: (a) detaljan opis grupe; (b) objašnjenje primjenjivog prava i činjenica na osnovu kojih se može smatrati da poreški obveznici iz grupe nisu bili usklađeni s primjenjivim pravom; (c) objašnjenje načina na koji bi zatražene informacije bile od pomoći u utvrđivanju usklađenosti poreznih obveznika iz grupe; i (d) prema potrebi, činjenice i okolnosti povezane s uključenosti treće strane koja je aktivno doprinijela mogućoj neusklađenosti poreških obveznika iz grupe s primjenjivim pravom. 3.u članu 6 stav 2 zamjenjuje se sljedećim: „2. Zahtjev iz člana 5 može sadržati obrazložen zahtjev za upravnu istragu. Ako smatra da upravna istraga nije potrebna, organ koji prima zahtjev odmah obavještava organ koji podnosi zahtjev o razlozima takvog mišljenja.“;	Član 7 U članu 16b poslije stava 2 dodaju se tri nova stava koji glase: „(3) Za potrebe razmjene informacija na zahtjev nadležnog organa država iz stava 1 ovog člana, tražene informacije smatraju se predvidljivo relevantnim ako u trenutku podnošenja zahtjeva nadležni organ koji podnosi zahtjev smatra da, u skladu sa njegovim nacionalnim zakonodavstvom, postoji razumna mogućnost da će tražene informacije biti relevantne za poreska pitanjajednog ili više poreških obveznika, nezavisno od toga da li su identifikovani imenom ili na neki drugi način, i biti opravdane za preduzimanje određenih upravnih radnji. (4) Za potrebe dokazivanja predvidljive relevantnosti traženih informacija nadležni organ koji podnosi zahtjev, dostavlja poreskom organu najmanje sljedeće informacije: a) poreska svrha za koju se traže informacije; b) specifikacija informacija potrebnih za primjenu nacionalnog zakonodavstva. (5) Ako se zahtjev za dostavljanje informacija odnosi na grupu poreških obveznika koji ne mogu pojedinačno da se identifikuju, organ koji podnosi zahtjev dostavlja poreskom organu najmanje sljedeće informacije: a) detaljni opis grupe; b) objašnjenje zakonodavstva i činjenica na osnovu kojih se može smatrati da poslovanje poreških obveznika članova grupe nije usklađeno sa važećim zakonodavstvom;	Potpuno usklađeno Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno članom 16.b.St. 5 i 7 Zakona o poreškoj administraciji („Sl. list RCG“, br. 65/01, 80/04 i 29/05 i „Sl. list CG“, br. 73/10, 20/11,...15/25),
--	---	---	--

4. u članu 7 stav 1 zamjenjuje se sljedećim: „1. Organ koji prima zahtjev pruža informacije iz člana 5 što je prije moguće, a najkasnije u roku tri mjeseca od datuma primitka zahtjeva. Međutim, ako nije u mogućnosti odgovoriti na zahtjev u odgovarajućem roku, organ koji prima zahtjev odmah obavještava organ koji podnosi zahtjev, a u svakom slučaju u roku tri mjeseca od primitka zahtjeva, o razlozima nemogućnosti ispunjavanja zahtjeva i datumu do kojeg smatra da bi moglo odgovoriti. Rok ne smije biti duži od šest mjeseci od datuma primitka zahtjeva.	c) objašnjenje načina na koji bi tražene informacije bile od pomoći prilikom utvrđivanja usklađenosti poslovanja poreskih obveznika članova grupe; i d) prema potrebi, činjenice i okolnosti povezane sa uključenošću treće strane koja je aktivno doprinijela mogućoj neusklađenosti poslovanja poreskih obveznika članova grupe sa zakonom.“ Dosadašnji st. 3 do 8 postaju st. 6 do 11.		
	Nema odgovarajuće odredbe		Potpuno usklađeno tač.3.4 i 7 Uputstva o bližem načinu razmjene informacija

Međutim, ako tijelo koje prima zahtjev već posjeduje te informacije, informacije se proslijeđuju u roku dva mjeseca od tog datuma. "; 5. u članu 7 stav 5 briše se;			kojima raspolaze organ uprave nadležan za poslove poreza sa nadležnim organom druge države („Sl.list CG“, br.68/22)
6. Član 8 mijenja se kako slijedi: (a) st. 1 i 2 zamjenjuju se sljedećim: „1. Nadležni organ svake države članice automatskom razmjenom dostavlja nadležnom organu svake druge države članice sve dostupne informacije u vezi s rezidentima te druge države članice, o sljedećim posebnim kategorijama dohotka i kapitala kako se one tumače u nacionalnom zakonodavstvu države članice koja dostavlja informacije: (a) dohodak od nesamostalnog rada; (b) naknade direktora; (c) proizvodi životnog osiguranja koji nisu obuhvaćeni drugim pravnim instrumentima o razmjeni informacija i drugim sličnim mjerama Unije; (d) penzije; (e) vlasništvo nad nekretninama i dohodak od imovine i imovinskih prava; (f) naknade za licence. Za poreske periode koji počinju 1. januara 2024. ili nakon tog datuma države članice nastoje da uključe poreski identifikacioni broj (PIB) rezidenata koji izdaje država članica rezidentnosti u dostavljanju informacija iz podstava 1. Države članice jedanput godišnje obavještavaju Komisiju o barem dvije kategorije dohotka i kapitala iz podstava 1 u pogledu kojih dostavljaju informacije o rezidentima druge države članice.	Nema odgovarajuće odredbe	Djelimično usklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem Uputstva o izmjenama i dopunama Uputstva o bližem načinu razmjene informacija kojima raspolaze organ uprave nadležan za poslove poreza sa nadležnim organom druge države („Sl.list CG“, br.68/22) koji se odnosi na dopunu kategorija

	2. Prije 1. januara 2024, države članice obavještavaju Komisiju o barem četiri kategorije navedene u prvom podstavu stava 1. u pogledu kojih nadležno tijelo svake države članice automatskom razmjenom dostavlja nadležnom tijelu bilo koje druge države članice informacije o rezidentima te druge države članice. Takve informacije odnose se na oporezive periode koji počinju 1. januara 2025. ili nakon tog datuma,"; (b) u stavu 3. drugi podstav briše se;	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno tač.11 i 12 Uputstva o bližem načinu razmjene informacija kojima raspolaže organ uprave nadležan za poslove poreza sa nadležnim organom druge države („Sl.list CG“, br.68/22)	IV kvartal 2026
--	--	----------------------------------	--------------------------	--	------------------------

7. član 8.a mijenja se kako slijedi: (a) u stavu 5. tačka (a) zamjenjuje se sljedećim: „(a) u odnosu na informacije koje se razmjenjuju na osnovu stava 1., bez odlaganja nakon izdavanja, izmjene ili obnove prethodnih poreskih mišljenja s prekograničnim učinkom ili prethodnih sporazuma o transfernim cijenama i najkasnije tri mjeseca nakon završetka polovine kalendarske godine tokom koje su prethodna poreska mišljenja s prekograničnim učinkom ili prethodni sporazumi o transfernim cijenama izdani, izmijenjeni ili obnovljeni;“; (b) u stavu 6. tačka (b) zamjenjuje se sljedećim: „(b) sažetak prethodnog poreskog mišljenja s prekograničnim učinkom ili prethodnog sporazuma o transfernim cijenama, uključujući opis relevantnih poslovnih aktivnosti ili transakcija ili niza transakcija i bilo koje druge informacije koje bi nadležnom organu mogle pomoći u procjeni mogućeg poreskog rizika, a da se pritom ne otkriju trgovinska, industrijska ili poslovna tajna ili trgovinski postupak, ili informacije čije bi otkrivanje bilo u suprotnosti s javnim poretom;“;	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreškoj administraciji	II kvartal 2026
---	----------------------------------	--------------------	--	------------------------

8. dodaje se sljedeći član: „Član 8.ac Područje primjene i uslovi obavezne automatske razmjene informacija o kojima izvještavaju operateri platformi 1. Svaka država članica preduzima potrebne mjere kako bi od operatera platformi koji izvještavaju zahtijevala da obavljaju postupke dubinske analize i ispunje zahtjeve za izvještavanje iz odjeljaka II. i III. Priloga V. Svaka država članica istovremeno osigurava djelotvorno sprovođenje takvih mjera u skladu s odjeljkom IV. Priloga V. i usklađenost s tim pravilima. 2. Na osnovu primjenjivih postupaka dubinske analize i zahtjeva za izvještavanje sadržanih u odjeljcima II. i III. Priloga V., nadležni organ države članice u kojoj je obavljeno izvještavanje u skladu sa stvom 1. automatskom razmjenom i u roku utvrđenom u stavku 3. obavještava nadležni organ države članice čiji je prodavac o kojem se izvještava rezident kako je utvrđeno na osnovu odjeljka II. stava D Priloga V. I, ako prodavac o kojem se izvještava pruža usluge najma nekretnina, u svakom slučaju nadležnom tijelu države članice u kojoj se nalazi nekretnina, sljedeće informacije u vezi svakog prodavsk o kojem se izvještava: (a) ime, adresa registriranog sjedišta, porezni identifikacioni broj i, prema potrebi, individualni identifikacioni broj dodijeljen na osnovu stava 4. prvog podstava, operatera platforme koji izvještava te poslovni naziv platforme ili poslovne nazive platformi u odnosu na koje izvještava; (b) ime i prezime prodavca o kojem se izvještava koji je fizičko lice, te pravni naziv prodavca o kojem se izvještava koji je subjekt; (c) primarna adresa; (d) svaki poreski identifikacioni broj prodavca o kojem se izvještava, uključujući svaku državu članicu izdavanja ili, u nedostatku poreskog identifikacionog broja, mjesto rođenja prodavca o kojem se izvještava koji je fizičko lice; (e) matični broj prodavca o kojem se izvještava koji je subjekt;	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreskoj administraciji Član 5 Poslije člana 14f dodaju se dva nova člana koji glase: „Izveštavanje o korisnicima digitalnih platformi radi razmjene informacija Član 14g (1) Izvještajni operater platforme dužan je da, prikuplja podatke i vodi evidenciju o korisnicima platforme, odnosno naručiocima oglasa o prodaji i iznajmljivanju nepokretnosti i parking mjesta, prodaji proizvoda i pružanju usluga i iznajmljivanju bilo koje vrste prevoza, o ukupno plaćenim naknadama i broj relevantnih aktivnosti u vezi kojih je ta naknada naplaćena, o porezima, naknadama ili provizijama koje je obustavio ili naplatio korisnicima platforme tokom perioda o kojem izvještava i preduzima mjere produbijene provjere, na osnovu Standarda zajedničkog izvještavanja, u skladu sa zakonom i drugim propisom. (2) Izvještajni operater platforme dužan je da, osim podataka iz stava 1 ovog člana, od naručioca oglasa i reklama pribavi i dostavi poreskom organu i podatke o: - pravnom licu: naziv i sjedište, matični broj i PIB, kao i ime i prezime odgovornog lica u tom pravnom licu; - fizičkom licu: ime i prezime, JMB i adresa prebivališta. (3) Izvještajni operater platforme dužan je da, vodi evidenciju o preduzetim aktivnostima i prikupljenim dokazima na koje se oslanja i istu čuva najmanje pet godina nakon isteka roka za	Djelimično usklađeno Potpuna usklađenost će se postići donošenjem Pravilnika o bližem načinu izvještavanja o korisnicima digitalnih platformi IV kvartal 2026
---	--	--

(f) PDV identifikacioni broj prodavca o kojem se izvještava, ako postoji; (g) datum rođenja prodavca o kojem se izvještava koji je fizičko lice; (h) identifikaciona oznaka finansijskog računa na koji se uplaćuje ili doznačuje naknada, u mjeri u kojoj je dostupan operateru platforme koji izvještava, a nadležni organ države članice čiji je prodavac o kojem se izvještava rezident u smislu odjeljka II. staaka D Priloga V. nije obavijestilo nadležne organe svih ostalih država članica da ne namjerava upotrebljavati identifikacionu oznaku finansijskog računa u tu svrhu; (i) ako se razlikuje od imena prodavca o kojem se izvještava, uz identifikacionu oznaku finansijskog računa, ime vlasnika finansijskog računa na koji se uplaćuje ili doznačuje naknada, u mjeri u kojoj je dostupno operateru platforme koji izvještava te sve druge informacije za finansijsku identifikaciju dostupne operateru platforme koji izvještava u odnosu na tog vlasnika računa; (j) svaka država članica čiji je rezident prodavac o kojem se izvještava utvrđen na osnovu odjeljka II. stavka D Priloga V.; (k) ukupna plaćena ili doznačena naknada tokom svakog tromjesečnog perioda o kojem se izvještava i broj relevantnih aktivnosti u vezi s kojima je naknada plaćena ili doznačena; (l) sve takse, provizije ili porezi koje je platforma koja izvještava zadržala ili naplatila tokom svakog tromjesečnog perioda o kojem se izvještava. Ako prodavac o kojem se izvještava pruža usluge najma nekretnina, dostavljaju se sljedeće dodatne informacije: (a) adresa svake oglašene nekretnine, utvrđene na osnovu postupaka iz odjeljka II. stavka E Priloga V., i odgovarajući brojevi katastarskih čestica ili njihov ekvivalent na osnovu nacionalnog prava države članice u kojoj se nalazi, ako su dostupni; (b) ukupna plaćena ili doznačena naknada tokom svakog tromjesečnog perioda o kojem se izvještava i broj relevantnih aktivnosti pruženih u vezi sa svakom oglašenom nekretninom;	dostavljanje informacija za kalendarsku godinu na koju se evidencija odnosi. (4) Izvještajni operater platforme dužan je da, dostavlja potpune i tačne podatke iz st. 1 i 2 ovog člana, poreskom organu, za potrebe oporezivanja i razmjene informacija sa nadležnim organima države članice EU ili druge države odnosno teritorije države, u skladu sa zakonom i drugim propisom, odnosno potvrđenim međunarodnim sporazumima. (5) Izvještajni operater platforme, prije dostavljanja poreskom organu podataka iz st. 1 i 2 ovog člana o kojima izvještava, obavještava lice, čije podatke će prikupljati i dostavljati poreskom organu, radi razmjene informacija sa nadležnim organima države članice EU ili druge države odnosno teritorije države. (6) Izvještajni operater platforme dužan je da podatke iz st.1 i 2 ovog člana dostavlja nadležnom poreskom organu, na propisanom obrascu u elektronskom obliku, najkasnije do 31. januara godine koja slijedi godinu u kojoj je korisnik platforme identifikovan kao korisnik platforme o kojem se izvještava. (7) Izvještajni operater platforme i operater platforme koji ne izvještava dužni su da podnesu prijavu za registraciju nadležnom poreskom organu, u skladu sa ovim zakonom i zakonom o registraciji privrednih i drugih subjekata. (8) Ako je operater platforme Crne Gore identifikovan kao izvještajni operater platforme u više država može da izabere jednu državu u kojoj će ispuniti obavezu izvještavanja i dužan je da o tome obavijesti nadležni poreski organ Crne Gore i države u kojoj izvještava.	
---	---	--

(c) ako je dostupno, broj dana tokom kojih je bila iznajmljena svaka oglašena nekretnina u periodu o kojem se izvještava i vrsta svake oglašene nekretnine. 3. Izvještavanje na osnovu stava 2. ovog člana odvija se upotrebom standardnog obrasca u elektronskom obliku iz člana 20. stava 4. u roku od dva mjeseca od isteka perioda o kojem se izvještava, a na koje se odnose zahtjevi za izvještavanje koji se primjenjuju na operatera platforme koji izvještava. Prve informacije dostavljaju se za periode o kojima se izvještava od 1. Januara 2023. 4. Za potrebe usklađivanja s zahtjevima za izvještavanjem na osnovu stava 1. ovog člana, svaka država članica propisuje potrebna pravila u skladu s kojima se od operatera platforme koji izvještava zahtijeva da se registira u Uniji u smislu odjeljka I. stava A podstava 4. tačke (b) Priloga V. Nadležni organ države članice registracije dodjeljuje takvom operateru platforme koji izvještava individualni identifikacioni broj. Države članice propisuju pravila na osnovu kojih se operater platforme koji izvještava može odlučiti da se registira kod nadležnog organa jedne države članice u skladu s pravilima iz odjeljka IV. stava F Priloga V. Države članice preduzimaju potrebne mjere kako bi zahtijevale da se operateru platforme koji izvještava u smislu odjeljka I. stava A podstava 4. tačke (b) Priloga V., čija je registracija opozvana u skladu s odjeljkom IV. stavom F podstavom 7. Priloga V., može dopustiti da se ponovno registira samo pod uslovom da organima dotične države članice pruži odgovarajuće garancije u pogledu svoje obaveze da ispuni zahtjeve za izvještavanje unutar Unije, uključujući sve preostale neispunjene zahtjeve za izvještavanje. Komisija podzakonskim aktima propisuje praktične aranžmane potrebne za registraciju i identifikaciju operatera platformi koji izvještavaju. Ti akti se donose u skladu s postupkom iz člana 26. stava 2. 5. Ako se operater platforme smatra isključenim operaterom platforme, nadležni organ države članice u kojoj je dostavljen dokaz u skladu s odjeljkom I. stavom A podstavom 3. Priloga V.	(9) Bliži način izvještavanja iz stava 6 ovog člana propisuje Ministarstvo. Član 22 Podzakonski akti iz člana 14g stav 8 i člana 14h stav 8 ovog zakona donijete se u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.	
--	--	--

obavještava o tome nadležne organe svih drugih država članica na odgovarajući način, uključujući sve naknadne promjene. 6. Komisija do 31. decembra 2022. uspostavlja centralni registar u kojem se upisuju informacije o kojima se obavještava u skladu sa stavom 5. ovog člana i koje se dostavljaju u skladu s odjeljkom IV. stavom F podstavom 2. Priloga V. Taj centralni registar dostupan je nadležnim organima svih država članica. 7. Komisija podzakonskim aktima, nakon obrazloženog zahtjeva države članice ili na sopstvenu inicijativu, utvrđuje dali su informacije koje je potrebno automatski razmijeniti na osnovu sporazuma između nadležnih organa dotične države članice i jurisdikcije izvan Unije, u smislu odjeljka I. stava A podstava 7. Priloga V., jednakovrijedne onima navedenima u odjeljku III. stavu B Priloga V. Ti akti se donose u skladu s postupkom iz člana 26. stava 2. Država članica koja traži mjeru iz prvog podstava Komisiji šalje obrazloženi zahtjev. Ako smatra da ne raspolaže svim informacijama potrebnim za procjenu zahtjeva, Komisija stupa u kontakt s dotičnom državom članicom u roku od dva mjeseca od primanja zahtjeva i navodi koje su joj dodatne informacije potrebne. Čim primi sve informacije koje smatra potrebnima, Komisija je dužna da u roku od mjesec dana izvijesti državu članicu koja je podnijela zahtjev, a Odboru iz članka 26. stava 2. da dostavi relevantne informacije. Kada djeluje na sopstvenu inicijativu, Komisija donosi podzakonski akt iz prvog podstava tek nakon što je država članica sklopila sporazum između nadležnih organa s jurisdikcijom izvan Unije kojim se zahtjeva automatska razmjena informacija o prodavcima koji ostvaruju dohodak od aktivnosti koje omogućuju platforme. Pri utvrđivanju da li su informacije jednakovrijedne u smislu prvog podstava u odnosu na relevantnu aktivnost, Komisija propisno uzima u obzir u kojoj mjeri sistem na koji se te informacije zasnivaju odgovara sistemu navedenom u Prilogu V., a posebno u odnosu: i. definicije pojmova „operater platforme koji izvještava”, „prodavac o kojem se izvještava” i „relevantna aktivnost”;		
--	--	--

ii.postupaka koji su primjenjivi u svrhu identifikacije prodavaca o kojima se izvještava; iii.zahtjeva za izvještavanje; i iv.pravila i administrativnih postupaka koje jurisdikcije izvan Unije trebaju uspostaviti kako bi se osigurala djelotvorna provedba postupaka dubinske analize i zahtjeva za izvještavanje navedenih u tom sistemu te usklađenost s njima. Isti postupak primjenjuje se za utvrđivanje da li informacije više nisu jednakovrijedne.”;		Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno tač.17 Uputstva o bližem načinu razmjene informacija kojima raspolaže organ uprave nadležan za poslove poreza sa nadležnim organom druge države („Sl.list CG”, br.68/22)	
9. član 8.b mijenja se kako slijedi: (a) stav 1. zamjenjuje se sljedećim: „1. Države članice jedanput godišnje dostavljaju Komisiji statističke podatke o opsegu automatskih razmjena na osnovu člana 8. st. 1. i 3.a, člana 8.aa i člana 8.ac te informacije o administrativnim i drugim relevantnim troškovima i koristima povezanim s obavljenim razmjenama te o mogućim promjenama za poreske uprave i treće strane.”; (b) stav 2. briše se.				

10. član 11. mijenja se kako slijedi: (a) stav 1. zamjenjuje se sljedećim: „1. U cilju razmjene informacija iz člana 1. stava 1., nadležni organ države članice može zatražiti od nadležnog organa druge države članice da službenici koje je ovlastio nadležni organ prve države članice i u skladu s postupnim radnjama koje je propisala druga država članica: (a) budu prisutni u službenim prostorijama u kojima upravna tijela države članice koja prima zahtjev obavljaju svoje dužnosti; (b) budu prisutni tijekom upravnih istraga koje se sprovode na državnom području države članice koja prima zahtjev; (c) prema potrebi, učestvuju u upravnim istragama koje sprovodi država članica koja prima zahtjev upotrebom elektronskih sredstava komunikacije. Organ koji prima zahtjev odgovara na zahtjev u skladu s prvim podstavom u roku od 60 dana od primitka zahtjeva potvrđujući svoj pristanak ili dostavlja razloge odbijanja organu koji podnosi zahtjev. Ako su zatražene informacije sadržane u dokumentaciji kojoj službenici organa koji prima zahtjev imaju pristup, službenicima organa koji podnosi zahtjev osiguravaju se kopije te dokumentacije.”;	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreskoj administraciji Član 8 Poslije člana 16c dodaju se sedam novih članova koji glase: “Učešće u postupku pružanja pomoći kod nadležnog organa Član 16h (1) Ovlašćeni službenici nadležnog organa koji podnosi zahtjev za uzajamnu pomoć mogu da, na osnovu dogovora sa nadležnim organom države koja prima zahtjev, u cilju naplate poreskih potraživanja, prisustvuju: a) u prostorijama nadležnog organa koji prima zahtjev tokom obavljanja njihovih poslova, b) tokom preduzimanja upravnih istraga na teritoriji države koja prima zahtjev, i c) pružiti pomoć službenicima nadležnog organa države koja prima zahtjev tokom sudskog postupka. (2) Poreski organ obavještava nadležnog organa druge države o prihvatanju ili odbijanju prijedloga za učešće u vršenju nadzora iz stava 1 ovog člana u roku od 60 dana od dana prijema istog. (3) Ovlašćeni službenici iz stava 1 ovog člana, moraju imati pisano ovlaštenje, koje u svakom momentu mogu pokazati, u kojem je naveden njihov identitet i zvanje u službi.”	Potpuno usklađeno
--	---	--------------------------

(b) u stavu 2 podstav 1 zamjenjuje se sljedećim: „Ako su prisutni tokom upravne istrage ili učestvuju pomoću elektronskih sredstava komunikacije, službenici organa koji podnosi zahtjev mogu obavljati razgovore s pojedincima i pregledati evidenciju shodno postupnim radnjama koje je utvrdila država članica kojoj je podnesen zahtjev.“ 11. u članu 12. stav 3. zamjenjuje se sljedećim: „3. Nadležni organ svake dotične države članice odlučuje o tome želi li učestvovati u uporednim nadzorima. Ono potvrđuje svoj pristanak ili saopštava razloge odbijanja organu koji je predložio uporedni nadzor u roku od 60 dana od primitka prijedloga.“; 12. dodaje se sljedeći odjeljak: „ODJELJAK II.a Zajednički nadzori Član 12.a Zajednički nadzori 1. Nadležni organ jedne države članice ili više njih može zatražiti od nadležnog organa druge države članice (ili drugih država članica) da izvrše zajednički nadzor. Nadležni organi koji primaju zahtjev odgovaraju na zahtjev za zajednički nadzor u roku od 60 dana od njegova primitka. Nadležni organ koji prima zahtjev može odbiti zahtjev nadležnog tijela države članice za zajedničku reviziju iz opravdanih razloga. 2. Nadležni organi države članice koja podnosi zahtjev i države članice koja prima zahtjev vrše zajedničke nadzore na prethodno dogovoren i koordiniran način, uključujući jezičko uređenje, te u skladu sa zakonima i zahtjevima za postupanje države članice u kojoj se odvijaju aktivnosti zajedničkog nadzora. U svakoj državi članici u kojoj se odvijaju aktivnosti zajedničkog nadzora nadležni organ te države članice imenuje predstavnika koji je odgovoran za nadzor i koordinaciju zajedničkog nadzora u toj državi članici. Ako su prisutni pri aktivnostima koje se sprovode u drugoj državi članici, prava i obveze službenika država članica koji učestvuju u zajedničkom nadzoru utvrđuju se u skladu sa zakonima države	Uporedni i zajednički nadzor Član 16g (1) Poreski organ i nadležni organ države članice EU, druge države odnosno teritorije države, mogu da, na osnovu zajedničkog dogovora, vrše uporedni odnosno zajednički nadzor kod jednog ili više fizičkih, odnosno pravnih lica u cilju dobijanja informacija koje su od zajedničkog ili komplementarnog interesa za te države. (2) Poreski organ obavještava nadležnog organa druge države o prihvatanju ili odbijanju prijedloga za učešće u vršenju nadzora iz stava 1 ovog člana u roku od 60 dana od dana prijema istog. (3) Poreski organ imenuje predstavnika koji je odgovoran za nadzor i koordinaciju sprovođenja nadzora iz stava 1 ovog člana. (4) Prava i obaveze službenika druge države koje učestvuju u zajedničkom nadzoru utvrđuju se u skladu sa zakonima države u kojoj se vrši zajednički nadzor. (5) Izuzetno od odredaba st. 1 i 3 ovog člana, nadležni poreski organ države u kojoj se vrši zajednički nadzor preduzima potrebne mjere kako bi: a) omogućila službenicima druge države koji vrše zajednički nadzor da obavljaju razgovor sa pojedinim licima i pregledaju evidenciju zajedno sa službenicima nadležnog organa države u kojoj se vrši zajednički nadzor; b) osigurala da se dokazi prikupljeni tokom vršenja zajedničkog nadzora mogu procijeniti i u pogledu dopuštenosti pod istim uslovima kao i u slučajevima nadzora u državi kada nadzor vrše samo službenici nadležnog organa te države,
---	--

Potpuno
usklađeno

članice u kojoj se odvijaju aktivnosti zajedničkog nadzora. Istovremeno poštujući zakone države članice u kojoj se odvijaju aktivnosti zajedničkog nadzora, službenici druge države članice ne smiju izvršavati ovlaštenja koja bi prelazile opseg ovlaštenja koja su im dodijeljena na osnovu zakonâ njihove države članice. 3. Ne dovodeći u pitanje stava 2., država članica u kojoj se odvijaju aktivnosti zajedničkog nadzora preduzima potrebne mjere kako bi: (a) dopustila službenicima drugih država članica koji učestvuju u aktivnostima zajedničkog nadzora da obavljaju razgovore s pojedincima i pregledaju evidenciju zajedno sa službenicima države članice u kojoj se odvijaju aktivnosti zajedničkog nadzora, u skladu sa postupcima kojih je utvrdila država članica u kojoj se odvijaju te aktivnosti; (b) osigurala da se dokazi prikupljeni tokom aktivnosti zajedničkog nadzora mogu procijeniti, među ostalim i u pogledu njihove dopuštenosti, pod istim uslovima kao u slučaju nadzora koji se vrši u toj državi članici u kojoj učestvuju samo službenici te države članice, među ostalim tokom bilo kojeg postupka pritužbe, preispitivanja ili žalbe; (c) osigurala da jedna osoba ili više njih koje su predmet zajedničkog nadzora ili na koje on utiče uživaju ista prava i imaju iste obaveze kao u slučaju nadzora u kojem učestvuju samo službenici te države članice, među ostalim tokom bilo kojeg postupka pritužbe, preispitivanja ili žalbe. 4. Ako obavljaju zajednički nadzor, nadležni organi dviju ili više država članica nastoje se složiti u pogledu činjenica i okolnosti relevantnih za zajednički nadzor te na osnovi rezultata zajedničkog nadzora postiči dogovor o poreskom položaju osobe ili osoba koje su predmet nadzora. Nalazi zajedničkog nadzora uključuju se u završni izvještaj. Pitanja u vezi s kojima su nadležni organi saglasni odražavaju se u završnom izvještaju i uzimaju u obzir u relevantnim instrumentima koje izdaju nadležni organi država članica s nakon tog zajedničkog nadzora. U skladu sa prvim podstavom, djelovanja nadležnih organa države članice ili bilo kojih njihovih službenika nakon zajedničkog nadzora i svi daljnji postupci koji se odvijaju u toj državi članici, kao što su		
između ostalog i tokom postupka rješavanja po podnijetom prigovoru ili žalbi; c) osigurala da jedno ili više lica koji su predmet zajedničkog nadzora imaju ista prava i obaveze kao i slučaju kada nadzor vrše samo službenici nadležnog organa jedne države, između ostalog i tokom postupka rješavanja po podnijetom prigovoru ili žalbi. (6) Na osnovu rezultata zajedničkog nadzora nadležni organi država koje učestvuju u nadzoru će zauzeti stav o poreskom statusu lica koje je predmet nadzora i sačiniti izvještaj o izvršenom zajedničkom nadzoru. (7) Nadležni poreski organ države u kojoj je izvršen zajednički nadzor obavještava lice nad kojim je nadzor sproveden o ishodu zajedničkog nadzora i dostavlja mu izvještaj o izvršenom zajedničkom nadzoru u roku od 60 dana od sačinjavanja izvještaja.		

odluka poreskih organa, žalbeni postupak ili postupak nagodbe u vezi s time, odvijaju se u skladu s nacionalnim pravom te države članice. 5. Jedna ili više osoba nad kojima je izvršen nadzor obavještavaju se o ishodu zajedničkog nadzora, uključujući kopiju završnog izvještaja u roku od 60 dana od izdavanja završnog izvještaja.”;	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	
13. član 16. mijenja se kako slijedi: (a) u stavu 1 podstav 1 zamjenjuje se sljedećim: „1. Informacije koje se na osnovu ove Direktive razmjenjuju među državama članicama u bilo kojem obliku obuhvaćene su obavezom čuvanja službene tajne i uživaju zaštitu koja se primjenjuje na slične informacije na osnovu nacionalnog prava države članice koja ih je primila. Te informacije mogu se upotrebljavati za procjenu, primjenu i sprovođenje nacionalnog prava država članica o porezima kako se navodi u članu 2. te o PDV-u i drugim indirektnim porezima.”;			

(b) stav 2. zamjenjuje se sljedećim: „2. Uz saglasnost nadležnog organa države članice koja razmjenjuje informacije na osnovu ove Direktive, i samo ako je to dopušteno na osnovu nacionalnog prava države članice nadležnog tijela koje prima informacije, informacije i dokumenti primljeni na osnovu ove Direktive mogu se upotrebiti u druge svrhe osim onih navedenih u stavu 1. Takva saglasnost se daje da se informacije mogu koristiti u slične svrhe u državi članici nadležnog organa koje ih je dostavilo. Nadležni organ svake države članice može nadležnim organima svih ostalih država članica dostaviti popis svrha u koje se informacije i dokumenti mogu koristiti, u skladu s njenim nacionalnim pravom, osim onih navedenih u stavu 1. Nadležni organ koji prima informacije i dokumenta može zaprimljene informacije i dokumente koristiti i bez saglasnosti iz prvog podstava ovog stava u bilo koju svrhu koju je navela država članica koja ih dostavlja.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	
14. član 20. mijenja se kako slijedi: (a) u stavu 2. prvi podstav zamjenjuje se sljedećim: „2. Standardni obrazac iz stava 1. uključuje najmanje sljedeće informacije koje treba osigurati tijelo koje podnosi zahtjev: (a) identitet lica koji je predmet ispitivanja ili istrage i, u slučaju grupnih zahtjeva iz članka 5.a stavka 3., detaljan opis grupe; (b) poresku svrhu za koju se traže informacije.”;	Nema odgovarajuće odredbe	Djelimično usklađeno	Potpuno usklađeno čl.16 st.3 i 4 Zakona o poreskoj administraciji („Sl. list RCG”, br. 65/01, 80/04 i 29/05 i „Sl. list CG”, br. 73/10, 20/11, 28/12, 8/15, 47/17, 52/19,145/21 i 15/25)

(b) st. 3. i 4. zamjenjuju se sljedećim: „3. Spontane informacije i potvrda o njihovu primitku na osnovu člana 9. odnosno 10., zahtjevi za administrativna obavještenja na osnovu člana 13., povratne informacije na osnovu člana 14. i obavještenja na osnovu člana 16. St. 2. i 3. te člana 24. stava 2. šalju se upotrebom standardnih obrazaca koje je donijela Komisija u skladu s postupkom iz člana 26. stavka 2. 4. Automatska razmjena informacija na osnovu čl. 8. i 8.ac obavlja se upotrebom standardnog formata u elektronskom obliku čija je svrha olakšati takvu automatsku razmjenu, koji je Komisija donijela u skladu s postupkom iz člana 26. stava 2.“;	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno čl.16b stav3 Zakona o poreškoj administraciji („Sl. list RCG“, br. 65/01, 80/04 i 29/05 i „Sl. list CG“, br. 73/10, 20/11, 28/12, ... i 15/25)	II kvartal 2026
15. u članku 21. dodaje se sljedeći stav: „7. Komisija razvija sigurnosni centralni sistem o administrativnoj saradnji u području oporezivanja te pruža tehničku i logističku podršku tom sistemu preko kojeg države članice komuniciraju upotrebom standardnih obrazaca na osnovu člana 20. St. 1. i 3. Nadležni organi svih država članica imaju pristup tom sistemu. Za potrebe prikupljanja statističkih podataka, Komisija ima pristup informacijama o razmjenama zabilježenim u sistemu koje se mogu automatski izvlačiti. Komisija ima pristup samo anonimnim i agregiranim podacima. Pristupom Komisije ne dovodi se u pitanje	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađenost će se postići izmjenom važećeg Uputstva bližem načinu razmjene informacija kojima raspolaže organ uprave nadležan za poslove poreza sa nadležnim organom druge	Potpuna usklađenost će se postići izmjenom važećeg Uputstva bližem načinu razmjene informacija kojima raspolaže organ uprave nadležan za poslove poreza sa nadležnim organom druge	

obaveza država članica da pružaju statističke podatke o razmjenama informacija u skladu s članom 23. stavom 4. Komisija podzakonskim aktima propisuje potrebne praktične aranžmane. Ti akti donose se u skladu s postupkom iz člana 26. stava 2.^o;	16. u članu 22. stavak 1.a zamjenjuje se sljedećim: „1.a Za potrebe sprovođenja i izvršavanja zakona država članica kojima se provodi ova Direktiva te za osiguravanje funkcioniranja administrativne saradnje koja se njome uspostavlja države članice zakonom predviđaju pristup poreskih organa mehanizmima, postupcima, dokumentima i informacijama iz čl. 13., 30., 31., 32.a i 40. Direktive (EU) 2015/849 Evropskog parlamenta i Savjeta (*1). (*1) Direktiva (EU) 2015/849 Evropskog parlamenta i Savjeta od 20. maja 2015. o sprječavanju korišćenja finansijskog sistema u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma, o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 Evropskog parlamenta i Savjeta te o stavljanju van snage Direktive 2005/60/EZ Evropskog parlamenta i Vijeća i Direktive Komisije 2006/70/EZ (SL L 141, 5.6.2015., str. 73.).“;	države („Sl.list CG“, br.68/22
	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno tač.22 i 24 Uputstva o bližem načinu razmjene informacija kojima raspolaže organ uprave nadležan za poslove poreza sa nadležnim organom druge države („Sl.list CG“, br.68/22
	Nema odgovarajuće odredbe	

17. u članu 23.a stav 2. zamjenjuje se sljedećim: „2. Informacije koje država članica dostavlja Komisiji na osnovu člana 23. te svaki izvještaj ili dokument koji Komisija izradi koristeći se takvim informacijama mogu se proslijediti drugim državama članicama. Takve proslijedene informacije obuhvaćene su obavezom čuvanja službene tajne i uživaju zaštitu koja se primjenjuje na slične informacije na osnovu nacionalnog prava države članice koja ih je primila. Izvještaji i dokumenta iz prvog podstava koje izradi Komisija države članice mogu koristiti samo u analitičke svrhe te se ne smiju objavljivati ili davati na raspolaganje drugim licima ili tijelima bez izričite suglasnosti Komisije. Nezavisno od prvog i drugog podstava, Komisija može jedanput godišnje objaviti anonimne sažetke statističkih podataka koje su joj države članice dostavile u skladu s članom 23. stav 4.“; 18. član 25. zamjenjuje se sljedećim: „Član 25. Zaštita podataka 1. Sva razmjena informacija na osnovu ove Direktive podliježe Uredbi (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Savjeta (*2). Međutim, države članice za potrebe pravilne primjene ove Direktive ograničavaju opseg obaveza i prava predviđenih članom 13., članom 14. stav 1. i članom 15. Uredbe (EU) 2016/679 u mjeri u kojoj je to potrebno kako bi se očuvali interesi iz člana 23. stav 1. tačka (e) te uredbe. 2. Na svaku obradu ličnih podataka u institucijama, organima, zavodima i agencijama Unije na osnovu ove Direktive primjenjuje se Uredba (EU) 2018/1725 Evropskog parlamenta i Savjeta (*3). Međutim, za potrebe pravilne primjene ove Direktive, opseg obaveza i prava predviđenih članom 15., članom 16. stav 1. i čl.17. do 21. Uredbe (EU) 2018/1725 ograničen je u mjeri u kojoj je to potrebno kako bi se zaštitili interesi iz člana 25. stav 1. tačka (c) te uredbe. 3. Finansijske institucije koje izvještavaju, posrednici, operateri platformi koji izvještavaju i nadležni organi država članica smatraju	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreskoj administraciji Član 8 Poslije člana 16c dodaju se sedam novih članova koji glase: „Zaštita podataka Član16d (1) Poreski organ, izvještajna finansijska institucija, izvještajni operater platforme i izvještajni pružalac usluga povezanih sa kriptoinovinom smatraju se rukovodcima zbirke podataka kada samostalno ili zajednički utvrđuju svrhu i način obrade ličnih podataka u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti. (2) Izvještajna finansijska institucija, izvještajni operater platforme ili izvještajni pružalac usluga povezanih sa kriptoinovinom obavještavaju lice o kojem se izvještava da će informacije koje se na njega odnose prikupljati i dostavljati u skladu s ovim zakonom i tom licu pružaju sve informacije u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti prije izvještavanja o tim informacijama kako bi to lice moglo ostvariti svoja prava na zaštitu podataka. (3) Izvještajni operater platforme obavještava korisnika platforme o kojem izvještava da je podatke o plaćenju naknadi dostavio nadležnom poreskom organu. (4) Izvještajni pružalac usluga povezanih sa kriptoinovinom obavještava korisnika kriptoinovine o kojem izvještava da je podatke o ostvarenim prihodima po osnovu prodaje ili sticanja kriptoinovine dostavio nadležnom poreskom organu.	Potpuno usklađeno	U Poreskoj upravi u toku je razvoj Integrisanog sistema za upravljanje prihodima (IRMS) preko kojeg će se odvijati razmjena informacija upotrebom standardnih obrazaca
--	--	--------------------------	---

se voditeljima obrade podataka kada samostalno ili zajednički utvrđuju svrhu i načine obrade ličnih podataka u smislu Uredbe (EU) 2016/679. 4. Nezavisno od stava 1., svaka država članica osigurava da svaka finansijska institucija koja izvještava, posrednik ili operater platforme koji izvještava, zavisno od slučaja koji su pod njezinom jurisdikcijom: (a) obavještavaju svakog pojedinca da će se informacije koje se na njega odnose prikupljati i razmjenjivati u skladu s ovom Direktivom; i (b) svakom fizičkom licu pružaju sve informacije koje ima pravo dobiti od voditelja obrade podataka, i to pravovremeno kako bi to fizičko lice moglo ostvariti svoja prava na zaštitu podataka, a u svakom slučaju, prije izvještavanja o tim informacijama. Nezavisno od prvog podstava tačke (b), svaka država članica propisuje pravila kojima se operater platformi koji izvještava obavezuje na obavještavanje prodavaca o kojima se izvještava o prijavljenoj naknadi. 5. Informacije obrađene u skladu s ovom Direktivom zadržavaju se toliko dugo koliko je to potrebno za ostvarivanje svrhe ove Direktive te u svakom slučaju u skladu s nacionalnim pravilima o zastari koja se primjenjuju na pojedinačnog voditelja obrade podataka. 6. Država članica u kojoj je došlo do povrede podataka bez odlaganja izvještava Komisiju o toj povredi podataka i svim naknadnim korektivnim mjerama. Komisija bez odlaganja obavještava sve države članice o povredi podataka koja joj je prijavljena ili o kojoj ima saznanja te o svim korektivnim mjerama. Svaka država članica može suspendovati razmjenu informacija s državom članicom ili državama članicama u kojima je došlo do povrede podataka slanjem pisanog obavještenja Komisiji i dotičnoj državi članici ili dotičnim državama članicama. Takva suspenzija odmah proizvodi dejstvo. Država članica ili države članice u kojima je došlo do povrede podataka dužne su istražiti, ograničiti i otkloniti povredu podataka te podnošenjem pisanog zahtjeva Komisiji zatražiti suspenziju pristupa mreži CCN za potrebe ove Direktive, ako se povreda	Povreda podataka Član 16e (1) Povredom podataka u smislu ovog zakona smatra se povreda sigurnosti koja dovodi do uništenja, gubitka, izmjene ili bilo kakvog neprimjerenog i neovlaštenog pristupa informacijama, njihovog otkrivanja ili upotrebe, uključujući lične podatke koji se prenose, čuvaju ili na drugi način obrađuju, kao rezultat namjernih nezakonitih radnji, nepažnje ili nesreća. (2) Povreda podataka iz stava 1 ovog člana može se odnositi na povjerljivost, dostupnost i cjelovitost podataka. (3) Poreski organ će bez odlaganja obavijestiti Evropsku komisiju o svakoj povredi podataka i svim naknadnim korektivnim mjerama koje su preduzete. (4) Poreski organ će, u pisanom obliku, zatražiti od Evropske komisije da obustavi pristup Zajedničkoj komunikacionoj mreži za potrebe razmjene informacija ako se povreda podataka ne može odmah i na odgovarajući način staviti pod kontrolu. (5) Poreski organ može pisanim putem obavijestiti Evropsku komisiju, državu članicu EU ili drugu državu u kojoj je došlo do povrede podataka o obustavi razmjene informacija s navedenom državom."	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno čl.6 stav 1 tačka 3 Zakona o poreskoj administraciji („Sl. list RCG”, br. 65/01, 80/04 i 29/05 i „Sl. list CG”, br. 73/10, 20/11, 28/12, ... i 15/25)
--	---	--------------------------	--------------------------	--

			podataka ne može odmah i na odgovarajući način ograničiti. Na takav zahtjev Komisija suspenduje pristup mreži CCN za tu državu članicu ili te države članice za potrebe ove Direktive. Komisija po primitku obavještenja o otklanjanju povrede podataka od strane države članice u kojoj je došlo do povrede podataka ponovno uspostavlja pristup mreži CCN za dotičnu državu članicu ili države članice za potrebe ove Direktive. Ako jedna ili više država članica od Komisije zatraže zajedničku provjeru uspješnog otklanjanja povrede podataka, Komisija nakon takve provjere ponovno uspostavlja pristup mreži CCN za dotičnu državu članicu ili države članice za potrebe ove Direktive. Ako dođe do povrede podataka u centralnom direktoratu ili mreži CCN za potrebe ove Direktive i ako bi to moglo uticati na razmjene država članica putem mreže CCN, Komisija bez nepotrebnog odlaganja obavještava države članice o povredi podataka i svim preduzetim korektivnim mjerama. Takve korektivne mjere mogu uključivati suspenziju pristupa centralnom direktoratu ili mreži CCN u za potrebe ove Direktive dok se povreda podataka ne otkloni. 7. Države članice, uz pomoć Komisije, dogovaraju praktične aranžmane potrebne za sprovođenje ovog člana, uključujući postupke upravljanja povredama podataka koje su usklađene s međunarodno priznatom dobrom praksom i, ako je to primjereno, zajednički sporazum voditeljâ obrade podataka, sporazum između izvršitelja obrade podataka i voditelja obrade podataka, ili njihove predloške. (*2) Uredba (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Savjeta od 27. aprila 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju van snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.)." (*3) Uredba (EU) 2018/1725 Evropskog parlamenta i Savjeta od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom ličnih podataka u institucijama, organima, zavodima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju van snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ (SL L 295, 21.11.2018., str. 39.)."
--	--	--	---

19. član 25.a zamjenjuje se sljedećim: „Član 25.a Sankcije Države članice propisuju pravila o sankcijama koje se primjenjuju u slučaju kršenja nacionalnih odredaba donijetih na osnovu ove Direktive koje se odnose na čl. 8.aa, 8.ab i 8.ac te donose sve potrebne mjere kako bi osigurale njihovu provedbu. Predviđene sankcije moraju biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće.”; 20. dodaje se Prilog V., čiji je tekst naveden u Prilogu ovoj Direktivi.	Član 19 U članu 105 stav 1 mijenja se i glasi: “(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000 eura do 15.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, pravno lice-privredno društvo-dio stranog društva, odnosno podružnica ako: 1) ne pruži poreskom organu, na njegov zahtjev i u roku koji odredi, sve raspoložive informacije, neophodne za utvrđivanje činjeničnog stanja od značaja za oporezivanje (član 14c stav 1); 2) ne pruži poreskom organu informacije koje traži u pisanom obliku (član 14c stav 3); 3) ne dostavi poreskom organu podatke, izvještaje i dokumentaciju sa kojima raspolaže, a koje su od značaja za oporezivanje u skladu sa zakonom (član 14d); 4) ne identifikuje račune koje posjeduje ili kontroliše rezident države članice EU, druge države ili teritorije države, ne prikuplja informacije o stanju, izvršenim transakcijama sa tih računa i ostvarenim prihodima tih lica po osnovu određenih vrsta dohotka i kapitala i ne preduzima mjere produbljene provjere (član 14e stav 1); 5) ne daje tačne informacije u okviru dokumentacije, uključujući izjavu, odnosno potvrdu o rezidentnosti izvještajnoj finansijskoj instituciji, u toku postupka produbljene provjere (član 14e stav 3); 6) ne dostavi poreskom organu potpune i tačne informacije iz člana 14e stav 1 ovog zakona, radi	Potpuno usklađeno
---	--	--------------------------

			razmjene informacija sa nadležnim organima države članice EU ili druge države odnosno teritorije države (član 14e stav 4); 7) ne vodi evidenciju o preduzetim aktivnostima i prikupljenim dokazima na koje se oslanja radi dostavljanja informacija i istu ne čuva najmanje pet godina nakon isteka roka za dostavljanje informacija za kalendarsku godinu na koju se evidencija odnosi (član 14e stav 5); 8) ne dostavi poreskom organu, informacije i podatke o računima iz člana 14e stav 1 ovog zakona, na propisanom obrascu u elektronskom obliku, jednom godišnje, do 30. juna tekuće za prethodnu godinu (član 14e stav 7); 9) ne dostavi poreskom organu, objedinjene podatke za svakog člana međunarodne grupe povezanih pravnih lica koji obavljaju djelatnost u državi članici EU ili drugoj državi odnosno teritoriji države, o ostvarenim prihodima, dobiti/gubitku prije oporezivanja, obračunatom i plaćenom porezu na dobit, prijavljenom kapitalu, akumuliranoj dobiti, broju zaposlenih i materijalnoj imovini, prema navedenim državama, odnosno teritorijama država (član 14f stav 1); 10) ne dostavi poreskom organu, pored podataka iz člana 14f stav 1 ovog zakona i podatke o identifikaciji svakog člana međunarodne grupe utvrđujući državu, odnosno teritoriju države rezidentnosti i državu, odnosno teritoriju države u kojoj podliježe oporezivanju po osnovu poslovanja preko stalne poslovne jedinice ako se razlikuje od države, odnosno teritorije države rezidentnosti, kao i vrstama djelatnosti koje obavlja (član 14f stav 2); 11) ne dostavi podatke iz člana 14f st. 1 i 2 ovog zakona poreskom organu, radi razmjene
--	--	--	--

			informacija sa nadležnim organima države članice EU ili druge države odnosno teritorije države, na propisanom obrascu u elektronskom obliku, u roku od 12 mjeseci, nakon isteka fiskalne godine za koju se podaci dostavljaju (član 14f stav 3); 12) ne prikuplja podatke i ne vodi evidenciju o korisnicima platforme, odnosno naručiocima oglasa o prodaji i iznajmljivanju nepokretnosti i parking mjesta, prodaji proizvoda i pružanju usluga i iznajmljivanju bilo koje vrste prevoza, o ukupno plaćenim naknadama i broj relevantnih aktivnosti u vezi kojih je ta naknada naplaćena, o porezima, naknadama ili provizijama koje je obustavio ili naplatio korisnicima platforme tokom perioda o kojem izvještava i ne preduzima mjere produbljene provjere (član 14g stav 1); 13) ne pribavi i ne dostavi poreskom organu i podatke o naručiocu oglasa i reklama, i to o: -pravnom licu: naziv i sjedište, matični broj i PIB, kao i ime i prezime odgovornog lica u tom pravnom licu; - fizičkom licu: ime i prezime, JMB i adresa prebivališta (član 14g stav 2); 14) ne vodi evidenciju o preduzetim aktivnostima i prikupljenim dokazima na koje se oslanja i istu ne čuva najmanje pet godina nakon isteka roka za dostavljanje informacija za kalendarsku godinu na koju se evidencija odnosi (član 14g stav 3); 15) ne dostavlja potpune i tačne podatke iz člana 14g st. 1 i 2 ovog zakona poreskom organu, za potrebe oporezivanja i razmjene informacija sa nadležnim organima države članice EU ili druge države odnosno teritorije države (član 14g stav 4); 16) ne dostavlja nadležnom poreskom organu podatke iz člana 14g st. 1 i 2 ovog zakona, na propisanom obrascu u elektronskom obliku,
--	--	--	--

			najkasnije do 31. januara godine koja slijedi godinu u kojoj je korisnik platforme identifikovan kao korisnik platforme o kojem se izvještava (član 14g stav 6); 17) ne podnese prijavu za registraciju nadležnom poreskom organu, u skladu sa ovim zakonom i zakonom o registraciji (član 14g stav 7); 18) ne obavijesti nadležni poreski organ Crne Gore da je obveznik izvještavanja u drugoj državi (član 14g stav 8); 19) ne prikuplja podatke i ne vodi evidenciju o korisnicima kriptovaluta, fizičkih ili pravnih lica koji su korisnici o kojim se izvještava ili imaju jedno ili više fizičkih lica koja imaju kontrolu, a koji su lica o kojim se izvještava, kao i o pruženim uslugama korisnicima kriptovaluta, preduzetim aktivnostima, nalogima i sprovedenim transakcijama sa iznosima i datumima transakcija i ostvarenim prihodima po osnovu prodaje ili sticanja kriptovaluta za svaku vrstu kriptovaluta o kojoj se izvještava sa stanjem imovine na kraju izvještajnog perioda i ne preduzima mjere produbljene provjere (član 14h stav 1); 20) ne pribavi i ne dostavi poreskom organu i podatke o vlasniku odnosno korisniku kriptovaluta, i to o: - pravnom licu: naziv i sjedište, matični broj i PIB, kao i ime i prezime odgovornog lica u tom pravnom licu; - o fizičkom licu: ime i prezime, JMB i adresa prebivališta (član 14h stav 2); 21) ne vodi evidenciju o preduzetim aktivnostima i prikupljenim dokazima na koje se oslanja i istu ne čuva najmanje pet godina nakon isteka roka za dostavljanje informacija za kalendarsku godinu na koju se evidencija odnosi (član 14h stav 3);
--	--	--	--

			22) ne dostavlja potpune i tačne podatke iz člana 14h st. 1 i 2 ovog zakona poreskom organu, za potrebe oporezivanja i razmjene informacija sa nadležnim organima države članice EU ili druge države odnosno teritorije države (član 14h stav 4); 23) ne dostavlja nadležnom poreskom organu podatke iz člana 14h stav 1 ovog zakona, na propisanom obrascu u elektronskom obliku, najkasnije do 31. januara godine koja slijedi godinu u kojoj je korisnik kriptovalutne identifikovan kao korisnik o kojem se izvještava (član 14h stav 6); 24) ne podnese prijavu za registraciju kod nadležnog poreskog organa, u skladu sa ovim zakonom i zakonom o registraciji (član 14g stav 7); 25) ne obavijesti nadležni poreski organ Crne Gore da je obveznik izvještavanja u drugoj državi (član 14h stav 8); 26) ne imenuje poreskog punomoćnika i o tome ne obavijesti nadležni poreski organ u roku od deset dana od dana početka ostvarivanja prihoda, odnosno sticanja imovine u Crnoj Gori (član 26 stav 2); 27) ne podnese poreskom organu prijavu za registraciju u roku od pet radnih dana od dana upisa u odgovarajući registar u skladu sa zakonom (član 32 stav 1); 28) ne obavijesti poreski organ o svim promjenama koje nastanu u toku poslovanja, a odnose se na upisane podatke u registar, u roku od 15 dana od dana nastanka promjene (član 33); 29) ne podnese poreskom organu izvještaj iz člana 40 stav 2 ovog zakona, do 15. u mjesecu, za isplate izvršene u prethodnom mjesecu (član 40 stav 4); 30) ne podnese poreskom organu pojedinačnu poresku prijavu, najkasnije do 31. januara tekuće, za prethodnu godinu (član 40 stav 5).⁶
--	--	--	---

			Član 20 U članu 105a stav 1 na kraju tačke 7 tačka se zamjenjuje tačka-zarezom i dodaju pet novih tačaka koje glase: „12) ne podnese prijavu za registraciju kod nadležnog poreskog organa, u skladu sa ovim zakonom i zakonom o registraciji privrednih i drugih subjekata (član 14g stav 7).	

i. u podstavu 1 podtačka (a) zamjenjuje se sljedećim: „(a) za potrebe član 8. stava 1. i čl. od 8.a do 8.ad, sistemsko dostavljanje prethodno definisanih informacija drugoj državi članici, bez prethodnog zahtjeva, u unaprijed utvrđenim pravilnim intervalima. Za potrebe člana 8. stava 1., upućivanje na dostupne informacije odnosi se na informacije iz poreske evidencije države članice koja dostavlja informacije koje su raspoložive u skladu s postupcima za prikupljanje i obradu podataka u toj državi članici;”; ii. u prvom podstavku podtačka (c) zamjenjuje se sljedećim: „(c) za potrebe svih određaba ove Direktive, osim člana 8. stavaka 1. i 3.a te čl. od 8.a do 8.ad, sistemsko priopćavanje unaprijed definiranih informacija iz prvog podstavka podtačka (a) i (b) ove tačke.”; iii. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim: „U kontekstu ovog članka, člana 8. St. 3.a i 7.a, člana 21. stava 2. i Priloga IV., svaki pojam ispisan velikim slovima ima značenje iz odgovarajućih definicija u Prilogu I. U kontekstu člana 21. stava 5. i člana 25. St. 3. i 4., svaki pojam ispisan velikim slovima ima značenje iz odgovarajućih definicija u Prilogu I., V. ili VI. U kontekstu člana 8.aa i Priloga III., svaki pojam ispisan velikim slovima ima značenje iz odgovarajuće definicije u Prilogu III. U kontekstu člana 8.ac i Priloga V., svaki pojam ispisan velikim slovima ima značenje iz odgovarajućih definicija u Prilogu V. U kontekstu člana 8.ad i Priloga VI., svaki pojam ispisan velikim slovima ima značenje iz odgovarajućih definicija u Prilogu VI.”; (b) u tački 14. Podstavu 1 podtačka (d) zamjenjuje se sljedećim: „(d) odnosi se na prekograničnu transakciju ili pitanje uspostavlja li se obavljanjem djelatnosti osobe u drugoj jurisdikciji stalna poslovna jedinica ili na pitanje je li fizička osoba rezident u poreske svrhe u državi članici koja je izdala poresko mišljenje; i”; (c) dodaju se sljedeće tačke: „28. ‘dohodak od neskrbničkih dividendi’ znači dohodak od dividendi ili drugi dohodak koji se u državi članici platilaca tretira kao dividende, a koji se isplaćuju ili doznaju na račun koji nije skrbnički račun kako je definisan u odjeljku VIII. stavu C podstavu 3. Priloga I.;	Nema odgovarajuće odredbe	Djelimično usklađeno	Potpuna usklađenost će se izvršiti izmjenom Uputstva o bližem načinu razmjene informacija kojima raspolaže organ uprave nadležan za poslove poreza sa nadležnim organom druge države („Sl. list CG”, broj 68/22) II kvartal 2026
--	----------------------------------	-----------------------------	--

29. „proizvodi životnog osiguranja koji nisu obuhvaćeni drugim pravnim instrumentima Unije o razmjeni informacija i drugim sličnim mjerama“ znači ugovori o osiguranju, osim ugovora o osiguranju uz mogućnost isplate otkupne vrijednosti police koji podliježu izvješćivanju na temelju odjeljka 1. Priloga I., u kojima se naknade iz ugovora plaćaju u slučaju smrti ugovarača osiguranja“; 30. „adresa distribuiranog zapisa“ znači adresa distribuiranog zapisa kako je navedena u Regulativi (EU) 2023/1114 Evropskog parlamenta i Vijeća (*1); 31. „klijent“, za potrebe člana 8.ab, znači svaki posrednik ili relevantni poreski obveznik koji prima usluge, uključujući pomoć, savjete, usmjeravanje ili smjernice, od posrednika koji podliježe obavezi čuvanja profesionalne tajne u vezi s prekograničnim aranžmanom o kojem se izvješćuje. (*1) Regulativa (EU) 2023/1114 Evropskog parlamenta i Savjeta od 31. maja 2023. o tržištima kriptovaluta i izmjeni Regulativa (EU) br. 1093/2010 i (EU) br. 1095/2010 te direktiva 2013/36/EU i (EU) 2019/1937 (SL L 150, 9.6.2023., str. 40.).“	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno Pravilnikom o bližem načinu izvješćivanja i obrascu na osnovu Standarda zajedničkog izvješćivanja („SI.list CG“, broj 143/25)
2. član 8. mijenja se kako slijedi: (a) u stavu 1. Podstav 1 zamjenjuje se sljedećim: „1. Nadležni organ svake države članice automatskom razmjenom dostavlja nadležnom organu svake druge države članice sve dostupne informacije u vezi s rezidentima te druge države članice, o sljedećim posebnim kategorijama dohotka i kapitala kako se one tumače u nacionalnom zakonodavstvu države članice koja dostavlja informacije o: (a) dohotku od zaposlenja; (b) naknadama direktora;			

(c) dohotku od proizvoda životnog osiguranja koji nisu obuhvaćeni drugim pravnim instrumentima Unije o razmjeni informacija i drugim sličnim mjerama; (d) penzijama; (e) vlasništvu nad nekretninama i prihodu od nekretnina; (f) naknadama za licence; (g) prihodu od neskrbnih dividendi, osim prihoda od dividendi izuzetih od poreza na dobit na osnovu člana 4., 5. ili 6. Direktive Savjeta 2011/96/EU (*2) (*2) Direktiva Savjeta 2011/96/EU od 30. novembra 2011. o zajedničkom sistemu oporezivanja koji se primjenjuje na matična društva i društva kćerki iz različitih država članica (SL L 345, 29.12.2011., str. 8.)." (b) u stavu 2. dodaje se sljedeći podstav: „Prije 1. januara 2026. države članice obavještavaju Komisiju o barem pet kategorija navedenih u stavu 1. prvom podstavu u pogledu kojih nadležni organ svake države članice automatskom razmjenom dostavlja nadležnom bilo koje druge države članice informacije o rezidentima te druge države članice. Takve informacije odnose se na oporezive periode koji počinju 1. januara 2026. ili nakon tog datuma.“ (c) stav 7.a zamjenjuje se sljedećim: „7.a Države članice osiguravaju da subjekti i računi koji se smatraju neizvještajnim finansijskim institucijama odnosno isključenim računima ispunjavaju sve zahtjeve navedene u odjeljku VIII. podstavu B.1 tački (c) i podstavu C.17. tački (g) Priloga I., a posebno da status finansijske institucije kao neizvještajne finansijske institucije ili status računa kao isključenog računa ne ugrožava svrhu ove Direktive.“	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno Uputstvom o bližem načinu razmjene informacija kojima raspolaže organ uprave nadležan za poslove poreza sa nadležnim organom druge države („Sl.list CG“, broj 68/22)
3. član 8.a mijenja se kako slijedi:			

(a) stav 4. zamjenjuje se sljedećim: „4. St. 1. i 2. ne primjenjuju se u slučaju kada se prethodno poreško mišljenje s prekograničnim učinkom odnosi isključivo na poreška davanja jednog fizičkog lica ili više njih, osim ako je to prethodno poreško mišljenje sa prekograničnim učinkom izdato, izmijenjeno ili produženo nakon 1. januara 2026. i ako (a) iznos transakcije ili niza transakcija prethodnog poreškog mišljenja s prekograničnim učinkom premašuje 1 500 000 EUR (ili jednakovrijedni iznos u bilo kojoj drugoj valuti), ako se takav iznos navodi u prethodnom poreškom mišljenju sa prekograničnim učinkom; ili (b) prethodnim poreškim mišljenjem sa prekograničnim učinkom utvrđuje se da li je lice rezident u poreske svrhe u državi članici koja izdaje poreško mišljenje. Za potrebe podstava 1 tačke (a) i ne dovodeći u pitanje iznos iz prethodnog poreškog mišljenja sa prekograničnim učinkom, u nizu transakcija koje se odnose na različitu robu, usluge ili imovinu iznos prethodnog poreškog mišljenja sa prekograničnim učinkom obuhvata ukupnu osnovnu vrijednost. Iznosi se ne sabiraju ako se transakcije za istu robu, usluge ili imovinu izvršavaju nekoliko puta. Nezavisno od podstava 1 tačka (b), razmjena informacija o prethodnim poreškim mišljenjima sa prekograničnim učinkom koja se odnose na fizička lica ne uključuje takva mišljenja o oporezivanju na izvoru u pogledu dohotka nerezidenata od zaposlenja, direktorskih naknada ili penzija.“ (b) stav 6. mijenja se kako slijedi: i. tačka (a) zamjenjuje se sljedećim: „(a) podatke o licu, osim fizičkog lica, izuzev ako se prethodno poreško mišljenje sa prekograničnim učinkom odnosi na fizičko lice i dostavlja se na osnovu st. 1. i 4., i prema potrebi o grupi lica kojoj pripada;“; ili. tačka (k) zamjenjuje se sljedećim: „(k) utvrđivanje bilo kojeg lica, osim fizičkog lica, osim ako se prethodno poreško mišljenje sa prekograničnim učinkom odnosi na fizičko lice i dostavlja se na osnovu st. 1. i 4., u drugim državama članicama, ako postoje, na koju bi moglo uticati prethodno poreško	Nema odgovarajuće odredbe	Nije usklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreškoj administraciji u dijelu koji se odnosi na prethodna poreška mišljenja sa prekograničnim učinkom i poreškim aranžmanima	II kvartal 2026
---	----------------------------------	-----------------------	--	------------------------

mišljenje sa prekograničnim učinkom ili prethodni sporazum o transfernim cijenama (pri čemu treba navesti sa kojim su državama članicama ta lica povezana); i”; 4. član 8.ab mijenja se kako slijedi: (a) u stavu 5. Podstav 1 zamjenjuje se sljedećim: „5. Svaka država članica može preduzeti mjere koje su potrebne kako bi posrednicima omogućilo izuzeće od obaveze podnošenja informacija o prekograničnom aranžmanu o kojem se izvještava, ako bi se obavezom izvještavanja prekršila obaveza čuvanja profesionalne tajne na osnovu nacionalnog prava te države članice. U takvim okolnostima, svaka država članica preduzima mjere koje su potrebne kako bi se od bilo kojeg posrednika kojem je odobreno izuzeće zahtijevalo da bez odgode obavještenja svojeg klijenta, ako je taj klijent posrednik, ili, ako takvog posrednika nema, ako je taj klijent relevantni poreski obveznik, o obavezama izvještavanja tog klijenta kojima podliježu na temelju stava 6.“ (b) stav 14. mijenja se kako slijedi: i. tačka (a) zamjenjuje se sljedećim: „(a) identifikaciju posrednika, osim posrednika izuzetih od obaveze izvještavanja zbog obaveze čuvanja profesionalne tajne na osnovu stava 5., i relevantnih poreskih obveznika, uključujući njihovo ime, datum i mjesto rođenja (u slučaju pojedinca), rezidentnost u poreske svrhe i poreski identifikacioni broj te, prema potrebi, lica koja su povezana društva relevantnog poreskog obveznika;”; ii. tačka (c) zamjenjuje se sljedećim: „(c) sažetak sadržaja prekograničnog aranžmana o kojem se izvještava, uključujući pozivanje na naziv pod kojim je opšte poznat, ako postoji, te opis relevantnih aranžmana i sve druge informacije koje bi nadležnom organu mogle pomoći u procjeni potencijalnog poreskog rizika a da se pritom ne otkrije poslovna, industrijska ili profesionalna tajna ili poslovni postupak, ili informacija čije bi otkrivanje bilo u suprotnosti s javnim poretom;”; 5. u članu 8.ac stav 2. Podstav 1 dodaje se sljedeća tačka: „(m) oznaka usluge identifikacije i država članica izdavanja, ako se operater platforme koji izvještava oslanja na direktnu potvrdu			
--	--	--	--

identiteta i boravišta prodavaoca putem usluge identifikacije koju je država članica ili Unija stavila na raspolaganje radi utvrđivanja identiteta i poreske rezidentnosti prodavca; u takvim slučajevima nije potrebno državi članici izdavanja oznake usluge identifikacije dostaviti informacije iz tač. od (c) do (g).”;	6. dodaje se sljedeći član: „Član 8.ad Područje primjene i uvjeti obvezne automatske razmjene informacija koje ostavljaju izvještajni pružaoci usluga povezanih s kriptovalutama 1. Svaka država članica preduzima potrebne mjere kako bi od izvještajnih pružalaca usluga povezanih s kriptovalutama zahtijevala da ispune zahtjeve za izvješćivanjem i provedu postupke dubinske analize utvrđene u odjeljcima II. odnosno III. Priloga VI. Svaka država članica osigurava i djelotvorno sprovođenje takvih mjera i usklađenost s njima u skladu s odjeljkom V. Priloga VI. 2. Na osnovu primjenjivih zahtjeva za izvješćivanje i postupaka dubinske analize sadržanih u odjeljcima II. odnosno III. Priloga VI., nadležni organ države članice u kojoj se odvija izvješćivanje iz stava 1. ovog člana putem automatske razmjene i u roku utvrđenom u stavu 6. ovog člana dostavlja informacije navedene u stavu 3. ovog člana nadležnim organima dotičnih država članica u skladu s praktičnim postupcima donesenima na osnovu člana 21. 3. Nadležni organ države članice dostavlja sljedeće informacije o svakom licu o kojem se izvješćava:	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreskoj administraciji Član 5 Poslije člana 14f dodaju se dva nova člana koji glase: “Izvješćivanje o korisnicima usluga povezanih sa kriptovalutama Član 14h (1) Izvještajni pružalac usluga povezanih sa kriptovalutama dužan je da, prikuplja podatke i vodi evidenciju o korisnicima kriptovalutama, fizičkih ili pravnih lica koji su korisnici o kojim se izvješćava ili imaju jedno ili više fizičkih lica koja imaju kontrolu, a koji su lica o kojim se izvješćava, kao i o pruženim uslugama korisnicima kriptovalutama, preduzetim aktivnostima, nalogima i sprovedenim transakcijama sa iznosima i datumima transakcija, kao i ostvarenim prihodima po osnovu prodaje ili sticanja kriptovalutama za svaku vrstu kriptovalutama	Djelimično usklađeno Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta kojim će se bliže urediti način izvješćivanja IV kvartal 2026
---	--	---	--

(a) ime, adresu, državu članicu ili države članice rezidentnosti, PIB(-ove) i, u slučaju pojedinca, datum i mjesto rođenja svakog korisnika o kojem se izvještava te, u slučaju bilo kojeg subjekta za koji je, nakon primjene postupaka dubinske analize utvrđene u odjeljku III. Priloga VI., utvrđeno da ima jedno ili više lica koja imaju kontrolu, a koja su lica o kojima se izvještava, ime, adresu, državu članicu ili države članice rezidentnosti i PIB(-ove) subjekta te ime, adresu, državu članicu ili države članice rezidentnosti, PIB(-ove) te datum i mjesto rođenja svakog lica koje ima kontrolu nad subjektom koje je lice o kojem se izvještava, kao i ulogu ili uloge na osnovu kojih svako takvo lice o kojoj se izvještava je lice koje ima kontrolu nad subjektom; Nezavisno od podstava 1 ove tačke, ako se izvještajni pružalac usluga povezanih s kriptoinovinom oslanja na direktnu potvrdu identiteta i rezidentnosti lica o kojem se izvještava putem usluge identifikacije koju je država članica ili Unija stavila na raspolaganje radi utvrđivanja identiteta i rezidentnosti u poreske svrhe lica o kojem se izvještava, informacije koje treba dostaviti državi članici izdavanja oznake usluge identifikacije u pogledu lica o kojem se izvještava su ime, oznaka usluge identifikacije i država članica izdavanja, kao i uloga ili uloge na osnovu kojih je svako lice o kojem se izvještava lice koje ima kontrolu nad subjektom; (b) ime, adresu, PIB i, ako je dostupan, individualni identifikacioni broj iz stava 7. i globalnu identifikacionu oznaku pravnog subjekta izvještajnog pružaoca usluga povezanih s kriptoinovinom; (c) za svaku vrstu kriptoinovine o kojoj se izvještava u pogledu koje je izvještajni pružalac usluga povezanih s kriptoinovinom proveo transakcije o kojima se izvještava tokom relevantne kalendarske godine ili drugog odgovarajućeg izvještajnog perioda, prema potrebi: - puni naziv vrste kriptoinovine o kojoj se izvješćuje; - ukupan bruto plaćeni iznos, ukupan broj jedinica i broj transakcija o kojima se izvješćuje u pogledu stjecanja u fiducijarnoj valuti;	o kojoj se izvještava sa stanjem imovine na kraju izvještajnog perioda i preduzima mjere produbijene provjere, na osnovu Standarda zajedničkog izvještavanja, u skladu sa zakonom i drugim propisom. (2) Izvještajni pružalac usluga povezanih sa kriptoinovinom dužan je da, osim podataka iz stava 1 ovog člana, od vlasnika odnosno korisnika kriptoinovine pribavi i dostavi poreskom organu i podatke o: - pravnom licu: naziv i sjedište, matični broj i PIB, kao i ime i prezime odgovornog lica u tom pravnom licu; - o fizičkom licu: ime i prezime, JMB i adresa prebivališta. 3) Izvještajni pružalac usluga povezanih sa kriptoinovinom dužan je da, vodi evidenciju o preduzetim aktivnostima i prikupljenim dokazima na koje se oslanja i istu čuva najmanje pet godina nakon isteka roka za dostavljanje informacija za kalendarsku godinu na koju se evidencija odnosi. (4) Izvještajni pružalac usluga povezanih sa kriptoinovinom dužan je da, dostavlja potpune i tačne podatke iz st. 1 i 2 ovog člana poreskom organu, za potrebe oporezivanja i razmjene informacija sa nadležnim organima države članice EU ili druge države odnosno teritorije države, u skladu sa zakonom i drugim propisom, odnosno potvrđenim međunarodnim sporazumima. (5) Izvještajni pružalac usluga povezanih sa kriptoinovinom, prije dostavljanja poreskom organu podatke iz st. 1 i 2 ovog člana o kojima izvještava, obavještava lice, čije podatke će prikupljati i dostavljati poreskom organu, radi razmjene informacija sa nadležnim organima
---	--

iii. ukupan bruto primljeni iznos, ukupan broj jedinica i broj transakcija o kojima se izvješćuje u pogledu prodaje u fiducijarnoj valuti; iv. ukupnu poštenu tržišnu vrijednost, ukupan broj jedinica i broj transakcija o kojima se izvješćuje u pogledu stjecanja druge kriptovalute o kojoj se izvješćuje; v. ukupnu poštenu tržišnu vrijednost, ukupan broj jedinica i broj transakcija o kojima se izvješćuje u pogledu prodaje druge kriptovalute o kojoj se izvješćuje; vi. ukupnu poštenu tržišnu vrijednost, ukupan broj jedinica i broj maloprodajnih platnih transakcija o kojima se izvješćuje; vii. ukupnu poštenu tržišnu vrijednost, ukupan broj jedinica i broj transakcija o kojima se izvješćuje, dalje podijeljene prema vrsti prijenosa, ako je poznata izvještajnom pružatelju usluga povezanih s kriptovalutom, u pogledu prijenosa korisniku o kojem se izvješćuje koji nisu obuhvaćeni podtočkama ii. i iv.; viii. ukupnu poštenu tržišnu vrijednost, ukupan broj jedinica i broj transakcija o kojima se izvješćuje, dalje podijeljene prema vrsti prijenosa, ako je poznata izvještajnom pružatelju usluga povezanih s kriptovalutom, u pogledu prijenosa korisnika o kojem se izvješćuje koji nisu obuhvaćeni podtočkama iii., v. i vi.; ix. ukupnu poštenu tržišnu vrijednost i ukupan broj jedinica prijenosa koje je proveo izvještajni pružatelj usluga povezanih s kriptovalutom na adrese distribuiranog zapisa kako su navedene u Uredbi (EU) 2023/1114 za koje nije poznato da su povezane s pružateljem usluga povezanih s virtualnom imovinom ili financijskom institucijom. Za potrebe točke (c) podtočaka ii. i iii. plaćeni ili primljeni iznos pripisuje se u fiducijarnoj valuti u kojoj je plaćen ili primljen. Ako su iznosi plaćeni ili primljeni u više fiducijarnih valuta, iznosi se pripisuju u jedinstvenoj fiducijarnoj valuti, u koju se preračunavaju u trenutku svake transakcije o kojoj se izvješćuje na način koji izvještajni pružatelj usluga povezanih s kriptovalutom dosljedno primjenjuje. Za potrebe točke (c) podtočaka od iv. do ix., poštena tržišna vrijednost utvrđuje se i pripisuje u jedinstvenoj fiducijarnoj valuti,	države članice EU ili druge države odnosno teritorije države. (6) Izvještajni pružatelj usluga povezanih sa kriptovalutom dužan je da, podatke iz st. 1 i 2 ovog člana dostavlja nadležnom poreskom organu, na propisanom obrascu u elektronskom obliku, najkasnije do 31. januara godine koja slijedi godinu u kojoj je korisnik kriptovalute identifikovan kao korisnik o kojem se izvješćava. (7) Izvještajni pružatelj usluga povezanih sa kriptovalutom koji izvješćava i pružatelj usluga povezanih sa kriptovalutom koji ne izvješćava dužni su da podnesu prijavu za registraciju kod nadležnog poreskog organa, u skladu sa zakonom i upišu u Registar pružalaca usluga povezanih sa kriptovalutom kod Komisije za tržište kapitala Crne Gore u skladu sa zakonom kojim se uređuju mjere i radnje koje se preduzimaju radi sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorizma. (8) Ako je pružatelj usluga povezanih sa kriptovalutom u Crnoj Gori identifikovan kao izvještajni pružatelj usluga povezanih sa kriptovalutom u više država može da izabere jednu državu u kojoj će ispuniti obavezu izvješćavanja i dužan je da o tome obavijesti nadležni poreski organ Crne Gore i države u kojoj izvješćava. (9) Bliži način izvješćavanja iz stava 6 ovog člana propisuje Ministarstvo."	Djelimično usklađeno Potpuna usklađenost će se postići donošenjem IV kvartal 2026
--	--	--

Član 22

Podzakonski akti iz člana 14g stav 8 i člana 14h stav 8 ovog zakona donijeće se u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

a vrednuje se u trenutku svake transakcije o kojoj se izvješćuje na način koji izvještajni pružatelj usluga povezanih s kriptovalutama dosljedno primjenjuje. U dostavljenim informacijama navodi se fiducijarna valuta u kojoj se iskazuje svaki iznos. 4. Kako bi se olakšala razmjena informacija iz stavka 3. ovog članka, Komisija provedbenim aktima donosi potrebne praktične postupke, uključujući mjere za standardizaciju prikupljanja informacija iz tog stavka, u okviru postupka za utvrđivanje standardnog obrasca u elektroničkom obliku iz članka 20. stavka 5. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom iz članka 26. stavka 2. 5. Komisija nema pristup informacijama iz stavka 3. točaka (a) i (b). 6. Priopćavanje na temelju stavka 3. ovog članka odvija se upotrebom standardnog obrasca u elektroničkom obliku iz članka 20. stavka 5. u roku od devet mjeseci od isteka kalendarske godine na koju se odnose zahtjevi za izvješćivanje koji se primjenjuju na izvještajne pružatelje usluga povezanih s kriptovalutama. Prve informacije dostavljaju se za relevantnu kalendarsku godinu ili drugo odgovarajuće razdoblje izvješćivanja od 1. siječnja 2026. 7. Za potrebe usklađivanja sa zahtjevima za izvješćivanje iz stavka 1. svaka država članica utvrđuje potrebna pravila kojima se od subjekata povezanih s kriptovalutama zahtijeva da se registriraju unutar Unije. Nadležno tijelo države članice registracije dodjeljuje individualni identifikacijski broj takvom subjektu povezanom s kriptovalutama. Države članice utvrđuju pravila na temelju kojih se subjekt povezan s kriptovalutama registrira kod nadležnog tijela jedne države članice u skladu s pravilima utvrđenima u odjeljku V. stavku F. Priloga VI. Države članice poduzimaju potrebne mjere kojima zahtijevaju da se subjekt povezanom s kriptovalutama, čija je registracija opozvana u skladu sa odjeljkom V. stavkom F. podstavkom 7. Priloga VI., može dopustiti ponovnu registraciju samo ako tijelima dotične države članice dostavi odgovarajuće jamstvo u pogledu svoje obveze ispunjavanja zahtjeva za izvješćivanjem u Uniji, uključujući sve prethodno nespunjene zahtjeve za izvješćivanjem.		podzakonskog akta kojim će se bliže urediti način izvješćivanja
---	--	--

8. Stavak 7. ovog članka ne primjenjuje se na pružatelje usluga povezanih s kriptovalutama u smislu odjeljka IV. stavka B podstavka 1. Priloga VI.																																																																																																																																														
9. Komisija provedbenim aktima utvrđuje praktične postupke i tehnička rješenja potrebna za registraciju i identifikaciju subjekata povezanih s kriptovalutama. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom iz članka 26. stavka 2. 10. Komisija do 31. prosinca 2025. uspostavlja registar subjekata povezanih s kriptovalutama u kojem se bilježe informacije koje treba dostaviti u skladu sa odjeljkom V. stavkom F podstavkom 2. Priloga VI. Taj registar subjekata povezanih s kriptovalutama dostupan je nadležnim tijelima svih država članica. 11. Komisija provedbenim aktima, na temelju obrazloženog zahtjeva bilo koje države članice ili na vlastitu inicijativu, utvrđuje odgovaraju li informacije koje je potrebno automatski razmijeniti na temelju sporazuma između nadležnih tijela dotične države članice i jurisdikcije izvan Unije informacijama koje su navedene u odjeljku II. stavku B. Priloga VI., u smislu odjeljka IV. stavka F podstavka 5. Priloga VI. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom iz članka 26. stavka 2. Država članica koja traži mjeru iz prvog podstavka Komisiji šalje obrazloženi zahtjev. Ako smatra da ne raspolaže svim informacijama potrebnima za procjenu zahtjeva, Komisija stupa u kontakt s dotičnom državom članicom u roku od dva mjeseca od primitka zahtjeva i navodi koje su joj dodatne informacije potrebne. Čim primi sve informacije koje smatra potrebnima, Komisija u roku od mjesec dana obavještava državu članicu koja je podnijela zahtjev, a Odboru iz članka 26. stavka 1. podnosi relevantne informacije. Kada djeluje na vlastitu inicijativu, Komisija donosi provedbeni akt iz prvog podstavka samo u odnosu na sporazum nadležnog tijela s jurisdikcijom izvan Unije kojim se zahtjeva automatska razmjena informacija o pojedincu ili subjektu koji je klijent izvještajnog pružatelja usluga povezanih s kriptovalutama za potrebe provedbe transakcija o kojima se izvješćuje, a koji je sklopila država članica.																																																																																																																																														

	Pri utvrđivanju je li informacija odgovarajuća informacija u smislu prvog podstavka u odnosu na transakcije o kojima se izvješćuje Komisija uzima u obzir u kojoj mjeri okvir za izvješćivanje tih informacija odgovara onom utvrđenom u Prilogu VI., posebno u pogledu: (a) definicija izvještajnog pružatelja usluga povezanih s kriptovalutama, korisnika o kojem se izvješćuje, transakcije o kojoj se izvješćuje; (b) postupaka koji su primjenjivi u svrhu identifikacije korisnika o kojima se izvješćuje; (c) zahtjeva za izvješćivanje; (d) pravila i administrativnih postupaka koje jurisdikcije izvan Unije moraju uspostaviti kako bi se osigurala djelotvorna provedba postupaka dubinske analize i zahtjeva za izvješćivanje navedenih u tom sustavu te usklađenost s njima. Postupak utvrđen u ovom stavku primjenjuje se i kako bi se utvrdilo da informacije više nisu usklađene u smislu odjeljka IV. stavka F podstavka 5 Priloga VI. 12. Neovisno o stavku 11., ako se utvrdi da je međunarodni standard za izvješćivanje i automatsku razmjenu informacija o kriptovalutama minimalan ili jednakovrijedan standard, više se ne zahtijeva da Komisija provedbenim aktima utvrdi jesu li informacije za koje se traži automatska razmjena na temelju provedbe tog standarda i sporazuma nadležnih tijela između dotičnih država članica i jurisdikcije izvan Unije odgovarajuće informacije. Smatra se da te informacije odgovaraju informacijama koje se zahtijevaju na temelju ove Direktive, pod uvjetom da postoji sporazum nadležnih tijela svih dotičnih država članica i jurisdikcije izvan Unije kojim se zahtijeva automatska razmjena informacija o pojedincu ili subjektu koji je klijent izvještajnog pružatelja usluga povezanih s kriptovalutama za potrebe provedbe transakcija o kojima se izvješćuje. Odgovarajuće odredbe ovog članka i Priloga VI. više se ne primjenjuju u te svrhe." 7. članak 16. mijenja se kako slijedi: (a) u stavku 1. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:
--	--

„1. Informacije koje se na temelju ove Direktive priopćuju među državama članicama u bilo kojem obliku obuhvaćene su obvezom čuvanja službene tajne i uživaju zaštitu koja se primjenjuje na slične informacije na temelju nacionalnog prava države članice koja ih je primila. Takve se informacije mogu upotrijebiti za procjenu, primjenu i provedbu nacionalnog prava država članica o porezima iz članka 2. te o PDV-u, drugim neizravnim porezima, carinama, sprečavanju pranja novca i borbi protiv financiranja terorizma.“ (b) u stavku 2. dodaje se sljedeći podstavak: „Nadležno tijelo koje prima informacije i dokumente može primljene informacije i dokumente upotrebljavati i bez odobrenja iz prvog podstavka ovog stavka u bilo koju svrhu obuhvaćenu aktom na temelju članka 215. Ugovora o funkcioniranju Europske unije te ih u tu svrhu razmijeniti s nadležnim tijelom zaduženim za mjere ograničavanja u dotičnoj državi članici.“; (c) stavak 3. zamjenjuje se sljedećim: „3. Kad nadležno tijelo države članice smatra da informacije koje je dobilo od nadležnog tijela druge države članice mogu biti korisne u svrhe navedene u stavku 1. nadležnom tijelu treće države članice, može prenijeti te informacije tom nadležnom tijelu uz uvjet da je prijenos u skladu s pravilima i postupcima utvrđenima u ovoj Direktivi. Obavješćuje nadležno tijelo države članice iz koje informacije potječu o namjeri da ih podijeli s trećom državom članicom. Država članica podrijetla informacija može se usprotiviti takvoj razmjeni informacija u roku od 15 kalendarskih dana od primitka obavijesti od države članice koja ih želi podijeliti.“ 8. u članku 18. dodaje se sljedeći stavak: „4. Nadležno tijelo svake države članice uspostavlja učinkovit mehanizam kako bi se osigurala upotreba informacija prikupljenih izvršavanjem ili razmjenom informacija na temelju članaka od 8. do 8.ad.“ 9. u članku 20. stavak 5. zamjenjuje se sljedećim: „5. Komisija donosi provedbene akte kojima se utvrđuju standardni obrasci u elektroničkom obliku, uključujući jezična rješenja, u sljedećim slučajevima:			
--	--	--	--

(a) za automatsku razmjenu informacija o prethodnim poreznim mišljenjima s prekograničnim učinkom i prethodnim sporazumima o transfernim cijenama na temelju članka 8.a prije 1. siječnja 2017.; (b) za automatsku razmjenu informacija o prekograničnim aranžmanima o kojima se izvješćuje na temelju članka 8.ab prije 30. lipnja 2019. (c) za automatsku razmjenu informacija o kriptovalutama o kojoj se izvješćuje na temelju članka 8.ad prije 30. lipnja 2025. Ti standardni obrasci u elektroničkom obliku ne premašuju sastavnice za razmjenu informacija navedene u članku 8.a stavku 6., članku 8.ab stavku 14. i članku 8.ad stavku 3. ni druga srodna područja koja su povezana s tim sastavnicama koje su potrebne za postizanje ciljeva iz članka 8.a, 8.ab odnosno 8.ad. Jezničnim rješenjima iz prvog podstavka ovog stavka ne onemogućuje se državama članicama da informacije iz članka 8.a i 8.ab priopćuju na bilo kojem od službenih jezika Unije. Međutim, tim se jezičnim rješenjima može predvidjeti da se ključni elementi takvih informacija šalju i na nekom drugom službenom jeziku Unije. Provedbeni akti iz ovog stavka donose se u skladu s postupkom iz članka 26. stavka 2." 10. članak 21. mijenja se kako slijedi: (a) stavak 5. zamjenjuje se sljedećim: „5. Komisija do 31. prosinca 2017. izrađuje siguran središnji direktorij za države članice o administrativnoj suradnji u području oporezivanja u kojem se informacije koje se priopćuju u okviru članka 8.a stavaka 1. i 2. evidentiraju radi ispunjenja zahtjeva za automatsku razmjenu iz tih stavaka te pruža tehničku i logističku potporu za njega. Komisija do 31. prosinca 2019. izrađuje siguran središnji direktorij za države članice o administrativnoj suradnji u području oporezivanja u kojem se informacije koje se priopćuju u okviru članka 8.ab stavaka 13., 14. i 16. evidentiraju radi ispunjenja zahtjeva za automatsku razmjenu iz tih stavaka te pruža tehničku i logističku potporu za njega.	
--	--

Komisija do 31. prosinca 2026. izrađuje siguran središnji direktorij za države članice o administrativnoj suradnji u području oporezivanja u kojem se informacije koje se pripočuju u okviru članka 8.ad stavaka 2. i 3. evidentiraju radi ispunjenja zahtjeva za automatsku razmjenu iz tih stavaka te pruža tehničku i logističku potporu za njega. Nadležna tijela svih država članica imaju pristup informacijama koje se evidentiraju u tom direktoriju. Međutim, u pogledu informacija koje se pripočuju u okviru članka 8.ad stavaka 2. i 3., nadležno tijelo države članice ima pristup samo informacijama koje se odnose na korisnike o kojima se izvješćuje i osobe o kojima se izvješćuje koji su rezidenti u toj državi članici. Komisija također ima pristup informacijama u tom direktoriju, ali uz ograničenja utvrđena u članku 8.a stavku 8., članku 8.ab stavku 17. i članku 8.ad stavku 5., i samo za potrebe prikupljanja statističkih podataka u skladu sa stavkom 7. ovog članka. Komisija provedbenim aktima donosi potrebne praktične postupke. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom iz članka 26. stavka 2. U razdoblju prije početka upotrebe sigurnog središnjeg direktorija automatska razmjena iz članka 8.a stavaka 1. i 2., članka 8.ab stavaka 13., 14. i 16. i članka 8.ad stavaka 2. i 3. provodi se u skladu sa stavkom 1. ovog članka i primjenjivim praktičnim postupcima.” (b) dodaje se sljedeći stavak: „8. Komisija država članicama osigurava alat kojim se omogućuje elektronička i automatizirana provjera točnosti PIB-a koji je dostavio izvještajni subjekt ili porezni obveznik u svrhu automatske razmjene informacija. Komisija provedbenim aktima razvija tehničke parametre alata iz prvog podstavka. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom iz članka 26. stavka 2. 11. u članku 22. dodaje se sljedeći stavak: „3. Države članice čuvaju evidenciju o informacijama primljenima automatskom razmjenom na temelju članaka od 8. do 8.ad najdulje onoliko koliko je potrebno, ali ni u kojem slučaju kraće od pet godina od datuma njihova primitka kako bi se postigli ciljevi ove Direktive.												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4. Države članice nastoje osigurati da izvještajni subjekt može elektroničkim putem dobiti potvrdu valjanosti informacija o PIB-u svakog poreznog obveznika koji podliježe razmjenu informacija na temelju članka od 8. do 8.ad. Potvrda informacija o PIB-u može se zatražiti samo u svrhu potvrđivanja točnosti podataka iz članka 8. stavaka 1. i 3.a, članka 8.a stavka 6., članka 8.aa stavka 3., članka 8.ab stavka 14., članka 8.ac stavka 2. i članka 8.ad stavka 3.“ 12. u članku 23. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim: „3. Svaka država članica za sebe prati i ocjenjuje djelotvornost administrativne suradnje u skladu s ovom Direktivom, među ostalim u borbi protiv utaje poreza i izbjegavanja plaćanja poreza, te priopćava rezultate ocjenjivanja Komisiji jednom godišnje. Komisija provedbenim aktima donosi oblik i uvjete priopćavanja za tu godišnju ocjenu. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom iz članka 26. stavka 2.“	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreskoj administraciji Član 8 Poslije člana 16c dodaju se sedam novih članova koji glase: „Zaštita podataka Član16d (1) Poreski organ, izvještajna finansijska institucija, izvještajni operater platforme i izvještajni pružalac usluga povezanih sa kriptovalutama smatraju se rukovoditeljima zbirke podataka kada samostalno ili zajednički utvrđuju svrhu i način obrade ličnih podataka u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.	Potpuno usklađeno
13. članak 25. mijenja se kako slijedi: (a) stavak 3. zamjenjuje se sljedećim: „3. Izvještajne finansijske institucije, posrednici, operateri platformi koji izvješćuju, izvještajni pružatelji usluga povezanih s kriptovalutama i nadležna tijela država članica smatraju se voditeljima obrade, koji djeluju samostalno ili zajednički. Pri obradi osobnih podataka za potrebe ove Direktive smatra se da Komisija obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade i poštuje zahtjeve za izvršitelje obrade utvrđene u Uredbi (EU) 2018/1725. Obrada je uređena ugovorom u smislu članka 28. stavka 3. Uredbe (EU) 2016/679 i članka 29. stavka 3. Uredbe (EU) 2018/1725.“ (b) u stavku 4. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim: „4. Neovisno o stavku 1., svaka država članica osigurava da svaka izvještajna finansijska institucija ili posrednik ili operater platforme		

koji izvješćuje ili izvještajni pružatelj usluga povezanih s kriptoinovinom, ovisno o slučaju, koji je u njezinoj nadležnosti: (a) obavijesti svakog dotičnog pojedinac da će se informacije koje se na njega odnose prikupljati i prenositi u skladu s ovom Direktivom; i (b) svakom dotičnom pojedincu pruži sve informacije koje ima pravo dobiti od voditelja obrade podataka, i to pravodobno, kako bi mogao ostvariti svoja prava na zaštitu podataka, a u svakom slučaju prije izvješćivanja o tim informacijama.” 14. članak 25.a zamjenjuje se sljedećim:	(2) Izvještajna finansijska institucija, izvještajni operater platforme ili izvještajni pružalac usluga povezanih sa kriptoinovinom obavještavaju lice o kojem se izvještava da će informacije koje se na njega odnose prikupljati i dostavljati u skladu s ovim zakonom i tom licu pružaju sve informacije u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti prije izvješćivanja o tim informacijama kako bi to lice moglo ostvariti svoja prava na zaštitu podataka. (3) Izvještajni operater platforme obavještava korisnika platforme o kojem izvještava da je podatke o plaćenju naknadi dostavio nadležnom poreskom organu. (4) Izvještajni pružalac usluga povezanih sa kriptoinovinom obavještava korisnika kriptoinovine o kojem izvještava da je podatke o ostvarenim prihodima po osnovu prodaje ili sticanja kriptoinovine dostavio nadležnom poreskom organu.	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreskoj administraciji Član 19 U članu 105 stav 1 mijenja se i glasi: “(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000 eura do 15.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, pravno lice-privredno društvo-dio stranog društva, odnosno podružnica ako: 1) ne pruži poreskom organu, na njegov zahtjev i u roku koji odredi, sve raspoložive informacije, neophodne za utvrđivanje činjeničnog stanja od značaja za oporezivanje (član 14c stav 1); 2) ne pruži poreskom organu informacije koje traži u pisanom obliku (član 14c stav 3);
--	--	--

„Član 25.a

Sankcije

Države članice utvrđuju pravila o sankcijama koje se primjenjuju na kršenje nacionalnih odredaba donesenih na temelju ove Direktive koje se odnose na članke od 8.a do 8.ad i poduzimaju sve potrebne mjere radi osiguranja njihove provedbe. Predviđene sankcije moraju biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće.”

15. u članku 27. stavak 2. briše se;

Potpuno
usklađeno

			3) ne dostavi poreskom organu podatke, izvještaje i dokumentaciju sa kojima raspolaže, a koje su od značaja za oporezivanje u skladu sa zakonom (član 14d); 4) ne identifikuje račune koje posjeduje ili kontroliše rezident države članice EU, druge države ili teritorije države, ne prikuplja informacije o stanju, izvršenim transakcijama sa tih računa i ostvarenim prihodima tih lica po osnovu određenih vrsta dohotka i kapitala i ne preduzima mjere produbljene provjere (član 14e stav 1); 5) ne daje tačne informacije u okviru dokumentacije, uključujući izjavu, odnosno potvrdu o rezidentnosti izvještajnoj finansijskoj instituciji, u toku postupka produbljene provjere (član 14e stav 3); 6) ne dostavi poreskom organu potpune i tačne informacije iz člana 14e stav 1 ovog zakona, radi razmjene informacija sa nadležnim organima države članice EU ili druge države odnosno teritorije države (član 14e stav 4); 7) ne vodi evidenciju o preduzetim aktivnostima i prikupljenim dokazima na koje se oslanja radi dostavljanja informacija i istu ne čuva najmanje pet godina nakon isteka roka za dostavljanje informacija za kalendarsku godinu na koju se evidencija odnosi (član 14e stav 5); 8) ne dostavi poreskom organu, informacije i podatke o računima iz člana 14e stav 1 ovog zakona, na propisanom obrascu u elektronskom obliku, jednom godišnje, do 30. juna tekuće za prethodnu godinu (član 14e stav 7); 9) ne dostavi poreskom organu, objedinjene podatke za svakog člana međunarodne grupe povezanih pravnih lica koji obavljaju djelatnost u državi članici EU ili drugoj državi odnosno teritoriji.
--	--	--	---

			države, o ostvarenim prihodima, dobiti/gubitku prije oporezivanja, obračunatom i plaćenom porezu na dobit, prijavljenom kapitalu, akumuliranoj dobiti, broju zaposlenih i materijalnoj imovini, prema navedenim državama, odnosno teritorijama država (član 14f stav 1); 10) ne dostavi poreskom organu, pored podataka iz člana 14f stav 1 ovog zakona i podatke o identifikaciji svakog člana međunarodne grupe utvrđujući državu, odnosno teritoriju države rezidentnosti i državu, odnosno teritoriju države u kojoj podliježe oporezivanju po osnovu poslovanja preko stalne poslovne jedinice ako se razlikuje od države, odnosno teritorije države rezidentnosti, kao i vrstama djelatnosti koje obavlja (član 14f stav 2); 11) ne dostavi podatke iz člana 14f st. 1 i 2 ovog zakona poreskom organu, radi razmjene informacija sa nadležnim organima države članice EU ili druge države odnosno teritorije države, na propisanom obrascu u elektronskom obliku, u roku od 12 mjeseci, nakon isteka fiskalne godine za koju se podaci dostavljaju (član 14f stav 3); 12) ne prikuplja podatke i ne vodi evidenciju o korisnicima platforme, odnosno naručiocima oglasa o prodaji i iznajmljivanju nepokretnosti i parking mjesta, prodaji proizvoda i pružanju usluga i iznajmljivanju bilo koje vrste prevoza, o ukupno plaćenim naknadama i broj relevantnih aktivnosti u vezi kojih je ta naknada naplaćena, o porezima, naknadama ili provizijama koje je obustavio ili naplatio korisnicima platforme tokom perioda o kojem izvještava i ne preduzima mjere produbljene provjere (član 14g stav 1); 13) ne pribavi i ne dostavi poreskom organu i podatke o naručiocu oglasa i reklama, i to o:
--	--	--	---

			-pravnom licu: naziv i sjedište, matični broj i PIB, kao i ime i prezime odgovornog lica u tom pravnom licu; - fizičkom licu: ime i prezime, JMB i adresa prebivališta (član 14g stav 2); 14) ne vodi evidenciju o preduzetim aktivnostima i prikupljenim dokazima na koje se oslanja i istu ne čuva najmanje pet godina nakon isteka roka za dostavljanje informacija za kalendarsku godinu na koju se evidencija odnosi (član 14g stav 3); 15) ne dostavlja potpune i tačne podatke iz člana 14g st. 1 i 2 ovog zakona poreskom organu, za potrebe oporezivanja i razmjene informacija sa nadležnim organima države članice EU ili druge države odnosno teritorije države (član 14g stav 4); 16) ne dostavlja nadležnom poreskom organu podatke iz člana 14g st. 1 i 2 ovog zakona, na propisanom obrascu u elektronskom obliku, najkasnije do 31. januara godine koja slijedi godinu u kojoj je korisnik platforme identifikovan kao korisnik platforme o kojem se izvještava (član 14g stav 6); 17) ne podnese prijavu za registraciju nadležnom poreskom organu, u skladu sa ovim zakonom i zakonom o registraciji (član 14g stav 7); 18) ne obavijesti nadležni poreski organ Crne Gore da je obveznik izvještavanja u drugoj državi (član 14g stav 8); 19) ne prikuplja podatke i ne vodi evidenciju o korisnicima kriptovaluta, fizičkih ili pravnih lica koji su korisnici o kojim se izvještava ili imaju jedno ili više fizičkih lica koja imaju kontrolu, a koji su lica o kojim se izvještava, kao i o pruženim uslugama korisnicima kriptovaluta, preduzetim aktivnostima, nalogima i sprovedenim transakcijama sa iznosima i datumima transakcija
--	--	--	--

			i ostvarenim prihodima po osnovu prodaje ili sticanja kriptovaluta za svaku vrstu kriptovaluta o kojoj se izvještava sa stanjem imovine na kraju izvještajnog perioda i ne preduzima mjere produbljene provjere (član 14h stav 1); 20) ne pribavi i ne dostavi poreskom organu i podatke o vlasniku odnosno korisniku kriptovaluta, i to o: - pravnom licu: naziv i sjedište, matični broj i PIB, kao i ime i prezime odgovornog lica u tom pravnom licu; - o fizičkom licu: ime i prezime, JMB i adresa prebivališta (član 14h stav 2); 21) ne vodi evidenciju o preduzetim aktivnostima i prikupljenim dokazima na koje se oslanja i istu ne čuva najmanje pet godina nakon isteka roka za dostavljanje informacija za kalendarsku godinu na koju se evidencija odnosi (član 14h stav 3); 22) ne dostavlja potpune i tačne podatke iz člana 14h st. 1 i 2 ovog zakona poreskom organu, za potrebe oporezivanja i razmjene informacija sa nadležnim organima države članice EU ili druge države odnosno teritorije države (član 14h stav 4); 23) ne dostavlja nadležnom poreskom organu podatke iz člana 14h stav 1 ovog zakona, na propisanom obrascu u elektronskom obliku, najkasnije do 31. januara godine koja slijedi godinu u kojoj je korisnik kriptovaluta identifikovan kao korisnik o kojem se izvještava (član 14h stav 6); 24) ne podnese prijavu za registraciju kod nadležnog poreskog organa, u skladu sa ovim zakonom i zakonom o registraciji (član 14g stav 7);
--	--	--	--

	25) ne obavijesti nadležni poreski organ Crne Gore da je obveznik izvještavanja u drugoj državi (član 14h stav 8); 26) ne imenuje poreskog punomoćnika i o tome ne obavijesti nadležni poreski organ u roku od deset dana od dana početka ostvarivanja prihoda, odnosno sticanja imovine u Crnoj Gori (član 26 stav 2); 27) ne podnese poreskom organu prijavu za registraciju u roku od pet radnih dana od dana upisa u odgovarajući registar u skladu sa zakonom (član 32 stav 1); 28) ne obavijesti poreski organ o svim promjenama koje nastanu u toku poslovanja, a odnose se na upisane podatke u registar, u roku od 15 dana od dana nastanka promjene (član 33); 29) ne podnese poreskom organu izvještaj iz člana 40 stav 2 ovog zakona, do 15. u mjesecu, za isplate izvršene u prethodnom mjesecu (član 40 stav 4); 30) ne podnese poreskom organu pojedinačnu poresku prijavu, najkasnije do 31. januara tekuće, za prethodnu godinu (član 40 stav 5).“ Član 20 U članu 105a stav 1 na kraju tačke 7 tačka se zamjenjuje tačka-zarezom i dodaju pet novih tačaka koje glase: „8) ne prikuplja podatke i ne vodi evidenciju o korisnicima kriptovaluta, fizičkih ili pravnih lica koji su korisnici o kojim se izvještava ili imaju jedno ili više fizičkih lica koja imaju kontrolu, a koji su lica o kojim se izvještava, kao i o pruženim uslugama korisnicima kriptovaluta, preduzetim aktivnostima, nalogima i sprovedenim transakcijama sa iznosima i datumima transakcija, kao i ostvarenim prihodima po osnovu prodaje ili sticanja kriptovaluta za svaku		
--	--	--	--

			vrstu kriptovalute o kojoj se izvještava sa stanjem imovine na kraju izvještajnog perioda i preduzima mjere produbljene provjere, (član 14h stav 1); 9) ne pribavi i ne dostavi poreskom organu i podatke o vlasniku odnosno korisniku kriptovalute, i to o: - pravnom licu: naziv i sjedište, matični broj i PIB, kao i ime i prezime odgovornog lica u tom pravnom licu; - o fizičkom licu: ime i prezime, JMB i adresa prebivališta (član 14h stav 2); 9) ne vodi evidenciju o preduzetim aktivnostima i prikupljenim dokazima na koje se oslanja i istu ne čuva najmanje pet godina nakon isteka roka za dostavljanje informacija za kalendarsku godinu na koju se evidencija odnosi (član 14h stav 3); 10) ne dostavlja potpune i tačne podatke iz člana 14h st.1 i 2 ovog zakona poreskom organu, za potrebe oporezivanja i razmjene informacija sa nadležnim organima države članice EU ili druge države odnosno teritorije države (član 14h stav 4); 11) ne dostavlja nadležnom poreskom organu podatke iz člana 14h st.1 i 2 ovog zakona, na propisanom obrascu u elektronskom obliku, najkasnije do 31. januara godine koja slijedi godinu u kojoj je korisnik kriptovalute identifikovan kao korisnik o kojem se izvještava (član 14h stav 6); 12) ne podnese prijavu za registraciju kod nadležnog poreskog organa, u skladu sa ovim zakonom i zakonom o registraciji privrednih i drugih subjekata (član 14g stav 7).“
--	--	--	--

16. dodaje se sljedeći član: „Član 27.c Prijavljivanje i priopćavanje PIB-a 1. Svaka država članica poduzima potrebne mjere kako bi zahtijevala da izvještajni subjekt ili izvještajni pojedinac prijavi PIB prijavljenih pojedinaca ili subjekata koji je izdala država članica rezidentnosti i da ga svaka država članica priopći kada to izričito zahtijevaju članci i prilozi ovoj Direktivi i na temelju njih. 2. Za porezna razdoblja koja počinju 1. siječnja 2030. ili nakon tog datuma svaka država članica poduzima potrebne mjere kojima zahtijeva da se PIB rezidenata koji je izdala država članica rezidentnosti prijavi, ako je to moguće, s obzirom na informacije iz članka 8. stavka 1. prvog podstavka točaka (a), (b) i (d), u mjeri u kojoj su to kategorije dohotka i kapitala o kojima bi se priopćilo čak i da PIB nije dostupan. 3. Za porezna razdoblja koja počinju 1. siječnja 2028. ili nakon tog datuma svaka država članica poduzima potrebne mjere kojima zahtijeva da se PIB fizičkih osoba i subjekata koje je izdala država članica rezidentnosti prijavi, ako je to moguće, s obzirom na informacije iz članka 8.a stavka 6. točaka (a) i (k), kao i prijavljenih pojedinaca i subjekata s obzirom na informacije iz članka 8.aa stavka 3. točke (b) i članka 8.ab stavka 14. točke (h). 4. Za porezna razdoblja koja počinju 1. siječnja 2028. ili nakon tog datuma svaka država članica uključuje, ako ga je dobilo nadležno tijelo države članice, PIB fizičkih osoba i subjekata koje je izdala država članica rezidentnosti u priopćavanje informacija iz članka 8.a stavka 6. točaka (a) i (k), kao i prijavljenih pojedinaca i subjekata u priopćavanje informacija iz članka 8.aa stavka 3. točke (b) i članka 8.ab stavka 14. točke (h).”	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno tač. od 3-8 Uputstva o bližem načinu razmjene informacija kojima raspolaže organ uprave nadležan za poslove poreza sa nadležnim organom druge države („Sl.list CG”, broj 68/22
Nema odgovarajuće odredbe		

17. Prilog I. mijenja se u skladu s Prilogom I. ovoj Direktivi; 18. Prilog V. mijenja se u skladu s Prilogom II. ovoj Direktivi; 19. tekst naveden u Prilogu III. ovoj Direktivi dodaje se kao Prilog VI.	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreskoj administraciji Član 22 Podzakonski akti iz člana 14g stav 8 i člana 14h stav 8 ovog zakona donijeće se u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.	Djelimično usklađeno	Potpuno usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta o bližem načinu izvijestavanja o korisnicima usluga povezanih sa kriptovalutama	IV kvartal 2026
Čl. 2-4	Nema odgovarajuće odredbe	Neprimjenjivo		
Direktiva 2014/54 Član 1 Predmet Ovom Direktivom utvrđuju se odredbe koje olakšavaju jednaku primjenu i sprovođenje u praksi prava zagarantovanih članom 45. UFEU-a i čl. od 1. do 10. Uredbe (EU) br. 492/2011. Ova Direktiva primjenjuje se na građane Unije koji ostvaruju ta prava i članove njihovih porodica („radnici Unije i članovi njihovih porodica“).	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreskoj administraciji Član 1 U Zakonu o poreskoj administraciji („Službeni list RCG“, br. 65/01 i 80/04 i „Službeni list CG“, br. 20/11, 28/12, 8/15, 47/17, 52/19, 145/21 i 15/25) u članu 2 poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi: „(3) Rezidenti države članice Evropske unije (u daljem tekstu: država članica EU), druge države odnosno teritorije države, kada su poreski obveznici, imaju jednaka prava i obaveze kao i rezidenti Crne Gore, u smislu ovog zakona.“	Potpuno usklađeno		
Član 2 Područje primjene	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno članom 25	

1. Ova se Direktiva primjenjuje na sljedeća pitanja, kako je navedeno u čl. od 1 do 10 Uredbe (EU) br. 492/2011, u oblasti slobode kretanja radnika: (a) pristup zaposlenju; (b) uslove zapošljavanja i rada, posebno s obzirom na primitke od rada, otpuštanje, zdravlje i sigurnost na radu te, ako radnici Unije postanu nezaposleni, vraćanje na posao ili ponovno zapošljavanje; (c) pristup socijalnim i poreskim olakšicama; (d) članstvo u sindikatima i pravo biti izabran u predstavnička tijela radnika; (e) pristup osposobljavanju; (f) pristup stanovanju; (g) pristup obrazovanju, usavršavanju i strukovnom osposobljavanju za djecu radnika Unije; (h) pomoć koju pružaju zavodi za zapošljavanje. 2. Područje primjene ove Direktive istovjetno je području primjene Uredbe (EU) br. 492/2011.		Zakonu o poreskoj administraciji („Službeni list RCG”, br. 65/01 i 80/04 i „Službeni list CG”, br. 20/11, 28/12, 8/15, 47/17, 52/19, 145/21 i 15/25)	
Čl. 3-10 Direktiva 2004/38	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo	
Čl. 1-23	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo	
Član 24 Jednak tretman 1. Podložno posebnim odredbama koje su izričito predviđene u Ugovoru i sekundarnom zakonodavstvu, svi građani Unije koji na osnovu ove Direktive borave na području države članice domaćina imaju pravo na jednak tretman kao prema državljanima te države članice unutar okvira Ugovora. Ovo pravo se proširuje i na članove porodice koji nisu državljanici države članice, a imaju pravo prebivališta ili boravka. 2. Izuzetno od stava 1, država članica domaćin nije dužna odobriti pravo na socijalnu pomoć tokom prva tri mjeseca boravišta odnosno tokom dužeg perioda predviđenog članom 14 stav 4 tačka (b), niti je, prije sticanja prava stalnog boravka, dužna dodijeliti pomoć za izdržavanje tokom školovanja, uključujući stručno osposobljavanje	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreskoj administraciji Član 1 U Zakonu o poreskoj administraciji („Službeni list RCG”, br. 65/01 i 80/04 i „Službeni list CG”, br. 20/11, 28/12, 8/15, 47/17, 52/19, 145/21 i 15/25) u članu 2 poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi: „(3) Rezidenti države članice Evropske unije (u daljem tekstu: država članica EU), druge države odnosno teritorije države, kada su poreški obveznici, imaju jednaka prava i obaveze kao i rezidenti Crne Gore, u smislu ovog zakona.”	Potpuno usklađeno	

u obliku studentskih stipendija ili studentskih zajmova licima koji nijeku radnici, samozaposlena lica, licima koji zadržavaju taj status i članovima njihove porodice.	Zakon o poreskoj administraciji Član 2 (1) Po ovom zakonu dužni su da postupaju državni i organi jedinica lokalne samouprave kada odlučuju o pravima i obavezama poreskog obveznika. (2) Ovaj zakon odnosi se i na pojedince (građane), pravna lica, organizacije, preduzetnike, poreske posrednike i druga lica, državne i organe jedinica lokalne samouprave, kada su poreski obveznici ili kada za poreskog obveznika obračunavaju i plaćaju poreze ili imaju druge obaveze vezane za utvrđivanje i naplatu obaveza poreskog obveznika. „(3) Rezidenti države članice Evropske unije (u daljem tekstu: država članica EU), druge države odnosno teritorije države, kada su poreski obveznici, imaju jednaka prava i obaveze kao i rezidenti Crne Gore, u smislu ovog zakona.”		
Regulativa 492/2011	Čl. 25 – 42	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo
ODJELJAK II Zapošljavanje i jednak tretman Član 7 1. Prema radniku koji je državljanin države članice ne smije se, zbog njegovog državljanstva, u drugoj državi članici postupati drukčije nego što se postupa prema domaćim radnicima kad je riječ o uslovima zapošljavanja i rada, a posebno primicima od rada i otpuštanju te, ako postane nezaposlen, vraćanju na posao ili ponovnom zapošljavanju. 2. Takav radnik uživa jednake socijalne i poreske olakšice kao domaći radnici.	Čl. 1 – 6	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo
	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreskoj administraciji Član 1 U Zakonu o poreskoj administraciji („Službeni list RCG”, br. 65/01 i 80/04 i „Službeni list CG”, br. 20/11, 28/12, 8/15, 47/17, 52/19, 145/21 i 15/25) u članu 2 poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi: „(3) Rezidenti države članice Evropske unije (u daljem tekstu: država članica EU), druge države	Potpuno usklađeno čl. 25 o poreskoj administraciji („Službeni list RCG”, br. 65/01 i 80/04 i „Službeni list CG”, br. 20/11, 28/12, 8/15, 47/17,	Potpuno usklađeno

3. On osim toga ima, na osnovu jednakog prava i pod jednakim uslovima kao domaći radnici, pristup osposobljavanju u stručnim školama i centrima za prekvalifikaciju. 4. Ništave su sve odredbe kolektivnog ili pojedinačnog ugovora ili drugog kolektivnog propisa u vezi sa zadovoljavanjem uslova za zapošljavanje, primicima od rada i drugim uslovima rada ili otpuštanja kojima se utvrđuju ili dopuštaju diskriminatorni uslovi za radnike koji su državljanin drugih država članica.	odnosno teritorije države, kada su poreski obveznici, imaju jednaka prava i obaveze kao i rezidenti Crne Gore, u smislu ovog zakona." Zakon o poreskoj administraciji Član 2 (1) Po ovom zakonu dužni su da postupaju državni i organi jedinica lokalne samouprave kada odlučuju o pravima i obavezama poreskog obveznika. (2) Ovaj zakon odnosi se i na pojedince (građane), pravna lica, organizacije, preduzetnike, poreske posrednike i druga lica, državne i organe jedinica lokalne samouprave, kada su poreski obveznici ili kada za poreskog obveznika obračunavaju i plaćaju poreze ili imaju druge obaveze vezane za utvrđivanje i naplatu obaveza poreskog obveznika. „(3) Rezidenti države članice Evropske unije (u daljem tekstu: država članica EU), druge države odnosno teritorije države, kada su poreski obveznici, imaju jednaka prava i obaveze kao i rezidenti Crne Gore, u smislu ovog zakona."	52/19, 145/21 i 15/25)
Čl. 8 – 42	Nema odgovarajuće odredbe	Ne prenosi se



Crna Gora

Organ državne uprave nadležan za oblast na koju se propis
odnosi/donosilac akta

Ministarstvo finansija

Naziv propisa	Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreskoj administraciji	
Klasifikacija propisa po oblastima i podoblastima uređivanja	oblast	podoblast
	VIII. Javne finansije	1. Javne finansije
Klasifikacija po pregovaračkim poglavljima Evropske unije	poglavlje	potpoglavlje
	16. Oporezivanje	16.20 Direktno oporezivanje
Ključni termini – eurovok deskriptori		